

Capitols del Consolat de Mar. (llibre II). (acabat el
dia 24 Març 81)

De Senyer de nau com es tengut de portar les
quintalades. XLIII/

Lo senyor de la nau es tengut al mercader de aportar les quin-
talades que hauia noliejades del mercader.

De paga de nolit XLV.

Lo mercader deu pagar lo nolit segons que empendra ab lo -
Senyor de la nau/ Mes, si lo mercader carrega mes robes -
que no havia lo patro pot haver lo nolit que vol.

De covinensa de poc nolit o de gran XLVI

Fassam compte que .I. mercader dona al senyor de la nau .I.-
mylars de quihtal e ha li asegurats aytants quintals -
com sera e pmys veu .I. altre mercader e dònali del quin-
tal .C. besants, lo senyor de la nau deu lavar axi be //
aquel de .I. mylars com aquel de .C. besants e metre axi
e bon loch.

De esmena de Roba, capitol XLVII

Empero quant se lo senyor de la nau que axi be esmanaria -
aquel d'un milares si mal prenia com aquel de .C. besants.
E no deu aquir a levar la roba d'aquel del mylars firn
que haia mes sar ple axi com si li dava CC besants del -
quintal e es li tengut lo senyor de la nau de levar la -
roba fins a compliment. Mes levat aquel compliment de les
dites quintalades, lo senyor de la nau li pot demenar //
aytant com sa volra de quintalades si l mercader no ho ha
empres ab ell que per aquela raho li don d'aquels que me-
tra hi deu-li ho fer assaber al terme que s'emprendra ab
dos.

Senyor de nau qui noliejará roba, si la i aqui-
ra, XLVIII.

Si alcun senyor de nau o de leyn nolieiara ho haura nolieja da alcuna roba de mercaders o escriva per ell ab carta o ab testimonis ho entra els sera donada polmada o sera es crit en lo cartolari de la nau o del leyn, lo senyor de/ la nau o del leyn es mester que leu la dita roba que nolie jada haura, e si ell lavar no la pot, e ell la iaquira/ tota, si los mercaders li diran que si el no la leva que romangue per sua. E si lo dit senyor de la nau o del leyn no se'n avendra ,b los dits mercaders ans que d'aqui petescha e aquela roba que eyl axi com dessus es dit iaqui ra ho haura iaquida deu romandra per sua. E lo dit senyor de la nau o leyn es tengut de donar als dits mercades aytant de roba com sera aquela que ell haura iaquida e aytants de diners com vol o volra semblant roba de aquela en aquel loch hon eyl fara port per descarregar, ho a // aquel loch hon el la devia posar. E si le dita roba que romara sera se perdria o.s guartara de tot o en pertida deu esser perduda e guartada al dit senyor de la nau o del leyn que sots la condicio dessus dita la haura iaquida. E si per aumentar tot so que lo senyor de la nau o del leyn portara en sa nau o en son leyn es a entendre aquela roba o mercaderia que.l portara se pedra del tot per algun cas de ventura e aquella que romara sera sera salvada . E la / per qual raho per so com los dits mercaders no diqueran ne contrestaran ne poreran com eyls veyan que la lur roba romania del tot o en partida al dit senyor de la nau la condicio dessus dita que si eyls ho faessan ho-u haguessen fet si la roba que roman se perdria e sperdra no seria ne fora perduda als dits mercaders, ans fora perduda al dit senyor de la nau. Encara mes que si eyls haguessen dita ne posada la condicio dessus dita al dit senyor de la nau, lo senyor de la nau l'aguera iaquida en recapte si el vees ni sebes que que romangues per sua. Encara mes, per altre raho, car com

lo senyor de la nau los dix que roba romania que era lur E
los dits mercaders en res no li contrestaren ne la condicio
dcessus dita no li posaren perque apar que es semblant
de raho que los dits mercaders no so prohavent si la lur ro
ba romania com eyls al dit senyor de la nau en res no li /
~~contrestaren~~ ne la condicio dcessus dita no li posaren. E a
mes raho que la roba que romandra axi com dcessus es dit, -
sia que es perda o que no sia e deia esser dels dits merca
ders. E si per aventura los dits mercaders diran al dit
senyor de la nau que eyl que nolieig aquela lur roba que /
romendra a altre nau o altre leyn o si.l senyor de la nau/
la li nolieiara axi com dcessus es dit, si la dita roba se
perdra del tot o en partida, ho.s confòrmara o pendra alcun
dan, lo senyor de la nau no.ls n-es en res tengut pus que/
ab sebuda e ab volentat dels dits mercaders los haura no--
liejada, Mas, empro, si lo senyor de la nau o del leyn la/
noliejará o la metra en altre nau o a autre leyn meyns de
sebuda e volentat dels dits mercaders de qui la dita roba
sera si la dita roba se perdria del tot o en partida o pen
dra alcun confirmament o alcun dan, lo dit senyor de la -
nau o del leyn los es del tot tengut a restituhir per //
qual raho per so car axi com dessús es dit la haura mesa e
noliejada en autre nau o en autre vexell meyns de voluntat
e sens sebuda dels dits mercaders. E es raho per que per so
com negun no ha ne deu haver poder en l altruy si no aytant
com aquel o aquels de qui sera li.ñ volra o li-n haura do--
nat. E si per aventura hi haura alcuns dels mercaders qui /
haura noliejada la sua roba al dit senyor de la nau o del/
leyn E com lo dit mercader la hi haura noliejada e mostrada
la dcessus dita roba lo dit mercader dira al dit senyor de -
la nau o del leyn que el senyor ha aner e per res no pot ro
mandre. E que lo dit senyor de la nau que don recapte a //

aquela sua roba si lo dit mercader dira axi com dessus es dit.
 E lo dit senyor de la nau o del leyn otorgara si sobre assó -
 dessus dit lo dit mercader se'n hira ab sebuda e ab volentad/
 del dit senyor de la nau o del leyn sobre les rahons e les -
 condicions dessus dites, e empreses lo dit mercader ab lo dit
 senyor de la nau o leyn, lo dit senyor de la nau li es tengut
 de portar lo dessus dita roba que eyl axi com dessus es dit -
 haura presa e rebuda en sa comanda. Salv cas de ventura ans -
 que el la haia carregada e despuids que lo dit senyor de la -
 nau del cas dessus dit, no li es tengut per que per so com -
 negun no reeb comanda a son dan. E si per aventura lo dit -
 senyor de la nau o leyn es tengut de retrra e de dar al dit //
 mercader aytanta de roba com aquela era o aytants de diners -
 com valguera o volia o valgues semblant roba d'aquela a lo dit
 loch, lo dit senyor de la nau devia e deu fer port per desca -
 rregar o en aquel loch on la dita roba havia promesa de posar.
 E axi la roba que romasa sera deu esser del senyor de la nau -
 o leyn vuyles que sia perduda o salvada, pues axi com dessus /
 es dit lo havia presa e reebuda en sa comanda e en sa guarda,
 salv lo cas dessus dit si devengut hi sera ans que ela ///
 agues carregada o despuids. Mas empero si alcün mercader haura
 noliejada la sua roba o alcun senyor de nau o de leyn E com la
 dita roba haura noliejada lo sit mercader sen nasia que sen -
 ab sebuda del senyor de la nau o no ab que lo dit senyor

de la nau o del leyn no la pendra sots se guarda o sots sa co -
 manda, axi com dessus es dit, axi com lo dit senyor de la nau
 deura o volra carregar si lo dit senyor de la nau xonexera e /
 atrobara lo dessus dita roba o boni per eyl, el la deu fer -
 carregar e metre en la nau o fer metre. E si eyl ho boni per
 eyl la dita roba no conexera ne atrobara com lo dit senyor de
 la nau carregara o fara carregar si la dessus dita roba romen
 dra sia que-s perda ho no lo dit senyor de la nau o del leyn/
 no es tengut de res al dit mercader qui axi com dessus es dit
 se'n sara anat d esmena affer de la dita roba que es axi com

dessus es dit sera romasa. Salv empero, que si lo dit mercader qui se.n sera anat axi com dessus es dit. E lo dit mercader iaquira o haura iaquit a alcun qui mostra la dita roba / al dit senyor de la nau o aboni per eyl vol aytant dir com al es
 escriva com eyl carregara o fera carregar n.aquel que lo dit mercader hi haura iaquit per demostrar e per deliurar la des
 sus dita roba e eyl la li mostrara e la lur fara deliurar / com lo dit senyor de la nau conejan ho boni per eyl si lo --
 dit senyor de la nau o aquel qui per ell fara carregar no la levara o no la fara carregar e metre en la nau o leyn si la / dita roba romendra sia que.s perda o no que lo dit senyor de la nau n.es tengut tot exaxi com si lo dit mercader hi fos pre
 sent pus que y hevia o haura hom en loch del dit mercader qui la dita roba los deliurara o.ls volra deliurar. En aquesta - guisa empero que.l dessus dit mercader o aquel qui en loch/ del dit mercader sera romas per deliurar la dita roba pus quen en ver metre. E si lo dit o aquel qui per ell sera aqui romas per deliurar la dita roba so que dessus es dit en ver/ metre poran lo dit senyor de la nau es tengut de retre e de/ donar al dit mercader tot axi com ja es dessus dit de les - altres condicions dessus dites e en aquela raho mateixa. E em
 pero si lo dit mercader en ver metra no pora so que dessus - es dit ne aquel que a son loch sera romas per la dita roba a deliurar no los mostra ne la.ls deliura si sobre asso que - dessus es dit la dita roba romendra sia que. s perda o no, - lo dit senyor de la nau o del leyn no si es tengut de nenguna esmena a fer al dit mercader, pus que.l dit mercader la - haura iaquida en mal recapte. E es raho que per lo dit mal/ recapte que sia e deu esser del dit mercader, pus que. l ma- teix mal se.n marra. Salv es empro totes aneries e totes coses que lo dit senyor de la nau sia tengut o deia - de esmenar o de restituir als dits mercaders en totes coses e per totes salv de la dita vianda. E si per ventura com lo

dit mercader se.n sera anat e lo dit senyor de la nau -
 haura rebuda en sa guarda o en sa comanda da roba del /
 dit mercader si lo dit senyor de la nau la noliejara o -
 la metra en altra nau o en altre leyn si la dita roba se
 perdra del tot o en partida, o pendra alcun dan o aquella
 nau o aquel leyn en que eyl la haura mesa e noliejada no/
 sera tantost en aquell loch on la dita roba se deu desca-
 rregar com eyl sera ab aquela sua nau o leyn vendra ab la
 dita roba no valra molt tant com feia com eyl vench ab -
 aquela sua nau o leyn de tot dan que la dita roba prena -
 lo dit senyor de la nau o leyn es tengut de tot a resti--
 tuhir per so car eyl la haura noliejada o mesa e autre nau
 o en autre leyn meyns de menament d'aquel qui la dita roba
 sera. Mas empero, si com lo dit mercader se perti del dit/
 senyor de la nau o leyn entre eyls fo empres que si lo dit
 senyor de la nau o leyn que la pogues noliejar a autre nau
 o leyn. E si entre eyls aytal covinensa com dessus es dita
 empresa será si lo dit senyor de la nau o del leyn la no--
 liejara sots la condicio dessus dita perdes la roba o no,
 o prenga dan o no, o venga aquella nau o aquel leyn en que
 eyl la haura noliejada o no ho venga a tant ho y vos que -
 lo dit senyor de la nau o leyn es tengut de reguna esmena
 a fer al dit mercader, pus que eyl ho empres ab lo dit //
 mercader com de-yl se parti, que si eyl portar no la hi po
 dia que la li noliejas a autre nau o autre leyn si donchs
 lo dit senyor de la nau no la havia iaquida que vol aytant
 dir que fos romasa en aquel loch hon lo dit senyor de la nau
 carrega. E si lo dit senyor de la nau la noliejara a autre/
 nau o autre leyn si aquel senyor de la nau o d aquel leyn -
 qui la dita roba li haura noliejada si la iaquira vol aytant
 dir que si la dita roba romendra en aquel loch hon eyl carre
 gara, eyl es tengut d smena a fer al dit mercader de qui la
 dita roba sara, tot en axi com fora o era aquel se.yor //

d aquela nau a qui lo dit mercader la havia noliejada si -
levar la ~~hi~~ pogues, e en trates aquelas condicions obligat
que lo primer era, a qui eyl la havia noliejada Salv es ~~empe~~
ro totes covinenses o empeiments del senyor de la nau o del
leyn ab los dits mercaders fetes e empreses per alcunas //
rahons en totes coses e per totes. E per les rahons dessus
dites fo fet aquest capitol.

De roba que sera noliejada. XLVIII

El senyor de la nau o del leyn qui noliejara roba ab carta o -
ab testimonis o que sia escrita en capbreu o que sia donada
palmada entre el senyor del leyn e del mercader, lo senyor -
del leyn es tengut de aportar aquela roba. E si la roba ro-
man que el senyor del leyn no lo leva o no la puscha lavar, -
eyl es tengut de donar a retre al mercader la sua roba la //
qual li haura noliejada aytants de diners com volra la hon
lo leyn fara port per descarregar. Si donchs lo senyor del
leyn no sen ave o no se. n era avengut ab los mercaders //
abans que el leyn partscha d'aquell loch hon la roba haura
noliejada. E si la roba roman ne.s pet, quel senyor del leyn
no se. n sia avengut ab lo mercader, deu esser perduda al //
senyor del leyn. El senyor del leyn es tengut de donar al -
mercader axi com dessus es dit. E fo fet per so aquest capi-
tol car molts senyor de leyns al conesament que leven viat-
ge fan gran mercat del nolit. E com lo viatge es levat, tro-
ben roba de que hom los dona gran nolit. E si aquesta condi-
cio no y era la roba romandria de qui haurien poch nolit, e
apatarien aquel de qui haurien major nolit.

Senyor de nau qui noliejara roba de mercaders L

Senyor de nau o de leyn que sia en alcun loc e noliejara roba/
de mercaders per portar en altre logar, lo quel logar sera

ja empres entre lo dit senyor de la nau els dits mercaders mester es que el senyor de la nau lo aport li hon haura promes als mercaders ab aquela sua nau. E si lo senyor de la/ nau lo metra en altre nau o leyn meyns de volentat e de sebuda dels mercaders, si aquela nau o leyn on eyl la metra - sia major o menor que el seu leyn no sera, si aquela roba se perdra e. s guartera o aquel de qui la roba sera ne sostendra alcun dan ho haura a fer messio, lo senyor de la nau es tengut de esmenar aquela roba que perduda sera e tot lo dan e tot que aquel de qui aquela roba sera, haura sostengut. E si en cree gut per son segrement. Mas empero si el Senyor de la nau fa saber als mercaders que no volran - anar en aquel loch e lo qual eyl haura promes als mercaders de porta la lur roba e eyl los diu que la vol metra en // aytal aytal nau o en aytal leyn, si los mercaders lo li atorguen lo senyor de la nau lo li pot ben metre. Mas si los mercaders no li ho atorguen eyl no le y deu metre. E si // le y met es ne tengut axi com dessus es dit. Mas si los mercaders lo y atorguen e la roba se perdra o.s guartará, lo - senyor de la nau no.ls es tengut de neguna esmena a fer pus que ab volentat e ab sebuda dels mercaders ho hauran fet o de la major partida.

Capitol de promissio de exarcia LI.

Lo senyor de la nau es tengut als mercaders de haver la exarcia que eyls hauran dada ne mostrada per escrit tot enaxi - como ho haura dit en hoida del nautxer que haura e dels mariners e non pot gitar nautxer ne marinier si no ab volentat - dels mercaders fins a cap del viatge, ne vendra ne dar exarcia ne res que pertangue a la nau. El senyor de nau es tengut de fer pesar l arcer als seus marinier.

Capitol de conservatge LII

Senyor de nau deu fer conservatge ab leyn poch o gran si.l s
mercaders de la nau o volen.

De conservatge, LIII

Encara son tenguts los mercades si.l senyor de la nau vol -
fe conservatge ab nau o ab leyn gran o poch e ho fará ab
conceyl del nautxer e dels peneses e de tots los mari---
ners, eyl ho pot fer, els mariners devén ho atorgar. E /
per aytal raho, so es saber, per raho de mols leynts no -
ho devén contrestar ne poden, si donchs dan lur no y con
nexeran de la nau o leyn.

De senyor de nau o leyn qui prometra de
tenir cap a latre nau o leyn. LIII

Si alcuna nau o leyn será en alcun logar e haura e deu haver
viatge per anar en alguna altre logar, si aqui haura alcun
leyn menor o mahor deyl o semblant d'eyl qui hauria a anar
en aquell mateix viatge E per dupte que eyl haura de sos -
a namichs o de mols leynts, eyl no gosera anar per si en -
lo dit viatge. E lo senyor d'aquel leyn qui lo dit dupte
haura, dira a aquell senyor de la nau o d'aquel leyn. E si
li tindra cap, si losenyor de la nau o leyn lo li otorga/
el li prometra eyl li es tengut que li tenga. Si donchs -
fortuna de mal temps no li ho tolrá E si los dits leynts -
del loch on la covinensa o la promissio sera estada feta
partira en temps. E.l dit senyor de la nau qui haurá pro-
mes de tenir cap al dit senyor del leyn que haura lo dit
reguart o dupte e no li volra tenir ne li tindra, si lo -
dit senyor d.aquel leyn que lo dit dupte e reguart haura/
o havia pendra alcun dan ans que sia iunt en aquell loch -
tret en lo qual lo dit senyor de la nau li havia promes -

de tenir per males gents e per sos enamichs aquel senyor d'aquela nau qui la dita promissio lihaura feta, li es-tengut de tot lo dit dan a retituhir sens tot contrast, - per qual raho per so que si el dit senyor de la nau no li hagues feta la dita covinensa o promissio lo dit senyor del leyn qui lo dit dupte o reguwart havia e la no fora partit del dit loch si no fos per fe de la dita covinen-sa e promissio que.1 dit senyor de la nau li havia feta.E si lo dit leyn se.n partes que.1 dit senyor de la nau no/ li hagues parmes tenir cap si.1 dit leyn hagues pres alcun dan, lo dit senyor de la nau no li n.es neli fora de res/tengut de restituahir. E si per aventura lo dit senyor de la nau que la dita covinensa o promissio haura feta, ten-dra lo dit cap al dit leyn segons que dessus havia promes. E males gents e enamichs lurs o fortuna de temps forsivol-ment lo li tolra, lo dit senyor de la nau qui la dita pro-missio o covinensa haura feta e en eyl no sera romas que - no li haia atesa, eyl ne la nau ne res que en la nau sia, no sia tengut de res a restituahir, pus en colpa d.ell no sera romas so que promes havia, pus atendre no poch per - les rahons dessus dites. Empero si.1 senyor de la nau qui hayra promes de tenir cap a alcun leyn si eyl no pendra - on haura pres loguer ne servey, si lo dit leyn del qual / eyl loguer o servey haura pres se perdria del tot o en par-tida, lo dit senyor de la nau es tengut de restituahir tot lo dan que aquel leyn de que eyl haura pres loguer o servey haura sostengut o pres. E la roba que a la dita nau sera - per sol o per lliura o per besants si donchs lo dit senyor de la nau que lo dit loguer o servey haura pres no enpen-dri o no haura empres despuy o abans o com lo dit loguer o servey pres del dit senyor del leyn que lo dit dupte e reguwart havia e ha que si alcun cas de ventura si esdeven-dra que eyl ne la nau ne res, que a la nau sia, de res sia

tengut a restituhir lo cas de ventura es a entendre que eyl hagues a iaquir lo dit cap al dit leyn per fortuna del mal/ temps o per forsa de mal leynts o per forsa de lurs enamichs o per forsa de males gents. E si lo dit senyor de la nau - qui lo dit loguer o servey haura pres, dira ho haura empres segons que dessus es dit, ab lo dit senyor del leyn qui lo/ dit dupte o reguart hevia e ha senyor de la nau ne.1 cors - de la nau ne res que en la nau sia, no son tenguts de res- tituhir per les rahons dessus dites. E pus que ab lo dit - senyor del leyn, que lo dit senyor del leyn qui lo dit loguer o servey li dona o li haura donat eyl li es tengut de donar/ ho haura empres com lo dit loguer e servey pres o despuys o - de abans. Empero tot senyor de nau o de leyn s'guart es deu & guardar la quina covinensa o promissio fara ab alcun o ab - alcuns, sia que.1 dit senyor de la nau ne prenga loguer o - servey o no cue si lo dit senyor de la nau fara la dita co- vinensa e promissio sense sebuda e voluntat dels mercaders - que e la nau sera o roba lui metran o y haura mesa, si cas - alcun si endevendra los dits mercaders no son de res tenguts, ans si los mercaders dan o grenge o destrich ne sostendran - alcun per la dita covinensa e promissió que.1 dit senyor de - la nau haura feta o fara ab alcun o ab alcuns sensa sabuda o voluntad dels dits mercaders lo dit senyor de la nau los es - tengut del tot a vestituhir si la nau ne sebra esser venuda. E encara los bens del dit senyor de la nau si atrobats li - seran. E per les rahons dessus dites fo fet aquest capitol.

Capitol de fet de get. LV

Encara lo senyor de la nau es tengut que no git ne fassa gitar/ destró que.1 mercader haia gitada qualche cosa. E puys pot - fe gitar fins a salvament en aquel punt pot la covinensa es- criura l.escriba axi ben con si era en terra el senyor deu -

hi metre per aytant com val la maytat de la nau.

De fet de get LVI

Tota roba que sera gitada de nau o de leyn per mal temps o -
per pahor de leyn armats sia comptada a sou e a lliura o
besants de tota la roba. E la nau e.l leyn deu pagar en a
quel git per la maytat de so que valra.

Com deu esser comptada roba que.s gitará

Capitol LVII

Si nau o leyn qui gitara roba axi com demunt se conten, deu -
esser comptat axi com se gitara ans que sia a mijia via de/
la hon anar deu e esser comptada axi com contava li hon -
parti de nau ho el leyn. E si a passada mijia via deu esser
comptada axi com valra la hon la nau o el leyn fora port -
la dita mercaderia gitada que romendra.

De fet de get. Capitol LVIII

Si alcun senyor de la nau o del leyn haura carregada la sua -
nau o lo seu leyn de roba de mercaders per anar descarregar
en altre loch, lo qual loch sera ja empres entre lo senyor
de la nau o del leyn, els mercaders anant en aquel viatge, -
vendra li cas de ventura que per mal temps o per leyns ar--
mats de enamichs o per qualche autre ventura se sia, eyl -
haura a gitar d.aquela roba que porta una quantitat quant -
lo senyor de la nau o del leyn sera li hon devia descarre--
gar pent ab la nau o de lo leyn o ab aquela roba que retau-
rada sera, lo senyòr de la nau o del leyn deu fer enaxi que
enans que el liura gens d.aquela roba que restaurada sera a
aqueles des que le devien rebre o de qui sera. El /
pot retenir tanta d.aquela roba mateixa que eyl haura aporta-
da ab la sua nau o ab lo seu leyn de cascun mercader que li

sia ben bestant que bast a quel git que fet sera e enca-
 ra a molt mes per so que aquel senyor de la nau o del /
 leyn ne als mercaders de qui sera aquela roba qui sera -
 gitada no pogues tornar a dan ne a perdua ne a grenja, -
 perque com assats hi pert cascun. Encara mes, per so que
 eyls no haguesen a anar derrere aquels mercaders ne a -
 pregar de qui a que la roba sera que sera restaurada. E/
 aquell git deu esser comptat segons que ns gitara. El -
 senyor de la nau o del leyn es hi tengut de metre per la
 maytat de so que valra la maytat de la nau o del leyn. En
 cara mes si le senyor de la nau o del leyn demana tot lo
 nolit axi ben de la roba gitada com d aquells que sera res-
 taurada, deu-li esser pagat axi be com si tota la roba /
 era salvada. El senyor de la nau o del leyn es tengut de -
 metre en aquel get que fet sera, per tot aquel nolit que -
 reebra per (sous) ff o per lliura, axi com fara aquel //
 haver qui sera restaurat, per qual raho per so car lo --
 senyor de la nau o del leyn haura axi ben pres nolit ///
 d'aquella roba que sera gitada com d aquella que sera sal-
 vada. E es raho que pus eyl vol nolit axi ben de la roba -
 gitada com de la salvada que eyl que la ajut a esmanar. E
 per esta raho dessus dita deu-hi pagar tot lo nolit en lo
 git. Empero si lo senyor de la nau o del leyn no demanará
 nolit ne.l pendra si no tan solament de la roba que restau-
 rada sera. E d.aquel nolit aytal lo senyor de la nau o del
 leyn no es tengut de metre en lo git que assats hi pert -
 tot lo nolit d aquella roba que sera gitada.

Capitol de fet de get, LVIII

Nau o leyn qui correra o sostindra fortuna de mal temps, si /
 lo senyor de la nau o del leyn veu e conex que eyls son -
 aventur e condicio si eyls no giten, lo senyor de la nau/
 deu dir e manifestar a tots los mercaders en ho da del --

nautxer e tots els que en sa nau sera: senyors mercaders si nos no aleuran som a gran ventura e a gran condicio - de perdre les personnes e.l haner E tot quant aci ha E si vosaltres, senyors mercaders, voliets que aleujasem, ab - la volentat de Deu nos porem estorcre les personnes e e - gran res del haver. E si nos no gitan serem aventura e con dicio de perdre nos meteys et tot lo haber. E si los merca ders sa acorden del gitar, tots ho la major partida, la // donchs eyls poden gitar. Mas la .I. del mercaders si tots no poden deu comesar a gitar. E pus qui.l mercader o merca ders haura gitada quelque cosa, despuids pot fer gitar lo - senyor de la nau tro fins a salvament, en aquel cas e ah - aquella raho pot l'escriva la covinensa escritura. axi ben com si la dita nau tenia prohis en terra. E si l'escriva - no ho podia escriure los mariners poden fer testimoni de - totes covinenses o empresions que sien fetes entre lo /// senyor de la nau els mercaders, pues que l escriva no.u -- hayra pogut scriure en cartolari per so que faran nagun no puscha haver entre el senyor de la nau e los mercaders de - les covinenses e empreiments que entre eyls sera fetes. E - si per ventura en la nau ho haura mercaders, en aquel cas - en aquella raho que eyl fara que ho deu fer ab consell - del nautxer e dela personnes e tot lo cominal de la nau. E - si eyl ho fa ab consell de tots aquells que dessus son dits, e lo senyor de la nau fera gitar deu esser axi tengut per - ferm com si tots los mercaders hi eran o en axi com si tota la roba era del senyor de la nau, es hi tengut de metre en aquel get per so que volra la maytat de la nau. E los merca ders de qui la roba sera, no y devan ser contrestar en aquel fet. E aquel get deu-se pagar per son o per lliura o per be- sants segons que la roba sera gitada. E fo fet per so aquel ca pitol que el senyor de la nau o del leyn deu e pot esser mer- cader, e aquel cas o e aquela raho si mercaders no y ha que si el senyor de la nau no haura poder en aquel cas o en //

aquela raho deu esser mercader les demes degades se podran les personnes e la nau e tot l'aver. E deu e pot esser lo senyor de la nau mercader, en aquel cas e en aquela raho - si mercader no y ha. E vol mes que es git una quantitat de/ la roba que si perdra les personnes e la nau e tot l auer.

De manifestar roba al scriva, capitol LX

Encara deven manifestar los mercaders al scriva com la nau -- haura feta vela si res hi han mes que no sia escrit. E si.s trobara que eyls no haguessen manifestat deven ne pagar al/ major nolit multiplicat per quintanada qui e la nau se poch per so com amegadament le y havia mesa. E si per ha ventura eyks no la havien manifestada com la nau haura feta vela si la gitava o.s banyara o.s perdra no le.n serien tenguts de retre, pus manifestada no la haguessen.

De entrar en port. LXI.

Encara que el senyor de la nau o del leyn no pot ne deu entrar sens volentat del mercader en port. E si y entrava que.l - mercader fos tement de res q,ue tot lo dampnatge que.n agues lo mercader li deu restituuir la nau. E asso deu escriure - l'escriva jatsia no sia la nau ab prohis en terra.

De dampnatge de senyor de nau o de leyn, LXII

Mes empero, si.l senyor de la nau havia nengun dampnatge que - hagues dit als mercaders que eyl no pot navegar que exarcia agues a emfestir o adobar que.l mercader hi ha entrar sal-- vant que.l nautxer per son segrament o els mariners o sa--- pien. Mas si negun corsari o sagetia que fes pohor al merca der, lo senyor de la nau no y pot entrar sens volentat del mercader. E si.l mercader ho feu assaber si que no y haia - reguart e diga y no y vuyl entrar en aquel port. E lo dampnatge que tu hi pendras yo lo.t restituire, lo mercader li es tengut d'esmena.

Com son tenguts los mercaders al senyor de la nau. LXIII.

Asi parla dels mercaders com son tengut al senyor de la nau ne com no. los mercaders com sa acorden ab lo senyor de la nau tota covinensa que l mercader covenga al senyor de la nau es mester que li atena pus al cartolari sia mesa. Posem que el mercader haura feta carta o al cartolari sia escrita, el mercader li ho deu tot atendre, si el mercader cove al senyor de la nau quintarades jatsia que el mercader sia en la nau o defora. E no y pot metre les quintarades o que no li vast momeda d aytantes quantitats com li haura promeses d'aytantes li haura a donar nolit/ metra o no metra d'alo que li prometra de la quintarada.

De carregar roba de molt mercaders. LXIII

E si la major forsa dels mercaders la non giten eyls le non pot gitar que no pach res. E si el senyor de la nau no es pagat no li pot res demanar. Mas lo senyor de la nau es tengut de esperar lo fins a .I. temps sebut e de lavar e de carregar la roba e de portar so es a entendre de mercaderia e de la roba sua.

De major partida dels mercaders. LXV.

Nau o ley qui hira en viatge E per aventura la major partida dels mercaders de la roba volran descarregar e fer port on que sien la hon lo dit viatge sera quels mercaders pusque descarregar aquella major partida del haver. El senyor de la nau puscha forsar de descarregar l'altre part, so es la menor part que no volra descarregar e haber tot lo nolit. E si lo senyor de la nau haura feta lexa de aquell nolit als dits mercades qui hauran descarregada la major par que el dit senyor deia lexar del nolit a l'altra port per aquella manera e per aquell for d'aquells primers sien posats tots lo altres mercader e dels mariners a batra de lurs loguers --

segons que la nau fara lexa de nolit.

De mercaders qui no hauran pagat nolit LXVI.

Si no haura pagat lo nolit al senyor de la nau com lo haura sperat aquel temps que haura ab ell empres que haien bones noves, lo mercader deu carregar la sua roba. E si no la vol carregar deu pagar tot lo nolit al senyor de la nau.

Mercaders qui hauran moneda. LXVII.

Encara es tengut lo mercader al senyor de la nau que si lo mercader havia moneda e que fossen en loch que el senyor/ de la nau hagues ops exarcia ne res que necessari fos a la nau, lo mercader lo li deu portar axi com lo nautxer e los altres mercaders conexeran que fassa a fer. E per aytal // raho tots los personers qui en la nau seran e els prestadors se devan tots obligar al dit mercader. E si lo senyor de la nau n.els personers n.els prestadors trobaven muyl hom qui.ls prestas lo devant dit mercader no es tengut res a els prestor.

Si lo senyor de la nau ha ops moneda LXVII

Encara mes que si lo senyor de la nau ha ops moneda e no trobas axi com dessus es dit, e que fos en loch agrest e que/ aquela moneda agues ops a espetxament de la nau E si los dits mercaderes no han moneda eyls deuen vendre de la lur mercaderia per aplegar la nau E muyl persones ne prestador no y pot res dir ne contrestar dentró que aquells mercaders seran pegats soul lo loguer dels mariners. Empro fa a entendre que.el mercader veia e carrega que so que.el prestedor sia a espeegament de la nau o a necessari de la.

Mercader qui haura vianda. Capitol LXVIII

Encara es tengut lo mercader que si eyl ha vianda e la vian-
da falta als mariners o altres que en la nau fossen, el -
lo deu posar en comun, e.l senyor de la nau deu la partir
per tuyt comunalment, e.l mercader no sen pot retenir mes
que .I. altre hom. E com lo senyor de la nau sera en loch
de recolbe de vianda, lo mercader la li pot demanar tota/
aytanta com li.n haura presa e.l senyor de la nau li es -
tengut que la li reta.

Si lo senyor de la nau volra surgir e port o en
altre loch. LXX.

Encara son tenguts los mercaders que si el senyor de la nau -
vol surgir en costera o en port ho en altra loch hon se -
dupte e asso fassa ab volentat e ab costa dels mercaders e
que-ls mercaders ho vuylen, e.l senyor de la nau lus ho de
demenera, si angora o exarcia hi romania, los dits merca-
ders ho deven tot pagar, pus que.e.l senyor ho hom tinent -
son loch denunciat lus ho haura. Encara son de mes tenguts
si nau o leyn lexara anchores en espagol o en altre loch -
on les hauran surtes. E lo lexara ab volentat dels merca-
ders, sien pagades cominalment per tota la roba de la nau,
el cors de la no y pach res. E si los iaquira per por de
leyn armat, sien pagades de comun de tot l'aver el cors de
la nau deu-hi metre per la maytat de so que volra, ne si -
iaquira barcha ne homens en al loch ab voluntat dels merca-
ders la roba dels mercaders pac la barcha, e fassa la messio
dels homens dentro que sien en aquel loch hon la nau o leyn
haura fet port el cors de la nau no hi pach res.

De renunciacio de senyor de nau a mercaders LXXI

Si la nau o leyn tirara barcha e e la tira plena. E si/
ls mercaders volen que la lexan anar, que la barcha sia lexada

e sia pagada per tot laver; els cors de la nau no y pach - res. E si romp lo cop meyns de lexar anar, que no sia voluntat dels mercaders, los mercaders no y sien tenguts de res a pagar.

Si barcha nomandra ab volentat dels mercaders
LXXI

Si alcun senyor de nau o de leyn haura carregada la sua nau o lo seu leyn en alcun loch, si el estava surt en alcun altre loch o en aquel metex hon haura carregat, e tots los mercaders seran en altre, que en la nau o leyn no haura negun romas sinó tant/ solament lo senyor de la nau o del leyn ab los mariners; si - aque vendran leyns armats de anemichs o.s metra temporal tant/ solament que lo senyor de la nau o del leyn no pora fer levar los mercaders, E per qualsevol d'aquestes condicions dessus dites lo senyor de la nau o del leyn sen haura a levar e los mercaders romandran en terra. Si lo senydr de la nau o del leyn co - vendra a gitar iatsia que git per destret d'aquels leyns armats per ço que los puscha fugir, o que se puschen a - eyls deffendre, o sia que lo temporal lo fassa gitar, per qual - sevol de les condicions dessus dites, que eyl git o fassa gitar, vol aytant com si tots los mercaders hi eran. En aquesta guisa, empro que so que eyls fassa, que ho fassa ~~ab~~ conseyl e ams volen de tot lo cominal de la nau o del leyn; E aytant be l'escriva / que pens d'escriure totes les covinenses quexs empendran, en - presencia de tot lo cominal; E si l'escriva en aquella raho no ho podia escriura, tan tost com la nau o leyn tindra prohis en terra e abans que el scriva ischa en terra. E si per aventura - l'escriva sera romas en terra ab aquels mercaders E en la nau o leyn haura alcuns servicials d.aquels mercaders, lo senyor de - la nau o del leyn, deu fer plegar tota la companya de la nau o del leyn E aquells servicials d.aquells mercaders que ab eyls - seran e aqui ab tots tenir capitol. El señyor de la nau o del - leyn deu dir o fer dir devant aquells servicials o de tot lo co-

minal de la nau tantes vegades les covinenses que eyl ab
eyls empendra que cascuna ne sia ben membrat, per que per
so que quant aquel senyor de la nau se encontrara ab aquels
mercaders qui romasen seran no y puschen haver nengun con-
trast ne encare negun d.aquels qui en aquel capitol fossen
estats no pogues dir que eyl no havia hoit ne.l havia hom/
demanat. E si lo senyor de la nau o del leyn fesa axi com
dessus es dit, deu haver valor axi com si tots los merca-
ders hi eran estats o la major partida. Encara mes si aque
la nau o aquel leyn vendra cas de ventura que per raho dels
leyns armats dessus dits o per raho del temporal dessus dit
si auta a anar en terra, si lo senyor de la nau o del leyn
fara o haura fet axi com dessus es dit ab conseyl de tots
aquels que dessus son dits e ab lur sebuda e ab lur volen-
tat tota covinensa o en permissio que lo senyor de la nau o
del leyn haura feta ab tots aquels qui dessus son dits, e en
aquelle guisa e en aquella manera que dessus es dita, merca
der ni negun altre no y pot metre contrast. E si li met has
a parrar a tot dan e a tot destrich e a tot grenge' e a //
tota messio que lo senyor d aquella nau o d aquel leyn aqui
aytal cas com dessus es dit sera vengut ne sostindra per -
colpa del contrast que alguns d'aquels que dessus son dits
li haura mes o li metra E tot asso que dessus es dit deu -
esser fet meyns de tot enganemeyns de tot grau. E si algun
de tots aquels que dessus son dits fran alcun mostrar ne -
provoar pora per alcuna justa rahon. aquel o aquels contra
d.aquel fran provat sera deuse perer a tot dan e a tot des-
trich e a tot interesser d'aquelle part que aquel fran pro-
vara contra eyla esser fet. Empero la prova del fran sobredit
que sia provat per personer que sien e deie esser meyns de
tota suspita. Encara que sien homens que sapien e deien sa-
ber de la art e del fet en aque eyls seran trets en testimo
ni, per qual raho per so que si volets dir que basta ser ho
vils homes que hom pague gitar per diners valgues lo testi--

moni que eyls fasien sera mala cosa per que car ab mal-vats homens que ls senyor de la nau donats per testimoniis contra los mercaders si creguts eren lo senyor de la nau poria desfer los mercaders a les vegades los se-nyors de les naus o dels leyns per que testimoni que vil hom fassa ne que hom puscha gitar per diners ne vol ne deu haver valor per naguna raho.

Com se devien pagar averies. Capitol LXXIII

Tota messio o covinensa que de mercaderia sia de averies, - se deu pagar per sou e per lliura per los mercaders. Salv empero carregar, si donchs no havin a alcuiar per fortuna o per mal temps o d'altre cas qui s'hi es devenga, so es/ entrar en port o en feu o en lot hon se pogue salvar la dita mercaderia o la dita nau ho leyn: En aytal cas deu fer la una roba al altre per sou o per lliura o per be-- sant. E si no ha en la nau mercader que haia aytant com l'altre de mercaderia E sie .V. de la .I. part e dos o tres de la altre que aquels mercaders dos, pus haguessen mercaderia que aquels .V., tot so que covenguessa per pa-gar de averies se devien pagar cominalment, axi ben de la/ pocha mercaderia com de la molta. Empero que sia fet leyal ment, meyns de frau, e que no s.hi fassa res per volentat. E asso deveu jürar tots los mercaders que ho fassen leyal ment. Empero aquest capitol va ab esmena de la nau de res/ que li permeten de restituher. Car la nau ha aytal privile gi que si ls mercaders li permeten res d esmena es mester que li ho atenguen si be no es escrit so que l'escriva hi sia, o que hi oia. E l.escriva deu ho escriure quant la nau timbra prohis en terra que la donchs anava per mar - quant la covinesa fo feta.

Que deu fer senyor de nau o de leyn a pelegrins
Capitol LXXIII.

Ara parlem que deu fer senyor de nau o de leyn a pelagrins e.l palegri al senyor de la nau o del leyn que axi com/fora nau axi deu fer leyn. Tot hom es apalat palagri - qui do nolit de la sua persona e de roba que no sia mercaderia, e deu donar tot hom qui port de .X. quintars - en avayl de nolit de la sua persona, que no pot si per/mercader que XX bassants en avayl que do de nolit. E no pot esser mercader que de XX basants en avayl do de no-lit.

Que deu fer senyor de nau ne qui deu tenir per mercader. LXXV.

Al senyor de la nau no es tengut a aquel de X quintars en - avayl de portar caxa ne companya ne roba si ab lo senyor de la nau no se n posa. E si hi met roba en la nau que - no veia al senyor o l'escriva o altre qui lo senyor o - l'escriva haia mes en son loch per noliejar o per veer tota quanta mi metra, e si aquel no u ha vist e lò /// senyor ho l'escriva pot demanar nolit el major qui.s do en la nau de neguna roba montiplicant lo embolum de la - roba e de la mercaderia ab l'altre que y sera, e en aque la menera metexa de persona que entre meynts de voluntat del senyor o del escriva en la nau es en voluntat del - senyor de pendre quin nolit se volia.

De nau que sia trop carregada. LXXVI.

Si tant sera que la nau fos trop carregada el senyor de la/ nau no la vuyla portar. l'escriva la deu fer gitar en - terra. E nagun dampnatge que prenga la roba lo senyor de la nau no es tengut, pus que.l cartolari no fos escrit - so es a entendre quant la nau haura feta vela. E quant / sera fora del port los mercaders e los mariners e los pe regrins e tota persona que en la nau haia mesa roba deu venir a manifestar al scriba la roba que en la nau sia -

mesa. E si no ho fa, nagun dampnatge que agues la roba o
roba o mercaderia non seria tengut lo senyor ne l'escriva
per la nau.

De roba que no sia escrita en cartolari LXXVII.

Si nau gitava per fortuna o per altra ventura que li esdeven-
gues e gitava la roba veent prohomens aquela d.aquel merca-
der o d.aquel palagri o d.aquel mariner o d'alcuna altra/
persona que no fos escrita al li bre o en les taules, o al
scriva o al senyor fos manifesta o a hom de la nau que.l /
senyor o l;escriva hi haues mes en loch d'eyls per vehedor
e aquel no la li hagues vista metra, e la roba se gitava es-
perdra o.s banyava, lo senyor de la nau no li es tengut de
restituir, per testimonis que donás lo senyor de la roba /
que diguessen que la haguessen vista carregar. E si la roba
sera trobada al descarregar, sia volentat del senyor de la/
nau pendre quin nolit se volra, e el mercader donar sens tot
contrast. Mes si l'escriva la hiavia escrita d.abans o //
depuy s que la nau havia feta vela, tot lo dampnatge que la -
roba pendra, deu esser tengut lo senyor d.esmenar e de rese-
tituir sens tot contrast.

De donar plassa a palagrins Capitol LXXVII

Encara es tengut senyor de nau als palagrins de donar plasa e -
aygua e portar la hon los haura convengut e fer portar. E si
eyl n.a pres senyal, eyl los deu atendre so que.ls haura pro-
mies. Empero lo palagri que es manifest al ters torn davant lo
senyor escriva, E l palabri deu donar paraula al senyor. E si
el senyor lus dona termeni mes que no deu, el pelagri roman,/br/>tot lo nolit li deu retre, e lo dampnatge que aquel n'aura -
fet tot lo li deu restituir lo senyor dc la nau. E si.l pala-
gri sen va sens paraula e no es vengut al terma que la nau -
fara vela, que si eyl el palagri havia donats M marchis de //
senyal o que hagues pagat tot lo nolit, lo senyor no li es -

tengut de retrra res.

Senyor de nau deu donar plassa a palagrins
en LXXVIII.

Senyor de nau deu donar plassa a palagri o a hom per eyl,/ so es a dir lo nautxer, e.l palagri deu haver aquela - plassa que hom li haura donada e asignada. E si lo pala gri mor, eyl pot iaquir la plassa a quis volra. E deu - esser la melor vestadura del nautxer que eyl haia. E la moneda si noy ha parent deu la pendre lo senyor. E.l / Senyor deu la estoiar e tenir dentro que sia en loch - ue li sia demanada fins a III anys. E a cap de III // ayns si no li es demanada eyl la deu donar per anima - d.aquel en presencia del bisbe de la terra. E l.escriva es tengut per aquel cap matex al bisbe o al senyor de - la terra de manifestar e escriura la dita moneda. E to - tes les coses del mort. E eyl deu-ne tenir .I. scrit e altre los mercaders. E quant sera tornats en la terra,/ l'escriva deu mostrar aquel escrit al bisbe o a son -- lochtinent o al clergue qui al loch sia jurador d.aquel loch. E lo clergue deu metre aquel escrit al libre de la esgleya. E si el senyor de la nau no es sufficient de te nir aquela moneda que.e.l sia mal mercader o mal besatador que la deu asegurar. E si no la pot assegurar, eyl la - deu metre en loch que si ve demanador dins el terme dels dits III ayns, que la puscha haber. E si.l senyor de la nau moria que la moneda fos posada en loch que fos salva.

De guardia de pelegrins LXXX.

Asso dessus dit deu haber lo senyor de la nau guarando lo - lit e lo vestit del palagri en forma aquel que deu // haver lo nautxer. Mas empero, lo senyor de la nau no deu haver tant del poch com del molt, que no deu haber de C besant a aval. Mas lo vestir e tot l'altre deu estoiar - E fer vendre e fer diners.

De hom qui vaja per viatges. Capitol LXXXI.

Mas si alcun hom que vaja per viatge per so car es comptat / per palagri. E si mor, lo senyor de la nau ne utxer he - hom de la nau no deu haver res. Mas si es palagri que vaia en ultra mar ho en altre palagrinategels deven haver axi com dessus es dit no.s dira. Car molts homens van d'un viatge/ e altre ab pocha mercaderia e van en altre loch per poblar, e son dits palegrins E d.aquels aytals no deu haber res lo senyor de la nau. Mas lo senyor si conseyl no ha en la nau/ si nagu hom hi mor eyl es tengut de guardar la roba del -- mort si.l mort no ha fet testament o no ho havia iaquit a - hom a de qui hagues fet son procurador o son manumassor en/ la nau o son hereu, o si no.y havia parent seu de guardar - la roba e de retre a sos parents o a sa muyler o a son fils o a aquela a qui miyis deia esser retuda. E l.escriva deu - asso escriura tot, e retenir .I. escrit e.l senyor altre, e fer axi com dessus es dit e establit.

Que deu haber barquer o guardia de pelagri qui - morra LXXXII.

Lo barquer de la nau deu haber del palagri qui morra les seba- tes e.l coltel e la correia. E lo guardia de la nau deu // haver les calses. E.l barquer e.l guardia abdros deven lo - sebolir e terra o en altre loch o gitar en mar.

De vianda de pelagri qui morra en nau o en leyn - LXXXII.

E mes que la viande del palagri o de tot altre hom qui morra - en la nau deu esser donada al senyor de la nau. E aquest ca- pitol es axi fet entanent del palagrins e dels altres homens que vuien en altre loch que sia destriat la I del altre axi/ com dessus es dit.

De palagri que haia donat nolit LXXXIII.

Si alcun hom d.aquets havia donat nolit al senyor de la nau e volguen romanir, lo senyor, no li es tengut de retre lo nolit. Encara si alcun palagri o altre hom o mercader noliejara res al senyor de la nau e com sera en terra o en altre loch e **volra vendre** son haver e que no li bast aquel haber al nolit, cascun paga son nolit vuyla o no vuyla aquest present haver, que daura pagar son nolit. E si.l mercader haura altre aver que fos melor, aquel melor no ha dampnatge per lo pres avol. E axis paga lo nolit als senyors de las naus o dels leyns. E per so fos fet aquest/capitol que.ls mercaders no paguessen hun o altre enganar/ne menlavar sobre asso que no volria sino en lo principal aver.

Que deu fer palagri al senyor de la nau
LXXXV,

Com deu fer palagri al senyor de la nau, e tot hom qui en la/ nau vaia que.ls es tengut de ajudar, de salvar e de guardar la nau e de no abandonar dentro al cap del viatge, si / donchs no ho feyen ab volentat del senyor de la nau, e per so fo fet aquest capitol, car molts senyors de la nau leven menestrals e palagrins e homes d'armes e.ls fan melor mercat de nolit que no farien si sebesse que se.n volien axir. E molts mercaders no si metrien si no per so car saben que homens d.armes hi van. Encara son tenguts los palagrins e / tots los altres qui a la nau hiran, d'esser ab conseyl e - ab tots costumes que seran meses ne establides en nau.

De que es tengut lo senyor de la nau als mari--ners. LXXXVI.

Ara fassem compte que mariner acorda .I. senyor de nau su - a vol o bo, o que sapia o que no sapia, lo seu loguer li ho a pagar. Empero en esta forma que si.l mariner li promet que.l sia calafat o mestra d.axa o nautxer, e lo //

senyor de la nau hi haura pres per aquel fiansa, que no.n
haura altre levat per fiansa d.aquel, e si aquel no sap -
res no li deu donar lo senyor de la nau o del leyn si no
enaxi com cone guera lo nautxer o l.escriva per sagrament
que deu haver.

Senyor de nau o de leyn no pot gitar mariners -
de nau perque sia acordat.

Encara sapiats que.l senyor de la nau no deu gitar mariner/
de la nau fins aquel viatge haia fet, sino per III coses
la primera per ladronisi, e l'altre per rassa e l.altre
si no fa lo comendamet del nautxer e.l nautxer no li deu
comanar cosa que no li haia de comenar. E no li deu gi-
tar per una volta, destro a sinch vagades.E si no fa puys
lo comendamet del nautxer, el lo deu gitar, e perhom qui
tenga li loch del comendamet en la nau. Mas tu entens -
be quell mariner que la comendara o l.altre qui ho sap -
fer. Encara per altre cosa lo pot gitar de la nau, atressi
so es si perjur axa de sagrament que fassa per so car los
mercaders no y hauria pus fiansa.

Mariner que sera acordat ab senyor de nau
LXXXVIII.

Mariner qui sera acordat en viatge e per volentat de Deu mor,
e si mor ans que la nau haia feta vela deu haver lo quart
del loguer e sia donat a sos hereus E encara si morra pus
haura feta vela ans que sia la on la nau fera port, la -
maytat del loguer deu esser del mort e que sia dat a sos
hereus. E si havia rebut tot lo loguer ans que moris tot
deu esser seu e donat a sos hereus. E senyor de nau o de/
leyn no puscha en res contrestar ne res demanar.

De mariner qui nau a messis morra LXXXI.

Si.l mariner se s acordat a meses, e mor, sia pagat e donat -
als hereus per so que haura finit.

De paga de mariner. LXXXI

Encara es tengut lo senyor de la nau de pagar son loguer al marinier li hon les mercaderies paguen lo nolit. E si lo marinier es a sa vianda matexa, que li es tengut de di si torna al viatge que haia fet o no a cap de VIII jorns. Encara es tengut lo senyor de la nau al marinier que si lo marinier met ses asportades que les puscha metra en qual loch se vuyla sol que no sia estibat. E que les portades dels mariniers, so es entendre, no mete en git. Empero les portades devien esser d.aytant com ell pren lo loguer de C basants en avayl comprades, so es a entendre que si havia C besants de loguer que non paganin d elles L E de les L en sien pagam . E si a XL o XXX o XX besants E havia tant com deu haver de L aval, no pagaria lo git ne averies. E pot los metre aquela portades en qual loch se vuyla. E si.s banya-ra ne s'afollen lo senyor de la nau no li es tengut. El marinier a tengut que les meta que l'escriva ho sapia E que sia escrit E si no es escrit deu les totes perdra. E no deu dir sino de so que seran. E si diu d. als e que fes provat que no fos daló que hauria dit tot ho deu perdra e deu esser de la senyoria on sera lo senyor de la nau deu ha haver lo ters.

Esmena de esportades de mariniers com devien esser e comptades. Capitol LXXXII

Segons que en lo capitol dessus dit diu que esportades de mariniers no paguen ne deve pagat en getz. Mas iens no demostra ne declara es com deu esser entes ne com no. E per la raho dessus dita los bons homens que primus anaven per lo mon en aquesta esmena volgueren esclarir, e declaraven ho axi que si alcun marinier comprava ses portades del seu propi, axi es a entendre, que eyl no haia encara rebut lo seu loguer, si cas de ventura vendra a la nau o al leyn hym eyl hira. E encara hi haura meses les portades que axi com dessus es dit /

seran comprades axi com dessus es dit, los dits mariners
 son tenguts de metre en lo git que fet sera per lliures/
 e per besants segons que les portades volran o hayra cos
 tat asso es a entendre segons que git sera estat fet, Em
 pero, si lo senyor de la nau o del leyn hauria o haura /
 feta gracia que volgues haver prestat o pagat dls dits -
 mariners ans que en lo viatge entrassen, lo loguer que -
 eyls haver devien per aquel viatge hon sera acordats. E -
 devien anar, los mariners no son tenguts de metre en lo -
 git que fet sera en aytant com la maytat d'aquel loguer
 sera. Empero si les dites portades costara mes que la maytat
 del loguer no sera los dits mariners son tenguts de p---
 gar en aquell git que fet sera per tot aytant com aquell /
 mes sera que les portades costaren o voldran mes que que
 la maytat del loguer que eyls pres hauran E si per aven--
 tura lo senyor de la nau o del leyn no los fara la gracia
 que dessus es dita, e los dits mariners compraran les portades
 dessus dites axi com dessus es dit, eyls son tenguts de /
 metra en lo git que fet sera, tot en axi com dessus es -
 dit. Empero qualque hon o quant que quant lo senyor de la
 nau o del leyn deia o pagara lo loguer als als dits mari-
 ners, los mariners no son tenguts de lur abstara que seran estades -
 comprades. E per les rason dessus dites fo fet aquest capi-
 tol.

De portades de mariners Capítol LXXXVIIII

Senyor de nau deu lavar al m rincr les sues portades, les -
 quals li haura promeses de lavar, e lo mariner deu.les me
 tre ans que la nau haia tot son plen. I si la nau ha tot
 carrech, eyl les hi vol metre lo senyor no.l si es tengut
 de lavar. Mas si.l mariner les hi vol metre ans que la -
 nau haia son ple e que.l senyor l ho vol, lo senyor es -
 tengut de donar aytant com al mariner haura de nolit //

d.aytanta roba com lo mariner deu metre per les portades.
E axi lo mariner no les deu metre.

Mariner no pot noliejar les sues esportades.
XCV.

Mariner no pot ne deu noliejar les sues portades a marcader ne
e mariner que sia de la nau tengut ne noliejat. E si ho /
fa, lo senyor de la nau puscha pendre lo nolit que el mercader
haura compra ab lo mariner per raho d.aquelles portades.

Mercader e altre hom que senyalera roba carregada
en nau o en leyn XCVI.

Mariner ne mercader ne altre hom no deu fer senyal en roba ne
en altra haber pres que carregat es en nau. E si ho fa, deu
perdra tot so que senyalaran.

Capitol de mariners com se devan comprar XCVII

Encara es tengut lo senyor de la nau als mariners que quant /
haura estibada la nau, de so que deu pagar als mariners. -
E si es leyn, la maytat del leyn, deulos donar a comprar /
lur esportades VI jorns. E deu venir a mar da I jorn lo --
ters. E l'altre lo ters dels mariners. E ls altres devan fer
lo servici que s fa en nau.

De roba de mariners a carregar o a descarregar.
XCVIII.

Encara es tengut senyor de nau que el mariner pot carregar e -
descarregar les sues portades amb la barcha de la nau. E -
deuen li ajudar los altres mariners.

De quina moneda devan esser pagat los mariners.
XCVIII)

Encara es tengut senyor de nau als mariners del nolit que a el
sera pagat, que deu pagar los mariners. E si el nolit no y /
basta que s devan manlevar. E si no troben a merlavat que -

la nau sia vanuda. E que.s paguen los mariners ans que hom que sia portador ne altre hom que.l mariner si non hi havia mes hom. Encara de que.s pogues pagar se deu/pagar salv que la nau non sia anada en terra, e que.l viatge que haura comensat E si.l senyor de la nau havia ab a mor vanlevats en alcun viatge lo logue dels mariniers fos que.l lo loguer multiplicas a conquist pus // altre viatge que haguessen comensat la nau se rompia lo loguer del primer viatge si deu pagar en fora lo conquist. aytant con la nau se restaura. E si no.s restaurava mas sol I agut sia del loguer a pagar del mariner. E no y - pot res dir altre hom i restador ne altre que.ls mariners devien esser pagats sol que res hi trobe pres que haura - axi fet.

De pagar loguer a mariners ab condicio. C

Tot senyor de nau o de leyn es tengut de pagar logue als mariners li hon eyl reeb lo nolit, segons que.l capitol dessus dit es contengut. Mas es axi entendre que no -- haia alcuna covinensa que.ls mariners haian ab lo senyor de la nau o del leyn que no.Js sia tengut de pagar tro que eyls sien tornats en aquel loch hon hauran covinestat e levat lo viatge. O si aquesta covinensa entre els empresa los mariners no poden ne devien demanar lo lur - loguer tro que eyls sien tornats en aquel loch on eyls faeran la covinensa ab lo senyor de la nau o del leyn./ Si donchs lo senyor nols en volra fer alcuna gracia. Mas lo senyor de la nau deu pagar los mariners en continent que eyls seran tornats en aquel loch hon la covinensa - sera empresa entre eyls. E asso deu fer sens tot lagui e sens tot contrast. E si alcuns de aquels mariners sostindran algun dan o alcuna massio per raho del seu loguer a cobrar, lo senyor de la nau li es tengut de tot / aquell dan e de tota aquela massio que aquell mariner haura

sostenguda per colpa com lo senyor de la nau no.l haura -
volgut pagar lo seu loguer. E si entre lo senyor de la -
nau e.ls mariners no havia covinensa ne espresa na
guna, lo senyor de la nau lus es tengut de pagar los lurs
loguers, los quals lo senyor de la nau e.ls mariners sera
empres, en continent que.l senyor de la nau haura rebut /
lo nolit e d.a uela moneda matexa que lo senyor de la nau
rebra dels mercaders. F si per aventura los mercaders seran
treffaguers o la roba que eyls hauran portada no volra lo -
nolit ue.ls mercaders devan donar al se.yor de la nau, els
dits mercaders li iaquiran la roba per lo nolit, vayla ja/
roba lo nolit o no, que mester es que.ls mariners haian -
lurs loguers si la nau se.n sebia vendre. Encara que.s de-
gues donar per aquell preu que.ls mariners devan haver per/
lurs loguers, ne prestadors ne neguna altre persona ne.y /
pot res dir ne contrestar per neguna raho, que mester es -
que.ls mariners haian lurs loguers en aquell loch hon lo -
senyor de la nau los haura promes de pagar. Si donchs los
sobredits mariners no volran fer gracia al senyor de la -
nau que.l vuyla sperar tro que eyl sia en loch hon trop -
conseyl de moneda hon eyls sien pagats de lurs loguers. E
fo fet per so aquest capitol que tot senyor de nau deu --
guardar la com noliejara ne com no, a qui e a qui no, ne /
quina roba ne quina no, per so car aia el nolit o no.l -
haia, mester es que.ls mariners sien pagats de lurs loguers.

Capitol de senyor de nau qui sera panyorat
CI.

Encara es tengut lo senyor de la nau que si eyl es panyorat de
senyoria o d.altre hom n.els mercaders, e.l senyor fera ven
dra la nau a son esma e puis la retindra a sos ops. E fer.la
ha comprar a altre per so que la senyoria no.n conega, e per
altre cosa, lo mariner no deu perdre son loguer pus que al -
senyor romanga la nau ne lo nolit, o la nolieg; que el //
senyor no pot gitar lo mariner si no.l paga. Empero lo mari-

ner ha a metra lo ters de son loguer per les haveries que -
 serah fetes. Mes encara de la altre moneda que haura levat /
 lo loguer deu metre axi com les mercaders per son e per lliu-
 res salvant una cosa que.el senyor de la nau vuyla axivernar/
 que el mercader no li pot res dir que a fer ho ha. El senyor
 exivernara que se poria tornar E espera lo nolit entretant /
 lo senyor de la nau ve empahiment que es penyorat que ha a -
 vendra la nau axi com dessus es dit, lo senyor ha a pagar lo
 mariner de tot. E.el mariner no ha res a metre del loguer en -
 averies. E per so fo fet aquest capitol que.el mariner no pot
 res fer fins axi com lo senyor de la nau vol que.el part tots
 jorns sos temps pres exiverna. E no li deu hom res creixer de
 son loguer. E el met sa persona e sos vestiments a con suma-
 met. E.el senyor esta a pr sencia e ha fermat son viatge si no ~~que es~~
 que esta en speransa de guayar tot lo loguer li deu pagar sens
 contesa e sen avarisia salvant empero que.el senyor no hagues
 dit e convengut per pati e per acort que los degues creixer -
 lur loguer e que.ls degues pagar per l.espera que.ls mariners
 consente per lur plana voluntat, lo senyor no.ls es tengut /
 sino aytant com si eyls era cominals la nau e lo loguer fa la
 hun a l'altra de totes coses multiplicament la nau ab lo lo---
 guer. Mas noy ha neguna covinensa tot ennaxi deu pagar com -
 dessus es dit. Encara es tengut lo senyor de la nau al mari-
 ner de pagar per eyl axi com en moltes parts fou avaries que
 paga .I. diner o I mayta que.el senyor de la nau o deu tot pa-
 gar.

Senyor de nau es tengut de fermar dret per los -
 mariners. Capitol CII.

Encara deu esser tengut do senyor de la nau al mariner de farmar
 dret par eyl aytant com son loguer, vayla si no l.ha pres. E
 d'aytant com fassa compte que vayla la roba que haura en la/
 nau e que li deu ajudar de son poder, salvant que per eyl -
 no.s meta en banyl ne en perdicio del seu ne dels prohomens

que sien en la nau.

Senyor de nau es tengut d'esmersar lo loguer als marines. Capitol CIII.

Encara es tengut lo senyor de la nau al mariner d.esmersar sos diners com l'aura pagat la hon conexera lo senyor de la nau que fassa a fer, salvant que el senyor non haia damp natge. Si el senyor de la nau es en vila sia leyn o prop/ que el mariner vaia per esmersar son loguer, lo senyor li es tengut de donar a manjar en la nau II jorns e no plus / si no.s vol.

Senyor de nau deu donar a manjar a mariners - si ab eyl pledeiara. CIII)

Senyor de nau o de leyn sia tengut de donar a manjar als mariners estant al viatge si ab eyl pladejara.

Esmena de senyor de nau com es tengut de donar a manjar als mariners qui pladiran ab eyl. Capitol CV.

Segons que el capitol ia dessus contingut que mariners qui pladeiara ab senyor de nau o de leyn que lo senyor d.aquela nau o d.aquel leyn los es tengut que ls do a manjar mentre que / ab ayls pladeiaran. Mas no diu ne demostre com ne com no, ne per qual raho. E enaxi per so com a lo capitol dessus dit no exclareix, poria tornar a gran dan als senyors de les naus e/ dels leyens per la raho dessus dita, los bons homens que -- aquests establiments o costumes faeran, veeran e conagueren que gran dan sen poguera seguir. E per so sobre alguns capitols que no son be clars eyls faeran esmeres per so que dan ne trebayl no se.n purc seguir. E sobre lo capitol dessus dit, dien e declaren que los senyors de la nau e dels leyens son tenguts de donar a manjar als mariners que ab eyls pladeiaran, so es a saber per cosses sabuts. E lo primer cas es si lo senyor de la nau o del leyn no dona vianda a sos mari-

ners sofficient axi com ha es acustymat e en I. capitol ja -
 dessus dit e sclarit e certificat. E lo segon cas es si eyl
 no atendra les covinenses que ab eyls empendra lo dia que ab/
 eyl se acorden. /E lo ters cas es si eyl se girara en alcun -
 loch hon ischa de son viatge, si ab eyls no.s nava ho no.ls ho ha
 via fet entanent com ab eyl s.a accordaren. / E lo quart cas es
 si eyl volra cambiar viatge sens volentat d.eyls e de lur sabu
 da. E encara ni.s per tot cas que just sia que ell nols atena/
 so que promes lur haura com ab eyl se accordaren per aytals //
 cosses com dessus son dites lo senyor de la nau ab qui eyls -
 seran es los tengut que.ls do a manjar si ab ayl .aura a plada
 jar. Empero lo cambiamet del viatge es axi a entendre que.l -
 senyor de la nau o del leyn fos en loch hon trobas mariners si -
 aquels que son ab eyks serien no volria anar si eyls en ne --
 volie forsar. Empero si eyl haura cambiatur viatge per alcunes -
 condicions o de empahimet de senyoria que eyl no gosas anar -
 descarregar en aquel loch hon devia descarregar ne empres havia
 ab aquels mercaders qui carregaran los mariners hi son tenguts
 d.anar. Empero axi es a entendre que segons que.l senyor de la
 nau o del leyn se milorania de nolit per aquel cambiament de /
 viatge que aquela forma sia tengut, eyl de milorar los mari---
 ners de lurs logues. E per les rahons dessus dites faeran ///
 aquesta esmena e aquest declarament, los antichs que primerament
 anaren per lo mon per que per so car gran dan e gran mal fora e
 seria que quant o qual que hora o en qual loch que la nau o leyn
 pendra terra per quelque raho que le y prengues que los mariners
 poguessen metra en plet lo senyor de la nau o del leyn ab qui /
 eyls serien, dens iusta ralon per que car a les vegades hia mari-
 ners que sol que eyls poguessen fer los lurs dalits o complir //
 los lurs delits e complir la lur volentat, eyls no serien en res
 si lo senyor de la nau o del leyn ab qui eyls serien e.y consuma-
 va sa nau o son leyn que abans lurs plauria per que car molt hom
 va per lo mon que es dolent e despagat com veu algun profitar ne
 milorar, per que com eyl volria que axi com eyl es malestruch e /

dolent que tots ho fossen. E aquela mania aytal es mania d'aval hom. Encara mes, car aval hom no volria trobar - muyl temps milor de si mateix que neguna manera. E per / esta manera los nostres antichs antecessors volgme decla-
rar los cassis e les rahons per que los senyors de les - naus o dels leyns fossen tenguts de donar a manjar als - mariners que ab eyls pladejaran per so que negun avàl / hom no pogues fer consumar a alcun de so que hauria. E per les rahons dites fo fet aquest capitol. E si m riner alcun metra lo senyor de nau o de leyn en plet sens iusta raho o just / cas eyl es tengut aquel senyor de aquela nau o d.aquel - leyn ab que eyl sera ne qui eyl haura mes a plet de retrar e donar tot dan e tot destrich que eyl ne sustindra ne.n/ haura sostengut per so car no justament l'aura fet pladajar e fet consumar lo senu. E si eylno ha de que lo - puga retre ni donar, eyl deu esser pres e mes a poder de la senyoria e estar tnt tro que haia fet satisfer tot - quel dan que aquel senyor l'aquela nau ab qui eyl sera/ haura sostengut per colpa d.eyl que axi com no devia lo mes en plet per que tot hom se deu guardar de fer dan a altre sens rahan per so que sobre si mateix no pusca / tornar aquel dan que eyl cuya fer a altre, que raho es que qui mal vol fer a autre sens iusta raho que sobre si mateix torn.

De quina vianda es tengut nau o leyn cubert a - mariner. CVI.

Encara es tengut senyor de nau o de leyn dubert de donar a manjar al mariner III jorns de la setmana carn lo diumen-ge, lo dimarts, e.l dijous, e altres jorns cuipnat e al vespre companatge. E III vegades de vi al mati e vi al/ vespre. E lo companatge deu esser tal formatge o seba o sardina o altre peix. Encara lo senyor deu donar vi -- entro que vayla III besants, e si val III besants e mig.

E si troba atzabip o figues ayl ne deu fer vi. E si no - troba atzabib ne figues e que li cost mes de XXX milares- ses la mielesa fets no.ls es tengut de dar vi. Encara es tengut lo senyor de doblar la ratio al mariners a festa/ anyal e deu haber servicials que adoben de menjar als - mariners.

De mariners qui no jauran en nau o en leyn. CVII.

Senyor de nau o de leyn no es tengut de donar a manjar als - mariners pus no iaguen e la nau ni al leyn.

Senyor de nau no deu trametra mariners en loc - regordas. CVIII.

Encara senyor de nau no deu tremetre mariner en loch regordos, si.l mariner no y vol anar lo senyor no.l pot forçar.

Senyor de nau no pot prestar mariner a altra nau.
CVIII

Encara senyor de nau no pot prestar mariner sens volentat del mariner, salvant empero, a,,e.l senyor de la nau ha ops.I. mestre o I mariner que sepia cosa fer que haia aps a la nau que aquels no sapien fer que en aquela nau o en aquel leyn/ seran, aquel mariner hi deu anar; mas no pas en terra si - donchs no era a survey de aquela nau en que aquel sia. Salv que aquel mariner no besteras de levar faix ne carregues en son cb son coyl que fer no degues.

Pati de senyor de nau a mercaders de que es tengut als mariners. CX.

Senyor de nau es tengut al mariner que tot aytal pati com fara/ al mercader si deu descarregar en .I loch tot en axi com - haura dels mercaders axi deu donar als mariners.

Senyor de nau no pot forçar mariner pus que aura - descarregat si muda viatge ab que sia en loch de -

recobre de mariners. CXI.

Si senyor de nau pren altre viatge li hon la nau haura descarrEGat e.l marinER no y vol anar, lo senyor no.l pot forçar salvant que sia en loch que trob mariners. Mas si no.n trobara los a fer junta al viatge en axi com sia coneGut per lo senyor mautxER e per l.escriva de junyer segons que.l home volra mes lo I que l.altre. Mas lo senyor no.n pot minvar a nagu so loguer. Mas si .I. hom volra mes // que.l senyor no.s cuidara al comensament deu-lo melorar, car molt bon hom se vol exir d.una terra per so car no.y es coneGut. E per so que ischa gran mercat de son persoNa.

De nau qui.s vendrá en terra de crestians. CXII.

Si senyor de nau vendrá la nau, o altre que la puscha vendre a hom estrayn que no.y agues part, tot lo loguer deu pagar als mariners escapol. E si.ls mariners son en loch que // no.y vuylen navegar lo senyor o aquel que la nau haura venuda es tengut de fer lur ops a eyls dentro sien tornats - li d;on los levaren.

De nau o leyn qui.s vendrá en terra de serrayins.

CXIII.

Si nau o leyn se vendra en terra de serrahins, lo senyor de - la nau o del leyn deu donar leyn e vianda als mariners // dentro sien en terra de cristians hon pusquen haver recobra.

De marinER qui.s tendra en alcun loch CXIII.

Si per aventura sera acordat marinER en forma de cartolari - que dixes acordadament que hi hagues emprendiament segons / que.l senyor de la nau hauria fet escriure a enteniment - dels marinER, que y fos duptatib que el dit marinER no y gosar anar, lo senyor de la nau li deu donar la maytat de son loguer e donar vianda entró que sia en loch de reco---

brament. E el mariner sens emprenit, es tengut de donar li hon lo senyor de la nau sera tengut de anar ab los mercaders.

Tot mariner es tengut de seguir lo viatge per so - que aura empres. CXV.

Lo mariner es tengut a senyor de nau o de leyn que pres que - sera acordat ab lo senyor e donada palmada es mester que el mariner vaia ab eyl axi ben com si.n havia carta feta de notari el mariner d.aquel iorn avant que sera acordat ab lo - senyor de la nau no pot anar de mayla part sens voluntat del senyor. E lo mariner deu demanar peraula al senyor si resha/ a fer fora de la vila hon sera E deu haver si es en loch fora la vila reculida la roba al ters iorn si la nau es en loch - estrany. Encara es tengut lo mariner al senyor que li ha ajudar de esser fet e leyal axi com en aquel capitol es escrit que demanen los mercaders al senyor.

De condicions com se pot partir mariner de la nau o leyn CXVI.

Encara es tengut mariner al senyor de la nau qui no.s pot partir del ne de la nau per muyla cosa, sino per tres: per esser // senyor de nau o de leyn o de nautxer per la qual cosa es tenguada covinença que si mor lo senyor o aquel que haura logat o sera sobre.1 leyn que.ls bens d'aquel que sera, deuen pagar - los mariners alterme. Encara es tengut mariner a nau en totes coses que pertanguen a nau anar a loch e asserrar e aleny a fer exarcia for e a barcaya ab les varques e estivar e destivar E tota hora que.1 nautxer li ho comandará anar a aygua E a levar en nau totes les companyes dels mercaders e a donar bats a la nau. E anar a tota exarcia e a portar leyna E ajudar a fer major nau. E ana que la que sera tot melorament es tengut de fer so que pertangua a la nau metre sera tengut a - la nau.

Mariners que seran acordats no.s poden estrer
de anar al viatge si no per condicions sebudes.

Capitol CXVII.

Mariner que sera acordat en nau o en leyn, pus sera escrit en capbreu o haura dada palmada al senyor o a.l scriva, no.s/ puscha estrer d.anar al viatge si donchs per aquestes coses no.n feya, so es per nuyler en pendre o per anar en Romaria o que agues fet vot ans que.l viatge se acordes; o si es marinier de proha per esser panes e esser nautxer; o si es nautxer, per esser senyor, de tot asso que sia meyns de grau.

De mariner qui fugira. Capitol CXVIII

Mariner qui sera acordat en nau o en leyh fugira pres sera acordat e haura iurat servir, es tengut que si la nau ne logue / altre en loch d'aquel e costa mes de loguer deu restituuir lo mes de loguer que. l autre haura reebut ab que sia semblant - d'aquel marinier en marinatge.

De esmena de marinier que fugirá de que son tenguts - al senyor de la nau CXVIII

Segons quediu en lo capitol que dessus es dit, marinier que fugirá pres sera acordat, es tengut si a conseguit es si lo // senyor de la nau va ha logar altre per la falla que aquel li haura feta e costa mes que lo senyor de la nau no dava a aquel que ls es tengut de retre e de donar tot so que costará mes - que eyl no havia a aquel senyor d'aquela nau o d'aquel leyn - ab que eyl sera acordat. Mas es anaxi a entendra que aquel - marinier que fugira en aquel loch mateix hon sera acordat. Mas no diu ni declara si alcun marinier sera acordat en alcuna nau o en alcun leyn. E la nau o leyn sera partir ab los mariners en sempts d'aquel loch on los acorda e sera en alcun loch // antre estrany si alcun marinier li fugira e a de que es tengut ne de que no. E per so car e lo capitol dessus dit no.n es--- clereix. Los antichs que primerament anaven per lo mon volent-

ho esclarir en aquesta esmena per so que alcun contrast o alcun mal no se puscha creixer E dient anaxi que tot mariner que fugira a alcuna nau o alcun leyn en loch estrany / si es conseguit o atrobat en alcun loch, eyl es tengut de pagar o de restituhir tot dan e tot destrich e tot interesser que aquel senyor d.aquela nau o d'aquel leyn ab - qui eyl sera acordat ne sostendra hon haura a sostenir / per raho del fugir que eyl li haura fet. E sien creeut per sa simpla paraula. E si lo dit mariner no ha de que - ho puscha fer ne esmenar deu esser pres e mes en poder de la senyoria. E estar tant pres tro haura satisfet lo dan/ e lo destrich e.l interesser que aquel senypr de aquela - nau o d'aquel leyn dira que haura sostengut. E sien cree - gut per sa simpla paraula exi com dessus es dit. E per - 1.esclariment dassus dit fo fet aquest capitol.

De anar remolcar nau o leyn que venga o vuyla - entrar en port. CXX.

Encara mariner es tengut que vaja ajudar a remolcar nau o - leyn que entra al port si.l nautxer li ho comanda salvant que no sien lurs enamichs.

De roba que será trobada en Guollf. Capitol CXXI

Encara es tengut mariner que si troba alcuna cosa pres que - sera tengut a la nau ne ha III parts, e los mariners una,/ sien molts mariners o pochs. E si son en mar e veien res - que fos mercaderia, eyls hi devan anar e a altre cosa sens sa mercaderia sol que.l senyor de la nau los ho comanda. E devan na haver axi com dessus es dit. E per so pren tan // gran part lo senyor com mengen e prenen son loguer. E si - alcun senyor de leyn logue son leyn a altre que aquell ho - deu peendre que logua lo leyn e fa la massio. E si aquell - mor ans del terme que sea sobre.l leyn les coses d.aquel - devan pagar. Encara es tengut lo marine a la nau que si va per raho de miles que.l ha a seguir anant dentro del cap -

del mont. Mas si la nau sera tornada de la vers hon sera partida faent viatge que no.y sera tornada ab aquela mer caderia que haja descarregat en altre port, lo mariner no li es tengut. Mas si la nau descarregat no ha, lo mariner/ li es tengut d'anar per miles. E per so fo fet aquest capi tol car molt senyors de leyn o de nau sera en deutad. E no volra tornar en sa terra per mol mirent que.y sera, o perso car haura pauhor que no li encanten la nau. E axi tot/ temps tendria lo mariner.

Mariner no es tengut de anar en altra loch si no en aquel en que.l senyor li havia fet entanent / com ab eyl s'acorda. CXXII.

Lo mariner es tengut que si hira en viatge que no deu anar - mas la hon lo senyor li haura fet entanent al comensament del viatge. E si lo senyor ven la nau, el deu donar nau - al mariner en que se.n torn, e fer sos ops E si leva viat ge com haura anat la hon devia anar E eyl haura descarre-
gat o desserrat, lo senyor de la nau haura levat viatge - sera en loch de recobre de mariners, lo mariner no li es/ tengut, e lo senyor de la nau no lo.n pot forsar. E si la nau no sera en loch de recobra que no puscha haver mari--
ners, aquels mariners lo deven seguir E eyls pagats segons l'altre viatge per raho del altre multiplicat quant leva - ne quant es l.altre. Aquest capitol fo fet per so com la / nau pendra son viatge e per so nau no pot perdre son viat-
ge per mariners. Mas si.l senyor de la nau met altre hom - sobre si, covinensa no es tengut de mariner a senyor de - nau, pus ell sera desposehit de la senyoria.

Tot mariner es tengut de fer comendament de nau.
CXXII.

Mariner es tengut de fer tot comendament de senyor de nau o - de leyn e del nautxer e que no sia a survey d.altre nau - ne d.altre leyn, mas tot survey que pertangue a nau es / tengut d.fer.

Mariner que fera rassa. CXXIII.

Encara mariner que fara rassa contra senyor de nau o de leyn - que deu perdre la maytat del loguer e la roba que haura en/ la nau. E deu esser gitat de nau E si leva armes contra el senyor, tots los mariners lo devan pendra e ligar e metre/ en preso e menarlo a la senyoria, e aquels qui pendra no.l volran, devan perdra la roba o el loguer que hauran ne -- haver dauran per aquel viatge.

Mariner qui tocara son senyor iradament.

CXXIII).

Mariner qui tocara iradament son senyor en perjur e bana deu - esser pres en persona e perdre tot quant ha.

Mariner es tengut de acolorar son senyor CXXV.

Encara mariner es tengut de acolorar senyor de nau si li diu - vilania e si li corre des sobre, lo mariner deu fugir fins a proha, e deu sa metra de lats de la cadena. E si lo // senyor hi possa el li deu fugir de l'altre part. E si lo - senyor lo encalsa de l'altra part pot se.n deffensar lo marinier levats testimonis com lo senyor l.a encalsat, que el senyor no deu possar la cadena.

Mariner que emblara roba. CXXVI.

Encara mariner qui emblara roba ne exarcia ne aver que sia en la nau, deu perdre son loguer e la roba que haura en la nau. E lo senyor pot lo pendra e metra en .I. sep e tenir pres / mentre sia en aquel viatge. E pres si vol metre en poder de la senyoria pot ho fer.

Mariner que gitara vianda acordadament. CXXVII.

Encara mariner que gitara vianda ne vi acordadament, deu perdre lo loguer e la roba que haura en la nau e estar a merce del/ senyor de la nau.

Mariner no deu exir en terra sens comandament.-

CXXVIII

Encara meriner no deu exir ne anar en terra sens paraula - de nautxer o del escriva. Salvant lo menament del senyor que en la nau haja res a fer.

Esmena de mariner que no deu exir en terra sens comendament. CXXVIII).

Segons que en .I. capitol que dessus es dit, mariner no deu exir de nau sens paraula e sens volentat del senyor de la nau o del nautxer o del scriva o d'aquel qui comandará en la nau qui haura loch de comendament. El capitol que / ja dessus es dit, no esclareix ne certifica ca aquell marin er le que es tengut ne de que no que segons se paraula exira de nau o de leyn. E per so que entre lo senyor de la naus o dels leyns, els mariners qui ab eyls seran ne / exiran, no puscha haver regun contrast, los nostres antichs antecessors esclarexen en aquest capitol ca mariners que sens paraula e sens volentat exiran de la nau o del leyn del senyor o d'aquel que tindra loch de comedament. - Mariners que so que dessus es dit feran ne comensaran son tenguts que si d aquela nau o d'aquel leyn o nau hon per aytal raho com dessus es dita exira e seran exits, eyls son tenguts d'esmenar tot aquell dan que aquella nau o // aquell ley haura pres per culpa del que axin seran exits. E si aquells mariners no han de que puschan esmanar ne retrar aquell dan que aquela nau o aquell leyn haura pres per culpa de eyls a aquell de qui sera. E eyls devien esser presos e meses en poder de la senyoria e estar tant tro que eyls haien satisfet a aquell de qui aquela nau o aquell leyn // sera tot lo dan que per culpa d'eyl sera fet. o que se n sien avenguts ab eyls. E si los dits mariners exiran a // terra en alsguns lochs ho lo senyor 'e la nau o del leyn sera per recaptar son nolit o per noliejar sa nau o son -

leyn o per qual raho do senyor de la nau sera en terra. E si per aquel axir -uels mariners fora e terra, si sens paraula del senyor o d'aquel que eyl haura iaquit e son loch hi axiran. Si lo senyor de la nau ne perdria nolit o.n sostendria alcun/ dan, aquels mariners le.n son tengut de tot aquel nolit a re tra e aquel dan esmerar que per colpa de eyls haura sostengut ne perdut. E si Eyls no hauran de que retra ne de que esme--- nar, deu ne esser fet devls axi com dessus es dit. E fo fet / per so aquest capitol car molt mariner cuya valer tant que no li es - li es semblant que lo senyor de la nau ne lo nautxer ne hom - qui en la nau sia, no haja ne vayla tant com eyl. E no li es - semblant que res que eyl fassa li puscha tornar a dan per que/ tot mariner se deu guardar la com axira d'nau ne com no per so que la pena que dessus es dita no li puscha venir dessus.

Mariner no.s deu despuyl si no es en port axiverna- dor. CXXX.

Ercara lo mariner no.s despuyl sino es per exivernador. E si ho - fa per cascuna vegada deu esser surt en mar ab la veta del mor gonal per III vegades. E de III vegades a anant deu perdre lo/ loguer e la roba que ha en la nau.

Mariner no.s deu partir del leyn pus que comensa a - carregar en loch parillos. CXXXI.

Encara mariner es tengut que no.s pertescha del leyn pus comensa a carregar en loch periylos menys de volentat del senyor o - del nautxer e si ho fa es tengut d. esmanar tot dan que la nau o leyn sustindra per colpa d.eyl.

Mariner no pot vendre ses armes. CXXXII.

Mariner no pot vendre ses armes entró que haja fet lo viatge. E - si ho fa deu estar a merce del senyor de la nau.

Mariner no deu res tres de nau sens comendament. CXXXIII.

Encara mariner no pot res trer de nau si no ho mostra al guardia o al escriva o al nautxer, e si la fa deu-li esser demanat per ladrocini.

Mariner no deu dormir en terra sens comandament.
CXXXIII.

Encara mariner no deu dormir sens paraula en terra. E si.u fa/ es perjur.

Mariner es tengut de donar exarcia davant nau si be si es lo nautxer. CXXXV.

Encara es tengut que deu donar exarcia devant la nau e d'ormajar si ben si es lo nautxer o no y es. Mas no gosa levar que.s - d'ormeig si no ha comandament.

Barque deu gitar les homens en terra. CXXXVI

Encara es tengut mariner, si es barquer, de posar tots los homens en terra, e que.s descals e si no ho fa, o no-u vol fer, deu / pagar tota messio que hom ne fasa.

Mariner es tengut de anar en loch sens perill. CXXXVII.

Encara es tengut que si.l senyor o l.escriva de la nau volra tremetre a moli, que.y deu anar e es tengut de fer tots servicis/ qui pertanguen a nau.

Mariner es tengut de metre les armes que auran promesses. CXXXVIII.

Encara es tengut lo mariner de metra les armes que hauran convengudes al senyor de la nau e si no les hi met o lo senyor les pot / pot comprar sobra son loguer sens volentat del mariner E l-es--criva deu hi esser.

Mariners no deuen de rancbir la nau. CXXXIX.

E los mariners no devien d'revebenuir nau o leyn per lo dit temps estant en aquel viatge. E enaxi com la nau o el leyn guanyara

del nolit e mariner creixer de lur loguer.

Mariners son tenguts de sorrar e dessorrar
CXL.

Mariners son tenguts de dessorrar e de sorrar la hon la covi-
nensa comensara viatge e d.estibar la roba e los avers e /
descarregar ab la barca o ab barques de la nau o del leyn.
E puys la hon la nau fara port per raho de descarregar l.a-
ver dels mercaders, caxes lurs armes e sorrar la nau e des-
sorrar e carregar e estibar de quals havers sia noliejat. -
E si descarregara la dita nau li hon los mariners deien //
esser escapols, no sien tenguts de descarregar ne dessorrar
Mas la nau a hor major e a comendament del senyor e tirar -
ctenes e timons en terra e fer destre en terra e en mar, e/
puys no sien tenguts a nau fet aquest servey demunt dit.

Mariners deven aydar a tirar nau o leyn en -
terra o metre a fons. CXLI.

Encara es tengut mariner que si.l senyor del leyn ho vol trer
en terra o en fon que no se'n deu partir tro que.l leyn sia
en terra o en la fon E si no vol ni entrar ni metre en fou
que li deu aydar a ormejar E si no ho fa deu pagar tota //
messio que per colpa d.eyl sera feta.

De redempcio de mariners. Capitol CXLII

Si alcun mariner que.l senyor de la nau haja tremes en alcun -
loch, es pres ne ha alcun dampnatge, lo senyor li n.es ten-
gut. E si es pres que.l deu reembre. Empero salvant que no.l
tremetre luyn mig miler de la nau e que sia en loch menys de
dupte. E si es pres de corsaris por forsa lo mariner deu -
haver son loguer axi be com si havia fet son viatge. Encara/
es tengut mariner de fer tot comendament de tot hom que.l /
senyor de la nau o del leyn metra en son loch si eyl roman -

del viatge.

Senyor de nau que logara la sua nau a altre
escar. CXLIII.

Senyor de nau o de leyn si loga a escar alcun hom, que so que -
haura mostrat al logader que alo li haura a donar per covi--
nent. E si.l logader es treftagador, els mercaders se acorde
ab eyl E e ls no.ls pot pegar eyl n.es tengut. Guart.se lo /
senyor del leyn a que l.haura logat. E si.l senyor de leyn -
nolieja lo leyn a escar a alcun merca'er, el senyor se.s //
desaxit de la macio e aquell que haura noliejat la fa exaxi es
tengut lo mariner a aquell que al leyn haura noliejat propia--
ment on si era senyor que senyor sera, pus eyl dona lo loguer
al senyor e als mariners en fara les massions. E si lo mari--
ner havia ruyla covinensa ab lo senyor del leyn de l.altre viat
ge d.anar o de tornar, lo mariner no li n es tengut. E per so
fo fet acuest capitol car molt bon hom hira per mariner e sera
mercader e honrat hom. E vendra alcun hom que sera vila e aura
diners e bon hom no volra navegar ab eyl. E per esta raho lo -
senyor del leyn se.s desaxit del mariner e el mariner del, pus
haura noliejat lo leyn a son escar, lo leyn com sera noliejat
a escar, tot los homens del leyn cui havien a servir al senyor
deven servir al noliejador per aquell cap matex. E si res se /
part per temps que no ho pusca recobar, lo noliejador quil -
leyn haura noliejat, no li.n es tengut de res mes que sajudara
d.aquel leyn si poch sera. E si compra res que ops sia al leyn
el cap del viatge ho pot recobrar sia exarcia o vianda que li
sobre. E.l senyor del leyn no li es tengut de res a comprar si
no alo que mostrat li haura.

Senyor de nau que permetra de lavar queantitat de -
roba a merca'ers. CXLIII)

Senyor de nau o de leyn que permetra a mercaders de lavar quanti-
tat de roba a quintanades e no pora, lo senyor de la nau es -

tengut d donar als mercaders leyn que vayla aytant o mes -
que el seu. E si costa mes de nolit, deu-ho eyl pagar. E assi
es en asalt dels mercaders si o pendran o no. E lo senyor de
la nau es mester que sa vengui ab los mercaders de so que promes
lus haura. E fo fet aquest capitol car molt senyor de nau fa/
de paraula la sua nau o el seu leyn major lo tres o el quint
que no serà.

Senyor de nau o del leyn que prometra de levar -
mes roba a mercaders. CXLV.

Senyor de nau o de leyn que noliejara la sua nau als mercaders -
e prometra. ls de levar mes roba que no pora, lo senyor de la/
nau es tengut als mercaders axi com en lo capitol dessus dit
es. E. ls mercaders deuen a batre del preu que empres hauren ab
lo senyor de la nau de la roba que levara multiplicant aquela/
roba que lavar no pora. E fo fet aquest capitol per aquela --
raho que.s conten en aquel capitol que dessus es dit.

Senyor de nau qui noliejara la sua nau a escar a
quintarades, si lavara roba sobre cuberta. CXLVI.

Senyor de nau qui noliejara la sua nau a escar o a quintarades, -
si. l senyor de la nau metra ne portara roba sobre cuberta meyne
de sabuda e de voluntat dels mercaders si aquela roba que sobre
cuberta sera mesa ne portade sens volentat e sens sabuda dels /
mercaders se perdra o.s guarida jatsia asso que sia escrita en
cartolari, los dits mercaders no sien tengut en la roba que sota
cuberta sera de fer esmena en aquela roba que per aytal raho sera
perduda o guartada. Mas lo senyor de la nau sia tengut de retre
e de donar tota aquela roba que per la raho dessus dita sera per
duda ne guartada o.l valent de aquela al mercader de que sera. /
E si lo senyor de la nau no haura de que pagar, deu se.n vendre
la nau que personer ne prestador ne negu altre no poden contres
tar ne deuen per negura rahon. Salv. los mariners per lurs lo-
guers. E si la nau no bastava elsenyor de la nau havia bens en
altre lochs deuen se.n vendre tants dentro que.l mercader sia/
entregat. Mas los personers no son tengut sino tant solament -

de so que la part volra que haura en la nau. Empero, si lo mercader de qui la roba sera haura dit ho empres ab lo // senyor de la nau que vol que el li leu aquela roba metela en qual loch el se volra. E asso que sia escrit en capbreu o ab testimonis ab que. ls testimonis no sien tenguts ne prenguen/ loguer de la nau. Mas lo cartolari deu esser tota via cree-- gut. E si.l senyor de la nau levara la roba sots aquela condicio o empressio e aquela roba se perdra o.s guartara ella/ deu esser perduda en aquel de qui sera, que.l senyor de la - nau ne. ls mercaders que dins la nau seran, no sien tenguts de fer muyla esmena e aquiel mercader que la sua roba haura mesa/ en la nau per la condicio o empressio que dessus es dita. Mas que.l mercader es tengut al sernyor de la nau de pagar lo no-- lit que ab eyl haura empres e totes les averies que per aque- la raho seran fetes. E arnest capitol fet per so car senyor - de nau o de leyn no deu levar res sobre cuberta si no tant so- lamente la exarcia e sa companya que haura ops a servey e a nece- ssari de la nau.

Mercaders que noliejaran quantitat de robes si hi metran enguayn solament sens sabuda del senyor.

CXLVII.

Mercavier o mercaders qui noliejaran quantitat de roba o alcun - senyor de nau o de leyn e aquela quantitat de roba sera no-- liejada ab carta o ab testimonis o e forma de cartolari // fassam compte que aquela quantitat de roba que noliejada sera segons la forma que dessus es dita que sien. M. quintar que axi poder fer compte de N. quintar car de .C. o de mes o de meyns, lo senyor de la nau li es tengut de levar aquela quantitat de roba que noliejada haura. E si lavar no la pot, es ne tengut/ e obligat a aquels mercaders qui noliejada la li hauran tot - en axi com en .I. capitol dessus es dit e.sesclarit e certi- ficat. E si.l mercader o.ls mercaders hauran noliejat al // senyor de la nau o del leyn. M. quintars e o. ls ne metra ML o

MCC quintars. CC mes e meyns que si ab lo senyor de la nau o del leyn no haura empres ne en la carta no sera contengut ne en lo cartolari de la nau o del leyn no sera escrit e els testimonis no hauran oyit sino solament dels M quintars si / aquela nau o aquel leyn gitara o li vendra altre cas de ven tura, si lo senyor de la nau p^{or}a trovar ne mostrar que // aquels mercaders haya mes roba e la nau o al ley que a eyl no havie noliejada ne al cartolari no será escrita, si la nau - gitará o sostendra alcun dan per razon d.aquela roba que enganyorament o fraudulosamente sera mesa en la nau o al leyn,/ aquel mercader o mercaders que axi enguanosamente e fraudulosa hi haura mesa aquela roba com dessus es dit, son tenguts de - retre anuels mercaders de qui aquela roba sera gitada o el - preu d.aquela. E al senyor de la nau o del leyn tot lo dan - que per colpa d.eyls haura sostingut. E si la roba que aquels mercaders que aytal cosa com dessus es dita que aquels merca - ders que aytal cosa com dessus es dita haura feta ne comensa - da no bestara esmena a fer a aquels mercaders de qui la roba/ sera que sera gitada. Encara lo dan a restituuir quel senyor - de la nau ne haura sostengut. E aquels hauran altres bens en / alcun loch aquels bens devien esser venuts per fer esmena a - aquels mercaders de aquela roba sera que sera guartada. E per - esmena a fer al senyor de la nau o del leyn de tot lo dan que per colpa d.eyls haura sostengut. E si los bens d.equels merca - ders que aytal cosa hauran feta com dessus es dita no bastaran e esmena a fer a aquels mercaders de qui la roba que gitada - será, encara a restituuir lo dan que el senyor de la nau o del / leyn si haura sostengut si eyls son consaguits, eyls devien -- esser presses e messes en poder de la seryoria e estar-hi tant tro que eyls haia satisffet a aquels mercaders. E al se yor de/ la nau o del leyn de tot lo dan que per colpa de eyls haura - pres ne sostengut. E sia en asant d.aquels mercaders o del // senyor que aquel dan haura pres o sostengut per colpa d.aquels

qui aytal cosa com dessus es dita haura feta de se demanda - contra eyls tot enaxi com aquels qui enganyosament ah semblant de amistat a port altre ambii de mort. E si per aventura la nau o el leyn no gitara ne.n sostendra dan alcun. El senyor de la nau o del leyn tmbará al descarregar aquela roba que aquel noliejada no sera, sia en son asalt que lo meta en poder de la senyoria on sera. E si la met e poder de la / senyoria deu esser axi partida que lo ters de aquela roba - deu esser del senyor de la nau o del leyn, e.ls personers - deven hi haver en aquel ters lur part, segons la part que / haura en la nau o en lo leyn. E.l-altre ters de la de la -- senyoria deu esser. E l'altre ters deu esser donat per amor/ de Deu a catius atrer. E si lo senyor de la nau o del leyn - volia fer gracia a aquells mercaders de que aquela roba será - que no la meta en poder de la senyoria, sia en asalt del // senyor de la nau o del leyn de perdre quina nolit se volia, - segons que .I. capitol ja dessus dit es esclarit, per que tot mercader se deu guardar que no meta roba en nau ne en leyn si donchs no la havia noliejada per so que la condicio que dessus es dita no li puscha dessus esser posada.

Nau o leyn que sera noliejada a escar per mercaders
CXLVIII.

Nau o leyn cui sia noliejada a escar per mercaders deia seguir lo viatge segons que en la carta sera contingut. « si per ventura la nau o.l leyn estava tant en lo viatge que li sia mester donar lots o que haia mester mas de exarcia que la sua sia consu mada tota, o partida, que.l senyor de la nau no sia tengut de/ donar lots ne de refrescar exarcia pus complidament haia fet - compliment de exarcia o de adop, que.l dit senyor de la nau - entant al viatge no deva res fer pus ro haura fait de se que - haura promes als mercaders axi com de exarcia o de adops com - ja haia fet compliment lo dit senyor. E si altres coses, axi - com de exarcia o d'altres necessaris haia mester, e los merca---

ders hu volen comprar que ho poden fer. E puys fet lo viatge los mercaders pusquen cobrar aqueles coses les quals // seran en la nau o al leyn per eyls comprades. E senyor de nau o de leyn nols puscha retenir.

De nau o de leyn qui noliejat sera a escar a -
tempis sebut. CXLVIII)

Si nau o leyn es noliejat a escar a temps sebut, e si. ls mercaders lo tenen estant aquel viatge possat lo temps, que.ls / dits mercader deien donar per aquela raho a la nau o al - leyn del temps que la tendra. E si volien comensar altre - viatge que.ls mercaders se deguessen posar ab lo senyor de la nau o del leyn.

De la nau o leyn qui sia noliejat a quintalades
si li falra xarcia. CL.

Nau qui sia noliejada a quintarades si li fayl exarcia axi com altres, anchores o timons, lo senyor que.n deia comprar a - preu cominal, es a saber, lo preu que sia tengut de dar lo/ dit senyor de la nau o del leyn dos preus que en la terra hon eyl parti costava. E si per aquel dit preu no podia haver so/ es a saber per II tants que en la sua terra no valia que no - sia tengut de comprar. E si costa mes dels dits II preus - que.ls dits mercaders deien pagar de lur lo solra pus per - sou e per lliures o per besants de tota la roba. E si tant/ se.s ans que haie comprade la dita exarcia havén taylada - entena per fer timo o timoneres o altre leyn a necessari de/ la nau per falida de exarcia que.ls mercaders sien tenguts - de pagar la dita entena El senyor de la nau deu comprar altre entena en esmena de aquela.

De nau o leyn que sera noliejat salv empayment -
de senyoria CLI.

Si nau o leyn per alcuna condicio per empahiment de senyoria no

gosava anar li en lo viatge sia levat, el senyor de la nau obrera ab los mercaders altre loch per fer port, - si.l dic loc era pus luyn que.l loch hon l'empahiment - era on volia anar de CL milles que.ls mariners deien / seguir lo dit viatge meyns de junta a lur loguer. Empero si la nau se crexia del nolit de les dites CL milles - que.ls mariners fossen crescuts de lur loguer per aquela manera que la nau se creixeria de nolit E si la nau no.s - creix del nolit, ne los meriners de lur loguer. Encara - mes, si la nau per lo dit empahiment haura a romanir en - alcun loch descarregar segons que la nau guanyara de no-- lit los mariners guanyaran de lur loguer a aquela forma / matexa.

Senyor de nau qui noliejara la sua nau per anar carregar en alcun loch si li vendra empayment - de senyoria. CLII

Si mercaders noliejaran nau o leyn per anar carregar en alcun loch E quant eyls seran aqui units ab le nau o ab lo leyn on devien descarregar E aqui haura empahiment de senyoria que negu no goса carregar ne res trer de la terra si.ls - mercaders el senyor de la nau sebra altre loc on no haia - empahiment de senyoria hon eyls poguessen carregar, si.l / senyor de la nau o.ls mercaders sen avenien, lo senyor de la nau hi es tengut d.anar que ma.iner negun no li pot // contrastar, segons que lo dessus dit capitol es contengut E si.ls mercaders no faran junta de nolit al senyor de la nau, lo senyor de la nau no es tengut de fer junta als mariners de lurs loguers. E com eyls seran junts en aquel lo guer on eyls havien fe que poguesen darregar. E ans que / los mercaders fossen espregats ne la nau fos carregada, - tota o partida e vendra aqui lo dit empahiment axi com // dessus es dit e els mercaders no podran acabar que.ls pus- chen trer d'aquel loch aqueles mercaderies que eyls compra

des hauran ne encara negunes altres que eyls na volguessen
 comprar, e el senyor de la nau congoxera als mercaders que
 eyls que lo espolguen. El senyor de la nau veura e conex-
 ra que. ls no poden asplegar per raho de empahiment qui aqui
 sera. El senyor de la nau demanara als mercaders lo nolit de
 la messio que eyl feta haura o que. ls lo espalgue, los mer-
 caders no son tenguts al senyor de la nau de pagar lo nolit
 tot ne partida, per so car no es lur culpa que l'empahiment
 es de senyoria. E empahiment de Deu ne de senyoria no pot -
 negu res dir ne contestar. L si los mariners demanaran lo/
 loguer al senyor de la nau, no. ls es tengut del loguer a do-
 nar, pus o. eyl no guanya lo nolit, jatsia asso que mariners
 hi haien molt maltret hant. Encara ni ha lo senyor de la nau
 que eyls que confirma si en leix e la nau hi ha a fer messio.
 Mas los mercaders son tenguts de pagar al senyor de la nau la
 maytat de tota la messio que eyl haura feta E si en cree gut/
 per son sagrament. E. ls mercaders sien li tenguts de donar -
 meyns de tot contrast, E res als no. ls sien tenguts de donar
 sino axi com dessus es dit, si donahs eyls no li volen fer -
 alcuna gracia per raho del trebayl que. l senyor de la nau -
 haura sostengut. Emporo si car los mercaders nolicjaven la -
 nau, el senyor de la nau els mercaders sabien ha aquel ///
 empahiment ans que la nau se nolicjas. E per so com eyls seran
 volenterosos d'anar guanyar E cuydera acabar que eyls hi pus-
 chen carregar ab survey que. ls hi fassen a la senyoria. E -
 quant seran en aquel loch que entre eyls sera empres, on eyls
 devien carregar e per naguna raho no pora acabar que. y pus--
 cuen carregar ne res trer d.aquel loguar, los mercaders no.n
 son tenguts de res a donar al senyor de la nau de la mecio -
 que feta haura ne d.esmena a fer dels dans ne dels destrichs
 que. l senyor de la nau naura sostenguts, per so com lo senyor
 de la nau sebia avtabe aquell empahiment meteix com les merca-
 ders. E per acuesta raho los mercaders no li son tenguts de -
 pagar nolit ne missions ne dan que. l senyor de la nau no ha-

gues fet ne sostengut. Mas empero, si. ls mercaders sebien aquell empahiment ans que. ls mercaders noliejasen nau, el senyor de la nau no. l sabes, si. l senyor de la nau pot provar ne metra veritat que. ls mercaders sebien aquel empahiment ans que. ls noliejaren la nau, los mercaders son tenguts de donar e de pagar al senyor de la nau tot lo nolit que entre eyls sera empres. E tota la messio que. l senyor de la nau haura feta, e el senyor de la nau es tengut als mariners de pagar tot lo loguer que eyls promes lus havia/ axi ben com si hauien fet tot lo servey de tot lo viatge ab que. l senyor de la nau haia tot son nolit. Empero, quelque pati lo senyor de la nau fara ab los mercaders, aquel pati deven esse los mariners. Encara mes, si. l senyor de la nau, sebra aquel empahiment ans que eyl noliejas la nau a aquels mercaders e. ls mariners no. l sobre , si los mercaders lo y poden provar ne es veritat metra, lo senyor de la nau es tengut de greuge e tota la massio e tot lo interesser que. ls mercaders ne hauran sostengut per colpa del senyor de la nay que sabia l. ampahiment o no. ls ho havia dit ne demostrat. Encara es tengut lo senyor de la nau de/ pagar als mariners tot lo loguer que promes los haura, si donchs los dits meriniers, no sebien ja aquel empahiment ans que ab lo senyor se acordesen. E si. ls merines sebien aquel empahiment lo senyor de la nau no. ls es tengut de res a donar ne de pagar lur loguer. E tot so que demunt es dit deu esser meyns de frau e de tot engan.

Senyor de nau o de leyn qui haura logat son -
leyn a escar a alcun hom, guart-se a qui. l -
logua. CLII)

Senyor de nau o de leyn qui haura logat lo leyn a escar a alcun hom, lo senyor de la nau se guart a qui noliejara, que si aquel no pot pagar sos marines perdien lur loguer que .I. bavatzder e .J. trafaguer se troba pus tost ab I altre

que no fa ab .I. bon hom que.el senyor de leyn hi poria -
 trobar traffech que noliejaria son leyn a alcun hom, e -
 puys matria-hi traffech que quant lo mariner hauria ser--
 vit son temps poch o molt que.el faria aquel amagar o fu--
 gir. E.el mariner perdria son temps per lo senyor de la /
 nau que seria endeutat per lo leyn, sia per aquel que fu-
 gira ho morra, lo lyn sia tengut de pagar los mariners axi
 com eyls hauran servit el leyn en aquela forma dels mari--
 ners si hom troba bens del sobradit logador que sera fuyt o
 mort o negat. E si tant sera que.el senyor de la nau o del /
 leyn hagues per traffech aquell hom qui.y hagues prestat -
 meyns que no degueés o que moris lo senyor de la nau o aquell
 que la nau menara, deu pagar lo mariner que.el mariner no //
 pert son loguer per fugidor ne per treffogador, ne per pres-
 tador ne per mort de senyor.

Senyor de nau o de leyn no.s pusca estrer de anar
 al viatge. CLIII)

Senyor de nau o de leyn qui ha noliejada la sua nau o.el leyn -
 a mercaders, no.s puscha estrer d.anar al viatge en persona,
 si donchs no u empren al comensament com nolieja la ~~nau~~ als
 mercaders. Esi roman del viatge meyns de volentat dels merca-
 ders, le hi son tengut de esmenar e de restituuir tot lo dan
 que ls dits mercaders sostendran en aquel viatge lo qual eyls
 hauran sostengut per colpa del senyor qui romas sera. E si.l
 senyor de la nau roman del viatge ab volentat dels mercaders/
 no.ls sia tengut de muyl dan que eyls sostenguessen. Mas eyl -
 los es tengut de metra .I. hom en nau en loch d.eyl que sia -
 tengut als dits mercaders de totes les covinenses que eyl lus
 haura obligat. E aquel senyor qui li metra sia a conaguda del
 nautxer. E.el nautxer sia tengut als mercaders per lo sagra---
 ment que fet ha de dir veritat a aquel hom si sera sufficient
 de tenir loch de senyor, E si sufficient no.y era, lo senyor/
 de la nau los es tengut de metra-hi altre que sia sufficient

en loch d.eyl. Empero Senyor de nau se pot estrer de anar en viatge per IIII coses: so es per malantia o per rendre muylor o per anar en Romaria ab que hagues fet vot abans que noliejas la nau o el leyn o per empahiment de senyoria. E cascuna/d.aruestes coses dessus dites que sien meyns de frau. E gens per totes estes rahons dessus dites no sia escusat que no haia a metra .I. hom, axi com dessus es dit. E aquest capitol fo fet per so car molt mercader nolieja la sua roba a aquel senyor de la nau per amistat que haura ab eyl o per gran bondat que hom li.u haura dita, que si.l mercader sabia que.l // senyor de la nau degues romanir del viatge eyl no li haguera noliejada la sua roba ne mesa en la nau si eyl li fes tornes mes que no li deu dor de nolit.

Nau o ley qui per mal temps haura ferit en terra,
Capitol CLV.

Nau o leyn que haja farit en terra per fortuna de mal temps o - per quelque altra cas se sia, lo senyor deu dir e manifestar en aquel punt e en aquela hora als mercaders en huida del // nauxter o del escriva e dels mariners: senyors nos no podem - esgaudir que no haien a ferir en terra. E yo diria en axi que la nau anas sobre lcs havers e els havers sobre la nau si los mercaders ho atorguen tots o la maior partida. E si la nau ne va en terra e.s romp e pren dan, nau o leyn a cui aquest cas o esta ventura sera es devengut deu esser prestat e posat preu per aytant com volia ans que la nau o el leyn vengues en terra entre los mercaders de qui la roba sera salvada. El // senyor de la nau o del leyn si entre eyls se poran avenir, si no deu esser mes aquel contrast que entre cyls sera per raho/ del pesament de la nau o del yen a cui aytal cas com dessus - es dit sera esdevengut, en poder de II bons homens que sien o sapien he e diligentment de l.art de la mar. E qualche cosa a aquels ne sera vista per he, ne eyls ne diran, a lo.n deu // esser seguit. E si la nau o.l leyn se romprá l.aver que sal--

vat sera deu donar al senyor de la nau o del leyn tot aquel
 preu que entre eyls sera esdevengut o aquel que aquels dos/
 bons homens en poder de qui sera mes, si aura dit o-u diran.
 Empero tota la exarcia e tot so qui.s sa salvara de la nau/
 o del leyn a qui aytal cas sera esdevengut, deu esser presa
 da e mesa en preu d.aquela nau o d.aquel leyn qui trancat -
 sera, del preu qui entre.ls merca'ers de qui salvat sera.E
 lo senyor de la nau o del leyn sera empres. E tot en axi -
 com aquels dos bons homens ho hauran dit. E lo senyor de -
 la nau deu-la reebre en aquel preu que de la nau deu haver,
 E si eyl pendra no la.y volra, sia mesa a l'encant. E qui -
 mes hi do, aquel la haia. Empero tota via deu haver lo //
 senyor de la nau aquel preu que posat sera a la nau. E si -
 per aventura la nau o el leyn no.s romprá, mas que.s consin
 tra o pendra alcun dan, lo senyor de la nau o del leyn es -
 tengut de metra part en aquel consentiment o en aquel dan que
 la nau o leyn haura pres per tot aquel preu que la nau o el
 leyn sera preuat per sou o per l'livra, axi com l'aver que -
 salvat se sera en tota la messio que costera aquell consenti
 ment o aquel dan que la nau o el leyn haura pres. +Empero si
 lo senyor de la nau dira que la nau vaia sobre los avers -
 qui.s salvaran Els mercaders hi ho otorguen. E lo senyor de
 la nau no agermanera la nau ab lo aver; si la nau ne va en -
 terra e prvn alcun dan, tot lo dan que la nau genera li deu
 esmanar aquell haver qui.s salvara que.el senyor de la nau no.y
 es tengut de res a metra per so car la nau no sera agermenada
 ab lo aver. E per so car los mercaders hi ho hauran atorgat
 E si la nau se rompia, asso no cal dir ne recayitolar per so
 car ja es en lo capitol dessus dit, exclarit e certificat. Em
 pero si.ls mercaders dien e manifesten al senyor de la nau -
 que.ls avers perduts fessen a aquells que restauraran, el //
 senyor de la nau o els mercaders o atorguen tots o la major
 partida l.aver perdut deu esser comptat sobre l.aver resta rat

per sou e per liura, el senyor de la nau es hi tengut de metra tot lo prou que haura haut en esmena de la nau al aver perdut axi com fara lo aver restaurat per sou e per liura. E si per aventura en la nau no havia mercader negun que.1 // senyor deu ho pot esser mercader en aquel cas e en aquela raho. E asso que fara que ho fassa ab conseyl nautxer o del escriva o dels mariners. E si lo senyor de la nau fa axi, asso deu esser auetengut per ferm axi om si tots los mercaders hi / eren, o axi com si tota la roba era sua.

Senyor de nau o de leyn que aura lexada roba de -
mercaders si li vendra cas de ventura. CLVI.

Si alcun senyor de nau o de leyn haurà carregada la sua nau o el senu leyn de roba de mercaders per anar escarregar en algun loch, lo qual sera ja empres entre eyl e ls mercaders de qui aquela roba sera. E anant en aquel viatge vendra. li cas de ventura que hira en terra. E si la nau o.1 leyn se rompra o pren alcun dan, deuli esser feta esmena, segons que entre eyl els mercaders sera empres ans que la nau o.1 leyn vaia/ en terra. E si.1 senyor de la nau o del leyn demana lo nolit deu-li esser donat si quantitat de roba s.hi haura salvada. - E si res ne s.hi salva negun no li es tengut de nolit a pagar, pus que tota la roba s.ha perduda. E si quantitat de roba // s.hi salva e.yl demana lo nolit axi de la roba perduda com de la salvada deu.li esser pagat segons que la roba haura portada. E el es tengut de ajudar a esmenar aquela roba que serà perduda per tot aytant com eyl haura rebut de nolit per sou e per hiura, axi como fara la roba que serà salvada. Ifsi lo senyor de la nau no demanara nolit sino de la roba que serà salvada ne eyl non endra, eyl no es tengut de ajudar a esmenar aquela roba que sera perduda, pus que nolit no haura pres ne haut, so es a entendre per lo nolit. E si per aventura entre el senyor de la nau o del leyn e els mercaders no haura covi-nensa ne emresio negura com la nau o.1 leyn ne va en terra, -

si la nau o.l leyn romp e pren dan los mercaders no li son ten-
guts de esmena a fer, pres que neguna covinensa ne empressio -
no vera feta entre eyls, si donchs los mercaders no li volran -
fer alcuna gracia. Mas, son li tenguts de paguar lo nolit de la
roba que sera restaurada per avtant com eyl portada la baura. E
si per aventura entre lo senyor de la nau o del leyn e los mer-
caders baura covinensa o empressio alcuna los mercaders li son/
tengut d.esmena a fer segons que la covinensa o empressio sera
feta entre eyls, e lo senyor de la nau o del leyn pot e deu **re-**
tenir d'aquela roba dels mercaders tanta que li sia bastant a -
aquela esmena que los mercaders li seran tenguts de fer, e enca-
ra a molt mes per se que eyls no.ls haia anat darrera per lo -
seu meteix. E asso no li pot negun de deu contestar, e.l senyor
de la nau o del leyn no y es tengut de perdre fiansa ne penuora
d'altre roba sino d.aquela mateixa que eyl se havia aportada si
eyl no.s vol, ne senyoria ne neguna altre, no lo.n deu forsar -
ne pot.

Si alguna nau vendra descarregar ab bonansa o ab -
fortuna en algun loch. CLVII.

Si alguna nau vendra descarregar en algun loch e vendra ab bonansa
o ab fortuna, si la nau o leyn vendra ab bonansa e descarregara
de la roba a bon mercat. E la nit e.l jorn meteix metras tempo-
ral e el sendemá costera de descarregar mes la maytat o les //
dues parts que no feya el jorn que comensa a descarregar que.lo
mercaders de qui sera aquela roba qui sera descarregada a bon
mercat no son tenguts de res a esmenar o aquels mercaders de -
qui sera la roba que.s descarregaran a carestia si donchs entre
eyls no era feta covinensa com comensaren a descarregar que la
una roba ajudas a l'altre e si mes costava de descarregar per/
que com v ntura s.es deava a cascun de pendre mercat o carestia.
E encara mes, si com la nau o.l leyn haura descarregada una //
quantitat de roba que haura portada se metra temporal tan gran
que la roba que sera romasa a descarregar se perdria, aquela //

roba que sera descarregada ja no es tenguda de res a esmena a fer a aquela que serà perduda. Si donchs entre los mercaders no.y haura negun en la nau o el leyn o el senyor de la nau o del leyn agermanara la una roba ab l'altre, deu axi esser tengut per ferm com si tots los mercaders hi eran o anaxi com si tota la roba era sua que sua es pres que la te en comanda. E si la nau o el leyn se perdra o pendra algun dan lo senyor de la nau o del leyn e.ls mercaders agermanaran laver ab la nau o.l leyn ab láver se perdra aquela roba qui.s salvara deu ajudar a esmenar la nau o.l leyn segons que les avinenses seran entre eyls empreses. E si empressio ne covinensas no.y haura neguna qui perdut se haura per perdut se haura anar, e si en la nau o.l leyn no haura mercader algun, el senyor de la nau agermanara la nau o.l leyn ab laver E al6 fara ab conseyl de tot lo cominal de la nau o del leyn o de la major partida, deu axi esser tengut per ferm com si tots los mercaders hi eran o enaxi com si tota la roba era sua que sua es, pres que en comanda la te. E empero, si.l senyor de la nau o del leyn no.u fara ab conseyl de tot lo cominal de la nau o de la major partida no deu haver valor, per que tot senyor de la nau o de leyn se deu guardar la com foras feynes ne com no, per so que so que eyl fara que.u fassa en guissa que sia tengut per ferm.

De barques que carregaran o descarregaran CLVIII

Barques o jovens homens de ribera qui carregaran o descarregaran nau o leyn eyls devien carregar o descarregar

(pasa al llibre III).

En nom de Deu sia/e de la verge Maria amen. lo present libre
de capitols del Consolat de Mallorques fo comensat ~~à~~ en l'ayn
de la nativi(tat d)e nostre Senyor M.CCCvuitanta sinch estans
consols) en lo dit ayn los honrats Guillem Rexach patro
e () sant de la lotge mercader () e finat e acabat a
XX dies de mars del dit ayn (deo) gracias. (en lo dit any
(el jutge) de les appellations l'honrat en Robert mercader(escriva
) lur en Guarau co(loma) notari de Mallorques.

T A U L A

- De multiplicament de quintalades en lo capitol primer -
carte VIII
- De les bones custumes e usatges de mar, en lo capitol -
senyat Ij carta X
- Que deu fe mercader a senyor de nau ne pelegrí atressi
en lo capitol senyat I carta X
- Com deu ~~fo~~ fer nau en lo capitol senyat, Carta X
- Esmena d'aquells qui prometran de fe part en Nau o en -
leyn alcum, en carte X
- Senyor qui vol fer Nau persi mateix en X carta
- De comensament de Nau en XI carte
- Esmena si senyor de Nau o de leyn volra creixer la sua
nau o leyn en VIII
- Ultra les covinenses que haura empreses ab les personnes
qui hairan promes de fer part en la nau si nos fa, cartes
- De mestra daxa c XI

- De mestra d'axa e de calaffats. c XII
 - De mestra daxa o calaffats qui faran obra a escar. en XIII
 - Persones qui volra vendre la sua part en XV
 - Esmena de nau com se pot n^es deu encantar
 - De escriva a mestra en nau o en leyn
 - Quin poder ha l'escriva.
 - De que deu fer segagment l'escriva
 - Quines missions deu pagar la nau al senyor e al scriva en XVII
 - De que es tengut lo senyor de la nau als mercaders en XVII
 - De que deu fer segagment lo nautxer, c XX
 - De roba a estivar
 - De roba que hi trobara banyada, en
 - Esmena de roba quis banyara per murades o per cuberta o per deffoliment de exarcia
 - Esmena de nau o de leyn qui fara aigue de murades o per cuberta si la fa per lo pla, en lo capitol XX
 - De nau o leyn en que no haura gat
 - Esmena de nau hon no haura gat
 - De roba que sera stibada en vent
- X
- Capitol de sol a fer a roba en capitol XX
 - Esmena que senyor de nau no deu fer sol daner d'un mercader, ab aner de altre mercader
 - De roba que's banyara a carregar o descarragar
 - De roba a carregar o descarragar si lo senyor so empren ab mercaders

- Mariners son tenguts de (reelbre l'auer a la porta)e de stibar
- Senyor es tengut de donar homens qui sapien estibar~~at~~trau
- De donar plaça a marcaders.
- De quina companya es tengut lo senyer de la nau lauar als mercaders
- Qui deu esser entes per mercader
- Del empayment
- Si senyor de nau sera pagar de nolit
- De paor de mercader
- De retrra avers als mercades
- Mercades qui prometan donar quantitat de quintalades
- Mercaders qui nolieiaran quantitat de robes e no volra carregar
- De marcader qui nolieiara quantitat de robes
- De mercaders qui hauran nolieiada roba e la vendran
- De Senyor de nau com es tengut de portar les quintalades
- De paga de nolit
- Covinensa de poch nolit o de gran
- De esmemade roba
- De senyor de nau qui nolieiara roba si la iaguira
- De roba que sera nolieiada
- Senyor de nau qui nolieira roba de mercader
- De promissio de exarcia
- De conservatge
- De conservatge

- De Senyor de nau o leyn qui prometra de tenir cap a altre nau o leyn
- De fet de get
- De fet de get
- Com deu esser comptada roba ques gitana
- De fet de get
- De fet de get
- De manifestar roba al scriva
- De entrar en port
- De dempnatge de senyor de nau o leyn
- Com son tenguts los mercaders al senyor de la nau
- De descarregar roba de molts mercaders
- De maior partida dels mercaders
- De mercaders qui no hauran pagat nolit
- De mercaders qui hauran moneda
- Si lo senyor de la nau ^{ha}ops moneda
- De mercader qui haura vianda (Si lo senyor de nau volra - surgir en port) en altre loch
- De renunciacio de Senyor de nau a mercades
- Si barcha romendra ab volentat dels mercaders, en lo capitol en IXX...
- Si algun senyor de nau surt en alcun loch els mercaders - seran en terra
- Com se deuen pagar (totes) aneries
- Que deu fer senyor de nau o de leyn (a pelegrins)
- Capitol que (deu fer senyor de nau ne qui deu tenir per mercader)

- Nau que sia trop carregada
- De roba que no sia escrita en cartoleri
- De donar plassa a pelegrins
- Senyor de nau deu donar plaça als pelegrins o hom per els
- De guarda de pelegrins
- De hom qui vaja per viatjes
- Que deu haver barquer o guardia de pelegrí qui morra
- De viande de pelegrí qui morra en nau o leyn
- Palegrí qui haia pagat nolit
- Que deu fer palegrí a senyor de nau o de leyn
- De que es tengut lo senyor de la nau o del leyn als mariners
- Senyor de nau o de leyn (no pot gitar mariners de nau ~~o~~ sia acordat)
- Mariner qui sera acordat amb senyor de nau
- Senyor de nau o de leyn no pot gitar mariner de nau pus sia acordat
- Mariner qui fa acordat e morra
- De mariners quiran a merses si morran
- De paga de mariners
- Esmena de sportades de mariners que devén esser comptades en fet de get ne d'altres aneries
- De portades de mariners
- Mariner no pot nolieiar les sues portades
- Mercader o altre hom qui senyalara roba pus que sia carregada en nau o leyn

- De mariners com se deuen comptir
- De roba de mariners a carregar o descarregar
- De quina moneda deuen esser pagats los mariners
- De pagar loguer a mariners ab condicio
- De senyor de nau qui fa penyorat
- Senyor de nau es tengut de esmenar lo logue als mariners
- Senyor de nau es tengut de fermar dret per los mariners
- Senyor de nau deu donar a menjar als mariners si ab ell pladeiaran
- Esmenade senyor de nau com es tengut de donar a menjar a mariners qui pladeiaran ab ell.
- De quina vianda es tengut nau o leyn cubert a mariner
- De mariners qui no jauran en nau o en leyn
- Senyor de nau no deu tremetre mariner en loch reguardes
- Senyor de nau no pot prestar mariner a altre nau
- Pati de senyor de nau a mercaders de qui es tengut als mariners
- Senyor de nau no pot forçar mariner pus que hauran descarragat si muda viatge ab que sia en loch de recobre de mariners
- De nau que es vendra en terra de cristians
- De nau o leyn ques vendra en terra de serrayns
- De mariner quis tembra en algun loch
- Tot meriner es tengut de seguir lo viatge pus ho haia empres
- De condicions com se pot partir marine de la nau o leyn

- Mariners qui seran accordats nos poden estrar de anar al viatge si no per condicions sabudes
- De marinier qui fugira
- De esmena de marinier que fugira, de que son tenguts al - senyor de la nau
- D'anar remolcar nau o leyn que venga o vuyla entrar en - port
- De roba que sera trobada en golf o en mar de
- Marinier no es tengut de anar en altra loch si no en aquel en que el senyor li aura fet entanent com ab eyl se acorda
- Tot marinier es tengut de fer comendament de nau
- Marinier qui fará rassa
- Marinier qui tocara son senyer iradament
- Marinier es tengut de acolorar son senyor
- Marinier qui emblará roba
- Marinier qui gitara vianda acordadament
- Marinier no deu exir en terra sens comendament
- Esmena de marine que no deu exir en terra sens comendament
- Marinier nos deu despular si no es en port aximernador
- Marinier nos deu partir del leyn pus que comensa a carregar en loch perillos
- Marinier no pot vendre ses armes
- Marinier no deu res trer de nau sens comendament
- Marinier no deu dormir en terra sens comendament

- Mariner es tengut de donar exarcia davant nau si be si es lo nautxer
- Barquer de nau deu gitar los homens en terra
- Mariner es tengut de anar en loch sen perill
- Mariner es tengut de metre les armes que aura promeses
- Mariners no deuen de ranclir la nau
- Mariners son tenguts de sorra e dessorra
- Marinetes deuen aydar a tirar nau o leyn en terra o meter a fons
- De redempcio de mariners
- Senyor de nau que logara la sua nau a altre a escar
- Senyor de nau o de ley que prometra levar quantitat de roba a mercaders

levar ?
- Senyor de nau o de leyn que prometra de lavar roba a - mercaders.
- Senyor de nau que nolieiara la sua nau a escar a quintalades si lavara sobre cuberta

levar ?
- Mercades qui nolieiaran quantitat de roba si hi metran enganyosament sen sabuda del senyor
- Nau o leyn qui fa nolieiada a escar per mercaders
- De nau o leyn que nolieiada fa a escar per mercaders a temps sabut
- De nau o leyn que sia noliejada a quintalades si li falra exarcia

- Nau o leyn qui fa noliejat silve empayament de senyoria
- Senyor de nau que noliejara la sua nau per anar carregar
en algun loch si li vendra empayament de senyoria
- Senyor de nau o de leyn qui haura a logar son leyn a escar a algun hom guant aquel laga
- Senyor de nau nos pusca estar de anar al viatge
- Nau o leyn qui per mol temps haura feit en terra
- Senyor de nau o leyn qui haura baixada roba de mercaders si li vendra cas de ventura
- Si alcuna nau vendra descarregar ab bonanova ab fortuna en altre loch
- De barques que carregaran o descarregaran
- Barques qui carregaran o descarregaran a escar
- Nau o leyn que primament fa ormaiata o intrat
- Nau o leyn qui primer en port fa entrat
- Esmena de nau o de leyn qui primer fa ormaiata intrat
- Si naus o leynts entren ensembs en port o en plaia
- De loguer de stiba de botes
- De mercaders qui hauran noliejada nau o leyn que deura carregar de vi
- De loguer de xarcia
- Senyor de nau qui man lenara exarcia
- Tot Senyor de nau o leyn se pot pendre exarcia que trop en ribera
- Senyor de nau qui pendra exarcia de ribera si la sen portara

- De comandes a viatge cert
- De comandataris qui pendran comandes si li vendran condicions CIXXI
- Parque deu esser tengut senyor de nau o de leyn per comandataris CIXXII
- De comandataris qui pendran comandes aixi com lo lur fi CIXXIII
- Comandataris qui pendran comandes que les pusquen portar ab si mateix en tot loch on ells iran CIXXV
- Si alcum prometra de fer comanda a altra CIXXV
- De comandataris qui hauran diners e pendran comandes CIXXVI
- De comandatari que pendra comanda d'alcun de diners que - nols deia esmensar si no en lo que aquell quils li comanara haura empres ab ell CIXXVII
- De comanda de nau CIXXIX
- Esmena de senyor de nau qui comanara la sua nau o lo seu - leyn sens volentat dels personers CIXXX
- Senyor de nau o altre qui lanara timo o pendra comanda. - CIXXX
- Si alcun senyor de nau portara mercaderia sua o comandes de comendatari CIXXXI
- De comandatari qui s abatra CIXXXII
- De contrat de senyor de nau ab mercaders CIXXXI
- De contrast de mercaders e de senyor de nau CIXXXII
- Si los mercaders hauran contrast los uns ab los altres CIXXXV

- Senyor de nau qui manara nauixer o mariners acuriment
CIXXVI
- De renunciament de mercaders a senyor de nau o de leyn -
CIXXXVII
- Senyor de nau o de leyn qui navegara en terra de serrayins
- Senyor de nau qui noliajara la sua nau per anar en terra
de serrayns e en loch perillos CXC
- Nau o leyn quis encontrara ab leyns armats CXCI
- De nau qui sera en terra de enamichs o en loch perillos -
CXCI
- Senyor de nau qui deura descarregar en alcun loch si li -
vendra cas de ventura CXCII
- Senyor de nau qui logara palanques o vasos CXCIII
- Senyor de nau qui prometra de esperar mercaders temps sebut
CXCV
- Mercaders qui prometran hauer espaegat senyor de nau a dia cert
CXCV
- Nau o leyn qui estibara de gerram CXCVI
- Mercaders qui hauran nolieiada nau o leyn qui deura carregar
de vi CXCVII
- De mariners qui sen meneran nau sens volentat del senyor
CXCVIII
- Senyor de nau qui deu fer comprar la companya ab l'escriva.
CC
- De compte a retre a persones CC

- De senyor de nau qui navegara e estara en aquel loch hon seran les personers si morra de que son tenguts los hereus d'aquell qui mort sera, si compte nols haura retut CCI
- Asmena de Senyor de nau o de leyn qui navegara en alcunes parts, que es tengut detendre les covinences que ab los / personers haura empreses, de compte a retre CCII
- De nau o leyn que hom voldra crexer CCIII
- Esmena si senyor de nau o de leyn voldra crexer se nau o son leyn CCV
- De nau o leyn que haura ops adops
- Senyor de nau o de leyn qui aorbara ho fara pendra anchores d'alcuna nau o leyn CCVI
- Senyor de nau o de leyn qui manara la sua nau aparts CCVII
- Esmena de nau o leyn qui hira aparts CCVIII
- De mercaders qui metran roba en leyn descubert CCX
- De Senyor de nau qui lenara pilot CCX
- De guaytes a establir CCXI
- Esmena de roba qui sera trobada en port o en ribera CCXII
- Asmena de covinença o promissio feta en golf e terra CCXIII
- De tota covinença que sia atera CCXV
- De comanda feta amigablement sens covinença CCXVI
- De venda de nau o leyn CCXVI
- De mercaders qui metran cosa amegadament o en faix o en bala CCXVII

- Si alcun senyor de nau o de leyn dara son loch a altre per nolierar CCXIX
- Senyor de nau o de leyn sencontrara ab raig de fusta. CCXX
- Si mercaders iran nolieiar nau o leyn en loch estrayn - CCXX
- Mercader qui hara noliciada nau o leyn en loch estrayn CCXXI
- Mercader qui haura nolierada nau o leyn e li vendra cas de ventura CCXXII
- Si alcun mercader haura nolierada alcuna nau e morra ans que la dita nau sia carregada
- Si senyor de nau haura nolierada la sua nau e puips - morra CCXXV
- De mercaders qui nolieieran nau o leyn e no empendran - quel deien auer espeat a dia cert CCXXV
- Si alcuns mercaders hauran nolieiada nau o leyn si la nau o leyn deu carregar en aquel loch hon lo contracte sera feyt o en altre CCXXVI
- Asmena que si senyor de nau dona paraula de mariners no - sen deuen axir tant solament per lo seu dir si donchs nols lena la vianda CCXXVII
- De mariners qui fugiran a nau o leyn CCXXIX
- De mercaders qui deuran carregar nau o leyn de gra CCXXX
- De senyor de nau o de leyn qui nolieiara e entre els no

haura empres dia que li deien hauer espeegat lo nolit/
en lo capitol CC.XXX.I

- Si alcun maestre daixa haura promesa de fer alcuna obra
si no atendra lo que prometra de que son tenguts CCXXXII
- Com deu esser pagat servicial CC.XXXIII
- De estiba de botes e de gerres en CC.XXXV
- De mercaders qui volran lexar la roba per nolit de esca-
rada CCXXXVI
- De nau armada o leyn armat qui pendra nau de mercaderia -
CCXXXVI
- De nau o leyn que surtira estopa o ramball o cadena estant
carregada en port o en plaia, com deu descarregar CCXXXVII
- Si senyor de nau o de leyn qui deura deutes e no sera re--
quest entro que deia fer vela CC.XXXVIII
- De comandatari com deu portar la comanda ab si la hon li
sera manat per lo comandator CC.XI
- Com deu rete compte lo comandari al comendador/ en CC.XI
- De mercaders qui nolieiaran raba a senyor de nau o de
leyn ab carta o testimonis com es meter que sia ates -
CCXII
- Com mercaders hauran nolieiada nau o leyn si hi vendra en
payment CC.XIII
- Si alcun volra fer barcha e ampreva alcuns persones CCXIIII
- Si alcun senyor de nau o de leyn sorgira en alcun loch ab
volentat de mercaders/ en CC.XI.V

- Si nau o leyn sera nolierada per anar carregar en alcun loch con sia ionta en aquell loch sis ha alenar per temporal .CC.XI.VI
- Si alcun senyor de nau o de leyn haura fet conservatge - ab altra nau o leyn CCXIVI
- Si alcuns mercaders hauran feyta part en alcuna nau o - leyn CC.XIVII
- Si nau o leyn de mercaderia sencontrara ab nau o leyn - denamichs CC.XI.IX
- Nau o leyn qui sera comanada a alcun CC.I
- De nau o leyn qui sera presa per anamichs CC.I
- De nau o leyn qui carregara lenyam. CC.II
- De covinença feyta entre alscuns, com deu esser attesa.
CC.III
- Mercader qui haura venuda roba encomenada a altre mercader
CC.I.III
- Com senyor de nau o de leyn retrra compte a sos personers
CCI.V
- Senyor de nau o de leyn aleniara nau o leyn la hon haura - carregat CCIV
- Com deu pagar nolit en fet de get. CC.IVI
- De mariners quis acordats ab lo senyor de la nau o leyn - com deuen seguir lo viatge

Aixi parle de les Naus armades e de les galeas e de les sageties, com deuen partirne con deuen pagar a aquells qui ab ell hiran

- Com deu iurar lo comit al almirall
- Non deu esser comptada vianda de nau
- Com se deuen fer parts de nau armada
- En tota nau que haia C mariners deu hauer XVI nautxers
- Almirall ha poder de millorar quis volra
- Almirall pot fer conestables e pot los milorar de una part
- Aixi parla de nautxers
- Aixi parla de prohers
- Dels homens darmes
- Guabiers
- De fals pes e mesura
- De sobre guardians
- De tomoners
- De barbers
- De gamfoners
- De barquers
- De esvehidors
- De affanadors
- Com deuen guardar almirayl
- Ascorcoladors
- De servicials
- De mestre daxa
- De mestre daxa

- Balesters
- De calafats
- Del Rey dels servicials
- Com se leuen consols
- De covinenses con sien tengudes
- De ques tengut capita
- De scrivans
- De clavaris
- De Nautxer meior de nau / en
- De Guardians
- Senescals

Cascun anun la vespre de la festa de Nadal de nostre -
Senyor los prohomens navegants, patrons e mariners /
o partida de aquels apleguen conseyl en la esgleye -
de santa Tecla. de la dita Ciutat e aque per eleccio
e no per redolins tots en una concordants o la maior
partida elegen dos bons homens de la art de la mar -
Consols. e hun hom de la dita art de mar. e no de na
guna altre art ofici ho siencia, en iutge de les /
appellacions ques fan de les sentencias dels dits -
Consols. E les dites eleccions son fetes per privilegi
quels dits prohomens de la art de la mar han del/
Senyor Rey e de sos antecessors.

Cap II

Lo dia de Nadal los dits consols elets iuren en poder -
del iusticia Civil de la dita Ciutat. dins la esgleya
de nostra dona sancta Maria de la Seu apres quel dit/
iusticia ha iurat en poder del senyor Rey ho de son -
batle que be e leyalment se hauran. en lo offici del/
dit Consolat, que daran dret axi al maior con al me--
nor. salvant tota hora la feeltat e leyaltat del //
senyor Rey.

Cap. III

Passada la dita festa de nadal. los dits Consols ab als-
cuns prohomens de mar presenten lo dit iutge elect al
portat veus de procurador en lo Regne de valencia o a
son lochinent. e iure en poder de aquel que be e //

leyalment se haura en lo dit offici. e aquell que per los dits Consols es al dit procurador presentat en iutge reeb lo dit procurador en iutge de les dites appellacions e axi es acustumat de fer. no contestant que en lo privilegi abs dits prohomens de mar per lo () senyor Rey sobre la Eleccio del dit iutge atorgat sia contengut que el dit iutge cascun any por lo dit senyor Rey o per son procurador sia elet. Con de çó lo dit Senyor Rey ni lo dit seu procurador apres la dacio del dit privilegi no haien usat nuyl temps e axi serves segons que de sus es dit.

Cap IV

Los consols reeben assi aquel scriva qui ben vist lur es. e sils par sufficient ve aquel scriva qui estat hi es en layn passat. Comanenli la dita scrivania en lo lur ayn. E apres los altres Consols qui apres daquels son alets en lo dit offici. si aquel tenan per sufficient. e en poder daquell scriva dels dits consols lo iutge fa sos affers per tal quel enentament del iutge se saguesca. apres aquel dels consols. Empero los dits Consols dins layn e tota hora que ben vist los es poden remoura. lo dit scriva de la dita scrivania. e aquela. a altre scriva comenar e aaco lo dit scriva. al qual / la dita scrivania primerament sera comenada no pot constestar.

Cap. II

Los Consols an segell en la lur Cort radon lo qual ha .I. -
 scut les dues parts senyal Reyal. lo ters al a fi del /
 escut ondes de mar en torn del dit segell es escrit Si-
 gillum Consulatus maris. valencie pro domino Rege - Ab //
 aquest mateix segell. segela lo iutge lur si res ha e -
 segelar. aquest segel es tengut per lscriva de la lur /
 cort.

Cap. III

Aquells qui son .I. ayn consols. nou son en layn seguent. abans
 hi son altres mudats. aximetex lo iutge si muda cascun ayn.
 Mas aquells qui son estats Consols e iutge hi poden esser/
 elets .I. ayn part altre. Encara mes que la hun daquels qui
 sera elet Consol pot esser elet en layn seguent en iutge de
 les appellacions. E axi matex aquel qui sera estat iutge --
 pot en layn seguent esset alet en Consol.

Cap. IV

Los Consols amdos o lo hun daquels per malaltia o per affers -
 ho si son a departi de la Ciutat de valencia poden comanar/
 lur loch a quils plau ab que sia de la art de la mar E asso
 matex pot fer lo iutge.

Cap. V

Los Gonsols husen en lur offici per aquesta manera

Cap. VI

Con demanda per scrit de naut els (es) proposada de alcun fet.

la conexensa e determinacio del qual se pertangue al consolat segons les custumes de la mar. daquela demanda es trames translat per .l. saig a la part demanada e la part demenada/ ha a respondre a aquela demanda al terme per lo dit saig de menament dels dits Consols assignat- e lo demanat ab la dita resposta en temps posa rahons en defensio sina alsunes/ contra la dita demanda. Encara demanda de reconvencio sina contra aquel que convengut en iuy laura. a la qual demanda de reconvencio e rahons de deffencio si posades son. lo primer demandador es tengut respondre. e ab la resposta ensembs posar rahons de deffencio si na contra la dita demanda de - reconvencio. a les quals rahons de deffencio aquel qui la - dita demanda de reconvencio haura feta es tengut respondre. a aquest enantaments affer a feta assignacio de tres en tres - dies de mes o de meyns segons que als consols es ben vist. - Fetes aquestes respostes si es demanat per les parts, en // altra manera no mil proces non es nulla, deu esser fet segrament de calumnia e de veritat a dir per les dites parts e de respondre per aquel a les demandes e rahons per la una e per lalltre part posades. e sobre ~~ago~~ que negat será deu esser - atorgat. dilacio per prova a les parts si per aquestes la dilacio demanada sera çó es .X. diez per primera dilacio poden haver. IIII dilacions de de eu dia iuran que la quarta no la demanen per malicia ni per alongar lo plet. E si es cas que/ que haien a donar testimonis en parts en madanes. es los --

atorgat temps covinent per dilacio segons la lunyea del /
loch hon la part affermara que enten donar sos testimonis
en cascuna dilacio es manat a la part que sia present con-
tinuament per veer iurar los testimonis que la part dema-
nant la dilacio dar enten. en altre manera que en absen-
cia sua seria reebut lo segrament de aquells. les dila-
cions possades. los testimonis publicats a requesicio de/
les parts encontinent los consols asignen dia a les parts
a oiyr sentencia sens que no cal ne es necessari que les -
parts renuncien en lo fet ne concloen ne encara demanen /
sentencia ni per aquestes rahons lo proces no pot esser -
dit nulle nin es nullat. pero abans de la publicacio dels
dits testimonis o apres. pot cascuna de les parts pladei/
ans traure en prova cartes e altres scriptures publiques
en aiuda de la sua prova.

Los testimonis publicats no es reebut a alcuna de les parts -
que obieccions posen per scrit contra los testimonis que /
en lo fet reebuts seran ni altre reprovacio de testimonis
noy es reebuda per scrit ni de paraula. pero si per alcuna
de les parts de paraula es allegat quels dits testimonis o
alscuns daquels son parents daquel qui dats los haura o -
anamichs daquel contra qui dats seran. e son personnes //
dalcun mal vici. aço es a conexensa dels dits consols. e
d'aquells ab qui conseyl han sobre lo dit fet hant esguart
a les personnes dels dits testimonis e a la fama e condicio

dequels

Feta la asignacio per los dits Consols a les parts a oyir -
 sentencia, los dits consols ab lo lur scrivā vausen als /
 perhomens mercaders de la dita ciutat e fan legir denant
 aquels lo enentament e proces del fet. e han sobre aquel
 conseyl dels dits prohomens mercaders. En apres apleguen
 conseyl de homens de mar e fan los semblantment legir lo
 dit anantament e proces e han daquels lur conseyl. e a -
 les vegades han primerament lo dit conseyl dels dits proho
 mens de mar. e aço segons quels es avinent. E si ab dosos/
 los conseylos son concordants donen sentencia en lo fet. E
 si aquests conseylos no son concordants ço es lo consent /
 dels prohomens mercaders ab aquell dels prohomens de mar -
 affronten los ensembs. e en cas quels dits prohomens de /
 mar nos concorden ab los prohomens mercaders o afronta ab/
 aquels nos vullan, donen los dits Consols la dita senten--
 cia segons lo conseyl dels homens de mar. car de conseyl -
 daquels han los contractes a determinar e no segons lo con-
 seyl dels dits prohomens mercaders, si haner nol volen car no
 son contrets per privilegi del senyor Rey ni per altra mane-
 ra sino per ço con es axi acustumad en han usat d'alcun //
 temps aença.

Daquesta sentencia aquell quis sentira agreviat se pot appellcar
 dins .X. diez comptados del dia de la prolacio daquella.e la

dita appellacio li es reebuda. e es remes al iutge de les appellacions del Consolat. ab lo proces devant los dits - . Consols.actitat en loch de apostols. en la qual appellacio a ha metre los grenges nullitats e iniusticies per les -- quals de la dita sentencia se sintra agraviat

Aquel quis sera appellat es tengut presentar devant lo iutge. ab lescriva de la Cort del Consolat lo dit proces e appellacio requirent aquel que revoch e esmen ho corriga la -- dita sentencia dels dits Consols. e lo iutge reebuda la // presentacio del dit proces encontinent asigna dia a oyir - sentencia en la dita appellacio al qual dia cita la part // appellada per oir aquella. E si dins los dits .X. dies lo - condempnat nos sera appellat de paraula o per scrit. la sentencia possa en cosa iutiada

En aytal plet de appellacio alcuna cosa de nou nos pot posar - ne provar per alcuna de les parts. mas. lo iutge ab lo proces principal devant los Consols actitat e ab la dita appellacio e grenges ha haber son conseyl. e donar sentencia en / lo dit plet de appellacio. e dasso han los prohomens de mar carta del senyor Rey largament.

Capitulo xiv

Aquest plet de appellacio se ha aproseguir continuament per lo appellant e si passen .XXX. dies continuus vel divisim, ço

es depertidament apres lo dia de la appellacio que no men
son plet. la appellacio es deserta e la sentencia dels con-
sols possa en cosa iutiada

C. X. V

Lo iutge ab lescriva ha son conseyl sobre lo dit plet de ap--
pellacio axi ab promens mercaders con de mar. no ab aquels
qui ja en lo plet principal han donat lur conseyl mas ab -
altres en la forma dessus declarada. e si atroba de conseyl
la sentencia dels dits consols esser ben donada, conferma -
aquella e si atraba esser mal donada, revoca aquella. ho la
correig segons lo dit conseyl. E de la sentencia del iutge/
qual que sia alcuna de les parts nos pot appellar. E asso -
per privilegi que han los dits prohomens del senyor Rey.

Con en algun fet apres la demanda excepcio de climatoria de //
iuy per lo demnat es proposada. los Consols conexen abans -
daquella excepcio que en als sia anentat. e si atroben de -
conseyl que la conexençâ del dit fet pertanga a els forcen -
lo demnat a respondre a aquella e euanten en lo fet segons
que dessus es declarat. e si atroben de conseyl que el fet/
no pertanga a ells remeten les parts a aquel iutge en quis/
pertayn.

Con la demanda es proposada devant los dits Consols de paraula
oyides les rahons de cascuna de les dites parts. e reebuts -

testimonis de paraula per los dits Consols cartes o altres / informacions los dits Consols en les dites parts ensembs van devant los prohomens mercaders per demanar de conseyl e les / parts compten devant aquels lur raho. E assos fa per tal que les parts no pusquen dir que la lur raho per los Consols no / era donada a entendra segons que ells la hauien posada als prohomens ab los quals hauien haut conseyl sobre lo fet. e / los Consols dien çò que han los testimonis testificat e mostrat les cartes ho altres informacions que les parts los han donades. E apres les parts s'ixen del conseyl e puiys los prohomens mercaders donen conseyl als dits Consols sobre lo dit / fet e semblantment e en la forma de sus declarada los dits consols van demanar de conseyl als prohomens de mar sobre lo dit/ fet. E ants los dits conseylos de paraula donen sentencia en lo fet. Empro si per alcuna de les parts es request que la dita / sentencia li sia mesa en forma publica e que lin sia feta carta testimonial deu esser fet. Aquest amantament aytal ques a fa de paraula es fet sens donar dilacio de prova e altre sollempnitat de iuny

Daquesta sentencia pot esser appellat de paraula dins .X. dies - per aquell quis sentira agreurat e lo iutge en aytal cas ne / devant los consols e presents les parts certificues daquels - per qual raho se son moguts a donar la dita sentencia. e en / apres ab les dites parts presents va demanar de conseyl sobre

lo dit fet als dits prohomens mercaders e de mar en la manera desus declarada no ab aquels qui seran estat al primer conseyl, mas altres. E puix segons que troba de conseyl dona sentencia al dit fet la qual sentencia ha a donar en scrits. E aço segons carta del senyor Rey. Aquest plet de / appellacio ha a esser determinat dins trenta dies sino la sentencia passa en cosa intrada segons que demunt.

Cap XIX

Los Consols en lo plet principal no condanpnen alcun en les messions del plet.

Cap XX

Lo iutge si confirma la sentencia dels Consols condampna en sa sentencia lo appellant en les messions fetes per lo appellat devant lo dit iutge. E si revoca la sentencia dels consols, els correig o la esmena no condampne lapellant en les dites messions con agues iusta causa de fer la dita appellacio ne aytan poch hi condampne lo appellat (o que haura primer obtingut)

Cap XXI

Devant amdos los Consols o la .I. daquells. laltre absent occupat d'altres affers, son posades demandes. e fets quals se vol enentaments tro a sentencia o alcuna interlucutoria o conexençia la qual sentencia ho interlocutoria sa a donar ho la dita conexençia a fer per amdos los dits consols e no per la .I. daquells.

Los Consols determinen totes questions que son de nolit e de dompnatge de robes qui sien carregades en nau, de loguers de mariners, de parts de nau a fer, de encantar, de fet de get, de comandes fetes a patro o a mariner de deuta degut/ per patro qui haia manlevat a ops e necessari de son vexell, de permissio feta per patro a mercaders, de mercader a patro, de roba trobada en mar deliura o en plaia, de armaments de naus o leyns. E generalmente de tots altres contractes los quals en les custumes de mar son declarats.

Los consols menan a executio en los bens mobles del condemnat, axi vexels de mar com altres, les lurs sentencies e aquelles del iutge, en aquesta forma que mane a le part condemnada / a requesta daquell qui ha obtenguda la sentencia que dins - .X. dies apres del dit manament comptadors haia pagat çò en / que es condemnat e mostrats bens mobles clars e desenbergats en los quals la dita sentencia sia manada a execucio. En altra manera que reelvan la lfferta de bens mobles que per la part / lur sera demostrada.

Feta la offerta dels bens mobles axi vaxels con altres per lo - condemnat e per la part endefalta daquell. aquells bens sien subestats per publich corrador per la Ciutat de valencia per .X. dies, e passats los .X. dies es feta venda daquells bens

al mes donant publicament. e del preu es satisfet a la part daço qui sera iutgat e de les messions per aquel - fetes en la dita executio donan fermança de tornador si alcun appar primer en temps e milor en dret en lo dit - preu que eyl.

Cap XXV

E si es estranger ho encara de la ciutat e iura si no haver la dita fermança de tornador, es feta crida per la Ciutat de valencia per publich corrador ab son de trompeti que - con los dits Consols haien a deliurar aytal preu. haut - daytals bens daytal. hom en aytal. e aquel haia iurat si no hauer fermança de tornador que siy ha algun que fossa ho entena hauer demanda o dret en la cosa venuda o en lo preu daquella, que dins .XXX. dies comperega devant los - dits Consols. per mostrar de son dret. En altra manera - que el dit preu li sia deliurat sens fermança de tornador. En aytal cas si demanador noy ha vengut dins los dits // .XXX. dies lo preu, so es la cosa iutiada es a aquel deliurada per los dits consols sens fermança de tornador.

Cap XXVI

E si cas es quel condemnat bens mobles alscons no haura - vexels de mar, o altres. e haura bens seents la donchs - los Consols escriven al iusticia de la ciutat de valencia o del loch on aquels bens son que con els haien donada sentencia contra naytal de aytalta quantitat a iutiada en /

aytal. e aquela sia confermada per sentencia del lur iutge, si appellacio hi ha entrevenguda, e lo dit condemnat no haia bens mobles en que los dits Consols menen aquella sentencia a execucio que requeran lo dit/ iusticia que en loch dels e per els men la dita sentencia a execucio en los bens seents del dit condemnat, - com los dits Consols de la venda de aquels bens seents / nos vuylen entremetre ni u haian acustumar fer. E a donchs lo dit iusticia axi com a suer execudor mena les sentences dels dits consols e del iutge daquells a execucio / en los dits bens segons forma del fur de la Ciutat de valencia ho custum del loch hon los dits bens son

Eny 28/11

Si alcun patro de nau ho altre vexel se clama de son mercader del nolit de la roba que portada li haura, e aquel mercader allega que no li es tengut de pagar lo dit nolit tr o lo dit patro li haia deliurada aytal roba que afferma que li fal daquella que per letra de son companyo o per / altre manera dira que li fo carregada o que li haia esmenat alcun dampnatge, lo qual affermara que per lo patro o culpa daquel li sera donat en les sues robes, si donchs per lo patro aquestes coses atorgades no seran, lo mercader en continent seus altre alongament es forçat paguar / al dit patro lo nolit de la roba quel patro li haura liurada, axi de la axuta com de la banyada o quartada donant pri

merament e abans lo dit dit patro fermança en poder dels dits Consols que de pla en pla fara dret al dir mercader sobre la dita roba que affermara que li fayl o sobre la bayada o guartament que affermara que es estat fet en la / sua roba a colpa del dit patro. E de aytal demanda de - nolit non cal res posar per scripture ab quel nolit se mos tra, e sia clar o atorgament del dit mercader o per altre/ manera.

Cap xxiII

De loguer de mariner ques clam de son patro non cal demanda - posar per scripture.

Cap xxiIII

De dente degut per algun patro a prestador non cal demanda - posar per scripture. mas lo prestador ven a la cort dels / Consols e clames del patro ab la carta. E si lo terme de - la pagna del dit deute es possat, los Consols manen al dit patro que dins .III. o IIII. dies fins en .X. haut esguart a la quantitat que sera deguda do e pach al dit prestador lo dit deuta o mostre bens mobles clars, e desembargats - en que la dita carta sia menada e execucio. En altra mane- ra que els faran la dita execucio en los bens mobles que - per lo dit corrador mostrats los seran. E aquesta execucio daquest dente se fa, e lo dit deute es deliurat al creedor en la forma expressada demunt, en fer les execucions de - les sentencies per los Consols donades.

L. Seguretat de Juy

Si per lo demanador es demanat de paraula o per scrit quel demanat do fermança que li estia a dret sobre la sua demanda. En altre manera que sia anantat contra aquell, si lo demanat es estranger, encontinent deu donar la dita fermança. - En altra manera deu esser pres e mes en la preso comuna e / estant pres manar son clam. E si iura que no ha de que pagar çó en que sara condemnat, deu esser gitat de la preso si - donchs no era pres per als cuns casos contenguts en les cus- tumes de la mar per los quals deu star tots temps pres. - trho haia satisfet çó en que sera condemnat E si (*lo*) de- manat es de la ciutat de valencia o de Mallorques, e los - Consols sabran que ha beus bastants. a asso que demanat li sara fauli asignecio dins la qual don la dita fermança de/ dret. E si los consols apres que requests ne seran, no for- saran lo demanat a donar la dita fermança de dret, e aquel/ demanat se absentara que no pora esser trobat ho bens als cums no haura que poch çó en que sera condemnat, los dits consols e lurs bens romanen obligats a la cosa iustiada a paguar.

Cap. XXXI

Los Consols de la mar de la Ciutat han tot poder ordinari en - tots los contractes qui per hus e custum de mar se han a de terminar e en les custumes de la mar son declarats, dits e - sparcificats.

Cap. XXXII

Si a instancia de creedors Nau o leyn o altre vaxell que de nou sera costruhit abans que sia verat, e lenat de les - stepes o abans que hia fet alcun viatge sera venut, en - lo preu de aquell son milors en dret los iornalers e // aquells als quals sera degut per fusta, pegua Clauo e -- estoppa e altres exarcies comprades a ops del dit vexell, iat sia quen haian cartes o no cartes que alcun altra -- creedor del costruhent lo dit vexel ho prestador a la cos truccio daquel, posat quen haia cartes.

Cap. XXXIII

Si lo preu haut del dit vexel no abastava a çó que sera degut als dits iornalers e a aquells als quals fusta, pegue claus stoppa e altres exarcies hauran husades a la construccio - del dit vaxel, aquel preu deu esser depertit entre aytals creedors per sou e liura. Car cascun daquells es en .I. - metex dret en lo dit preu, e en aytals creedors prioritat de temps nos pot posar ni allegar.

Cap. XXXIV

Si la dita nau o altre vexel apres que haura fet alcun viatge sera venut a instancia de creedors del preu haut del dit - vexel son pegats primerament los servicials e mariners del dit vexell dello quels sera degut per lurs loguers. E asso sens fermança de tornador con en aquel preu alcun noy sia / primer en temps ni milor en dret quels dits serviciale e ma riners. E apres daquells los portadors creedors del dit --

vexel, ço es aquell qui per lo klendari de la carta del seu prestech se mostrera haver prestat primer e puys - los altres primeras axi con venen primer. E cascun do-
nant fermança de tornador ho faent la sollepnitat de -
crida de trenta dies de sus dita e inserta Si iurara no
haver la dita fermança de tornador. E en aquest cas ço es
pus lo dit vexel haura fet viatge si alguna cosa es degu-
da als dits iornalers e per fusta, clavo, pegua e estoppa
e exàrcies del dit vexel, aquels aytals creedors si donchs
cartes no haurian del lur deute en lo cas de sus dit no /
han alguna poragativa, prioritat de temps e miloria en -
dret als altres creedors prestadors del dit vexel al car-
tes. E si les parts del patro qui les dites manleutes --
haura fetes no abasten a paguar aquels, a lo es pagat als
dits prestadors de les parts dels personers si complen a
la manleuta feta per lo dit patro. En altra manera los //
dits personers no son tenguts con lo dit patro no haia po-
der de obligar les bens de cosa dels dits personers si //
donchs de aquels procuracio o altre pleu poder ab carta non
hauia.

G. M. XXXV

Si el patro del dit vexel ha muyler e aquela ha obtenguda sen-
tencia contra los bens de aquel del seu dot e escreix per /
alcuna iusta causa, e lo marit no ha alscuns altres bens en
los quals la dita dona se puxa integrar en lo dit dot e //

escreix, e haura escutits aquells bens, e la dita dona se opposera al preu haut del dit vexel e per lo kalandari - de la carta sua dotal apparra primera en temps en los bens del dit marit seu quels altres credors del dit vexel. En aquest cas la dita dona, çò es, en les parts quel dit marit seu hauia en aquel vexel es primera en temps e milor en dret ques altres credors del dit marit seu.

Cap XXXII

Los consols per carta del senyor Rey han poder quels plets e questions que devant ells se menan, hoiien e aquells per si deguda determinen breument sumariament e de pla sens // brugit e figura de inhisola facti veritate attenta, so es, sola veritat del fet, entesa segons que de us e custum de mar es acustumad de fer.

Cap XXXIII

De les demandes que son posades devant los consols axi de paraula com per escrit sobre les quals els donen sentencia, prenen abdos los consols per lur salari tres diners de - cascuna part per liura, so es que si demanda es posada de .C. lliures e los consols determinan per sentencia que - aquel qui demana .C. lliures non deu haver sino vint o no res, de totes les .C. lliures ha .III. diners per liura de cасcuna part. E axi segons mes e meyns.

Cap XXXIV

Lo iutge pren salari de çò quels Consols hauien iutgat e de -

ques sera appellat Tres diners per lliura de cascuna part
 si demant lo iutge veu alcun fet per appellacio no en //
 altre manera.

Cap XXXIX

Quant la .I. dels Consols ho ab dos en alcun fets son recusats
 per sospitosos per alcuna de les parts qui pladei_{aran} davant
 aquels e les rehons de sospita seran apparents, han assi --
 accompanyar .I. hom de la art de la mar si la .I. es recusat
 e si ab dos son recusats han a assi accompanyar dos bons -
 homens de la dita art de mar a les parts no sospitoses, e -
 ab aquells ensemps fan lurz enentaments e donen sentencies -
 en los affers e no han mes salari dels dits tres diners per
 lliure de cascuna de les parts los quals se perteran entre
 els.

Cap XL

Lo iutge axi matex si es recusat per sospitos ha asci accompenyar
 .I. hom de la art de mar no sospitos a les parts e ab aquel
 lo fet de la appellacio determinar e lo seu salari partir.

XLI

Les sentencies que per los dits Consols e iutge son donades, se
 donen per les custumes escrites de la mar e segons que en di-
 verses capitols daquellas es declarat, e la hon custumes e -
 capitols no abasten, donen sa aconseyl dels dits prohomens -
 mercaders e de mar, so es tota hora a les veus del conseyl -
 haut esguart a les personnes qui donen aquell.

Cap XLII

Sobre tots empares fetes per los consols es rebuda fermança de dret, exceptat sobra empara feta de roba, de la qual roba, ço es de si matexa, sera degut nolit, sobre la qual empara fermança alcuna noy es rebuda.

Falta el Cap. XLIII

Pragmatica del Rey en Jaume del 'reinament de
advocats.'

Capitol I

En axi con multipliquen les quintalades de Alexandria con los mercaders noliegen als senyors de les naus e dels leyns, - so es a dir portades. Primeramente, es tengut lo senyor de la nau de portar .II. quintars e mig de coto per sportada/ fins en la terça part. E si ell volia carregar oltra la - terça part sia tengut a la terça part en axi con eyl volia carregar de coto sia tengut de reebre .II. quintars, lo - quart del pebre. Item encens. Item lacha. Item gingrbre / que munta .V. $\frac{1}{2}$ per sportada. Item de bresil.III $\frac{1}{2}$ = quintars. Item d oli .III. $\frac{1}{2}$ = quintars. Item lentidastito e de coses de caxa e de barri $\ddot{\imath}$.I. $\frac{1}{2}$ = (quintars) per II - terces al quintar qui es nomenat for fari. Item de canyela .III. $\frac{1}{2}$ per sportada. Item de coto filat .III. CC per // sportada. Item .II. $\frac{1}{2}$ ienovius destopa. Item lixadera .III. $\frac{1}{2}$ per sportada. Item de porcellaries gobes .XII. $\frac{1}{2}$ per - sportada. Item de bagadeyls .VI. CC mig per sportada. Item - de indi gros .III. $\frac{1}{2}$ mig for fori per sportada. Item de // sucre inonperbis .III. $\frac{1}{2}$ cenovius per sportada o en caxa o en barri $\ddot{\imath}$ s .I. $\frac{1}{2}$ jenovi per sportada. Item de dent // oriphaira .VI. CC e mig for fori per sportada. Item de lana de capeyls .III. $\frac{1}{2}$ lo quart for fori per sportada. Item de alcum primerament en lo segon fol .III. $\frac{1}{2}$ ienovius per spor- tada, en laltre fol .III. CC mig.

De multiplicament de quintelades

Sicut mercator voluerit onerare de portatibus de quintanata alexandrie primus teneatur $\frac{1}{2}$ quintars - et per sportada de cotono usque in terciam partem - Et sic ultra teneatur terciam partem voluerit onerare de bonuberio filato $\frac{1}{2}$.III. quarti for fori per sportada. Item de stopa $\frac{1}{2}$.II. ienovius per sportada lixadera inovius $\frac{1}{2}$ per sportada de porceletis gobes .XII/ per sportada, de bagadells $\frac{1}{2}$.VI. per sportada, de indi grossso $\frac{1}{2}$.III. for fori, de dentibus olifozi $\frac{1}{2}$.VI. per sportada, for fori de sucaro en confim $\frac{1}{2}$.III. ienovius in asportata in caxia vel barrilis $\frac{1}{2}$.I. per asportata ienovius de lana de capellis $\frac{1}{2}$ / .III. lo quarto for fori per asportata, de alum primerament sollo et iu secundo $\frac{1}{2}$.III. ienovin per asportada et in / aliis sollos $\frac{1}{2}$.II.

Capitol dels bones custumes e usatges de mar.Capi--tol II.

Aquets son los bons stabliments e les bones custumes qui son de fet de mar quels savis homens qui van per lo mont e no comensaren danar els nostres entecessors faeran per los libres de la savietat de les costumes on daqui avant podem - trobar que deu senyor de nau fer a mercader o a mariner o a palegri o altre hom qui vaia en la nau.

Capitol que deu fer mercader a senyor de nau ne a -

pelagri atressi. Capitol II

Encara quel cosa deu fer mercader a senyor de nau, ne marinier al
senyor de la nau ne palagri atressi. car palegri es dit tot -
hom qui deia donar nolit de la sua persona sens mercaderia.

Com deu fer nau, capitol

Comensem con lo senyor de la nau o del leyn comensera de fer la /
nau e volra fer parts, eyl deu dir e fer entanent als perso--
ners de quantes parts la fara ne de quin gran, ne quant haura
en sentina, ne quant olvirá ne quant haura per carena

Capitol de promissio de personers

E si assó fará entanent lo senyor de la nau als personers e.l.s /
personers li prometran de fer part, aquela part que li prome-
tra de fer lo persone aquela lideu atendre. E si lo personer no
li ho pot atendre no ho vol fer çò que li haura convengut, lo/
senyor de la nau o de leyn lo pot destrènyer ab la senyoria, o
pot manlevar sobre aquela part que aquel li devia fer. Fassam
compte quel li digues fer una setzena e noy agues fet compli--
ment, mas a mitja setzena, que axi ho pugueu fer de una setze-
na multiplicament con de .I. quarter. E si ell li deu fer aquela
dita part e no la li fa, lo senyor de la nau o del leyn pot em--
penyorar la sua part complidament a la part que li hauran conven
guda de fer. E lo fet aquest capitol car aquel qui comensa la -
nau o leyn no la comensaria si sebia quels personers li deguesen
falir, ne o poguessen fer.

Capitol de esmena daquells que prometran de fer part en nau o en leyn alcun. VI

Si alcu prometra de fer part a alcun en nau o en leyn, si -
 aquel qui la part haurà promesa de fer, morrà ans que -
 aquela nau o aquell leyn en que haurà promès de fer part,
 no serà fet ne acabat, los hereus o ls detemidors dels -
 bens de aquel qui mort sera, no son tenguts de res a --
 aquel senyor a qui aquel qui mort sera haura promes de /
 part a fer mentra vivera, Si donchs en son testament ell
 no ho manara o manat iaquit no ho haura, ans si aquel -
 qui mort sera havia donats alscuns diners a aquel per -
 raho de la part que eyl haura promesa de fer ab eyl, si -
 los diners seran tants que bastassen a fornir tota aquella
 part que aquell havia promesa de fer. la part aquella deu/
 esser venuda ans que la nau ol leyn pertescha o ischa --
 daquel loch on sera esta fet no contestant per aquel ca-
 pitol qui diu que nau o leyn nos pot vendre, ne encantar/
 tro que haia fet viatge, Per qual raho per ço car hom --
 quant es mort no es tengut de tenir fur ne ley ne costuma,
 sol deuta o comanda o fort sil te. Encara per altre rahon,
 per ço car el dia que alcun mor, aquel dia es partida tota
 companya que ab alscuns agues, que hom qui mort es, no ha/
 companyo. E si per aventura aquels diners quel haurá donats
 a aquel no bestassen a alcuna part a complir, lo senyor de
 la nau o del leyn es tengut de sercar qui li formescha --

aquela part que aquel quis mort es li havia promesa de -
fer. Encara sia tengut lo dit senyor de la nau de re-- -
trer aquels diners que ell reebuts haura als hereus o als
detenidors dels bens daquell qui los dits diners li dona.
Salv empro que si aquel que senyor sera haura a fer alcuna
lèxa e aquel qui le fermera aquela part que aquel qui //
mort es li hauia promese de fermar a que la lexà aytal -
deu esser abetuda d'aquels diners que ell haura rebuts. -
Empro que tat ço sia fet que desus es dit meyns de tot -
ffrau. E per les rahons desus dites fo fet aquest capitol.

Senyor qui vol fer nau per si matex. VIII

Ara responam que la volgue fer, ell no faria tan gran leyn -
e fer lia menor si ell sebra que aquel personer hagues poder
que li fali de res que convenguts li agues.

Capitol de comensament de nau, VIII

Ara parlem del senyor de la nau o del leny qui començem la -
nau en forma pocha, e darà mes en centina e per carena e /
de pla, e fer la maior, lo ters o lo quart o le maytat, -
anans que no ho haura fet assaber als personers, sapies -
quel personer no liu es tengut de res a crěixer si no tant
solament axi com ell los ho haurà fet entanent al comensa-
ment. E si eyl **crex** despuids, lo personer li deu haver la sua
part axi bé con si hauia mesa part al creix que li haurà -
fet, salvant una cosa, quel mestra no la faes de maiors masu-

res sinó tant solament de aquellas quel senyor de la nau li hagues dites ne empreses ab les personers. Mas empro, sil senyor de la nau la volra créixer eyl deu anar a cas-
cun personer e demararlon. E sils personer volran ques//
crescha, les part qui ho contrasteran fassam compte que si en de .IIII. fins en XVI. Cor los VI vensen los IIII,/ els X los VIII. E per asso per II o per III o per IIII o per V personers no deu estar de creixer la nau, E axi son tenguts los personers al senyor de la nau de fer la part que promesa li hauran, axi con la maior força dels personers faran e deu aiustar a la demanda tots los perso-
ners en temps.

Capitol d'esmena si senyor de nau o de leyn volra creixer la sua nau o leyn ultra les covinenses que aura empreses ab los personers que a uran promes de fer part en la nau si nos fa, VIII

Segons que en lo capitol de sus dit es contingut, diu que si lo senyor de la nau o del leyn volra creixer aquella nau o aquel leyn, que eyl ho deu fer saber a tots los personers. E si tots los personers ho volran ell la pot creixer. E en aço no ha contrast nagun. Mas la hon diu que si la maior/ força si acordara que ell la crescha, que ell ho pot fer - que per .IIII. ni per V personers no deu estar que nos // crescha. Mas no diu e aquels personers qui aço contrastaran e a de que li son tenguts ne de que no. E axi pora y haver/

alcun contrast. E per aquesta raho que contrast alcun no y prescha haver, los nostres entecessors faeran aquesta esme na. E digueren en axi e declararen que ver es que la nau ol leyn se pot creixer pus la maior força dels personers ho -- vuylen. Mas empro es axi a entendre que deu esser vist e es guardat lo poder daquels personers qui contrasteran per // qual raho per so con per ventura hi haura alscuns daquels qui ho contrestaran que si els hauien res mes abestrer en aquela nau o en aquel leyn sino en axi con els emprengueran al co-- mensament, que la nau se deu començar, els ho haurien a menlenar o aberetar hon havien a vendre alcuna cosa que tota temps ne serien despegats e seria mal fet, perque per so car hom qui/ fa part en nau o en leyn fa ho alscunes vegades per gran -- amistat que haura ab aquel qui la nau ol leyn volra fer, mes que per speransa de guayn quel nesper haver. E per aquesta - raho seria mal fet que aquel lui fos dampnificat. E per les/ rahons desus dites los nostres antichs qui primer anaven pel lo mon veeran e conequeran que mal seria fet. E per ço digue ran e declararen que si alcun personer daquels qui contres-- taran nau que la nau ol leyn nos crescha per no poder si // hauran per mesa de fer una octava que noy sien tenguts de - fer mes de una setzena. E lo senyor de la nau nols puscha de res als forçar, perque car colpa es del senyor de la nau o - del leyn con aquells no li aten so que li havia promes per ço car el creix la nau ol leyn menys de volentat dels. E per -

esta raho lo senyor de la nau o del leyn nols pot destrenyer. E axi lo senyor de la nau deu sercar altres personers qui li fassen compliment a aquelas parts que aquels no li poran complir. E encara si feran gran gracia als senyors de les naus e/ dels leyens con del tot nols absolvesen. Mas feren ho per so quels senyors de las naus ne dels leyens no fessen del tot desfets, que gens pas no es raho que negun puscha ni deia haver/poder en laltruy sino aytant con aquel de qui sera lin volra donar. Empro sia quels personers qui ho contrasteran e seran la maior partida seran apoderats e hauran poder de complir aquela part que promesa hauran de fer, sens luer dan lo senyor de la nau o del leyn a qui promesa lauran de fer los ne pot - destrenyer, tot en axi con en lo capitol ia de sus dit es esclarit e sertificat que en totes coses es raho que la maior - forsa son apoder, e son o porta. E per les rahons desus dites tot senyor, de nau o de leyn deu guardar e fer deguisa con ha en cor de fer nau ho leyn que ho fassa e ho emprengua en -- guisa e en manera ab aquels qui par h i prometran de fer que entre el ni els no puscha haver negun contrast per alcuna // raho e per los esclariments de sus dits fo feta aquesta esmena.

De mestre daxa, capitol VIII.

Si alcun mestre daxa fara maiors masures quel senyor de la nau - no hau empres ab eyl tota la massio del creximent de la obra/ deu paguar la maytat e perdra lo loguer d ay tants iornals -

com hi obrera. En cara lo mestra d axa es tengut de dir a cascun personer totes les mesures les quals haura empre--ses ab lo senyor de la nau. E encara los es tengut de oir quina obra fa si es fort o si es feble

De mestr d axa o de calafats.

X

Si mestre d axa o calafats obraran ab alguna senyor de nau o de leyn ells son tenguts de fer bona obra e establa e en / res no devan flacar. E si los mestres d axe o es calafats fan obra que sien maestres e aquela obra ho maior fossen sufficients de fer e miylor e de tenir en lur poder. lo - senyor de la nau o del leyn qui la obra los haura mesa en / poder e ab volentat del meteix la haura emparada e comensa- da e estant en la obra hauran alcun desgrat dels sobradits/ maestres, les dits maestres faen be e diligentment tot so - que a la obra pertayn, el senyor de la nau los ne volra gitar per lo desgrat que per aventser deyis haura, o per aventura trobara altres qui la hi farien per milor mercat lo senyor de la nau o del leyn no ls ne pot gitar, ni eyls no la poden - iaquir pres que els hauran comensada aquela obra fins que sia acabada, pus aquels mestres sien bons e sufficients d aquela obra a fer e encara de molt milor e maior que aquela no es.- E si lo senyor de la nau los negitara pus que els sien bons ne sofficients. e faran be e diligentment tot so que aquela obra pertangua negun mestre d axa ne naegun calafat no s -

deu metra en aquela obra a fer. si donchs lo senyor de la nau o del leyn no sen a venra o no se n era avengut. ab - aquels mestres que la obra haurien comensada, quels ho - deven dir que gens no se'n deven moura per la paraula - del senyor de la nau o del leyn que ans lo n deven ben - fadigar en aquels mestres qui aquella obra hauran comen- sada. E si els ho atorguen e lo renuncien la donchs eyls/ poder emperar de fer e de obrar en aquela obra, e abans - no que si abans que els n aguessan hauda fadigua d els / hi obrarien foren semblant que els qui aço comensarien de fer aguessen de salt e meyns preu d aquels maestres qui - aquela obra haurien comensada e fessan. Encara mes farien semblant quells ques altassen de tre bayl per so cascus se n deu guardar de mal e de trebayl tot aytant com pot perque com de mal de poch na hom assau, E aytan be lo senyor de la nau o de leyn se deu guardar de fer desplaers a aquels maestres que eyl mateix e ab sa volentat saran e hauran - comensada la sua obra pus que eyls fassen be e diligent-- ment so qui pertayn a aquela obra. E axi deu e als lexar/ acabar. Mas empero si aquels maestres d axa o calafats qui hauran comensada la obra de fer no y seran sofficients que eb la sapien fer, lo senyor de la nau los ne pot gitar e / metre en poder d'altres mestres que sapien fer aquela obra sua. E aquels maestres qui la obra sebran fer, no son ten- guts de demanar paraula a aquels qui aquela obra havien -

comensada pus que els no la sabien fer. n en sabien exir
a cap. ans son tenguts aquels qui faran mestres d axa o/
calafats qui s emparen d alcuna obra a fer e no la sa---
bien fer sino que enganen les gents de fer esmena a aquel
de qui aquela obra sera de tota la messio e de tot lo don
que per colpa dels haura sostengut. Em pero tot maestre -
d axa e tot calafat se quart es deu guardar sa quina obra
fara ne quina no, que per colpa de la obra que ell haura/
feta, lo senyor de la nau o del leyn a fer esmena als mer-
caders hon sostendran alcun dau los sobre dits maestres -
qui aquella mala obra haran feta son tenguts de reebre e
d esmanar aquela esmena que l senyor de la nau haura --
hauda a fer als dits mercaders. Encara tot lo dau que l /
senyor de la nau n aura sostengut per colpa de la falça -
obra que els dits maestres li hauran feta. E si aquels -
mestres no hauran de que pegar devien esser preses e meses
en poder de la senyoria e estar tant tro que haien sa--
tisfet e entregat al senyor de la nau tot lo dau que per/
colpa d eyls hauran sostengut que axi lan son tenguts --
consili ho havien emblat o tret de la casa enganosament
El senyor de la nau es tengut donar a cascun maestre que -
e la sua obra obrara per cascun iorn III diners per pa e
per boura e encara lo loguer que ab eyls emprendra Si -
donchs los dits mestres no li volien fer gracia que l /
spassen del I dissapte en l altre. E asso es en volentat

dels maestres si ho faran hi no quel senyor de la nau o
 del leyn nols ne pot destrenyer ne forsar sino tan sola
 ment a lur volentat. E si los mestres obraran ab lo
 senyor de la nau axusiment que negun preu no havia //
 entre els, lo senyor de la nau los es tengut de donar -
 tot aytant com altres mestres pendra en altres dies. E
 segons que l temps sea e segons bestament de la terra
 per que tot mestre e tot calafat sia que fassa obra a /
 eschar sia que fassa a iornals se deu guardar que fassa
 bona obra e establa per ço que la pena que dessus es -
 dit no li pogue dessus venir. E fo fet per ço aquest -
 capitol car molt mestra d axa e molt calafat faria //
 molta mala obra si eyl sabia que eyl no agues a sostenir
 nagun trebayl ni nagun dau. E per co es imposada la pena
 que dessus es dita perque cascus se guart ia quina obra
 fara ne quina no.

Capitol de mestre d axia o calafats que fan -
 obra a escar XI

Si alcun maestra d axa o calafat pendra o fara alcuna obra -
 a eschar eyl es tengut de pagar a tots los mestres qui ab
 eyl obraran en aquela obra la qual eyl haura presa a //
 eschar ne promesa de fer a aquel de qui sera. E si aquells
 maestres qui ab el obraran no saben que el fassa aquela -
 obra a eschar lo senyor de la obra les ho deu dir e demos
 trar per so car si aquel mestre era baratador o tressa -

gador o que no agues de que pagar a equels maestres qui
ab eyl haurien obrat no saben que eyl fassa aquela obra/
e escar lo senyor de la obra lus ho deu dir e demostrar
per so com si aquel maestre en aytal com demunt es dit -
els romandrien malament enganats. E si lo senyor de la -
obra no ls ho diu demostra com els comensen a obrar en
aquella sua obra si aquel maestre qui la obra fera a es-
car no ls volra pagar o no haura de que aquels maestres/
qui ab eyl hauran obrat en aquela obra s en poden tornar
e emprar aquela obra que eyls feta hauran e aquela obra/
deu estar tant emprada tro que aquels mestres sien satis
fets de tots lurs maltrets. E encara de tot dan e de tot
destrich e de tota massio que ells soferta n auran. Em-
pero si lo senyor de qui aquella obra sera los hi haura dit
e demostrat que aquell maestra li fa aquela obra a escar/
e els ho hauran entes poch les aquel maestre o no ls --
poch aquels sobra dits maestres no poden ni deuen emprar/
aquela obra que es feta hauran pus que el senyor de la -
obra lies ho haura dit com els comensen obrar que eyl a /
eschar fa fer aquela obra. Empero sil senyor de la obra -
dira aquels mestres que pensen de obrar que el los pagara
be e pla tots lurs maltrets e hi obrara en fe del senyor
de la obra, e per les paraules que eyl los haura dites -
sia que el haia pagat aquel maestre de tot so que promes
li haura o no sia pagat el maestre no pagara aquels maes-

tres o no haura de que pusca pagar, lo senyor de la obra -
l us es tengut de pagar per so com promes los haura, sia -
que ell tengua d'aquel mestre alguna cosa o no, que mester
es que aquels maestres sien pagats per so com en fe del -
senyor hi havian obrat, e per so car el l us promes de pa-
gar que si eyl per ventura promes no ls ho hagues, los sot-
radits maestres no hagueran obrat e hagueren fet de lur -
person en altra part, per que tot senyor d obra si que la/
fassa fer a escar o a iornals se quart, e a que prometra o
que no, que mester es que tot so que prometra que ho atena
vuyla ho o no. E si los mestres d axa o calafats qui faran
obra a escar emprendran ab lo senyor de que la obra fa que/
els la li liuravan feta a dia cert o a temps sabut o entre
els haura posada o mesa pena certa si los dits mestres no -
hauran acabada aquela obra axi com promes hauran, lo senyor
de la obra los pot demanar la pena que entre els e los dits
mestres mesa ne posada sera. E els dits maestres a ell son
tenguts de donar meyns de tot o tract. E si entre ells ells
pena alcuna mesa ne posada no sera, los dits mestres son ten-
guts a donar al senyor de la obra tot dan e tot destrich e
tota massio que ell n'aura feta ne fara e deu ne esser crec-
gut per son sagrament. Empero es axi a entendre que fos fet
aqueil destrich per colpa e per negligencia de ls sobreditos
maestres. E si per colpa ne per negligencia dels sobradits
maestres no sera fet aquel dan o aquel destrich no es raho

que ls ho deien esmenar ne encara la pena, si posada
hi fa paguar pus per colpa de ls no sera feta, pero/
car a les vagadas veu emperxament de Deu o de Senyo-
ria e enaxi a emperxament de deu o de senyoria no -
pot negun als dir ne contrestar ne es raho que ho pus
cha. Empro sil senyor de la obra no atendra de fer -
les pagues axi com ab los maestres emprs haura e n -
auran a fer macio, on sustindran alcun dan, tot en axi
es tengut e obligat lo senyor de la obra als sobradits
maestres con los mestres son a eyl. E axi semblantment
que sia raho e agualtat.

De personer qui voldra vendra la sua part
Capitol XI

Encara deu saber que si alcun personer volra vendra la -
part que haura comensada de fer en la nau, ell ho deu/
fer seber al senyor de la nau e tot en aquela guisa que
es tengut l'altre. E si lo senyor de la nau no vol que/
y entre no y pot entrar dentro que la nau haia fet --
viatge per so es a entendre que aquel qui la comprana
lo n povia gitar per malvolentat. E per aquesta raho -
no poden encantar los persones ab lo senyor de la nau
dentro que la nau haia fet viatge. E quant la nau haia
fet viatge elles pot encantar del personer al senyor -
e del senyor al personer. Empro lo personer deu donar/
al senyor de la nau aventatge de donar o de pendre. E/

sia en volentat del senyor de la nau de dar o de pendre.
 Si donchs encant publich no y havia E per çò fo fet a--
 quest capitol com lo senyor de la nau hi haura molta fa
 diga e molt maltret e haura comensada la nau que si ell
 no fos no fora feta.

De esmena de nau com se pot n es deu encantar
 XII

Segons que diu e demostra en lo capitol dessus dit nau o -
 leyn no s pot encantar tro haia fet viatge, e es ver ab
 que sia nau o leyn que de non se fassa o que alcun la -
 agues comprada ab volentat o ab sabud de tots los perso
 ners o de la maior partida E la hon diu quel personer -
 deu donar aventatge al senyor de la nau o leyn de donar
 o de pendre si donchs encat publich no y haura. axi me-
 tex se deu seguir e entendre per so car no es ne seria/
 iusta raho que si hi havia I personer o II que per leu-
 geria de lur seyn o per soberguana de lur moneda que els
 aguessan degen ne pusquen aportar alcun senyor de nau o
 de leyn ab qui els haguessen alcuna part a encant pu--
 blich. Si donchs lo dit senyor de la nau o leyn nos vol
 ra e a raho que no s deia fer perque per so car a les -
 vegades la maior forsa dels senyor de les naus o dels -
 leyns han a fer alcunes missions que no volen metre en
 compte als personers per haver gracia dells. E perso -

car ells han fe que n pusquen ab los dits personers --
guanyar en moltes de guises e en molte de maneras les --
quals no cal ara dir ne recapitolar. E per aumentar als--
cunes vegades los dits senyor de les naus o dels leyns /
han a fornir en la nau o el leyn que eyls fan fer III
parts que eyls no cuyden fer. Com la dita nau o leyn co--
mensen E axi los dits senyor de les naus o dels leyns son
esmeses que els no han diners ne han de que n presquen -
haver e les vegades. E encara per altra raho per so car/
lo dit senyor de la nau o del leyn hi haura multa fadigue
hand e molt mol tret e molt trebayl e multa ancia e molt/
affayn perque no feria ne es raho que per falonia que .I.
personer o -II- o per desgrat que eyls haguessen del dit
senyor de la nau d del leyn la posquesen portar a encant
publich que segons les rahons dessus dits tota via lo po
rien gitar agran meyns cap dell matex. E axi lo dit se--
nyor de la nau o del leyn romandrien desfets o gran res/
consumat del seu. E los dits personers no se n milorarien
en res, perque es raho que .I. personer ne dos no pusquen
aportar a encant publich si eyl ho haura lo dit senyor de
la nau per les rahons dessus dites. Empro si com la dita
nau o leyn haura fet viatge axi com dessus dit es si tots
los personers o la maior partida volran encantar o aportar
a encat la dita nau o leyn al dit senyor ells o poder fe/

que l senyor dessus dit no pot ne deu en res contrestar si donchs entre lo dit senyor e los dits personers alcuna co-vinensa o promissio no s era estada feta. E si la dita co-vinença o promissio dessus dita entre ells feta no s era, la dita nau o leyn se deu, es pot encantar, es a entendre que los dits personers han poder de destrenyer o de fer destrenyer a la senyoria de la nau de fe lo dit encant publich per so car segons dret e raho e egualtat e tota costuma de/ qualche cosa sia fet o mogut alcun contrat tota via apoden e deu esser seguit tota so que la maior partida o força volra a alo se deu seguir e als no. E axi tots los personers - o la maior partida o força volra encantar ab lo dit senyor/ de la nau o del leyn lo dit senyor de la nau o del leyn deu fer encantar ab los dits personers, e en aquesta guisa que/ qui me hi dera, aquel la deu haver. Mas empero si tots los personers o la maior partida dels personers no encantavan o no volran encantar lo dit senyor de la nau no es tengut - de encantar ab aquels personers si ell nos volra. Salv en - aytant que si .I. personer o .II. o .III. volen encantar o aportar a encant al dit senyor de la nau, lo dit personer o personers han e deuen dir al dit senyor de la nau o del leyn o vos nos dats a raho d aytant de les nostres parts o nos - darem ara ho d'aytant a vos dels vostres. E d asso dessus - dit poden forças los dits personers al dit senyor de la nau vuyla lo dit senyor de la nau o leyn o no. E axi lo dit //

senyor de la nau ha aventatge de dar o de perdre. Salve empro totes las covinenses o promissins o meraments -- fets entre els en totes coses. E en axi lo dit senyor - de la nau o leyn pot forçar als dits personers en totes aytantes guises o meneres com los dits personers poden ne deuen forsar al dit senyor de la nau. Empero si // entre lo dit senyor de la nau e los dits personers en-- cant publich se fara, e a encant publich no ha, ne deu have senyoria naguna que tots devan esser personers -- simples. Si donchs entre ells no haura alcuna covinensa empresa que alcuns de els hi deia haver alcun honramen e alcuna senyoria. Empero si con eyls volran encantar -- entre ells, empendran que sia donat alcun aventatge a - aquell qui primer dira, deuli esser dat. E si entre els/ alcuna covinensa per raho del aventatge dessus dit feta ne empresa no sera la hi no es tengut de donar al altre lo dit evantatge si no s volra. E per les rahons dessus dites fo fet aquest capitol.

Capitol de escriva a metra en nau o en leyn XIII

Lo senyor de la nau pot metre scriva e la nau ab consentiment dels personers salv que no sia son parent, e deu - lo fer iura ab testimoni dels mariners e dels mercaders e dels personers si en loch ne sera que sia suau e fael, axi be al mercader com al senyor de la nau e a marines

e a pelagurins e a tota persona que vaia en la nau e -
que tenga lo cartolari e que no y scriva res sino ho -
ou de cascuna de les parts e el que do dret a cascun.-
E si lo cartolari havia tengut miyl hom meyns del scri
va no seria cregut res que y fos scrit. E si l'escriva/
scrivia so que no deguts, deu perdre lo puyn dret e deu
esser mercat al front ab ferra calt e deu perdre tot --
quant haia axi be si ell bo scrivia com si altre ho --
havia scrit.

Quin poder ha l'escriva. Capitol XV

L'escrivá ha aytal poder que el senyor de la nau no deu -
res carregar a la nau sino en presencia del scriva, ne/
negun meriner no deu levar roba ne gitar en terra ne des
tibar meys de rebuda del scriva. E si res se pert en la/
nau so es saber bala o farrel ne altra mercadaria ne -
muyla altre roba que scriva haia scrita o sia stat al ca
rregar l'escriva la deu pagar. E si l'escriva no ha de /
que paguar, deu pagar la nau si u sabia esser venuda sal
vant lo loguer als mariners. E l'escriva pot comprar o -
vendre totes coses so es saber ferramenta he vianda e fa
goles e tot apereylament de nau meyns de sábuda del --
senyor de la nau, salvant empero exarcia que deu fer -
assaber al senyor de la nau. El senyor de la nau als per
soners cui hiran ab eyl. E si los personers no ho volien,
lo senyor de la nau ho pot ben comprar pus que sia ne--

cessari a la nau.

De que deu fer segreament l escriva
Cap. XVI

Encara lo senyor de la nau deu fer iurar lo scriva que ell --
no dorma en terra meyns de les claus de la caxa en que sera
lo cartolari e neguna vegada no iaquesca la sua caxa oberta
en que tindra lo cartolari, sots la pena que dessus es dita.

Quines mecions deu pagar la nau al senyor e al -
escriva. Capitol XVII.

Tota la massio axi con es de menjar e de beure deu pagar la -
nau al senyor e al scriva. E encara deu mes pagar al scriva
sabates, tinta paper pregami, el senyor de la nau deu pen-
dre aytal loguer com .I. dels altres nautxers qui van en /
la nau e en aytantes de portades com de loguer a la forma
del loguer, e deu lo li donar l escriva e escriure aixi -
be com dels altres qui seran mariners. E si algun personer
hira ab ell en la nau que ell deu fer iurar lo nautxer que
li digira veritat e a que pot alfonar aquel personer e ell
que li ho don. E si lo senyor lo volra melorar de res que/
ho pot fer. E si l escriva va acofiment ell li deu donar de
loguer axi com a .I. proher dels cominals que y sien. E si/
lo senyor lo volra melorar que ho pot fer. Lo senyor de la
nau pot tota via de mana de compte l escriva sia parent seu
o altre. Mas senyor de nau no y pot metre parent seu per -
scriva si no es ab volentat dels personers o dels mercaders.

E si nagu escriva hevia estat en blasme de neguna escrivania
 ne de negun furt que hagues fet no pot levar scriva parent /
 seu ni altre. Encara mes escriva es tengut fer compte als -
 personers tota via que eyls lo n demanaran si que fos exit/
 de la scrivania, o que fos en la nau encara. Encara es ten-
 gut a cascun personer de retrra compte de tot so que haura -
 reebut de nolit, ne despes ne venut ne comprat. E l escriva
 pot pendra de cascun mercader panyora qui ben li vayla son/
 nolit e les avaries, axi ben dels personers com dels altres
 e de palagrins e de mariners e de tota persona que deia dona
 nolit ne averies. E dever se donar los loguers e les averies
 en presencia del cartolari de la nau. Cartolari es mes cree-
 gut que carta, car la carta se pot renotar, el cartolari no.
 E tot so que es en lo cartolari mes deu esser creeugut e ten-
 gut ab que la nau tenga phis en terra o l escriva sia en te-
 rra que ho escriva.

Capitol de que es tengut lo senyor de la nau
 als mercaders XVIII

Si tu vols saber de que es tengut lo senyor de la nau o del -
 leyn als mercaders açi ho pots seber. Lo senyor de la nau /
 es tengut de salvar e de guardar als mercaders e als pela--
 grins e a tota persona que vaia a la sua nau. axi be lo ma-
 ior com lo menor e de aiuda contra tots homens de son poder
 e tenir lonech contra corsaris e contra totes personnes qui/
 mal los volguessen fer. E encara es tengut lo senyor de la

nau de tenir nech tote la lur roba e lur haber de salvar
e de guardar exi com dessus es dit. Encara que deu fer -
iurar lo nautxer els peneses e als personers els mariners
e tots cels qui hiran ne y feran e tots celes qui pendran
lo loguer de la nau qui aiuden a salvar e aguardar los -
mercaders els lurs habers e de tots aquels qui e la nau -
hiran de lur poder. Encara mes que no ls descobren ne no
fassen res ne ladronici, ne barayla contra tots aquels -
que dessus son dits. Encara mes, que no traguen ne meten/
res en la nau sens sebuda del scriva o del nautxer ne -
metre ne trer de nyut ne de dia que el nautxer o l guar--
dia no ho sabes.

De que deu fer segrament lo nautxer
Capitol XVIII)

Encara deu fer iurar lo nautxer per aquela raho n quevouran
iurar los meriniers. E mes encara que ell diga veritat als
mercaders de tot so que ls li demaneran e que no ischa de
port ne y entren sens volentat dels mercaders. Mas lo naut
xer ha poder de tote altres coses a fer ab conseylos dels /
paneses de taylor arbres e tolve de velas e unyir anelles e
de pendre una volta e de fer tot que pertanya a la nau Salv
empero que l sia sufficient a nautxer e que sapia compassar
e calar velas e estibar atrau o donar lats e conexer la vol
ta ab que guanyara ab son contrari. E si asso no sab fer e
ha en la nau penes o proher qui ho sapia fer, aquel naut-

xer deu esser cassat d aquel loch e mes aquel penes o -
 aquell proher. E si lo dit nautxer ho sap fer tot so que
 hom li ha covengut lo deu hom observar e tenir. E si lo/
 senyor de la nau l'on volra gitar per malvolensa, el nautxer
 sera pagat de son loguer, ell se n pora anar. E si pagat no es,
 lo senyor de la nau deu lo pagar. E si asso que
 covengut haura axi com desus es dit en aquest capitol no /
 sap fe ne pot atendre tot dan e tota messio que n fara --
 ne n sostindra de la nau, aquel nautxer lo deu tot pagar.-
 El nautxer no deu lassar despuitat que sia fa, e deu aiudar
 a ormaiari a a salvament la nau e fer al pus tost que pus--
 cha lo servey de la nau e si tost ho pot fer no y deu metre
 terme e deu sa tenir ab leyaltat axi ben ab los merca-
 ders com ab lo senyor de la nau e ab mariners e ab pala---
 grins e ab tuyt comunament.

Capitol de roba a estibar. XX.

Senyor de nau ne nautxer no deu estibar ne fer estibar nagun/
 faix en loch que ho tena ne bala ne fardell que dampnatge
 hi preses, so es pres dar bres ne de timonera ne de sentina
 na ne de porta ne de nagun altre loch mal pogues pendre.-
 Encara lo senyor es tengut de moltes altres coses als mercaders. A ner que sia mes en nau si s banya per cuberta o
 per murada o per arbres o per sentina o per timoneres o -
 per embrunals o per porta o per metre en loch duptos o -

per lo crostram, que lo senyor deu esmanar tot lo dan que el mercader pendra en aquell haner qui s sera benyat ab quel senyor de la nau hi bast. E// si no y basta deu se'n vendra la nau, que per per soner ne prestador no pot res hauer salv los mariners que no perden lurs loguers.

De roba que sera trobada banyada.

Capitol XXI

Roba que sera trobada banyada en nau o en leyn e sera banyada per aygue de cuberta o per murades o per - falida de crostam.lo senyor de la nau deu sostenir lo dampnatge. O si s banya per aygua del pla que - la nau o leyn fassa e sia sufficientment en crosta mada, e per murada ne per cuberta no fassa aygue, lo senyor de la nau no sia tengut de res a esmanar.

. Capitol d'esmena de robes qui s banyaran per murades o per cubertes o per deffali - ment de exarcia. Capitol XXII

Dit e esclarit e stificat lo capitol demunt dit que si nau o ley fara aygua per murades o per cuberta que/ aquela roba que per aygua de murades o de cuberta - se banyara es guartara que l senyor de la nau es - tengut de esmenar als mercaders de qui aquela roba sera tot lo dan que ls ne pendran ne sostendran. - ver es mas es axi a entendre que si la nau o leyn /

correra e sostendra tan gran fortuna de mal temps que li -
fara gitar l estopa de les murades o de la cuberta. E si /
per aquesta raho que dessus es dita la roba que a la nau -
o leyn sera se banyan es guartara, lo senyor del leyn o de
la nau no es tengut de neguna esmena fer a aquels mercaders
de qui aquela roba qui banyada o guartada sera, pus no es /
fet per colpa. E lo fet per asso aquest capitol, car a em-
pahiment de Deu ne de mar ne de vent ne de senyoria negun
no pot res dir ne contrestar. E per aquela raho metexa nau
o leyn qui per fortuna de mal temps perdra alcuna exarcia /
axi com son timons o timoneres o arbres o antenes o veles o
alcuna altre exarcia . E per raho de quelque sia exarcia -
que la nau o leyn per fortuna de maltemps perdra e la nau -
o el leyn se banyara eguartara alcuna roba lo senyor de la/
nau non sia tengut d'esmena a fer, pus que per sa colpa no
sera banyada ne guartada.

Capitol d esmena de nau o de leyn que fara aygua
per murades o per cuberta si la fa per lo pla.
XXII)

Segons que dessus es dit e relacit, nau o leyn que fera aygua /
per murades o per cuberta per qual raho es absolt lo senyor
de la nau o del leyn que no es tengut de esmena a fer de -
roba que si bany que si quart fer banyadura e en aquest esme-
na los nostres entecessors volgren esclarir so que diu leyn
qui fara aygua per pla sol que sia sofficientment encrostat-
mat lo senyor de la nau o del leyn no sia tengut d'esmena -

a fer de roba que per aygua de pla sera banyada o guar-tada volem esclarir so que diu sufficientment encosta--mat com deu esser entes per so com entre los senyors de les naus o dels leyns e les mercaders no puscha haber - alcum contrast e dopertur en o en axi que tota nau o - tot leyn que lo crostam sera pus alt que lo paramijol - o que sia par a gran del per a muyal e que sia per tota la nau o per tot lo leyn es pres e per tot communal tro - sus ales escoes per augua que fassa per lo pla, no sia / tengur de roba que si banyar ne que sia guartada esmen a fer lo senyor de la nau o del leyn als mercaders de qui sera aquela roba banyada o guartada, per qual raho per - so car ron los mercaders nolieieren aquela nau o aquel - leyn guardasen si en ayguader o no. E per fo com si ells veeran he conegueran que aquela nau o aquel leyn que els noliaieren, feya augua per lo pla si no u digueran al - senyor de qui era eyl no l es d'res tengut. Empero si - los dits mercaders lo y digueren o le y feran entanent - qualche cosa o qualche punissio que ell los faes aquela es mester que los atena. Empero si lo crostam sera res/ pres baix que lo par a mijal, si la nau o el leyn fara - aigua per lo pla lo senyor de la nau o del leyn es ten--gut de tota roba a esmenar que per aygua del pla sia ba-yada o guartada, per qual raho per so que jat sia que so que le pera mijal hi sia mes e porat per tenir fort o - per dar enfortiment a la nau o al leyn, axi be li es -

porat per lo crostam que venga par a par dell. E per les
raons dessus dites faeran aquesta esmena e aquest escle-
riment los nostres antecessors per raho que contrast no
hi puscha haver entre los mercaders, e los bons homes -
qui van per la mar qui son senyors de la naus o dels --
leyns.

De nau o de leyn en que no haura guat
XXIII)

Si haver sera quartat per rates en la nau e no y haia gat -
en la nau, lo senyor de la nau sera tengut desmenar. Aver
qui menyns hi sia en la nau mes e ha escrit en capbreu. -
Sis pert en la nau estant lo senyor de la nau deu esmenar
aqueles havers.

De esmena de nau en que no haura guat XXV

Si haver sera quartat per rates que en la nau no haia gat lo
senyor lo deu esmenar. Mas declara si en la nau haura gats
e en aquel loch an la dita nau estibara, e car daqui seran
pertits los dits gats morran o seran morts e rates haura -
quartat algun haver ans que sien en lo loch que gats pus--
quen haver. Si lo senyor de la nau comprara gats metra --
tantost com en loch sera que n trobaran, a vendre o a donar
o en quelque manera sia tengut de restituir lo dan dessus
dit, pus en colpa sua no sera esdevengut.

De roba qui sera estibada en vent. capitol XXVI

Encara si lo senyor de la nau fora metre res en cant que es
a entendre en vent tot lo dampnatge que sia pagat.

Capitol de fer sol en roba XXVII

Senyor de nau no deu fer de aver de nuyl mercader sol, aver/
de altre mercader e si ho fa vil aner que es sol pendra -
dan per l altre que fa dessus, lo senyor de la nau es ten
gut restituir lo dan.

Esmena de senyor de nau no deu fer sol d'aver
d'un mercader, al aver de altre mercader XXVII

Segons que en lo capitol dessus es dit que senyor de nau o -
de leyn no deu fer de haver d'altre mercader sol. E si ho/
fa, el aver qui al sol fera pendra dan ell es tengut de tot
a esmanar. Mas pas no diu ne demostra ne esclareix la com -
deu esser entes ne com no, ne per qual raho. E per la //
raho dessus dita. E per so que entre los mercaders els --
senyor de les naus no puscha haver negun contrast, los nos--
tros entecessors qui primers anaren ne comensaren a anar per
lo mon en esta esmena volgueran ho sclerir. En axi que si -
los mercaders qui en la nau o en leyn metran roba, si tots -
o pertida hauran roba de pes, si lo senyor de la nau fara -
sol tot solament de la roba de .I. mercader a la roba dels
altres, si aquela roba de que ell haura fet sol axi com dit
es, pendra alcun dan, ell es tengut de tot a restituhiir. Mas
empro, si a la nau no haura roba de pes si no tan solament -

de -I- mercader, que tota la roba dels altres mercaders sera dambolum si aquella roba que en lo sol vira sen - mena pendra alcun dan ab aquela nau o leyn sia sufficient ment en crostamat e que no fassa aygua per cuberta ne per murades ell no es tengut de nagun esmena a fer. Encara - mes per so car es raho e en tots temps estat acustumat - que totavia deu esser fet lo sol iura de la roba del per/ perque per donar melor regiment a la nau o al leyn que - naves seria e cosa perilosa qui metia la cosa del embalum al sol iura e la roba de pes al sol rabira perque cor met hom la nau e l leyn a iuny de perdre, per so com no s poria negar. Empero si tots los mercaders o partida hi metran -- roba de pes, lo senyor de la nau o del leyn deu metre e fer metra de tots communalment en lo sol iura por so que dan no l ni puscha venir, axi com dessus es dit. E per les rahons - dessus dites faeran aqueste esmena e aquel desclariment los nostres antecessor per so que l contrast ne treball ne mal no puscha haber ne esser entre los senyors de les naus o - dels leyns, ne los mercaders que van per lo mon.

De roba qui s banyara a carregar o a descarregar.

Capitol XXVIII.

Mas si vols saber que I farcell o una bala o altre haver se - banya al carregar o al descarregar, lo senyor de la nau no es tengut tots los dampnatges qui son demunt dits n es -- diran als capitols de mar paga lo nau, el senyor met hi sa/

part. E cascun personer per si que tot ho paga la nau.

De roba a carregar o descarragar si lo senyor -
no empren ab mercaders XXX

Encara devets saber que el senyor de la nau deu fer carre--
gar la roba e descarregar si ab eyl ho emprenen los mer
cadars. E si no ho ha per covien los mercaders se deven
pora , axi es a entendre, que sien en loch agrest, ab -
los mariners d'carregar o de descarregar.

Mariners son tenguts de reebre l'aner a la porta
he estivar. XXX

Mas, los mariners son tenguts de pendre l.aner a la porta en
d estivar non son tenguts si el senyor de la nau no ha pro
mes als mercaders. E si promes ho ha, puys lo senyor de -
la nau hasen a posar ab los mariners, si ls mariners se -
volen. Mas si lo senyor del leyn es en loch agrest E eyls
no troben bestays ho homens qui fassen per diners, los ma
riners son tenguts de carregar e deven esser pagats axi -
con lo Nautxer conexera que pertoque a aquels qui hauran/
carregat e encara descarragaran. E aquest capitol fe fet
per so que el senyor de la nau noi pogues perdre son viat-
ge ne los mercaders. Mas si homens hi a qui carreguen ni
descarreguen per moneda non son tengut los mariners.

Com senyor es tengut de donar homens qui sapien
estivar atran. XXXI)

Encara es tengut lo senyor als mercaders de donar homens que

sapien la nau destibar si la nau es estibada atran els mercaders deuen los pagar. E.l senyor de la nau es ten gut al mercader de aportar la sua roba car es vianda - de manjar tanta que sia bastant al mercader. Mas si lo mercader volia metre vianda per revendre ne altres co-
sas en la companya o hom per ell deu ne donar nolit a - la nau.

De donar plassa a mercaders

Capitol XXXII)

Lo senyor de la nau deu dar plassas als mercaders, e.l Naut
xer deu fer venir lo mercader e.l scriva. E aquel qui -
mes dara del nolit deu melor plassa haver.

Capitol de quina companya es tengut lo senyor de/
la nau levar als mercaders XXXIII)

Senyor de nau es tengut a mercaders de levar se cara e son -
lit e son servicial e companya sufficientment al viatge -
on anar deia e deu-lidonar plassa on iague. E si-ls merca
ders dera poch nolit, so es ans saber si va en ~ o -
en Alexandria o en Erminia o devers aquela parts si dona
de XX bastats en ius de nolit, no li deu esser tengut lo
senyor de la nau de portar cera ne servicial ne companya
meyns de nolit ne deu haber plaça de m^rcader.

Qui deu esser entes m^rcader. Capitol XXXV

Si nau o leyn va en Berberia o en Spanya o.n ve, el mercader

no donera XX bessants de nolit per aquela raho mateixa -
com dessus es dit.

Capitol de empayment XXXV

Lo senyor de la nau deu esmanar tota vianda que sia amblada
per ma de mariner en la nau.

Si senyor de nau sera pagat de nolit XXXVI

Senyor de nau deu spera los mercaders si ha empohiment.

Capitol de paor de mercader. XXXVII)

Si.l senyor de la nau es estat pagat del nolit del mercader.

El mercader ne trau la roba per poor o per empehiment lo
senyor no li es tengut de retre. Mas tota via que haia -
bones noves li es tengut en dos a dos meses de levar e de
anar ab la roba li hon li haura covengut e ab la mercade-
ria que axi fa la roba a entendre.

Capitol de retre avers al mercaders XXXIII

Si.l mercader ha mes con haver en la nau per pahor que haia/
de son enamics la.n vol gitar so es per armada o per cor-
sar is pot l'en gitar ab que sia cert o no cert ab que els
altres mercaders la.n giten. Mas si es .I. mercader qui -
haia pauhor e per altre raho que altres mercaders, la -
maior forca no la.n gitara, ha apagar nolit o posar-se ab
lo senyor de la nau en tal quisa que se.n tenguen lo senyor
de la nau per pagat.

De mercaders qui prometran donar quantitat de
quintalades XL

El senyor de la nau deu donar e retre son auer al mercader, -
sia pagat o no pagat que hom sia cert que el mercader se tem
ma que nau o leyn sia armada de que el se tema. E quant el
no.s tema que el mercader si's vol lo senyor de la nau lo.n
deu tornar a la nau. E si el veu que no li torna que se'n/
deu posar ab lo senyor de la nau que li don aytant de no--
lit com li donava si met altre roba a multiplicament de /
quintalades perque lo senyor de la nau n.a fet son dempnatge
de donar a menjar e loguer a donar a mariners e d altres -
coses que haura feta messio.

Capitol de mercaders qui noliejaran quantitat de roba.
XLI.

Mercader qui nolieja nau o leyn a quintalades so es saber --
que.ls mercaders deivan dar quantitat de quintalades a la -
nau o del leyn, lo senyor de la nau o del leyn sia tengut -
als mercaders de la nau, mes lo quart de les quintalades. En
axi que si nolieja -CCC- quintals e.el mercader ne ha .CCCC.
que el senyor de la nau los li deu levar en aytal forma que.ls
dits mercaders deia emprende ab lo senyor del leyn aquela --
part de les quintalades a l. temps que sia sufficient, e si /
aquel temps empres lo mercader no.ls hi volia metra, que el -
dit senyor pusca noliejar d'altres mercaders compliment de -
son carrech. E si.ls dits mercaders se volien entrer de anar

lo dit viatge, el qual hauria format a quintalades rebudes, e era lo fermament fet ab carta o ab testimonis o escrit en capbreu de nau o leyn per scriva iurat, que els dits mercaders deian reffer totes messions que el senyor agues fetes per raho de aquell viatge, si ans que res agues carregat se'n estreian. E si despuys que haguesse negun cosa carregada, els mercaders s'estyen del viatge - deian donar la maytat del nolit, lo qual hauria fermat a la nau o al leyn meyns de tot contrast. El senyor del leyn deu pagar le maytat del lloguer als meriners si la nau o el leyn lu tanta quantitat de nolit que fos la maytat que poria haver com hauria son ple. Lo senyor de la nau deia aparayla de exarcia e d'altre aparaylaments la nau. En axi com haura promes als mercaders, e esse apereyat a aquel temps qui sera empres entre els (e los) mercaders degen haber espegada la nau o el leyn altre temps empres entre els e el senyor de la nau. Els mercaders devien pagar lo nolit meyns de totcontrast e tot senyor de nau o de leyn se puscha retenir en penyora, per raho del nolit - tanta de roba que voyla III) tants que al nolit que haver deu.

Capitol de mercaders que noliejara quantitat de robes XLI)

Mercaders qui noliajaran quantitat de roba o de quintalades e deia dar tot son ple a alcuna nau o e alcun leyn si los

mercaders s'estrayra de donar e de liurar aquela roba o aquela quantitat de quintalades o tot aquel carrech que noliejat hauran abans que no l'aura fet tirar a mar de / tot o la maior partide, no son tenguts de donar aquel senyor d'aquela nau o d aquel leyn a qui eyls ho haura - noliejat, si no tant solament la messio que'l senyor de la nau o del leyn haura feta per aquel viatge. E si per/ aventura los mercaders haura feta tirar a mar tota aquella roba o la maior partida que els noliejada haura e / els dits mercaders s'estaran d'anar al viatge els son - tenguts de pagar al senyor de la nau o del leyn ab qui/ eyls la haura noliejada lo ters del nolit del qual els li havien promes de donar com lo noliejaren. Empero si los - dits mercaders s'estrauran del viatge pus hauran alcuna - cosa carregada, els son tenguts de donar al senyor de la - nau o del leyn la maytat del nolit que fermat li hauran. E si els ha carregat tot so que hauran a carregar e la nau - o lo leyn no haura feta vela E els se volran estrer del - viatge, els son tengut de pagar la maytat del nolit que - eyls li hauran fermat. E si paraventura la nau o el leyn - hon els hauran mesa la lur roba haura feta vela e els se volran estrer del viatge, ells son tenguts de donar al - senyor de la nau o del leyn tot lo nolit que fermat li - hauran. e tot so que dessus es dit deu esser fet meyns de tot contrast. Empero es axi a entendre que por qual se -

volra de queste rahons dessus dite que los mercaders se -
 volran estrer del viatge en lo qual han fermades quanti-
 tat de quintalades o haura noliejat de tot alcuna nau o
 alcun leyn que sia meynts de tot frau o si.1 senyor de la
 nau o del leyn porá prover o mostrar frau alcun o escusa
 que sia iusta, aquels mercaders son tenguts de donar e de
 liurar tot so que nolieiat li haura o que s'en avengut ab
 el si el no volra fer alguna covinencia que raho es que -
 axi com lo senyor de la nau o del leyn es tengut e obli-
 gat als mercaders, que ls mercaders sien e degen esser ten-
guts al senyor de la nau o del leyn si donchs per iustes -
rahons no se'n poran escusar axi com dessus e dit.

De mercaders qui hauran nolieiada roba e la
 vendran. XLII)

Si alcuns mercaders nolieiara nau o leyn de tot o de partida
 que li deie donar quintalades sabudes, si los dits merca-
 ders s'esteran d'anar al viatge per raho de venda que ls/
 haura feta de la lur roba o mercaderia els hauran nolieja-
 da a alcun senyor de alcuna nao o d'alcun leyn, els son -
 tenguts de pagar aquel nolit, lo qual els li havien promes
 de donar, per qual raho per so car es a entendre que aquels
 mercaders que aquela roba hevia nolieiada que aquela venda/
 que eyls no faera els hi guanyaran. E encara altra lo -
 guayn que els hi feyan que si res el haia aquel nolit -
 que ls havien promes de donar a aquel senyor de la nau o -

d aquel leyn que ls havia noliejat, e es raho que jus los mercaders guanyen e fan lur trou que los senyor de les naus e dels leynts no y deien haver don. Empero es aixi a entendre que si la nau o el leyn qui noliejat sera deura carregar e aquell loch on lo contracte del nolit sera estat fet, deu // esser mes e jore de dos bons homens del art de la mar que sien dignes de fe. E qualque cosa aquells ne dira, alló ne deu esse seguit que lo senyor de la nau ne. ls mercaders no y devan ne y poden en res contrastar. E qualque pati lo senyor de la nau o del leyn fara ab los mercaders aquel pati mateix deue esser los mariners. Empro si aquella nau o aquell leyn qui noliejat sera, deurá anar carregar en l altre loch e la nau o el leyn sera aqui iunt hon devia carregar e los dits mercaders haura venuda aquella roba que els noliejada li habien, e los mercaders no la li poran liurar, els son tengut de donar e de pagar tot aquell nolit que ells promes havien de donar e aquells senyors d aquella nau o d aquell leyn el dia que els noliejara/ sens tot contrast per que per ço com es raho que los mercaders sien tengut e obligats als senyor de les naus o dels leynts, - tot axi con los senyor de les naus o dels leynts son als mercaders, que lur fet sera si los mercaders no era tenguts als senyors de les naus axi com els son tenguts als mercaders que loria ls tornar a gran dan e no seria ben fet ne seria iusta raho que los mercaders fesse de lur trou e los senyor de les naus fosse desfets en fe dels mercaders. Empro si aquela nau

o aquel leyn que nolieiat sera, deura anar carregar en al-
cun loch, els mercaders li ho foran a ssaber abans que ela
pertescha d aquel logar hon sera estada nolieiada ne en en
cara no haura feta vela, aquel nolit aytal deu esser mes en
poder de bons homes axi com ja es dessus dit. E per rahons
dessus dites fo fet aquest capitol.

nau o leyn eyls deven carregar e descarregar be e diligētment per so que la roba no si puscha banyar ne guartar ne perdra per colpa / d'eyls. E si roba si banyara o si guartara o si perdra sens colpa - d eyls no sien tenguts de neguna esmena a fer a aquels mercaders de qui aquella roba cui banyada o guartada sera o perduda pres cue per colpa d eyls no sera banyada o guartada o perdura. E encra mes, si eyls carregaran roba o descarregaran e les maniles d'aquel faix o/ bala o forcel cue eyls carregaran o descarregaran los romandran en - les mans. E eyls mostrar o provar los podran, si aquel faix o bala o forcel o qualche roba se vuyla que sia aqueles maniles seran falides se banyaran o guartaran o.s perdran, ells no son tenguts de neguna - esmena a fer a aquell de qui aquela roba sera a qui les maniles seran fallides. Empero, si al carregar o al descarregar se banyara alcuha roba o.s quartera o.s pedra per colpa d.eyls, son tenguts de tota - aquela roba a esmenar a aquel de qui sera. E si eyls ho han de que/ la pusquen esmanar lo barquer de qui la barcha sera n'es tengut si ha alcuns bens de cue ho puscha fer, si no deu esser pres e estar - tant en la preso tro cue haia satisfet a aquels mercaders de qui 9 aquela roba sera, qui per colpa d'eyl o dels homens que eyl hauran meses en la sua barcha ne cue per eyl hi seran, se sera banyada o - guartada o perduda per so com eyl pren aytan bona part del guany - cue aquels homens fan ab la sua barcha com eyls mateys e encara molt meylor. E es raho que qui part vol haver del guany que part haia ha- ver de la perdua, per que tot barcher se guart es deu guardar ea // quins homens metra en sa barcha ne quins no, que si aquels homens fa- ran ben lurs afers eyl n-aura se part. E si les fan mal, tot tornara sobre eyl que senyor sera, per so car negun no fia res a aquels homens si no tan solament a eyl qui es senyor, per so car negun no sap la // aquels homens qui.s seran o que no, per que cascun barquer se guart, 9 es deu guardar ea quins homens metran en sa barcha ne quins no per ca- rregar e fer descarregar, per so que dan alcun no li.n pogues venir.

Barquers qui carregaran o descarregaran a escar.

Capitol CLVIII).

Si alcun barquer o jove hom de ribera pendra alguna nau o algun leny a carregar ho descarregar a eschar o a preu, eyls son tenguts de/ carregar o de descarregar be e diligentment e com pres tost poran. E si eyls asso faran be e diligentment axi com dessus es dit, los mercaders o el senyor de la nau per los mercaders los son tenguts/ de pagar tot so que promes los hauran be e planament, e en res no.1s deven contrestar. E si eyls contrast algun los hi metran, els barquers o els jovens homens dessus dits, n.auran a fer macio o sos- tindran dan algun, los dits mercaders o el senyor de la nao o del leyn per los mercaders son tenguts de retre o de donar tota aquela/ massio o dan o destrich que per colpa d.euls hauran sostengut, e - asso son tenguts de fer los sobre dits mercaders o el senyor de la nau o del leyn per eyls sens tot contrast si tots eyls hauran fet / lur servey axi com demunt es dit. E per so, si los dits mercaders o el senyor de la nau o del leyn ne pendran algun dan ho n hauran a - fer alcuna messio per colpa dels sobre dits barquers o jovens homens per so car eyls no.u hauran carregat o descarregat axi com promes - hauran, tot aquel dan e aquel destrich e aquela massio que aquels mer caders o.l senyor de la nau o del leyn que per eyls hauran sostengut per colpa dels dits barquers o jovens homens, eyls son tenguts de tot aquel dan o destrich o massio que per colpa d.euls sera pres ne sos- tengut donar e retre a aquels mercaders o al senyor de la nau o del / leyn per eyls tot dan e destrich e messio que per colpa d.euls sera feta sens tot contrast. E si eyls no han de que pusquen retre ne esme nar e son conseguits eyls deven esser preses e meses en poder de la / senyoria e estar tant en la preso tro que hajen satisfet a aquels mer caders o al senyor de la nau o del leyn per eyls de tot aquel dan que hauran soffert per colpa d.euls e que se.n sien avenguts ab eyls o ab lo senyor de la nau o del leyn per eyls.

De nau o de leyn qui primerament sera ormaiad o intrat.

CLX.

Nau o leyn qui primer sia ormaiad en port o en plaia o en costera o en -- espagol, tota nau o tot leyn qui apres d.aquela vendra o aquela encara/ se deu ormaiad en guisa e en manera que no fassa negun dan a aquel qui

primerament sera ormaiata. E si dan li fa, deu.lo li tot esmenar e restituhi sens tot contrast, salv empero, que si el leyn o la nau qui - a pres d.aquela entrara que si venia en fortuna de mal temps que no.s= pogues ormaiar e feia alcun dampnatge a la nau qui primerament hi sera, no li sia tengut de esmanar lo dan e en aquela hora o per aytal cas fet li haura per so car no es sa colpa. E axi aquest dan aytal qui per aytal raho sera fet, deu esser mes e posat en conevida de bons homens qui // sien e sapien de la art de la mar.

Nau o leyn qui primer en port sera entrat

CLXI.

Nau o leyn qui primer sera ormaiata o en port o en paja o en altre loch si/ fa alcun dampnatge aquela nau o aquel leyn qui apres d.eyla sera vengut o entrat, no sia tengut de res a esmenar del dan que fet li haura per - aquesta raho que si a la nau qui primer sera ormejada falra se exarcia o non haia mes que puscha donar sino aquela que davant tendra ~~E~~ que haia - fets tots sos enmits o que sia en loch que non puscha trobar de exarcia / a prestar ne a loguer ne per neguna raho, es metra tan solament lo mal - temps que no.s sia puguda ormaiar, si per aytals occasions com dessus son dites, li fara aquel dan qui dessus es dit, no li es tengut de esmena a - fer. Mas empero, si la nau o el leyn haura exarcia en prestech o a loguer// o aug fos en loch que el senyor de la nau los pogues pendre o aquels qui - serien la nau o al leyn que apres de la nau o del leyn qui primer sera or - mejada en qualche loch que sia, diran a aquels que.s pensen d.ormaiar per so que no.ls puschen fer alcun dan que no es beyl temps e han dupte que - no.s meta mal temps. E si aquels qui en la nau o en lo leyn qui primer / sera ormaiata repembra que no.s volra ormaiar, si mal temps se met sobre asso que aquels que seran en la nau o el leyn qui derrer sera ormajat ne entrat, los hauran dit e demostrat, e si la nau qui primera sera ormaiada fara dan a aquel qui apres d.elas sera venguda ne ormejada, eyla li es ten - guda de fer esmena de tot lo dan que fet li haura per raho de la condicio que per aquels qui en la nau o el leyn que derrera sera entrat, los sera / dita ne manifestada. Mas empero si la nau que primera venguda sera, haura - dada tota sa exarcia e haura fets tots sos emuits jatsia que eyla sia en / loch que trop recobre d.exarcia o no li es tengut de dan que li fassa, car

negun no.s deu pansar que si el senyor de la nau troba o trobara exar-
cia a manlevar o a loguer o a venda que.l vuyla perdre so que ha per -
fer dan a altre ab sa voluntat ne negun no ho deu creura ne pansar. E
aquest capitol fo fet per so que dessus es dit.

Esmena de nau o de leyn qui primer sera ormaiata e in-
trat. CLXII.

Nau o leyn qui primer sera ormajat en alcun loch e aquela nau o quel leyn
qui arpes d.eyl vendra o entrera se deu ormajar en guisa e en manera -
que no li fassa dan, e si li.n fa es li.n tengut de tot a esmenar se--
gons quell capitol que dessus es dit, e.s contengut ne esclarit ne ser
tificat. Mas empero axi es a entendre que aquela nau o aquel que pri--
mer sera ormaiata no mudas anchores ne prohis que tingues de dins ne de
fores, pus aquela nau o aquel leyn qui apres de la sera entrat ne or--
majat. E si eyl los mudara o.ls cambiara pres que aquela nau que apres
d.eyla sera ormajada E aquela nau pendra alcun dan qui primer sera or--
majada aquela nau que apres de.la sera entrada no li es tenguda de tot
aquel dan a esmanar. mas de partida per so car eyla haura mudades an--
chores o prohis de dins e de fora, e aquel dan que aquela nau qui de--
rrera sera ormajada deu esser mes en poder de savis homens e de cert/
que sien o sapien be e diligentment de la art de la mar. E eyls segons
lur consciencia e segons conseyl que trobaran dels prohomens de la mar
eyls son tenguts que.ls ho deven partir be e diligentment per so que -
mal ne trebayl no puscha esser ne creixer entre los senyors de les naus
o dels leynts ne encara entre.ls altres que haguessen alcun contrast //
entre.ls. Mas si la nau que primera sera ormajada no mudera ne cambiara
dins ne de fora anchores ne prohis, aquela nau que darrera sera entrada
li es tenguda que li fera d.esmena a fer tot enaxi com el capitol dessus
dit, esclarit ne certificat es. Empero si aquela nau que darrera entrara
sera ormajada, e pres que aquela sera ormaiada, mudara o cambiara ancho-
res ne pohir, si per colpa d.agueles anchores o prohis qui mudats o cam-
biats seran, aquela nau qui primer sera ormaiada ne entrada sostendra --
alcun dan , aquela nau qui apres dela sera entrada /
ne ormaiada li es tengut de tot aquel dan que fet li haura a esmenar, per
so car haura mudades ne cambiades les anchores ne.li prohis. Mas si eyla

no cambiara anchores ne prohis, e aquela nau qui primera sera ormaida les mudara e. ls cambiara pres intra o pres fora, aquela nau que da rrera entrada ne ormajada no. ls muda no li es tenguda d'esmena fer si no tant solament enaxi com el capitol dessus es esclarit e certificat. Mas empero, si aquela nau que primera sera entrada ne ormajada pendra/ algun dan sens colpa d.aquela nau que apres sera entrada ne ormajada,- no li es tenguda de neguna esmena a fer per dan que eyla prengues, pres sens colpa dfaquela nau que apres d.eyla sera entrada ne ormajada --- l'agues pres. E so fet aquest capitd, per so que cascun se guart ea - que fara ne com se ormajara, que segons que eyl fara ne s'ormajara // aquel guardó que dessus es dit li.n pertanyara, per que cascun se guart que fassa so que a fer haura be e saviament, per so que entre ells ne - altre no haia ne puscha haver aucun contrast per lur colpa.

Si naus o leyns entren en port o en plaia.

Capitol CLXII).

Si una nau o dues o quantitat de naus o de leyns intreran en port o en espagol o en paja o en altre loguar e entraran ensembs en semps d.ormajaran, cascun dels se deu tant luny ormaiari de l'altre que per res no.s - poguessen fer aucun dan la I a l'altre Empero si per aventura eyls // estan en alcun dels lochs sobredits se matra mal temps, cascun d'eyls se deu ormajar ben eguit e fer tots lurs emuts per so que negun d'eyls no puscha pendra aucun dan. Encara mes per so que la hun no puscha fer dan a l'altre. E si per aventura estant aquel mal temps a alcuna de - les naus o dels leyns folra exarcia enar sobre els altres e fer los - han dan, si aquela nau o aquel leyn a qui la exarcia sera falida havia fet tet son poder de ormaiari-se e la exarcia que eyl haura sera bona e sufficient a aquela nau o aquel leyn, e encara a molt maior que aquel, no es aquel dan que fet sera, no deu esser esmenat a aquel qui pres - l'aura pres que per colpa d'aquel de que la nau o.l leyn sera a qui la exarcia sera falida no sera fet. Encara mes per altre raho, per so car eyl haura fet tots sos envits e tot son poder de ormaiari-se. Encara - mes que aquela exarcia que falida li sera era bona e sufficient a aque la nau o a aquel leyn e a mejor que aquel no era. E axi per les rahons dessus dites no es tengut d'esmena a fer d.aquel dan que fet haura a /

alcun. Empro si aquel senyor d.aquela nau o d'aquel leyn a qui la exarcia sera falida haura mes flix que no.s sera ormaiata axi com/ fer degra o poguera. E la exarcia que eyl haura no sera suffi--- cient a aquela sua nau o a aquel seu leyn, ne encara a molt menor que aquel no es, si per aquestes rahons dessus dites, aquela sua nau o aquel seu leyn fera dan a alcun, eyl n-es tengut de tot // aquel dan a restituhir e a esmenar tota aquel qui soffert ne sos-tengut l'aura per colpa de flix o de la mala exarcia que ab eyl - se portava, perque tot senyor de nau o de leyn se guart, o.s deu guardar que no meta flix a ormaiar-se e que no pot ab si exarcia que no li sia ~~sufficient~~, per so que la pena ne la condicio no li pusca esser dessus ~~possada~~ que dessus es dita.

De loguer de estiba de botes. Capitol CLXIII

Senyor de nau o de leyn qui logara estiba de botes a viatge tot a - temps sebut, e el logader diu al senyor de la nau que eyl no leu ne lanar ne prenga ne fassa pendre a aquel estiba, si donchs no/ li paga lo loguer. E si la pren que vaja a risch e ventura del - senyor de la nau, e si sobre aquesta condicio la se.n porta aquel logader, li haura dita a l.estiba se pert, lo senyor de la nau li es tengut d.esmenar l'estiba o preu d'aquela. E encara mes, lo lo guer que haura empres ab lo dit logader. E encara mes, si el // senyor de la nau te mes estiba que no haura empres ab lo logader o la aportara en altre viatge, lo quel no sera empres entre.l lo-gader ne lo senyor de la nau, si l'estiba se pert en aquel temps o en aquel viatge, lo qual empres entre eyls sera, lo senyor de la - nau sia tengut d.esmenar l.estiba de les botes al sobre dit loguer o al preu d.aquels. E tot loguer d.aquela multiplicat del viatge - cert o del temps empres al viatge o al temps que entr@ls no sera estat empres. Encara mes, si el senyor de la nau la jugava o lo - bovatava o la venia o.s perdia per sa colpa, per aquela raho major que dessus es dita. Empero si.l logador no posara antes condiciones dessus dites al senyor de la nau com eyl logara o pendra l.estiba, e l.estiba se perdria, sera perduda al dit logader, pac lo loguer o no lo senyor de la nau ab que no.s perda per sa colpa, axi com de-

munt es dit ne la condicio dessus dita no li hagues posada lo logader. Salv empero, perda s l'estiba o no.s perda tota via sia salv lo loguer al logador. E si.s pert l.estiba per les condicions dessus dites, lo / senyor de la nau sia tengut d.esmenar la dita estiba. E si lo senyor de la nau e.l logador no se.n poden avenir, sia mes en poder de dos - bons homens botes qui haguessen vista l.estiba e que fossen ben de // l'offici de la botaria. E quelque cosa que aquels diguessen per lur se grament que alò sia tengut d'esmenar lo senyor de la nau al dit logader. Salv empero, que.l loguer de l.estiba qui deu esser tota via pa-- gat.

De mercaders que havien noliejada nau o leyn que deura carregar d^e vi. CLXW.

Si alcun senyor de nau o de leyn haura noliejada la sua nau o el seu leyn a alcuns mercaders, si aquela nau o aquel leyn deura o haura a carregar de vi. E lo senyor de la nau o del leyn sera tengut de donar l'estiba als/ mercaders per tot lo carrech de la nau o del leyn deu fer enaxi que deu fer bela la estiba e deu-la fer omplir a sos mariners o a qui.s volra - ans que la metra en sa nau o en son leyn. E axi plena d'aygua deu-la mos trar als mercaders o ha hom per eyls. E dir encara en axi o fer dir a - aquels mercaders o a aquels que per els hi seran ea fins es semblant // aquela estiba sils sembla estayna ne si volen que.l que la meta en la - nau. E si los mercaders o hom per eyls diran ne la tendran per estanya e que eyl que la meta o la fassa metra en la nau o en lo leyn. Si los mer- caders la ompliran e la faran omplir de vi pus que estibada sera en la nau si aquela estiba sexira o vessara alguna quantitat de vi que eyls mes hi/ hauran o feta metre, lo senyor de la nau o del leyn no.ls n.es tengut de neguna esmena a fer, per so car no es se colpa. Encara mes, per so car - eyls le.ls mostra plena d'aygue. Encara mes, per so car ab volentat d'eyls o de hom per eyls la mes en la nau e eyls o hom per eyls la tengueren e di- xeren que era estanya. Mas los mercaders li son tenguts de pagar tot lo no lit que promes li hauran axi be del vi qui vessat sera com d'aquel qui // sera salvat, pues per colpa d'eyl no sera estat vessat ne perdut. Empero - si lo senyor de la nau deura donar l'estiba als mercaders, com dessus es / dit. E ell nehom per eyl no la mostrara als mercaders ne a hom per eyls E

si la tendran per estanya o no, e sens vista d'eyls o de hom per eyls, eyl la metra en la nau o el leyn e la fara metra, si los dits mercaders sostendran dan alcun per colpa d'aquela estiba que eyl no strada no la haura, lo senyor de la nau o del leyn les n.es tengut d'esmena/ a fer. E los mercaders no li son tenguts de nolit pagar, d'aquel vi - que vessat sera, per que per so car eyls no.ls mostraren l'estiba. E si era estanya ho no. Empero si lo senyor de la nau o del leyn no dira ne sera tengut d'estiba a donar a aquels mercaders qui noliajat hauran. E los mercaders hauran o deven haver l'estiba sia que aquela estiba sia estanya o no, o sia que ves lo vi de tot o de partida, los mercaders - son tengut lo nolit a pagar de tot aytant com en la nau sua o el seu / leyn haura mes tot axi com ab eyl ho hauran empres sens tot contrast, e per so que dessus es dit, fo fet aquest capitol.

Senyor de nau de loguer de exarcia. CLXVI.

Senyor de nau o de leyn que logara exarcia per anar en viatge, aquella - exarcia que logada haura se pert sens colpa d'eyl, no sia tengut de res a esmenar a aquel que logada la haura si no tant solament lo loguer que/ entre eyls empres sera. Empero si le exarcia se perdria per colpa del - senyor de la nau, sia tengut eyl de fer esmana a aquel qui logada la li haura, tot aytant com la exarcia valia ho vayla en aquel temps que eyl/ la pres o la logua o de donar aytanta exarcia com aquela valia el temps que eyl la pres. Encara mes, si aquela exarcia se trancara o.s guartara per colpa del senyor de la nau eyl sia tengut d'esmenar a fer axi com - dessus es dit. Mas, si's trancara o.s guartara sens colpa d'eyl, no sia tengut de res a esmenar, sino axi com demunt es dit. Salv empero si -- aquel qui la exarcia logara, hi posava preu o condicio alcuna, el senyor de la nau reebra aquela exarcia sots les condicions que aquel li posera, lo senyor de la nau sia tengut de donar tot aquel preu que el logader dit li haura, o de retrai aytanta de exarcia com aquela. E que valgues tant com aquela. Empero sia en volentat del logader si pendra diners o exarcia.- Empero si lo senyor de la nau portara aquela exarcia en altre viatge si - no tant solament en aquel que empres haura ab aquel qui la exarcia haura logada, E la exarcia se perdria en aquel viatge que entre els no sera em-- pres en qualche guisa que la exarcia se perdria, e.s guart, lo senyor de -

la nau sia tengut de donar e de retre aytanta exarcia com aquela valia al temps que eyl la pres ho que posat hi sera, e el loguer sia pagat - del viatge empres multiplicat a aquel qui no sera empres o en qualche guisa sia de la exarcia, tota via sia pagat lo loguer.

Senyor de nau qui manlevara exarcia. CLXVI)

Senyor de nau o de leyn qui manlevara exarcia, se perdra o.s guardara, lo senyor de la nau qui manlevada lo haura, es tengut de retre e de donar aytanta de exarcia com aquel que manlevada haura o el preu que aquela/ valia al temps que eyl la manlevà, e sia en voluntat d'aquel qui prestada la li haura de pendre exarcia o diners, empero en qualche guisa la exarcia se perdra o.s guardara que manlevada sera, deu esser vestituhida a aquel qui prestada la haura, el senyor de la nau qui manlevada la haura, no.y pusca metra negun contrast. E so fo fet per so aquest capitol / car molt senyor de nau o de leyn manleva exarcia qui.s pert e.s guarda. E com aquel que prestada li la haura lo li demana e eyl li met contrast. E per aquestes rahons desus dites, senyor de nau no pot ne deu contratar ab aquel qui la exarcia haura prestada.

Tot senyor de nau pot pendre exarcia que trop en ribera. -
CLXVII)

Tot senyor de nau o de leyn pot pendre exarcia que trop en ribera ab que - la haia mester a sa nau o a son leyn a ormaiar que haia por de mal temps o que sia en loch perilllos ab que aquela exarcia qui en la ribera sera - no fees fretura a aquel de qui sera que la hagues ops aytanbe a son leyn a ormajar. E si lo senyor de la exarcia hi es, deu la li donar e si lo / senyor de la exarcia no.y era, pot les pendre ab que en continent que - presa la haura, que ho fassa saber on que.l trop a eyl o hom per eyl. E si eyl ne volra pendre survey que.l lo li deu fer per so car haura presa la sua exarcia meyns de voluntat sua que per als no. Empero lo senyor de la nau que la exarcia haura presa, la deu tornar en aquel loch on lavada la haura en continent que el mal temps sera passat. E si aquel de qui la/ exarcia sera, ne sostendra dan ne messio, lo senyor de la nau que presa la haura, lo deu tot pagar. Encara mes, si la exarcia se perdra, o.s quartera en qualche guisa se perdra, lo senyor de la nau qui presa la haura, deu -

retra e donar aytanta de exarcia com aquela que presa haura o el preu que - aquela valia al temps que eyl l.ha pres a aquel de qui la exarcia sera E - asso deu fer meyns de tot contrast. E si aquel de qui la exarcia sera, no / volra cobrar la exarcia per aquela que perduda sera e vol pendre diners si ab dosos se'n volen avenir, si no sia mes en poder de dos bons homens de - mar que haguessen vista aquela exarcia. E que so que eyls li.n darien que fos seguit, si que la una part ne l.altre no.y pogues res contrestar. E fo fet per so aquest capitol que.l senyor de la nau o del leyn se pot pendra - exarcia a ormaiar, que si lo senyor de la nau havia tota via a cercar lo - senyor de la exarcia seria-s mes per aventura.tan mal temps que la nau o el leyn e tot so que dins seria hiria a condicio de perdre ans que eyl ho hogues trobat. E per aquestes rahons dessus dites, senyor de nau o de leyn se pot - planir de exarcia que en ribera sera, meyns de aquel de qui sera ab que lo / senyor de la nau la haja ops per les condicions dessus dites.

Senyor de nau qui pendra exarcia de ribera, si la se.n porta-
ra. CLXVIII).

Senyor de nau o de leyn qui manlevara o pendra exarcia de ribera per la sua nau o el seu leyn a ormaiar, si eyl la se.n porte en viatge o en viatges meyns de sabuda, e meyns de voluntad d.aquels de qui sera, Si aquel de qui sera la / exarcia, ne sostendra alcun dampnatge que haia a logar exarcia a opts de la sua nau o de son leyn, per so com aquela se.n haura portada la sua, aquel qui portada la se.n haura, deu pagar tot lo dan, e tota la messio e tot lo gren-ge que aquel ne sustindra. Encara aquel qui la exarcia se.n haura portada, deu pagar lo loguer d'aquela exarcia que en axi se.n haura portada d'aquel qui // sera. E sia en alt d'aquel de qui sera la exarcia de pendre tot aytal loguer - com se volra e aquel deu-lo li donar meyns de tot contrast. Encara mes, sia - en asalt d'aquel de qui la exarcia sera de cobrar la exarcia o el preu que // aquela valia. E eyl que.n sia creegit per son segrement que aquel qui axi se.n haura portada aquela exarcia no.y puscha res contrestar ne hom per eyl. Encara mes, sia volentat d.aquel de qui la exarcia sera, que.l ne pot metre en poder/ de senyoria de demanar per ladronici. E si aquela exarcia se perdra, o.s guarda-
ra, aquel qui lavada la haura, sia tengut de fer esmene a aquel de qui sera tot en aquela guisa que eyl la li volra presar que li.n deia aytant donar ab qui / d'aquel de qui es la exarcia o diga person segrement. E fo fet per so aquest -

capitol car molt senyor de nau se.n portaria exarcia d'altre si aques
tes condicions qui dessus son dites, no eren posades.

De comandes a viatge cert. Capitol CLXX

Mercader ne mariner ne negun altre qui pendra comanda a viatge cert o a -
loch sabut si en aquel viatge o en aquel loch sabut se perdra tota la/
comanda ab que no fos colpa del comandatari no es tengut de res a re--
tre ne esmenar a aquel qui comanda la li haura. Mas empero si lo dit /
comandatari la portara en altre viatge o en altre loch meyns d'aquel -
que empres haura ab aquel qui la comanda li haura feta, si.s pert la co
manda, lo comandatari es tengut de tot a retre a aquel qui la comanda -
li haura feta, pues que eyl la haura portada en altre loch o en autre /
viatge en lo qual no havia empres ab eyl. Encara mes, si lo dit comanda
tari portara la dita comanda en viatge o en loch que no haura empres ab
lo dit comandador, E si guanya, tot lo guayn qui ab la dita domanda fara
deu donar a aquel qui la comanda li haura feta e no se.n deu res retenir
Mas tant solament so que empres haura ab lo comendador demunt dit. E si/
als sen rate es ne tengut, axi com si lo.y amblana de la casa. E si la -
comanda o lo guany fet ab aquela se perdra en aquels lochs los quals no
fore empreses, lo comandatari es tengut de retre e donar a aquel qui la
comanda li haura feta axi be tot lo guany com la comanda que presa haura.

De comandataris qui pendran comandes, si li vendran con--
dicions. CLXXI.

Comandataris qui portaran comandes en viatge o en loch sebut, e seran per
tits de la hon la comanda haura rebuda, e seran en aquel loch que haura
empres ab aquels qui les comandes li hauran fetes, e estant en aquel /
loch venia ocasio de penyores e empetxament de senyories o.y vendrien -
leyns armats de enamichs, E si per qualsevol d'aquestes condicions que /
dessus son dites se perdria la comanda, lo comandatari no es de res ten
gut, de res a fer d'esmena a aquels qui les comandes les hauran fetes. -
Mas empero estant ab viatge ans que en aquel loch fossen on anar devien
havien sabudes d'aqueles coses qui dessus son dites e eyls no eren cert
que ver fos e eyls-hi entraven e la comanda se perdria, los dits comanda
taris son tenguts de retre e d'esmenar tota la comanda que aquels los -

haurien fetes. E si per aventura, estant en lo dit viatge ans que - elles fossen en lo sobre dit loch, havien sertanitat de les occasions dessus dites, e ls comandataris se purien avenir ab lo senyor de la / nau o del leyn en que eyls serien per anar en altre loch on no haguessen paor de les condicions dessus dites, car comandataris son dits merca--ders entre los senyors de les naus e dels leynts. El senyor de la nau se avendra ab les dits mercaders jatsia asso que aquel loch que eyls em--pendran ab lo senyor de la nau e ab les comandataris no sia empres ab aquels que la comanda los hauran feta, per so per les tres rahons dessus dites, car comandatari pot portar la comanda en autre loch per salvar si e les comandes que ab si portara e no per neguna altra raho. E asso deu esser fet meyns de tot frau. E en continent que eyls hauran fet fet // port en aquel dit loch que estat al viatge haura empres ab lo senyor de la nau, los dits comandataris devien vendre e esmesar totes les comandes que eyls ~~tendran~~ e tornar a aquels e retra la comanda que feta los hauran, E si en aquel loch on per aytal raho com dessus es dita se perdra la dita comanda, jatsia asso que aquel loch no fos empres ab aquels que la coman--da los haura feta, no.n son tenguts de res a retre ni a esmenar los co--mandataris, Mas si eyls la aportaven en altres lochs o en altres viatges, pus que eyls haurien fet port, axi com dessus es dit, abans de que hagues sen comptat ab aquels qui la comanda lies hauran feta e la comanda se per--dra, los dits comandataris sien tenguts de retre tota la comanda. E si = eyls ne guanyaven axi com en lo primer capitol es contengut, haurien a retre axi be lo guany com la comanda.

Per que deu esser tengut lo senyor de nau o leyn per comenda--tari. CLXXI

Segons que en lo capitol dessus dit, diu e demostra e declara que tot coman--datari que portara comandes a viatge cert o a loch sabut, si en aquel / loch hon eyls devien portar aquelles comandes serien en aquelles condi--cions que en lo capitol dessus dit, son ja esclarit que eyl no.y gos en--trar, e si eyl se pot avenir ab lo senyor de la nau o del leyn ab qui / eyl sera per anar en autre loch on aqueles condicions que en lo capitol dessus dit, son ja dites e esclarides que eyl hi pot anar, jatsia asso - que aquel loch hon eyls se vendra ab lo senyor de la nau o del leyn ne -

ira, no haura empres ab aquels que les comandes li hauran fetes. -
 Mas, en lo capitèl dessus dit, no diu ne esclereix si lo senyor de
 la nau o del leyn portara mercaderia sua, be haura rebudes comandes
 d'altra o d'altres, e si pora fer axi com los comandataris o si sera
 de piior condicio que altre comandatari. E axi los nostres antichs ante
 ccessors veeran e conagueran que los senyors de les naus o dels leynts,
 que portarien mercaderia lur o prenen comandes d'altre o d'altres o /
 que porten mercadaria lur, o no sol que aporten comandes d'altres, no
 devien esser de piior condicio que I altre comandatari, per qual raho=per so com comandataris van per lo mon molts que e tot so que porten/
 no han neguna cosa. E encara mes, si aqueles comandes no eren que hom
 lur fa hivien a onta. E encara mes, si aqueles comandes se perden eyls
 no.n son e res, per so que a eyls no costara res del lur, ne.y perdran
 res. Mas lo senyor de la nau o del leyn sia que port mercaderia sua o
 no, tota via val mes so que eyl ha en la nau o al leyn que no fa gran
 res de les comandes que eyl portara ne haura preses en si. E enaxi lo
 senyor de la nau o del leyn no pot ne deu esser de piior condicio que
 un altre comandatari. Empero es axi a entendre que si en la sua nau o
 en lo seu leyn haura alcuns d'altres comandataris, si les condicions
 que dessus son dites seran en aquel loch hon eyls devien descarregar
 e anar, lo senyor de la nau se deu aconseylar e haver acort a conseyl
 ab eyls. E qualche cosa eyl ab eyls tendra per be que eyls que lo po-
 den fer que negu no.y pot res dir. Empero si en la sua nau o el seu -
 leyn haura roba de mercaders. E sobre aquela roba no ira negu ne lo /
 senyor de la nau o del leyn no la tindra en comanda sino tant solament
 que eyl la deia deliumar a alcun en aquel loch hon havia descarregar.
 Si les condicions dessus dites hi seran que.l no.y gos entrar, lo //
 senyor de la nau o del leyn no les deu portar pas en altre loch, pres
 a eyl no seran comandes que les puscha vendre, ans les deu tornar a -
 aquels mercaders que les hi liuraren. E si lo senyor de la nau o del
 leyn les porta en altre loch, e aquela roba se perdra, lo senyor de -
 la naues tengut de tota a retre e a esmenar. Encara mes, si eyl la =
 vendra o en aquela roba se guanyara, lo senyor de la nau o del leyn es
 tengut de donar e de retre a aquels mercaders, de qui aquela roba sera

lo cabal e tot lo guany en aquela fets. E los dits mercaders no son
 tenguts de donar ne de retre a aquel senyor de la nau o d'aquel //
 leyn dan ne messio que eyl n.aia sostengut si no.s volran. Empero -
 si lo senyor de la nau o del leyn haura mercaderia sua e entendra /
 tota la roba que en la sua nau o el seu leyn sera en comanda que eyl
 la puscha vendra, o encara que no.yhaia roba sua, mas que tenga tota
 la roba o mercaderia que en la sua nau o el seu leyn sera com coman-
 da, que eyl la puscha vendre e que.n sia mercader, si lo dit senyor/
 de la nau o del leyn no gosara entrar en aquel loguar on les comandes
 deuria vendre que.l se n.haura de estar per les condicions que en lo/
 capitol dessus dit son ja esclarides e certificades eyl pot mudar lo
 viatge per anar en altre loch hon no haia reguart de les condicions que
 dessus son dites, en aquesta guisa empero que eyl asso fara ab conseyl
 de tot lo cominal de la nau o del leyn o de la major partida, e si tot
 lo cominal de la nau s.acordara d.anar en aquel loch on eyl los dira, -
 e.ls fara entenent o la major partida, eyl hi pot anar. E axi pot cam-
 biar lo viatge.Empero si tot lo cominal de la nau o la major partida /
 s.acordara mes del tornar en aquel loch hon seran partits que de mudar
 lo viatge per anar en altre loch, lo senyor de la nau o del leyn se.n
 deu tornar, o si eyl tornar no se.n volra, e per sa auctoritat eyl mu-
 dara lo viatge, si les comandes que.l portara ab si se perdran de tot
 o de partida, eyl es tengut de retre e de donar a aquels que les co-
 mandes li hauran fetes, tot so que les comandes costaren,e encara lo
 guanyque.ls diran per lur segrament que hi pogren haver fet si eyl
 se.n fos fornat axi com tot lo cominal de la nau o del leyn o de la /
 major partida li conseylava. Empero si lo senyor de la nau o del leyn
 ira ab acort o ab conseyl de tot lo cominal de la nau o del leyn o de
 la major partida si les comandes se perdran de tot o de partida, lo -
 senyor de la nau no es tengut de res a esmenar ne fer a aquels qui les
 comandes hi hauran fetes, pus ab conseyl e ab volentat de tot lo comi-
 nal de la nau o del leyn hi seran anat, que raho es que el senyor de -
 la nau pus que cambiar viatge, pus eyl sera mercader de tota la roba /
 que.l portar, pues que eyl la pot gitar en la mar si mercader no.y ha
 ab conseyl de tots los mariners per coses sebuts e per les rahons --

dessus dites, feren aquestes esmenes los nostres antecessors per los contraris que porien esdevenir. E tot so que dessus es dit, deu esser fet meyns de tot frau e de tot enguany. E si frau o engany alcun provar-hi pora, la part contra qui profat sera, deu satisfer tot lo dan/ a la part que sostengut l'aura sens tota malicia e sens tot difugi.

De comandataris que portaran comandes, si li vendran condicions. CLXXIII

Comandataris qui portaran comandes a viatge e a loch sabut, e ells empen- dran ab aquels qui les comandes lus feran que ls pusquen fer de la dita comanda axi com de la lur cosa propia. E aquel que la comanda los faran lus ho atorguen en quelque loc anant en aquel viatge, eyls laxaran la dita comanda per so com no la haurien puguda vendre. E los dits comandataris juraran que si lur propi fos, que no.n faeran altre. E aquels qui en autal forma faran comanda no poden de res altre destrenyer als sobredits comandataris si no axi com los dits comandataris o cobraran que hodeven retre e donar a aquels que la comanda haura feta, saul lo lur mal tret, axi com hauran empres ab aquels qui les comandes los - haura fetes. Mas empero los comandataris deven cobrar aquela roba que jaquida hauran e retre e donar a aquels qui comanat los ho hauran. E asso que sia meyns de tot frau e de tot engan, e deven cobrar so de - la comanda sera haut com pus hi vas pusquen.

Comandataris qui pendran comandes que les puschen portar ab si mateix en tot loch on iran CLXXIII)

Mercader o altre que fara comanda a alcun que la comanda pendra, la puscha portar tota via ab si en tot loch hon la sua persona vaja, e la / comanda se perdria e la sera perdura a a quel que la comanda portara - si la jugava o la boguassajava o la havatava o la perdia de tot o de / partida per sa colpa o si eyl la comanava a altre e.s perdia, eyl es - tengut de retre e de donar a aquel que la comanda li haura feta meyns de tot contrast.

Si alcun prometra de fer comanda altre. Capitol CLXXV.

Mercader ni altre que prometra de fer comanda a alcun ab carta o testimoniis, no.s puscha estrer que no haia a fer la comanda a aquel que promes

ho haura o si eyl se vol estrer que no fassa la comanda a aquel a quis promesa la haura, o si aquel na haura feta messio o averies alcunes, - ho haura noliejat nau o leyn per fiansa de la comanda que aquel li haura promesa, ey li ho deu tot esmanar. E fo fet per so aquest capitol / car si aquel no li hagues promesa aquela comanda eyl no haguera noliejada tan gran nau si no fos per so que aquel li havia promes, e aquel / haguera fet son prou, ho haguera fet son viatge.

De comandataris qui hauran diners e pendran comandes.

CLXXVI

Si alcun comandatari pendra comanda, e si lo comandatari haura alcuns diners e la hon pendra le comanda eyl esmersara la comanda els seus diners, e quan sera la hon anar daura ab la dita comanda, eyl esmersara/ los diners sens e no esmersara la comanda, si eyl guanya ab los seus diners, eyl es tengut de donar a aquel qui la dita comanda li haura feta aytant com eyl guanyara ab los seus diners per sou e per liura. E si eyl perdria ab los seus diners tota la perduta deu esser sua, si // donchs aquel aquel qui la comanda li haura feta no li haura dit que no.ls li esmersas si no en coses sabudes. E si aquel dit no lo.y havia, e eyl esmersara la comanda ab los diners ensembs lo guany e la perduta - se partira per sou e per liura.

De comandataris qui pendran comanda d'alcun de diners que no.ls deu esmersar si no en so que aquel que.ls hi comanara haura empres ab ell. CLXXVII.

Si alcun comanara a alcun diners, si aquel que la comanda fera dira ne empendra ab aquel qui la comanda reebra que eyl no li esmens aquels diners sens, sino en cosa sebuda. E si aquel qui la comanda haura reebuda no trobara de so que aquel li haura dit, eyl he deu lavar testimoni com ell no troba d'aqueyla cosa hon aquel li haura manat esmersar los diners perque per so com si havia en aquel loch mateix alcuns mercaders que haguessen comprades d'aqueles coses o mercaderies de que eyl havia o devia esmersar aquels diners que eyl ha rebut en comanda, si aquels hi guanyaven alcuha cosa, per que per so con si aquel que los diners li haura comanats li.n feia demanda aquel que pogues mostrar e metre en ver

per aquels testimonis que eyl no troba ne havia trobada a vendre de aquela cosa e mercaderia en que aquel li havia manats e si en far/ aquels sens diners. E si per aventura provar ne en ver metre no ho pora, que eyl de alo en que eyl davia ne havia manament en que es---mersas aquels diners que eyl en comanda haura preses que eyl mo / hagues trobat, eyl es tengut de retre e de donar a aquel que los di ners li haura comanats tot aytant com aquells mercaders lu hauran - guanyat per sou e per liura. E si per aventura eyl esmeresa aquells/ diners en alcunes altres coses sens sebuda e sens volentat d'aquells qui los diners li hauran comanats, si en aqueles coses o mercaderies se guanyara eyl es tengut a aquel qui los diners li comana, de retre e de donar tot lo guany. E si en aqueles coses o mercaderies que l - haura comprades sens sebuda e sens volentat d'aquel que los diners li comana se perdra de tot o de partida, tota la perduta deu esser sua, per so car eyl les esmersa en asso de que eyl no devia menament ne poder / que ls esmersas. E encara mes, car negun no ha poder en l'altruy, sino aytant com aquel de qui es li.n dona. E si per aventura eyl sera en - loch que pogues retre aquells diners a aquells qui comanats los li hauran e eyls no.ls hi retrra, ans los se.n portara ab si, e aquells diners ven dra cas de ventura que.s perden de tot o de partida, tota la perduta deu esser sua. Mas empero si eyl sera en alcun loch que.l no pogues retre aquells diners a aquel qui comanats los lu haura, eyl los se.n pot portar. E si/ en aytal manera com dessus es dita, a aquells diners vendra alcun cas de/ ventura que.s perdran de tot o de partida, eyls deuen esser perduts a - aquell qui la comanda feu, per so car no es colpa del comandatari. Empero si lo dit comandatari los logara o.s perdran per alcuna raho per colpa d'eyl, eyl n.es tengut de tots a restituhir e tot en aquella guisa e en - aquella manera que dessus es dita de la comanda dels diners, tot en axi - deu esser fet de la roba e mercaderia si alcun la comanara a altres sens condicions sebudes, e per les rahons dessus dites fo fet aquest capitol.

De comanda de nau. Capitol CLXXVII)

Senyor de nau o de leny qui comanara la sua nau o.l seu leyn a alcun per - anar en viatge sabut, si en anant o en estant o en tornant en aquel viat

ge la nau o el leyn se rompra o pendra alcun dan, aquel qui la nau o el leyn haura pres en comanda, no es tengut de res a retre ne esmenar al senyor de la nau qui comanada lo li hayra. Empero, si eyl la manera en altre loch o en altre viatge, si no tant solament en aquel que ab lo / senyor de la nau haura empres ~~si~~ en anant o en estant o en tornant en - aquell viatge que no haura empres, ab eyl o ab aquel qui comanat lo li haura, si la nau o.l leyn se perdra o haura alcun dan, aquel a qui lo leyn sera comanat, es tengut de retre e d'esmenar la nau o.l leyn a - aquel qui comanat lo li havia o.l preu d'aquel e tot lo dan que sostengut ne haura e si aquel no ha de que haja satisfet a aquel qui comanat/ lo li haura e haia que pagar aquel o ho E lo senyor de la nau o del - leyn que comanat lo li haura es tengut de retre e donar als personers/ les parts que haura en la nau o en lo leyn. E el guany fet d'aquells sens tot contrast. Mas empero si lo senyor de la nau e del leyn li comanara / ab volentat de tots los personers o de la major partida e la nau o el - leyn se perdra com dessus es dit, lo senyor de la nau no es tengut de - fer esmena als dits personers, per que tot senyor de nau ho deu demanar als personers com volra comanar la sua nau o el seu leyn a altre, si es en loch que.ls personers hi sien tots o partida. E si eyl es en loch hon no haia negun personer, eyl no deu comanar a negun si no per condicions se- budes, so es a saber, per malantia o que la nau o.l leyn fos noliejat - per anar en loch hon eyl se temes de senyoria o que hagues afermada // muyler ans que la nau noliejas e que.ls amichs lo for sassen que la - prengues ans que anas al viatge o per anar en romaria que.n hagues fet vot ans que la nau noliejas. E totes aquestes condicions dessus dites, que sien meyns de tot frau.

Esmena de senyor de nau qui comanara la sua nau o lo
seu leyn sens volentat dels personers. CLXXVIII)

Si alcun senyor de nau o de leyn haura comanada la sua nau o el seu leyn a autre sens sebuda dels companyons, si aquel a qui la nau o el leyn sera comanat, vendra de alcun viatge o viatges e retrra compte a aquel que la nau o.l leyn li haura comanat. E aquel qui senyor sera en cara, haura co manada la nau o.l leyn a alcun, si eyl retrra compte e dara part a cascun

de sos companyons tot aytant com a cascun ne pertanyara per raho de
 la part que en la nau o en lo leyn haura del guany que aquel a qui/
 eyl haura comanada la nau o.l leyn haura fet ab aquela nau o ab -
 aquel leyn que eyl comanat li haura, si los personers pendran lo -
 lur part dèl guany que cascun per la part que enla nau o.l leyn //
 haura li pertenyara, si los dits personers tots o partida diran a -
 aquel que eyls d.aquela nau o d'aquel leyn hauran fet senyor, que /
 eyls no volen ne queran que eyl la coman a negun sens lur volentat,
 Esi eyl ho fa e la nau o.l leyn pendra alcun dan a fara alcuna perduta
 o consumament que tot sia e estia sobre eyl. E si sobre les condicions
 dessus dites per los personers a aquel que eyls d'aquela nau o d'aquel
 leyn en que eyls haura lur part, hauran lavat e fet senyor, si eyl /
 sens volentat e sens sebuda de tots los personers o de la major parti
 da a alcun la comanara, si aquel a qui eyl la comanara guanyara, eyl/
 es tengut de donar a cascun personer què eyl haura part del guany qui
 per la sua part li pertanyara. E si per aventura aquel a qui eyl haura
 comanada la nau o.l leyn sots les condicions dessus dites perdra la -
 nau o.l leyn o perdra alcun dan o fora alcun consumament, lo senyor -
 de la nau o.l leyn es tengut de tot a retre e a esmenar sos personers
 sens tot contrast. Empero si los dits personers veuran e salvan que /
 aquel qui eyls hauran fet o lavat senyor no vanehira en la nau o en lo
 leyn ans saben eyls e son cert que la comana a altre, si los dits per
 soners pendran part del guany que aquel que ab aquela nau o ab aquell -
 leyn qui comanat li sera fara, E los dits personers no diran res ne ho /
 demostraran a aquel que eyls hauran fet senyor, anslus plau e els abaleix
 lo guany que eyl lus dona. E si sobre aquestes rahons dessus dites la -
 nau o.l leyn se perdra o pendra alcun dan o alcun consumament, lo senyor
 de la nau no.ls n.es de res tengut per que per so car los personers //
 veijan e sabien que eyl no anava en la nau o el leyn que abans la comana
 va a autre qui.l manava per eyl: Encara mes, per so com los dits perso--
 ners prenien cascun viatge que la nau o el leyn fa la part del guany que
 a cascun pertanyia per raho de la sua part que en la nau o en lo leyn /
 havia. E es raho que pus que eyls prenien part del guany e encara que -
 sabien e eren cert que aquel que eyls n.havien fet senyor no.y enava -

va ans la feya manar a altre. E los personers no deigan, no.n deigan ne.n denunciaſen a aquel que eyls havien fet senyor ans los pleya lo guany que.l lus donava, E perso es raho que axi com lus pleya lo - guany que los donava, lo qual guany aquel a qui el comanava la nau - o el leyn li portava tot, en axi es raho que deien sostenir la perdua e lo dan o.l consumament si de res li donava tot en axi com los plahia lo guany com aquels qui eyls havien fet senyor lus donava. E per les/ rahons dessus dites fo fet aquest capitol. Empero es axi a entendre - quello senyor de la nau sia en I loch ab los personers en semps ab tots o en partida, que si no.y era, no la pot ne la deu comanar, si no ho - fa per les condicions que son ja en I capitol dessus dit, esclarides e sertificades.

Senyor de nau o altre qui lavara cumo o perdra comanda.
CLXXX.

Senyor de nau o de leyn o autre leva cumu e eyl pendra d'alcun mercader/ esparsa de roba o de diners, E si aquel qui la comanda pendra no fara entenenent que aquela comanda que eyl pren d'aquel mesdara al cumu, ne - en la carta que entre eyls sera feta no.s contendra que aquela comanda se deia mesclar ab aquel cumu que eyl leva, ne deu portar ab si, ey es tengut de retre compte a aquel que la comanda li haura feta, si li fara comanda de roba, ey li deu retre compte de so que de la raho haura aut. Encara mes, aquels diners que haura hauts esmerts en quelque cosa que lo dit comandatari se volra, si donchs aquel que la comanda li haura - feta no haura empres ab aquel qui no li esmerts los diners que haura - hauts d'aquela roba que eyl comanada li haura, que eyl no.n compr sino cosa sabuda, axi com entre eyls amdos sera empres. E si li comanara di - ners e eyl ne comprara roba eyl li es tengut de retre compte de so que haura aut de la roba que ab los diners que eyl li comana haura comprada ne eyl haura venuda e d'asso que esmertsara d'aquela roba que ab los seus diners haura comprada, e retrra compte quant que eyl sia tornat del viat - ge e metre en son poder lo cabal e ell guany que eyl ab la dita comanda sera fet. Salv lo seu maltret. E si lo cumo pert o guanya aquel qui la comanda li haura feta, no nes en res, ne aquel que la comanda haura pre - sa, no li es tengut si no de la comanda a retre. E si guanya o pert ab

la dita mercaderia tot li ho deu donar e metre en son poder, axi be lo guany com la perduta que eyl no es tengut a aquels de qui lo cumo sera per raho d'aquela comanda que el d'acun presa haura. Si donchs eyl no ls havia fet entenent que el cumo anava aquela comanda que eyl hevia presa. Mas, aquel qui la comanda haura feta no es tengut de res a aquels de - que el cumo sera, sia que perden o que guanyen, ne aquels de qui la cumo sera a aquel qui la comanda haura feta. Mas, si pert o guanya deu esser seu, axi be lo guany com la perduta. E si per ventura aquel qui leva lo $\frac{9}{10}$ cumo e haura presa la comanda mesclara aquela comanda ab lo cumo, meyns de sabuda d'aquel qui feta la li haura , E el dit comandatari compte re- tre no li.n pora, per so car la haura mesclada ab lo cumo, sia en volun- tad d'aquel qui la comanda li haura feta de pendre lo no major preu de / la roba que haura haut la hon la comanda haura venuda. E encara mes, lo major preu de la roba que eyl haura aportada e el major guany que en la roba se fera, o d'aquel li sia tengut de donar aquell qui la comanda -- haura presa, a aquel qui feta la li haura per so car eyl la haura mescla da ab lo cumo meyns de voluntat sua. E asso es li tengut de donar o de - retre meyns de tot contrast.

Si alcun senyor de nau portara mercaderia sua o comandes de comandatari. CLXXX)

Si alcun senyor de nau de leyn pertara mercaderia sua o comandes, E eyl - sera la on la nau haura fet port, E la nau sera esplegada que no esta - sino per eyl qui no es espeegat, e no pot vendre la sua mercaderia. Si - la nau ne fa messio eyl la deu pagar del seu propi. E si eyl roman per / la sua mercaderia a vendre, e eyl ne tramertra la sua nau, si la nau pren negun dan, eyl es tengut de fer esmena als personers. Si donchs eyl no - havia empres ab los personers com eyl parti d'eyls la hon la nau havia - carregat; E si ell ho havia empres ab los personers ab tots o en partida. E eyls li ho havien atorgat, que el pogues romanir, e romania e trematria la nau, Si la nau pendra alcun dampnatge eyl no es tengut d'esmena a fer als personers. Empero si lo senyor de la nau o del leyn, romandra per so car no pora haver lo nolit e no.y romandra per res que eyl hi haia a fer si no per lo nolit recaptar, e eyl ne tramertra la nau per so que no.y - fassa mascio e la pendra alcun dampnatge, lo senyor de la nau no es ten

gut de fer neguna esmena als personers, pus que per profit de la nau - sera romas, e no per res que hagues a fer. E asso deu esser menys de / tot frau e de tot engan.

De contrast de senyor de nau e de mercaders. CLXXXI)

Tot comandatari que portara o pendra comandes si les comandes se perdran per rahons que ls capitols dessus dit se contenen, eyl no es tengut - de les comandes a retre. Mas si les comandes se perden per altres // rahons e no per aqueles que en los capitols dessus son dites, eyl es tengut de retre e de donar totes les comandes e lo guany ab aqueles - fet. a aquels qui les comandes li hauran fetes, si donchs eyl no pot/ mostrar vistes rahons per que aqueles comandes sien perdudes. E si - eyl mostrar ne provar ne en veritat metre no pot ne les comandes retre no pora a aquels de que seran, el dit comandatari se abatra si eyl se abat e es conseguit eyl deu esser pres e mes en ferros e estar tan tro que aquels de qui les comandes seran, se sien avenguts ab lo dit coman datari. E fo fet per so aquest capitol, car molt comandatari se abatria si sabia que negun dan ne negun grange no li.n pogues venir E son hi - posades per so les condicions que dessus son dites.

De contrast de mercader e de senyor de nau. CLXXXII).

Senyor de nau o de leyn qui haura contrast ab mercaders los mariners de la nau no pusquen fer testimoni ab senyor de la nau ne als mercaders a lur prou ne a lur dan del a un ne del altre estant al viatge. Mas lo cartolari deu fer testimoni e esser mijanser entre eyls. Mas empero com la / nau haura fet viatge els mariners seran de si mateys que no seran ten--guts al senyor de la nau, la donchs poran fer testimoni al senyor de la nau e als mercaders, ab que eyls no sien personers del contrast hon // seran demanats al testimoni ne esporan dan ne prou a haver, que si hi - esperaven dan ne prou a haber, res que diguessen no hauria valor e serien tenguts per falsaris.

Mariners que hauran contrast ab senyor de nau. CLXXXIII)

Marines que hauran contrast ab senyor de nau d'alcunes coses que no sien - escrites en lo cartolari, los mercaders qui seran en la nau poden fer -

testimoni estant al viatge o que.n fossen exits, axi be al senyor de la nau com als mariners ab que eyls no fossen personers del contrast que serie entre eyls, ne.y esperassen a haver dan o prou. E si.ls mariners havien contrast ab los mercaders, lo senyor de la nau pot fer testimoni pus sien exits al viatge o no, E que no sia personer del - contrat que sera entre.ls ne hi eser haver dan ne prou. E encara mes, la I marinier pot fer testimoni al altre pus sien exits del viatge ab que no sia personer al contrast hon sera tret a testimoni ne.y esper haver dan ne prou. Empero los mariners poden fer testimoni estant al viatge al senyor de la nau e als mercaders per aquesta raho, so es a saber, per fet de get, o per mol temps, o per altre aventura que la nau hagues a anar en terra, car en aquel cas o en aquela raho no pot metre les covinenses en lo cartolari. E per so fo fet aquest capitol, car si en aquel cas e en aquela raho los mariners no podien fer testimoni / ne l'escriva no.n hagues pugut metre en cartolari, lo seyyor de la nau poria negar totes les covinenses que hauria empreses ab los mercaders/ que a eyl deguessen tornar a dan. E diria tot so que assi matex tornas a profit. E.ls mercaders farien altrestal al senyor de la nau. E per - aquesta raho poden fer testimoni los mariners en aytal cas, estant al - viatge per so que frau negun no.y puscha haver. Mas per altre raho no - poden fer testimoni, estant al viatge a prou ne a dan del senyor ne dels mercaders per muyl contrast que entre eyls fos.

Si mercaders hauran alcun contrast. CLXXXV

Si mercaders que seran en nau o en leyn hauran alcun contrast entre eyls - mateys e trauran los mariners en testimoni, los mariners poden fer aquel testimoni en que seran demanats si que eyls sien encara al viatge, o - que.n sien exits ab que no.y esperassen dan ne prou haver, ne no vol-- guessen mes lo profit de la I part que de l'altre ne no.y haguessen // pres survey ne.l ne esperassen haver, que si eyls a maven mes lo profit de la una part mes que de la altre, he eyls n aguessen pres survey o.l - ne esperassen haver, si provat los pudia esser, eyls serien tenguts de - retre tot lo dan e tot lo greuge e tot lo interesser que aquela part ne haura sostengut per colpa del per aquel testimoni que aquels li haurien

fet. Encara mes, que. ls ne poria metre e affrontar e destrenyer ab la senyoria: e mes encara que no seria negun temps creegut de res que eyls diguessen ne negun hom qui. ls cridas per jurs senyoria no li. n daria - neguna pena per testimonis qu. ells ne donassen, ans caurien eyls ab - doble pena qui aytal testimoni fals hauria fet. E fo fet per so aquest capitol, car moltes vegades son los mercaders en alcuns lochs que no - haura ab eyls sino tant solament los mariners. E en presencia d. els // los marcaders foran alcunes covinenses ho empreiments dels uns ab los altres E per aventura la I ne l'altre dels mercaders penet-se de so que haura fet ne convengut e com aquel altre mercader qui demanara la covi-- nensa que entre eyls sera empressa, aquel la li podria negar. E si aquel la li negava, aquel mercader ne sustindra gran dan on serie desfet. E per aquesta raho poden e deven fer testimoni los mariners dels contrasts qui seran entre los mercaders per so que negun frau no puscha esser entre - eyls.

Senyor de nau o de ley qui manera nautxer e mariners a cosiment.

CLXXXVI

Senyor de nau o de ley que manera ab si en viatge o en viatges lo nautxer a cosiment, lo senyor de la nau deu donar de loguer al nautxer, axi com - pendre de loguer lo melor proher de la nau E altre dels cominals. Encara mes, segons bondat e valor que el nautxer haura en si. E si per aventura los mariners iran a cosiment del senyor de la nau, lo senyor de la nau - les es tengut de donar loguer segons que eyls afanyaran e segons la bon- dat que eyls hauran, e segons lo survey que eyls faran e asso deu esser enoconeguda del nautxer e del escriva que eyls lo deien dir per lur se-- grament que eyls feran al senyor de la nau be e leyalment. E aquels mari- ners que seran a cosiment e a quin loguer hauran affanyat ne qui no, e - que eyls no.y diguen res per volentat ne per mal volensa ne per survey - que hom los hagues promes ne que eyls n'esperassen haver, ne per mal ne / per be que eyls volguessen a alcun d'aquels mariners qui en la nau serien a cosiment. E asso deven eyls dir sots pena del segrament be e leyalment - al senyor de la nau. E.l senyor de la nau es los tengut de donar aquell lo- guer que. l nautxer e l'escriva li hauran dit per lur segrament. E res no.y

deu contrastar.

De renunciament de mercaders a senyor de nau o de
leyn. CLXXXVII.

Senyor de nau o de leyn qui sera en plaia o en port o en altre loch ab la -
sua nau o ab lo seu leyn, els mercaders qui ab eyl seran li diran e li -
denunciaran que eyl que formeig be e git, El senyor de la nau hi metra -
flix que no formaiara o per aventura no haura tota la exarcia que promesa
los haura. E per aquestes rahons que dessus son dites los mercaders ne sos
tendran alcun dan, lo senyor de la nau es tengut de restituhir tot aquel /
dans que. ls mercaders hauran sostengut ne pres per aytal raho. E si lo --
senyor de la nau no ha de que pagar deu-se vendre la nau, e si la nau no.y
basta. E lo senyor de la nau ha alcuns bens en alcun loch, aquells se devan
vendre per fer compliment a aquells mercaders E asso no pot negun contrastar
que la nau no.s vena. Saul dels mariners que no perden lur loguer. Mas los /
personers no son tenguts de res a esmanar, sino tant solament la part que -
hauran en la nau que els altres lurs bens no poden res demanar. Fo fet per
so aquest capitol, car molt senyor de la nau o del leyn plany la exarcia e
retriga tant que ses mes tant mal temps que eyl no pot donar conseyl de or-
maiari sa nau o son leyn. E axi la nau o.l leyn pert-se e la roba dels merca-
ders.

Senyor de nau o de leyn que navegara en terra de serrayins.

CLXXXVII)

Senyor de nau o de leyn que sera e navegara en terra de serrayins e li vendra
cas de ventura que per mal temps o per leynts armats de anemichs perdra lo /
leyn o la nau, si eyl pert la nau o el leyn per la raho que dessus es dita,
eyl no es tengut de res a donar als mariners, si donchs eyl no.l perdia el
loch on eyl perder tot son nolit, que si eyl ha tot son nolit eyl es tengut
de donar tot lo loguer als mariners. Mas empero quelque part que.1 senyor -
de la nau o del leyn fara en los mercaders a aquel pati matex deven esser /
los mariners. Mas si lo senyor de la nau o del leyn devia als mariners lo--
guers per altres viatges, eyl los es tengut de pagar axi com en lo capitol
qui dessus es dit se conte, Mas senyor de nau o de leyn qui per aytal raho
com dessus es dita perdra sa nau o son leyn no es tengut de donar leyn ne -
vianda a mariners entro que sia en terra de cristians per so car eyl haura /

perduto tot quant haura e per ventura mes que no haura. E fo fet per so
aquest capitol que nus lo senyor de la nau haura perduda sa nau o son -
leyn no es tengut de donar leyn ne vianda a mariners tro en terra de /
cristians pus que non ha a si matex.

Senyor de nau o de leyn que noliejara la sua nau per anar
en terra de serrayns. CLXXXVIII)

Senyor de nau o de leyn qui noliejara la sua nau per anar en terra de se--
rrayns o en loch perilos. Si eyl es en loch on haia personers eyl los ne
deu demanar abans que feran lo viatge. E si eyl los ne demana e.l.s perso
ners ho volen, eyl pot noliejar, que personer negun no li pot pus res /
contrastar. E si eyl nolieja que no.l.s ne deman, los personer li poden -
contrastar e poden contrastar ab eyl per so car no.l.s hi haura demanats.
E si demanats los ne hagues, los dits personers no.l.s poguen encantar ne
portar a encant tro que fos vengut del viatge per naguna raho. Si los /
personers encanten ab lo senyor de la nau o del leyn que noliejara meyns
de lur sabuda, eyl exira de la nau o del leyn per encant o per quelque -
raho se volra E.l.s personers retendan lo nau o.l leyn, aquela nau o aquel
leyn deu seguir lo viatge o aquel mercader que noliejada la haura per aquel
preu e per aquel nolit que.l mercader haura empres ab aquel qui la donchs /
era senyor com eyl nolieja per que sen quart cascun a qui fera part en nau
o en leyn que quelque cosa aquel fara ne empendra ab mercaders o ab altres/
alo se haura a seguir. Mas si lo senyor de la nau sera en loch hon no haura
personer negun, eyl pot noliejar e anar en tot loch hon eyl se vuyla. E si/
la nau o.l leyn pendra alcuh dan, personer alcun no li pot fer demanda per
aquela raho. Mas si eyl ho pugava o.n vabatava o.s pedra per colpa sua los
personers li.n poden fer demanda, Mas senyor de nau qui noliejara per anar
en terra de cristians no es tengut de demanar personers neguns si no.s vol,
ne personer no.l pot encantar pus que.l haura noliejada tro al torn del -
viatge. Mas lo senyor de la nau o del leyn deu donar fiansa al personer si
la li demana que.l no mut viatge tro a qui haia tornada la nau o.l leyn a
poder dels personers. E la fiansa que dara, que no sia tenguda si no tant
solament a us e a custum de mar. E si per aventura lo senyor de nau nolie
jara per anar en los lochs dessus dits, los personers seran en lo dit loch
e sabran quel ha noliejat o no.u sabran, el senyor de la nau no.l.s ho haura

dit ni eyl a eyls res contestat, e aquel viatge la nau o.l leyn se perdra o pendra alcun dampnatge, los personers no poden fer neguna demanda, e.l senyor de la nau no es tengut de res a respondre a eyls.

Nau o leyn qui s.encontra ab leynts armats.

CXC.

Senyor de nau o de leyn que en mar de liura o en port o en plaia o en altre loch s.encontrera ab leynts armats de anemichs, lo senyor de la nau pot - parlar e fer avinensa ab los comits e ab l'almirayl per quantitat de mo - neda per so que eyls no fassan mal a eyl ne a res de la sua nau. Si en - la nau ha mercaders eyl los deu dir lo pati que eyl fara ho haura fet ab los comits o ab l'almirayl d'aquela armada. E tots en semps deven-se acor - dar e deven pagar aquela reempcio, la qual lo senyor de la nau o del leyn haura empresa ab los comits e ab l'almirayl d'aquela armada e deu se pagar per lo cominal de la roba per sou o per liura o per bassant. E.l senyor de la nau deu-li metre per la maytat de so que volra la nau o el leyn. E si - mercaders no ha en la nau o en lo leyn, lo senyor de la nau se deu acon-- seylar ab los panesos e ab lo nautxer e ab los prohers o si lo senyor de - la nau paga aquela reempcio que dessus es dita, ab conseyl e ab consentiment de tots aquels qui dessus son dits, los mercaders de que la nau sera no.y - deven ne.y poden res contrestar, ab que el senyor de la nau pac per la may - tat de so que volra la nau. Mas empero si lo senyor de la nau o del leyn - s.encontrara axi com dessus es dit ab leynts armats qui no sien d'enamichs e eyl los vol donar estrena o refreschament, si en la nau ha mercaders eyl los ho deu dir, E si eyls ho volen eyl los ho deu donar e.ls mercaders e.l // senyor de la nau deven-ho pagar axi com dessus es dit. E si mercaders no.y ha, el senyor de la nau ho deu dir e fer ab conseyl de tots aquels que -- dessus son dits, E si lo senyor de la nau fa asso deu-se pagar axi com // dessus es dit. Empero si lo senyor de la nau no ho fara ab voluntat dels - mercaders o ab conseyl d'aquels qui dessus son dits, eyl per sa auturitat fara pati e dara refreschament sens sabuda dels mercaders e sens conseyl - d'aquels que dessus son dits, lo senyor de la nau ho deu pagar del seu // propi, que los mercaders no li son tengutw de res a dar ne a retre de la - massio o del pati o del refreschament que eyl haura donat a aquels leynts - armats.

De nau que sera en terra de enamichs o en loch perilos.

CLXXXX)

Si alcuna nau o leyn sera en terra de serrayins o en loch duptos estan - aquí carregat de tot o de partida vendran aquí leyns anamichs, el senyor de la nau o del leyn parlera pati o.l fara parlar a aquels d'aquels // leyns armats per so que eyls no fassen mal a res que en la nau o.l leyn sera. E aquel pati que.l parlara o fara parlar si los mercaders seran - en la nau o en lo leyn ab eyl en semps tots o la major partida eyl los deu dir aquel pati que eyl ha fet o fet fer ab aquels comits d'aquels leyns ar mats e ab conseyl e ab volentat dels mercaders ell o deu donar e.ls merca ders son hi tenguts de pagar cascun per sou o per liura segons que haura/ roba en la nau o en lo leyn. E si per aventura los mercaders no eren en la nau o en la leyn tots o partida o eren en lo loch que.l senyor de la nau o del leyn tengues espay que eyl los pogues fer saber aquel pati que eyl haura fet o fet fer ab aquels leyns armats per salvar si e tota la - roba e eyl es tengut que.ls ho deu fer a saber, e si eyl no havia espay que eyl ho pogues fer a saber als mercaders, lo senyor de la nau deu fer en axi que tot so que fara que ho fassa en conseyl de tot lo cominal de / la nau. E si eyl ho fa en axi los mercaders hi son tenguts de metre e de pagar tot enaxi com si tots eyls hi eren estats, que en res no.y devien ne.y poden contrestar. Empero si lo senyor de la nau fara alcun pati ab aquels leyns armats e los mercaders seran en la nau tots o la major partida o - seran en loch on que.l les ho pogues fer saber, e no.u feia, aquel pati - que eyl los haura fet o fet fer no haura demanats los mercaders pus eyls fosse en loch que.l fer ho pogues en aquel pati aytalque haura fet, los mercaders no.y son tenguts de res a metre, jatsia asso que la roba sia en la nau o/ en lo leyn tota o partida, per so com no.ls ne haura demants. Mas emperò, si eyls seran en loch que no.ls puscha demanar, el senyor de la nau fara - aquel pati ab conseyl de tots aquels que dessus son dits, los mercaders li son tenguts de pagar axi com dessus es dit. E si per ventura lo senyor - de la nau fara aquel pati meyns de sabuda dels mercaders e meyns de con seyl d'aquels qui dessus son dits en aquel pati que eyl haura dit per sa - autoritat meyns de sabuda e de conseyl de negun, lo senyor de la nau o - del leyn ho deu tot pagar del seu propi que negun no.y es tengut de res a

metre per so que eyl ho haura fet meyns de sabuda e de c nseyl de tots aquels qui dessus son dits. Empero si la nau o.l leyn sera en algun - dels sobradits lochs e haura descarregat E entre los mercaders e.l // senyor de la nau sera empres que.l senyor de la nau deia esperar los - mercaders, els mercaders que deien haver espeegat lo senyor de la nau,/ si dins aquel temps vendran aquels leynts armats, el senyor de la nau fara pati ab eyls per so que eyls no li fassen mal o encara si li vengra cas - de ventura que es perdra la nau o l leyn que.s perdra la nau o.l leyn. E - en aquel pati o en aquela perduta que dins aquel temps que.l senyor de la/ nau los deu esperar no son tenguts de res a metre pus que eyls hauran des carregat, si donchs no li volien fer alcuna gracia, E si per aventura los dits mercaders no hauran espeegat aquela nau o aquel leyn a aquel temps - que ~~empres~~ ne promes haura E si passat aquel temps vendra aqui leynts ar-- mats E.l senyor de la nau haura a fer pati e.y perdra la nau, los dits - mercaders son tenguts de pagar aquel pati o aquela perduta que.l senyor de/ la nau o del leyn haura fet per colpa de eyls qui no.l hauran espeegat a aquel temps que entre eyls e los mercaders eren empres.

Senyor de nau qui vendra descarregar en algun loch si li vendra
cas de ventura. CLXXXI)

Si algun senyor de nau o de leyn haura carregat en algun loch de roba de mer caders o que tota sia d'alcun mercader per anar descarregar en algun altre loguar, lo qual loguar on eyl descarregar deura, sera ja empres entre eyl/ e los dits mercaders o mercader, si sera cas de ventura que aquella nau o aquel leyn se endontrara ab alcuns leynts armats o no armats d'enamichs, si aqueles males gentz qui en aquels leynts armats seran li tolran o se.n por taran lo ters de la roba o les du es parts o les tres e no li jaquiran mas tant solament la quarta part o mes o meyns, si com lo senyor de la nau o - del leyn sera junt la hon devia descarregar aquela roba que romasa li sera. Encara aquela que tolt li sera estada, si lo senyor de la nau o del leyn se retendra aquela roba qui romasa li sera que no la vuyla donar a aquels mercaders o mercader qui reebra la daura. Si donchs eyl no li paguen axi - ben lo nolit d'aquela roba qui talta li sera com d'aquela qui sera romasa/ e que eyl haura aportada, lo senyor de la nau o del leyn no pot fer ne deu

ab justa raho, per qual raho, per so car negun mercader no es ten-
 gut de pagar nolit sino da.y tanta roba com lo senyor de la nau o/
 del leyn li deliura en lo cas dessus dit. Empero es axi a entendre
 en aytal cas com dessus es dit. Salv empero que si los mercaders -
 qui aquela roba, axi com dessus es dit, hauran mese en aquela nau o
 aquell leyn si eyls la agermanaran o si los dits mercaders eran en -
 aquela nau o en aquel leyn quant agen vista d'aquels leyns armats -
 l'agermenaven que si alcun cas les esdevenia que la una roba refes a l'
 altre, si l'germanament dessus dit, sia fet axi com demunt se conten
 aquela roba que restaurada sera, deu esser comptada ab aquela qui /
 sera perduda per sou e per liura. E si lo dit senyor de la nau o del
 leyn e los dits mercaders o mercader de qui sera aquela roba dessus/
 dita, sera en guerra o de guerra ab aqueles males gents que aquela 9
 roba lus haura tolta, lo cors d'aquela nau o d'aquel leyn qui restau-
 rato romas sera deu esser comptat per sou o per liura ab aquela roba/
 que perduda sera e ab aquela que sera restaurada. E axi lo senyor de/
 la nau o del leyn deu haver aytant de nolit com per sou e per liura li
 esdevendra, e de res als los dits mercaders o mercader no li son ten-
 guts. Empero si la roba no sera estada agermenada axi com dessus es -
 dit, la roba qui restaurada sera, no es tenguda de ajuda a esmanar a/
 aquela que perduda sera, ne encara los mercaders que la roba hauran -
 perduda ho son de res tenguts de donar a aquel senyor d'aquella nau o
 d'aquel leyn a qui eyls aquela roba que perduda sera havien noliejada,
 ni lo senyor de la nau o del leyn a eyls. Si donchs los dits mercaders
 provar o mostrar no poran que peñ colpa o ab asentiment o ab volentat -
 d'eyl sera feta aquela tolta o aquela robaria. E si los dits mercaders
 provar o mostrar ho poran, lo dit senyor de la nau los es tengut de tot
 a retre e a esmenar sens tot contrast. E si los mercaders provar ne mos-
 trar justament no ho poran, lo senyor de la nau o del leyn no.ls es de
 res tengut. Empero los dits mercaders de qui sera aquela roba que restau-
 rada sera son tenguts de donar e pagar tot lo nolit d'aquela roba que /
 restaurada sera e de res als no. Empero si los dits mercaders seran en
 guerra ab aqueles males gents que la roba lus hauran tolta, E lo senyor
 de la nau o del leyn ab les dites males gents en guerra no sera, lo cors

de la nau o del leyn no deu esser comptat per sou me per liura ab -
aquela roba que perduda sera Si donchs axi com dessus es dit, ager-
menat no sera que la una roba aydas a l'altre si cas de ventura hi /
vendra E los dits mercaders no sien tenguts de pagar nolit sino de/
la roba que romasa lus sera, axi com dessus es dit. Empero si lo -
senyor de la nau o del leyn sera ab aqueles males gents en guerra -
E los dits mercaders ab eyls en guerra no seran, lo cors de la nau/
o del leyn sia tengut de metre o per sou o per liura a esmanar aque-
la roba que perduda sera. E lo nolit sia aytambe comptat per sou e -
per liura axi be al cors de la nau o del leyn. E axi be a la roba /
restaurada com a la perduda si alcun agermanament hi haura fet, axi
com dessus es dit. E si entre eyls agermanament fet no sera, la una
roba no deu esser tenguda a l'altre d'esmena a fer. Mas que estruch
sera estruch sen haura anar. E lo senyor de la nau no deu haver nolit
sino de la roba que restaurada sera. E si lo senyor de la nau o del -
leyn manara los mariners a viatge, no.ls es de res tengut de donar -
per lurs loguers si no en axi com eyl guanyara del nolit. E si per /
aventura los mariners hi hiran a messes, lo senyor de la nau no es -
tengut de pagar si no a aquela forma que eyl guanyara del nolit, per
qual raho, per so car a empaxament de males gents no esta negun. Salv
empero si los dits mariners que a messes seran accordats hauran empres
ab lo senyor de la nau o del leyn que ayl los deia pagar per cascus -
mes si que ab eyls empres al jorn que eyl los acorda, lo senyor de la
nau o del leyn los es tengut de pagar per tot aytant meses com eyls -
havien servit abans que aquela robaria los fos feta haia eyl lo nolit
o no per qual raho, per so car avinensa lig vens. E si per aventura -
alcun senyor de nau de nau o de leyn sera aturat o destengut per //
senyoria o per males gents en alcun loch, si en aquel loch hon eyl des
tengut sera, es loch on eyl no pusca donar paraula als mariners, sia -
que los dits mariners vaien a viatge o que sien accordats a mesos, lo -
senyor de la nau o del leyn no.ls es tengut de res a donar de tot aquel
temps que eyl anqui haura estat per raho d'aquel destemiment que fet -
li sera per so que per colpa d'eyl no romendra que eyl no anas guanyar
si vadat no li era. Encara mes, que lo senyor de la nau o del leyn -

asats hi pert pus que.y pert la vianda e consuma sa nau e son -- leyn. Mas empero si lo senyor de la nau o del leyn sera destengut en alcun loch per empayment de senyoria o de males gents, si eyl sera/ en loch hon eyl pogues donar paraula als sobredits mariners e eyl no l'als dara ans los destendra e.ls aturara ab si, eyl los es tengut / de pagar de tot aytant com ab eyl estaran per que per so car si eyl se volia, eyl los puria, e.ls pogra haver donada paraula. E pus que eyl fer no.n volch, e.ls volch aturar e tenir ab si, es raho que eyl que.ls deia pagar de tot aytant com ab eyl estaran. Salves, empero, - totes les covinenses o empreiments que eyl hagues empreses ab eyls com ab eyl se acordaren ne eyls ab eyl. E per les rahons dessus dites fo/ fet aquest capitol.

Senyor de nau que logara o pendra palanques o vassos.
CLXXXII)

Senyor de nau o de leyn que pendra o logara palanques o vasos o arguens a ops de sa nau o de son leyn a trer o a verar si les palanques o els vasos se trancaran, si eyls los hauran logats en rompran, no es tengut d'esmena a fer sino tant solament lo loguer que ab aquela haura em-- pres que.ls li logue lo senyor de la nau o del leyn. Empero es tengut d'esmenar aqueles palanques o aquels vasos o aquels arguens que a // servey se.n seran rots a aquel de que seran sens tot contrast si eyl los haura preses sens volentat d'aquel de qui son e trenquen-se o - no.s trenquen, tota via sia pagat lo loguer que empres sera ab eyls - meyhs de tot contrast e de tot logui.

De senyor de nau qui prometra de esperar mercaders temps sa-- but. CLXXXIII).

Senyor de nau o de leyn qui noliejara la sua nau o lo seu leyn a merca-- ders, e.l senyor de la nau prometra als mercaders de esperar temps sa-- but li hon la nau o.l leyn fera port, eyl los es tengut de esperar lo dit temps qui ab los mercaders haura empres. E si eyl se.n parteix ab la nau o ab lo leyn abans d'aquel temps que entre lo senyor de la nau o ab lo leyn abans d'aquel temps que entre lo senyor de la nau e.ls - mercaders sera empres, Si los dits mercaders ne sostendran alcun dan/

per so car lo senyor de la nau o del leyn se.n sera partit abans -
 del temps que entre els sera empres, lo senyor de la nau o del leyn
 es tengut de esmanar als mercaders tot aquel dan que per colpa d'eyl
 han sostengut. E si los mercaders no espeegaran lo senyor de la nau
 o del leyn al temps que eyls hauran ab eyl empres. Si lo senyor de /
 la nau alcun dan pendra o sen crexera de messio, los mercaders son -
 tenguts de respondra lo dan e tota la messio que per colpa d'eyls -
 haura feta. Saul empero que lo senyor de la nau se ternia de empahiment
 de senyoria o de leyds armats de anamichs o era en loch que.l -
 ne fes lavar maltemps, si per aquestes condicions que dessus son di-
 tes se.n partia ans que.l temps que entre eyls era empres fos possat
 lo senyor de la nau o del leyn no es tengut de mercaders del dan que.ls
 ne sostnguessen per so car no es colpa sua, ne los mercaders a eyl per
 aquela matexa raho.

Mercaders que prometran haver espeegat senyor de nau a dia
 cert. CLXXXV

Mercaders que noliejaran nau e prometran al senyor de la nau o del leyn
 que.ls lo hauran espatxat a dia cert, E enqua la covinensa sera feta ab carta
 o testimoni o sera escrit en lo cartolari de la nau o del leyn on sera
 donada palmada entre lo senyor de la nau e los mercaders on sera posa-
 da alcuna pena si los dits mercaders a aquel temps no hauran espeegada
 la nau o.l leyn, si lo senyor de la nau se volra lus pot demanar aquela
 pera que entre eyls empresa sera possada. E si entre lo senyor de la -
 nau e los mercaders pena neguna posada no sera, lo senyor de la nau -
 pot demanar als mercaders tota la messio que per colpa d'eyls haura -
 feta. Salv empero que si.ls ho havia tolt o vedat empayiment de Deu ne
 de mar que per colpa de els no fos romas, ells no son tenguts de pagar
 al senyor aquela pena que dessus es dita ne que entre eyls sera estada
 empresa ne encara la messio que el senyor de la nau hagues feta en //
 aquela matexa manera si donchs aquel temps empres entre lo senyor de la
 nau e els mercaders vendra empahiment de senyoria que eyls no gosen ca-
 rregar ne anar en alcun loch, ne encara mes que no gosassen res tres de
 la terra, los mercaders no son de res trer de la terra, los mercaders -
 no son de res tenguts de donar al senyor de la nau, pus no es lur colpa.

Mas mepero, si oltra lo dit temps que. ls mercaders hauran empres ab lo senyor de la nau vendra empahiment de senyoria, E. ls mercaders per lur colpa no haguesen espeegat lo senyor de la nau, los mercaders son ten-
guts de pagar la pena que entre eyls es empresa e posada sera. E si / entre eyls pena naguna mesa ne posada no sera, los mercaders son tenguts de retre e de donar tota la messio que. l senyor de la nau haura feta per colpa d'eyls. Encara mes, tot lo dan e tot lo interesser que. l senyor - de la nau haura sostengut ne sosntendra. Saul empero que aquel dan e - aquel interesser deu esser mes en masura e en vista e en coneугuda de II/ bons homens que be e diligentment sien e sapien de la art de la mar. E - aquels bons homens devien en tal guisa trempar aquel dan e aquel interesser que. l senyor de la nau haura sostengut per colpa dels mercaders, que. l - senyor de la nau ne los mercaders no.y sien malcaents en guisa e en mane- ra que. l senyor e. ls mercaders ne romanguesen en amistat e en benvolensa. E si lo senyor de la nau guanyara res del nolit eyl es tengut de donar als mariners per lur logyer a aquela forma que. l guanyaria del nolit. Empero - qualche pati lo senyor de la nau fara a los mercaders a aquel pati mateix/ devien esser los mariners. E en aquela matexa manera que dessus es dita, es tengut e obligat lo senyor de la nau o del leyn al mercaders que. ls prome- tran d'esser espeegat a dia cert. E per colpa d'eyl romandra. E si los ma- mariners van a loguer lo senyor de la nau no. ls es tengut de res a donar per so car lo senyor de la nau no haura empres ab eyls e a quant sera espeegat ne quant no. Mas si los mariners hi hiran ne seran acordats a meses, lo - senyor de la nau los es tengut tot axi com entre los mariners sera empres - al jorn que los acorda. E los nostres antecessors qui primerament començaren anar per lo mon veeren e coneugueren que aquel dan que entre los mercaders e los senyors de les naus puria esser que sia mes a coneuguda e en egualtat per los bons homens de lar per so car negun no sap de pot saber ea aquel des- trich ne aquel empahiment si sera per son dan o per son prou per que es bona la conexensa e la egualtat o. l trempament dels bons homens. E fo fet per so aquest capitol, car si mercaders no eran no calria a negu fer nau ne leyn, - ne si les naus no fossen no seria tan bon hom mercader com es, perque los / mercaders devien soffarir e possar en los senyor de les naus e dels leyns, E los senyors de les naus son encara mes tenguts de soffrir e de sostenir als

mercaders, que no son los mercaders als senyors de les naus per - moltes rahons ne als senyors dels leyens los quals no cal ara a nos dir ne recapitolar, per so car cascu es tan cert e tan savi que - les veu e les conex . per que ara no les nos cal recapitolar. E si per aventura algun n.hi ha que sia tan negligent que no les sapia, demau-les a aquels que li sera semblant, que les devan saber mils que eyls.

Nau o leyn que estibara de gerram. CLXXXVI

Nau o leyn que estibara de gerram los mercaders son tenguts de donar - homens que estiben la nau o el leyn ab que sien en loch on ne pusque trobar per diners. E si son en loch on non pusquen torbar per diners, los mercaders se devan avenir ab los mariners, e els mariners deven-ho fer. El.s mercaders devan los ne pagar a cone^guda del nautxer. E lo - nautxer deu ho fer en guisa e en manera que.ls mariners sien ben pa-- gats de lurs maltrets. En tal guisa no sien mal caents. E asso deu - esser posat en fe del nautxer, que.l nautxer axi es posat com a balança de tenir veritat e dretura, exi be als mercaders com al senyor de / la nau e als mariners e a tot hom que en la nau sia ne vaia,que no.s - deu tenir mes ab los uns que ab los altres. E si ho fa es ne perjur. E si provat li era, eyl no serie cree gut negun temps de segrament que eyl faes. Empero si lo senyor de la nau prometra o empendra ab los mercaders que fara estivar la nau, los mercaders no son tenguts de fogar estiba-- dors. Mas lo senyor de la nau se.n deu avenir ab los mariners si los ma-- riners se volen. E pagar a eyls axi com dessus es dit. Mas si los mari-- ners volran fer gracie al senyor de la nau, deu-los ho regonexer a cone^guda del nautxer en guisa que.ls mariners ne sien pagats.

De mercaders que hauran noliejada nau o leyn que deura carre-- gar de vi. CXCVI)

Si alcun senyor de nau o de leyn haura noliejada la sua nau o.l seu leyn a alcuns mercaders, E los dits mercaders carregaran aquela nau o aquel / leyn que eyls noliejada hauran, si eyl la carregaran de gerram, si los mercaders hauran lurs estibadors que per eyls estiben aquela nau o aquel leyn que eyls hauran noliejat, sia que aquels estibadors que per eyls -

estibaran ne eyls hi hauran meses per lo lur ierram a estivar, sia que aquel estibadors, o estiben be o no, si gerram alcun o gerres si tran- caran o si rompran o si consintran, lo senyor de la nau o del leyn no/ sia tengut de neguna esmena a fer, pus que per colpa d, eyl no sera fet. Mas los mercaders de qui aquel gerram sera sien tenguts de donar a aquel senyor d'aquela nau o d'aquel leyn tot aquel nolit que promes li hauran de donar per cascuna gerra. Empro es axi a entendre que el senyor de la - nau o del leyn pusche retrra o mostrar los tets en testimoni d'aquela ge- rra o gerres que rotes o trancades seran sens tot contrast. Empero si lo senyor de la nau o del leyn fora estivar aquel gerram, E los estibadors - que eyl hi metra estibaran be e sufficientment que per colpa del estivar/ que eyls hauran fet, gerra o gerres si rompran, lo senyor de la nau no es tengut d' esmena a fer a aquel mercader de qui seran, Si no tant solament que no.n devan haver nolit. E per qual raho no li es tengut que li esmen - lo dan, que lo mercader ne sostindra per esta raho, car negu no deu creure ne encara que en ver no puria metre que negun senyor de nau ne de leyn fos pagat ne sia que negun mercader perda ne fassa son dan en sa nau o en son leyn per colpa d'eyl ne per res que eyl fer hi puscha, Empero si los merca- ders provar ne mostrar poran que per colpa del senyor de la nau o del leyn o per colpa dels estibadors que eyl haura meses si rompra gerra o gerres - eyl es tengut d'esmena a fer a aquels mercaders de qui seran, porque senyor de nau o de leyn no deu estivar ne fer estivar sa nau o son leyn de gerram si los mercaders o hom per eyls no.y eren presents al estivar, per so que / dan no li puscha tornar, Empro si al estivar del gerram haura mercader o - alcun hom per eyls qui veia estivar, si gerra o gerres si l rompran, lo - senyor de la nau no li es tengut de neguna esmena a fer, ne encara los mer- caders no li devan ne li poden lo nolit tolre per neguna rahon, pus que - eyls o hom per eyls hi seran estats al estivar. Empero si al estivar se.n trencara gerra alguna los mercaders no sien tenguts de donar nolit al // senyor de la nau. Mas empero si.s trancaran al descarregar los dits merca- ders son tenguts de donar nolit al senyor de la nau o del leyn. E per so - que dessus es dit fo fet aquest capitol.

De mercaders que se.n manaran nau sens volentat del senyor
CXCVIII.

Senyor de nau o de leyn qui haura noliejada la sua nau per anar descarregar la sua nau en alcun loch, E com lo senyor de la nau sera en lo dit loch hon eyl haura descarregar, eyl deu descarregar sa nau. E quant la nau sera descarregada eyl se deu espegar com mils puscha en sercar lo profit de la nau per so que eyl puscha donar guany al mateix, E a sos persones, e los mariners deven loesperar que no.l deven gongoxar ell - pagant a eyls aquel loguer que ab eyls haura empres tro fins que eyl - sia espeegat. E si los mariners per d'asalt que eyls haguessen del // senyor de la nau, se lovaran d'aquel logar hon hauran descarregat e - se-n manaran la nau o el leyn mens de volentat o de sabuda del senyor de la nau que en terra serà, los mariners que asso comensaran ne foran, no deven haver dret en haver ne en persona ne en res que eyls haien. E lo senyor de la nau pot los metre en ferres e metre en poder de la se - nyoria, E fer demanda contra eyls tot en axi com aquels que desconexen - lur senyor ne.l desposeexen de sa senyoria, axi es a entendre que la nau sia en terra de amichs en loch menys de perill. Encara son tenguts de - mes los mariners que asso faran ne consintran de retre e d'esmenar tot lo dan e tot lo grenge e tot l'interesser que.l senyor de la nau n'haura sostengut. E el senyor de la nau ne sia tengut per sa plana parayla. E.l mariners que asso hauran fet ne consentit deven tant estar en la preson tro fins que haien satisfet al senyor de la nau o que.s sien avenguts ab eyl a la sua volentat. E fo fet per so aquest capitol que mariners no - sen deven manar nau ne leyn, si be lo senyor de la nau lur fora alcun // tot. Mas deven sen anar a la senyoria on seran e clamar d'eyl del tot que a eyl sera semblant que eyl los fassa que no sia ben fet, que qualche hora que los semblant als mariners que el senyor de la nau los faes alcun tort ols tingues en alcun logar ultra lur voluntat que eyls se.n poguessen la/ nau o.l leyn manar en que eyls serien. E per esta raho es hi posada la - pena que dessus es dita.

Senyor de nau o de leyn que deu fer comprar la companya a -
l'escriva. CXVIII)

Senyor de nau o de leyn qui haura noliejada la nau o.l leyn per anar guanyar en alcunes parts, eyl deu fer comprar a l'escriva vianda e companatge e - totes les altres coses que sien necessaries a la nau o al leyn. Saul //

empero que si la nau haura mester exarcia que le deu comprar lo senyor de la nau ab l'escriva. E quant haura comprat e fet compliment de companatge e de totes coses que sien a necessari de la nau, e.l senyor - haura comprada aquela exarcia que necessari sera de la nau. Empero si/ lo senyor de la nau sera en loch que.y sien los personers eyl los deu demanar d'aquela exarcia ans que la compra. Si los personers ho volen, el senyor de la nau conexera que aquela exarcia sia ops a necessari de la nau, eyl la pot ben comprar que no deu estar per los personers per/ so cor personers romanen per aventura sals en terra. E ab que eyls ten- gussen diners a nas qui.s volgues a ventura de la mar. E per esta raho los personers no.y devien contrestar a aquela exarcia que no.s compra pus que.el senyor de la nau veia que a la nau sia gran necessari. E que si la nau navega meyns d'aquela exarcia, nevegara a gran condicio. E el senyor de la nau pora esser repres dels mercaders. E per aquesta raho los perso- ners no.y poden res contrestar. E si lo senyor de la nau tendra alcun - cumo de la nau, eyl deu pagar la companya e la exarcia que eyl haura com- prada. E si lo senyor de la nau no te negun cumo de la nau, eyl deu comptar e a sumar al l'escriva tot quant costa la companya. E tot so que l'escri- va haura comprat ne so que costera la exarcia que.el senyor de la nau // haura comprada. E com lo senyor de la nau e l'escriva lo hauran comptat e assumat l'escriva deu anar a cascun personer e dir que eyls deien pagar - tot so que a cascun vendra per la sua part. E si los personers ne volien oyir compte l'escriva los ne.s tengut. E com los personers hauran oyit - compte de l'escriva els son tenguts de donar a l'escriva tot so que cas- cun vendra per la part que haura en la nau. E siy haura alguns personers que no volran pagar so que a eyl ne vendra per la sua part, e contrastara lo senyor de la nau ho haura a manlevar per so car aquel personer no haura volgut pagar de la part que aquel personer haura en la nau se deu pagar - aquel deute e tot lo guany que lo senyor de la nau promes a aquel que pres- tat lo li haura, si tota aquela part se.n sabra consumar que aquel perso- ner haura en la nau, per so cor per colpa de eyl se sera feta aquela manlenta. E si venia cas de ventura que la nau se perdes e que la manlevita no era - pagada los bens d'aquel personer se hauran a par en aquel deute a pagar, - per so cor ab sabuda e per colpa d'eyl se sera feta. aquela manlenta. Mas -

empero si lo senyor de la nau sera en loch on no haura personers, ne lo senyor de la nau no haura cumo de la nau, E el fara manlenta per les rahons que dessus son dites, tot lo cominal de la nau o ha a pagar que personer / negun no.y pot contestar. Empero si abans d'aquela manlenta que dessus es dita sia pagada, la nau se perdria, personer negun no.y es tengut de res a - retre a aquel qui prestat hi haura, pres que la nau sera rota e perduda, - guart-se aquel e com prestara ne com no, que el personer assats hi pert pus que le sua part pert. E axi per la raho dessus dita lo prestador no pot res demanar e aquels que havien part en la nau perque eyl se guart com prestara la sua moneda e com no que pus que la nau sera rota los persones no li son tengut de res a metre en aquela nau. Empero si la nau sera en alcun viatge e loch, E aquel prestador se volra pagar del prestech que eyl fet haura. Si lo senyor de la nau ~~havia~~ diners sens o d'altre o eyl tindra alcun cumò de la nau, eyl es tengut de pagar aquel prestador. E en continent tornar la nau als personers E comptar ab ells del guany e de la perduta que aquel fet haura E si guanya eyl es tengut de donar part d'aquel guany a cascun personer segons que haura part deu esser partit lo guany per cominals dels personers. E si guany no.y haura, ey haura perduta, cascun personer es tengut de donar a retre a senyor de la nau aytant con a eyl na vendra per la sua part, que raho es que qui part vol have~~t~~ del guany que part deia haver de la perduta. E si lo senyor de la nau no haura diners de si ne d'altre ne la nau no haura guanyat ne eyl tindra alcun cumo de la nau, el prestador fara vendre la nau com la nau sera venuda el prestador sera pagat~~s~~ de la venda de la nau sobrera alguna cosa, lo senyor de la nau es tengut de venir en aquel loch hon seran los personers e de donar lur part de tot so que de la venda de la nau li sobrara. E si lo senyor de la nau haura haua a vendra la nau per les / rahons que dessus son dites personer negun no li pot fer demanda neguna. Si donchs los personers no li poden provar lo contrari que aquela manlenta per que la nau sera venuda que eyl la hagues feta per son joch o per altres barates que eyl manas ne faes. E si los personers asso provar li poran, lo senyor de la nau es tengut de retre e de donar als personers totes les parts que en la nau havien o el preu d'aquelias. E si lo senyor de la nau no ha de que - pagar, eyl deu esser pres e mes en ferres. e estar tant tro que eyl se sia avengut ab los personers o que ls haia satisfets del dan que fet los haura.

E si com lo senyor de la nau haura venuda la nau en axi com dessus es dit, si eyl ab alò qui de la nau li sera sobrat, no tornara retre / compte als personers e de donar la part que a eyls pertanyara de tot so que de la nau li sera sobrat E ell se.n hira en altres parts. E si asso que de la venuda de la nau li sera sobrat se perdra, eyl n.es - tengut d'esmena a fer als personers, axi com dessus es dit. E si eyl se.n hira en altres parts ab aylo que de la nau li sera romas, e eyl ne guanyara, tot lo guany que eyl fet n'haura es tengut de donar als personers, a cascun segons que la donchs havien part en la nau menys de tot frau e meyns de tot contrast.

De compte a retre a personers. Capitol CC.

Tot senyor de nau o de leyn es tengut de retre compte a sos personers - cascun viatge que eyl fara. E si lo senyor de la nau no retrra compte a sos personers de cascun viatge que eyl fara, si la nau o.l leyn se perdra o pendra alcun dampnatge, lo senyor de la nau es tengut de re- tre e de donar tot lo guany que eyl fet haura als personers que per / raho de la nau que perduda hauran o del leyn hauran feta lo senyor - de la nau no.s deu escurar ne pot, que.l no haia a retrra e a donar tot lo guany que eyl ab aquela nau o ab aquel leyn haura fet. E si lo -- senyor de la nau o del leyn no haura de que ho puscha retrra, si eyl - es trobat eyl deu esser pres e mes en ferres tot en axi com en lo ca- pitol dessus dit se conte. E fo fet per so aquest capitol cor molt / senyor de nau o de leyn repren o retriga que no vol comptar al sos per soners. E con ve que eyl haura perduda se nau o son leyn, E eyl dira - que tot si es perduto, E sia que si perda o que no si perda, lo senyor de la nau o del leyn ne.s tengut axi com dessus es dit, perque tot // senyor de nau o de leyn deura e deu comptar cascun viatge que fara ab sos personers del guany o de la perduda que eyl feta haura, per so que la pena que dessus es dita no li pogues venir dessus. Encara es demes / tengut lo senyor de la nau o del leyn als personers, que si lo senyor de la nau guanyara ab aquel cumo que dels personers haura o tendra, - eyl los es tengut de donar lur part de tot lo guany que fet haura. E - si eyl per ventura haura perduto, personer negun no li es tengut de per- dua que eyl feta n.haia per so com eyl tendra aquel cumo mol grat dels

personers dessus dits.

De senyor de nau que navegara e estara en loch on seran los personers, si morra de que son tenguts los hereus - d'aquel qui mort sera, si compta no.ls haura retur. CCI.

Si alcun senyor de nau o de leyn navegara I viatge o molts, si - eyl navegara o tornara alcuna vegada o moltes en aquel loch / hon seran tots los seus personers o la major partida. Eyl los es tengut de retre compte cascun viatge que eyl fara. E si eyl no ho fa, eyl n.es tengut tot en axi com en lo capitol dessus - dit es ja esclarit. Empero si lo senyor de la nau o del leyn na vegara axi com dessus es dit, E eyl cessara que no retrare compte als personers ne endara no.ls dara res de so que guanyara, los dits personers lo.n devan raquerir. E si per aventura eyl simplament e sens malicia fer no.n volra, los dits personers lo.n poden forsar. E si los dits personers lo.n requeren o no a forca alcuna eyls no li metran. Si al senyor de la nau o del leyn vendra cas de ventura que.s morra, si los dits personers la donchs apres la mort sua eyls demanaran als hereus d'aquel qui mort sera o als detendors / dels seus bens compte o part del guany que aquel que mort sera - havia fet ab aquela nau o ab aquel leyn, los dits hereus e els detendors d'aquels bens seus no.ls son tengut de retre compte ne de/ res a donar de guany que aquel hagues fet. Si donchs los dits personer provar no poran o aquel qui mort sera no.n havia jaquit menat en son testament. E si per ventura aquel qui mort es, sera mort ab intestat, los hereus d'aquels o los detendors dels seus bens no - son de res als tenguts a aquels sobredits personers si no tant solament d'asso que en lo cartolari d'aquel qui mort sera atrobat - escrit. E si eyls trobaran en lo dessus cartolari escrit alcun // guany,los dits hereus o detendors dels bens d'aquel qui mort sera, son tenguts de retre e de donar a cascun dels dits personers la // part que li pertanyara d'aquel guany que eyls hauran trobat escrit Si tots los ben d'aquel qui mort sera ne sebien esser venuts, E si per aventura en lo cartolari d'aquel qui mort sera alcun guany no sera escrit atrobat si alcun consumament scrit atrobat hi sera que

la nau o.l leyn hagues a tornar a aquel qui mort sera o a alsuns de qui
 eyl ho hagues manlevat per raho de consumament que la nau o.l leyn //
 hagues fet, los dits personers hi son tenguts de pagar lur part. Empero
 es axi a entendre que aquel consumament no fos fet per colpa d'aquel qui
 mort sera que la donchs en temps de la vida sua era senyor d'aquela nau
 o d'aquel leyn que aquel consumament dessus dit haura fet. E si lo dit/
 consumament poran provar los personer que per colpa d'aquel qui mort --
 sera que la donchs en temps de la vida sua era senyor, eyls no.y son ten-
guts de res a metre, pus ells en ver metran que per colpa d'aquel qui //
 mort sera sia estat fet lo consumament dessus dit, los dits personers son
 tenguts de donar e de pagar a aquel consumament segons que a cescun ne -
 pertanyara de la sua part. E es raho que axi com eyls prengueren volenters
 part del guany si.y fos ara, es raho que paguen part en lo dit consumament.
 Encara per altre raho per qual per so com aquel qui mort es la donchs en -
 temps de la vida sua era senyor de la nau o d'aquel leyn anava e estava e -
 navegava entre eyls com eyls no.l destreyien que comptas ab eyls o que.ls
 donas part de so que guanyava. E si per aventura aquel qui mort sera ab in-
testat certolari alcun no haura fet ne haura escrits, los sobredits perso-
ners no poden demanar als hereus d'aquel qui mort sera de neguna cosa, ne /
los hereus ne los detenidors dels bens d'aquel qui mort sera, no poden res
demanar als sobredits personers de consumament que la nau o.l leyn hagues -
fet, pus en cartolari no sera escrit per testimonis que.ls ne donassen, perque
cascun se quart e a com fera ses feynes ne com no, per so que a dan ne a gren-
ge no li puscha tornar. E per les rahons dessus dites fo fet aquest capitol.
 Empero, salves totes les covinenses e promissions que senyor de la nau o del
 leyn hagues fets als sobredits personers per alcuna rahon, ne las personers a
 eyl. E salv encara empero si lo dit senyor de la nau o del leyn havia comptat
 ab los sobredits personers ab tots o ab la major partida. Si el compte que /
 eyl los retrra, les donara alcun guany si eyl per aventura dar no.l los pora,
 E los dits personers li feram gracia que.l n.esperaran si eyl ans que dat los
 o haia, morra, los dits personers devien esser pagats dels seus bens si tots -
 ne sabien esser venuts.

Esmena de senyor de nau o del leyn qui navegara en alcunes parts -

que es tengut, detendra les covinenses que ab los personers haura empreses de retre compta. CCI)

Segons que en lo capitol dessus dit declara e demostra que tot senyor de nau o de leyn es tengut retre compte a son personers cascun viatge que eyl fara. E si jo.n feia es ne tengut e obligat tot enaxicom en lo capitd ja dessus dit es contengut, Mas empero es axi a entendre que lo senyor de la nau o del leyn sia e venga cascun viatge o alscuns viatges que eyl fara en aquel loch hon sien tots los personers o la major partida. E si lo senyor de la nau o del leyn fara // port en alcun loch on no haura personer negun; Encara que ell navegar a fara viatge o viatges en moltes de parts on personer negun no/ haura ne sera. Si alsenyor de la nau vendra alcun cas de ventura que perdra tot o partida de so que ab la nau o ab lo leyn haura guanyat, si per colpa d'eyl no.s perdra, ey no es tengut de res a esmenar als sobredits personers, pres per colpa d'eyl no sera perdut. Empero si los dits personers empendran ab lo senyor de la nau o del leyn com / eyl se partira d'eyls e li diran que si eyl per aventura se aturara en alcunes parts per navegar que eyl que.ls deia tremetre per cascun -- viatge e que eyl fara tot so que a eyls pertanyera del guany que eyl/ fet haura, lo dit senyor de la nau o del leyn los ho deu tremetze. E si eyl ho.l ho tremetre e so retendra, si eyl ho perdra en quelque manera que eyl ho perdra, eyl los es tengut de tot a restituuir. E si eyl no ha de que, eyl n.es tengut tot enaxi com en lo capitol dessus dit es contengut. Empero si los dits personers empressio alcuna no foran en lo senyor de la nau o del leyn com eyl se partira d'els, eyl no.ls es tengut que res lus trametra. E si.ls ho tramet es pert, seras molt be perdut al senyor de la nau o del leyn que sens lur manament les ho trematra. Empero quelque covinensa o empressio lo senyor de la nau o - del leyn fara ab sos personers com d'eyls se partira, aquela li es mester que los hi atenga. E si eyl per aventura no.ls ho atendra e per colpa d'eyl romendra, eyl es tengut de restituuir tot lo dan que los dits personers ne sostendran o sostengut hauran. Empero si lo senyor de la/ nau o del leyn ho tolra o vendra empaiyment de Deu o de males gents que eyl no antendra so qui a sos personer promes com d'eyls se partira, e /

per colpa d'ell no romandra, eyl no es tengut de res, per que per so - com empayment de Deu o de mor ne de males gents no pot negun res dir/ ne contrastar. Empero tot lo que dessus es dit, que sia e deia esser - meyns de tot frau, E si frau alcun provar se pora, la part contra que provat sera, sia tengut de retre e d'esmenar tot lo dan en aquela - port que sostengut lo haura sens tot contrast e sens tota malicia. E - per les rahons dessus dites fo fet aquest capitol.

De nau o de leyn que volra creixer. CCII)

Senyor de nau o de leyn qui volra creixer la sua nau o el seu leyn, si eyl es enloch on sien tots los personers o la major partida, lo senyor de - la nau o del leyn los ne deu demanar E si tots les personers ho volen o la major partida que la nau o leyn se crercha, lo senyor de la nau o - del leyn lo pot creixer, e tots los persones son hi tenguts de metra per la lur part aytant com d'equel crexement los vendra. E si.y ha personer negun que.y volgues metre contrast, no li pot metre, pres que ab sebuda e ab volentat d'eyl sera fet aquel creximent. E si.l senyor de la nau - ho haura a manlevar, aquel personer ne.s tengut e obligat, axi com en lo capitol dessus dit es contengut. E si los personers no volen que aquela nau se cresca, lo senyor de la nau no.ls pot forçar. Mas, pot los forsar de tot so que.l capitol dessus dit es contengut. Encara mes, si lo senyor de la nau fa aquel creximent meyns de sebuda e de volentat dels personers los personers no son tenguts al senyor de la nau de res a donar, si no - axi com en lo capitol dessus dit es contengut. Empero si lo senyor de la nau o del leyn sera enalcun loch hon no haura personer negun e eyl volia creixer sa nau o son leyn, eyl la pot creixer segons que en lo capitol -- dessus dit es contengut. E.ls personers no.n poden res contrestar, si no axi com en lo capitol dessus dit es contengut. E.l senyor de la nau es - tengut e obligat als personers de totes aqueles covinenses e empressions que al capitol de fet de adop parla e es contengut. E per so com crexi-- ment que hom fa a nau o leyn es jutjat per adop.

Esmena si senyor de nau o de leyn volra creixer sa nau o son - leyn. CCIII).

Segons que diu e demostra en I capitol dessus dit, que si senyor de nau o de leyn volra creixer o fer alcun creximent en sa nau o en son leyn.

Si lo senyor de la nau o del leyn es en loch on sien tots sos personers o la major partida, lo dit senyor de la nau o del leyn la deu demanar - del dit creximent que el dit senyor de la nau o del leyn vol fer en la dita nau o leyn. E si los dits personers tots o la major partida no.u/ volran que lo dit creximent fassa, lo dit senyor de la nau no.u deu fer ne.ls ne pot forsar. Mas lo dit senyor de la nau o del leyn pot forsar/ los dits personers desso que dessus es dit en lo dessus capitol. So es a entendre d'encantar. E los dits personers al senyor de la nau o del/ leyn per aquela raho matexa. E es ver e axi es acustumat de fer. Empero segons que encant deu esser fet, E la hon diu e demostra que si lo dit/ senyor de la nau o del leyn es o sera en loch on no sien ne seran tots los dits personers en semps o la major partida, que si lo dit senyor de la nau o del leyn vol o volra creixer la dita nau o leyn, lo dit senyor - de la nau o del leyn ho pora fer que personer negun no.y pot en res contrastar si no axi com en lo capitol dessus dit es contingut e es ver. Mas empero es axi a entendre que si lo dit senyor de la nau o del leyn lo - creixer si no per III rahons, so es a saber per gran nolit o gran viatge que eyl atrobes o per gran profit que lo senyor de la nau vees o conagues que.s vengues o que.s pogues venir assi mateix e a tots los dessus dits/ personers, so es a entendre per passatge o per defaliment d'altres naus o d'altres leyens que alcuns mercaders no trobassen. E si lo dit senyor - de la nau o del leyn fara lo creix dessus dit per les rahons dues dessus dites, los dits personers li son tenguts de pendre en compte tota la macio o despesa que lo dit senyor de la nau o del leyn haura feta per lo dit - creximent. Si donchs los dits personers lo contrari provar no li poran, E si lo dit contrari provar no li poran esser, sia que lo dit senyor de la nau o del leyn li aport guany o consumament, tot li deu esser pres en comp ta, E si lo dit senyor de la nau o leyn los aportara alcun guany los dits/ personers ne devan haver e pendre lur part be e entegrament segons que cas cun dels dits personers li haura en la dita nau o leyn. E si lo dit senyor de la nau o del leyn aportara alcun consumament als dits personers, los - dits personers son tenguts de pagar al dit senyor de la nau o leyn segons/

que a cascuns dels dits personers ne pertanyara, e segons que la part -
que en la dita nau hauran. E es raho que exi com cascun pren o prengara
part del dit guany, si lo dit senyor de la nau o leyn les hagues apor--
tat o ls aportara axi es raho que cascuns dels dits personers pac se /
part en lo dit consumament, si si es devendra per algun cas. E pus lo -
dit senyor de la nau o leyn haura fet lo dit creximent ab bon enteniment
e per les rahons dessus dites e majorment, pus lo dit contrari no li pora
esser estat provat. Mas empero, si los dits personers poran provar lo //
dit contrari al dit senyor de la nau o del leyn, aquel dit senyor de la -
nau o del leyn que eyl no haura feta la dita obra o creximent per les di-
tes II rahons, ans ho haura fet per sa auctoritat e per vana gloria del -
segle, e per so que les gents diguen que aytal es senyor de gran nau o de
gran leyn, aquela macio aytal que per aytal raho o rahons com dessus son -
dites sera feta, los dits personers no son tenguts que le li prenguen en /
compte, si los dits personers no.s volran sino en aytal manera que aquela
masio que per les rahons dessus dites sera estada feta que sia mesa en co-
naguda e en vista e en poder de bons homens ne diran ne.n conexeran que /
alo sien tenguts los dits personers de pendre en lur compte al dit senyor
de la nau o del leyn, que si la una part ni l'altre no puscha en res con-
trastar al dit a les cconaguda dels dits bons homens. E en esta guisa empe-
ro, que si los dits personers no encantara la dita nau o leyn. E lo dit //
senyor de la nau o leyn romandra en sa senyoria tant en axi com se era e es
ab aquels mateys sobradits personers no son tenguts de res a donar al dit //
senyor de la nau o leyn de la dita messio que axi com dessus es dit sera -
estada feta ne encara per los dits bons homens sera estada arbitrada ne es-
timada o sentenciada, si no en axi com lo dit senyor de la nau o leyn se -
guanyara ab la dita nau o leyn, e encara si lo fan gran gracia com eyl ro-
man en sa senyoria de la dita nau, e com del tot la dita messio no li abas-
teven del dit compte qui axi com dessus es dit sera estada feta no deguda++
ment. Mas es sa fet e.s fa per esta raho, cor en totes coses e entals fets
es bona egualtat e temperament e cominalea de bons homens. Empero si los -
dits personers encantaran la dita nau o leyn al dit senyor de la nau o //
leyn, e encara lo.n gitaran e del tot de la dita senyoria despossehiran, -
los dits personers son tenguts de donar e de pagar al dit senyor que li //
donchs era de la dita nau o leyn tota la dita messio o despesa que per los

bons homens los seran estada arbitrada o estimada o sentenciada en - continent que los dits personers hauran la dita nau o leyn encantat/ e aquel que la donchs n.era senyor n.haura gitat. Empero si aquel que la donchs era senyor de la dita nau ho leyn haura o havia manlevats - alcuns diners per raho de la dita obra o creix, que eyl axi com dessus es dit haura fet no rahonablement, si eyl ne dara loguar o eyl haura donat, los dits personers no sien tenguts de metre ne de pagar part en lo dit loguer. Si donchs los dits personers fer no.u volran. Mas empero si lo dit senyor de la nau o del leyn haura feta la dita obra o crexi-- ment per les II rahons dessus dites, si lo dit senyor de la nau o leyn/ haura manlevada moneda d'alcun per raho de la dita obra o creix, si lo dit senyor de la nau o leyn ne dara loguer o.l na haura donat, los dits personers hi son tenguts de metre e de pagar segons que a cascun per-- tanyara. E segons la part que a cascun pertanyara e segons la part que en la dita nau o leyn hauran sens tot altre contrast. E ja sia asso que en lo capitol dessus dit diga e demostra que creximent que hom fassa a alcunanau o alcun leyn que.s jutge per adob ver es. mas en tal guisa - se pot hom flixar de creximent d'obra que no.s deu ne.s pot flixar de - fer nau ne de leyn que haura ops adop. E axi los dits senyors de les - naus e dels leynts devan se guardar com seran en alcun loch estrany o - privat si eyls volran fer alcuna obra ho alcun creximent en lurs naus o en lurs leynts que eyls que ho fassen ab justa raho ho en justes rahons per so que los casos dessus dits no puschen esser dessus posats o per - so que el dan dessus dit nol.s pusca dessus venir. Salves empero totes/ covinenses o empehiments dels senyors de les naus o dels leynts fetes ab lurs personers. E dels dits personers als dits senyors de les naus o dels leynts en totes coses e per totes. E per les rahons dessus dites so fet - aquest capitol.

De nau o de leyn que haura ops adop. CCV.

Senyor de nau o de ley qui la sua nau o el seu leyn haura ops adop, si lo - senyor de la nau es en loch hon sien sos personers tots o partida, lo - senyor de la nau deu dir e demostrar a aquels personers aquel adob que la nau o el leyn haura mester. E si les personers ho volen, eyl ho deu adobar e.ls personers son hi tenguts de metre en aquel adop cascun tot aytant com

li vendra per la sua part. E si haura alcun personer que no volra pagar so que a eyl ne vendra, El senyor de la nau o haura a manlevar, lo personer/n.es tengut e obligat axi com lo capitol dessus dit se conten. E si los - personers no volran que la nau o el leyn se adob per so cor per aventura/eyl costaria mes d'adobar que ne volria, o encara mes, com la nau o el - leyn seria adobat. E ells lo volrien vendre, eyls no trobarien ab molt tant de la nau o del leyn com eyl costaria de adobar, per que senyor de nau o de leyn no deu adobar sa nau o son leyn meynts de volentat de personers, pres 9 sia en .I. loch ab eyls no.ls ne pot forsar. Mas lo senyor de la nau pot - forsar de vendre o de encantar als personers, pres que eyls no volran que/ la nau o.l leyn se adob, els personers ne poden forsar aytant be lo senyor de la nau o del leyn que encant no.y ha negun senyor que tots son e deven - esser personers simples. Si donchs alcunes covinences no havia entre eyls que alcun dels personers hi dagues haver qualche senyoria. E si lo senyor de la nau o del leyn adobara la nau o.l leyn meynts de volentat dels personers, - personer negun no li es tengut de res a dohar de so que costara aquell adob qui meynts de sabuda d'eyls sera fet. Mas lo senyor de la nau se deu pagar - axi com la nau o.l leyn se guanyara que a alo personer negun no.y pot contras tar. Mas si la nau o.l leyn se perdria ans que el senyor de la nau no sera - pagat de so que haura prestat d'aquel adop, personer negun no li es tengut/ de fer neguna esmena. Mas si com la nau o.l leyn se perdria si exarcia negu na se restaurara, lo senyor de la nau sen deu entregar, que personer negun no li pot contrestar. E si res hi solra, lo senyor de la nau o deu retre e donar a cascun personer tot aytant com li venga per la sua part. E si alcuns dels personers volra aquela part que haura en la nau o en lo leyn que sia ado bat, ey se deu fadigar en aquel qui senya ne sera, per so cor aque hi haura - hant molt de maltret e.y haura bestret tot aquel adop, E si aquel personer - se.n pot avenir ab aquel qui senyor ne sera, si no sia mes en poder de II -- bons homens de mar que vegen aquel adop e quant costa, per so que si aquel / personer venia la sua part a altre que entre lo senyor de la nau e aquel qui aquela part compraria no pogues haver contrast ne trebayl negun. E tot so - que aquels .II. bons homens ne dirien ne.n farien que alo ne fos seguit. Si - que lo senyor de la ne aquel personer per qui lo contrast seria no.y pogues/ res contrestar,mas tot so que.ls ne dirien ab conseyl que.n demanen a bons -

homens de mar que alo ne sia seguit. Salv empero que si lo senyor de la nau sera en loch hon no haura negun personer o la nau o el leyn hauran ops tengran adop com meyns de adop la nau no pogues navegar, lo senyor de la nau deu guardar lo profit de si e de sos companyons. E mes, encara, de - sos companyons que de si mateix, per so cor eyls no.y seran. E encara mes, per so car eyls l'hauran fet senyor del lur, perque eyl deu guardar si - mateix de blesme e de dan. E si lo senyor de la nau veu ni coneix que // aquel adop que la nau ha mester, sia o deu esser a profit mes dels perso - ners que a dan segons son semblant, E segons sa conexensa e sa conciencia e quelque cosa a el ne sia semblant, aquela ne deu ell fer a son bon ente - niment. E si qualche cosa eyl ne fassa, sia que la adopt o que la vena, tot li deu en be esser pres, pus que eyl ho haura fet a bon enteniment. E axi/ los personers no poden res contestar qualche cosa eyl ne fassa, pero cas - cun se quart e a qui fara part. Si donchs no era empres entre lo senyor de la nau e.ls personers que eyl no dagues adobar ni vendre la nau o el leyn, si no.u feia ab volentat dels personers de tots o de la major partida. - Empero si aquesta covinensa no era entre eyls, qualche cosa lo senyor de la nau ne fara, aquela, n.hauran a seguir los personers. Saul que si eyl la - jugava o la baratava ho.s perdria per sa colpa, que eyl los es tengut /// d'esmena, axi com en lo capitol dessus dit es contingut. E fo fet aquest - capitol que.s quart cascun a qui fara part ne a qui comanara lo seu, ne - aqui no, ne com ne com no lo li comanara, que segons les covinenses que - entre eyls seran empreses, aqueles se hauran a seguir.

Senyor de nau qui arborara, ho fera pendre anchores d'alcuna
nau o leyn CCVI.

Senyor de nau o de leyn qui pendra o fara pendre senyals gayatels (ganitells) o rates de anchores de alcuna nau o de alcun leyn qui prop d'eyl estara - ormajat, si aqueles anchores se perden, aquel senyor d'aquela nau qui ha or - bades aqueles anchores o fetes aorbar, es tengut d'esmenar aquel senyor // d'aquela nau de qui aqueles anchores seran tot so que eyl dira per son sa - grament que volguessen. E encara li es tengut de mes a fer d'esmena e de tot lo dan e de tot lo destrich que el ne sostenga. E encara mes, si aquel se - nyor de qui aqueles ancores seran, se vol, ey se.n pot clamar a la senyoria e demanar a aquel senyor d'aquela nau o d'aquel leyn qui aytal cosa haura -

feta fer per ladronici. Encara mes, si mariner negun aorbara anchores - meyns de volentat e meyns de sabuda d'aquel senyor de nau ab qui eyl - sera, si lo mariner ho fara per sa auctoritat meyns que de negun no // haura comendament, eyl es posat en aquela pena que l senyor de la nau - deuria haber si menament li.n hagues fet. Encara mes que si aquels mari- ners que aytal cosa hauran assaiada de fer, no hauran de que pagar, // aqueles anchores que per colpa d'eyls seran perdudes per so car eyls les hauran aorbades: encara mes, si eyl no poden entregar d'aquela nau del - dan e del destrich e de la messio que eyl haura sostenguda, aquels mari- ners devien esser preses e meses en preso, E estar tant tro que.ls haien satisfet aquel senyor d'aquela nau de tot lo dan e de tot l'interes que eyl dira per son sagrament, que per colpa d'eyls haura sostengut . Si - donchs aquel senyor d'aquela nau qui aquel dan haura sostengut no.ls // volia fer gracia que.ls esperas per dies e per hores o que vuyla que eyls guanyen ab eyl tot so que eyls li haurien a donar en esmena del dan que / per colpa d'eyls haura sostengut, e asso sia en volentat d.aquel senyor - de la nau qui aytal dan haura sostengut de fer aqueles coses que dessus - dites son qual el mes se volra, so es saber d'esperar.los o de metra en preso o que eyl los vuyl fer gracia que eyls o guanyen ab eyl. E fo fet per so aquest capitol que si aquela pena que dessus es dita no hi hera - posada molt dan e molt trebayl se seguiria e se.n puria seguir. Encara - mes, si alcuna nau tendra prohis, E per so qu.ls prohis no.s fessen ne s' encarten E hauran.y posats senyals que.ls sospenen, que aquels senyals ne la veran ni faran lavar, en aquela pena matexa deu esser posat, que dessus es dita.

Senyor de nau o de leyn qui manara la sua nau a parts. CCVI)

Senyor de nau o de leyn qui manara la sua nau a parts eyl es tengut de fer - escriure les covinenses e empreníments que eyl fara o haura fets ab tots ceyls mariners que ab eyl hauran anar a parts. E encara mes, deu fer escriu- re lo senyor de la nau en presona de tots los mariners o de la major parti- da ea quantes parts pendra la nau la nau ne quantes parts faran per totes - ne a qui deu fer melorament ne a qui nō, ne quant ne quant no per so com a la partio entre els mariners e el senyor de la nau no pogues haver negun - contrast. Encara es de mes tengut lo senyor de la nau que eyl deu mostrar/

tota la exarcia que la nau haura a tots los mariners en semps o a la -
major partida si tots no.y poden esser per so cor si los mariners co--
nexi en ab lo senyor de la nau en semps que.y hagues exarcia que hagues
ops adops o alcun enfortiment que.l senyor de la nau que hi degues fer
a l escriva per so que no.y pogues haver entre eyls alcun contrast, que
si alcuna exarcia si perdia que.ls mariners no.y poguessen metre alcun
contrast que diguessen que els no havien vista aquela exarcia que per-
duda sera, per so car de com d'ha a esmenar. E si lo senyor de la nau
fara asso que dessus es dit, los mariners li son tenguts de servir tot
enaxi com si anaven a loguer sebut. Encara mes, que per neguna raho no.y
poden metre contrast. Salv per aqueles condicions que en los capitols -
dessus dits son ja certificades e esclarides. En axi lo senyor de la nau
quant de res los haura donat a guanyar, deu lur dar be e leyalment les -
parts que a cascun pertanyara be e leyalment tot enaxi com entre lo //
senyor de la nau e.ls mariners sera empres. E enaxi com en lo cartolari
de la nau sera escrit. El nautxer es tengut sots pena del segrament que.l
fet ha de guardar tot lo profit d'aquells mariners que.ls be e entegrament
haien tot so que.l senyor de la nau los haura promes al die que.ls s'acor-
daren ab eyl. E.l escriva es tengut de guardar loprofit de la nau sots -
aquela matexa pena que al nautxer es posada que.l no.y fassa res enganyo-
sament per la nau ni per los mariners. Mas que be e leyalment de sa part/
que a la nau pertanyara ne als mariners atressi el nautxer e l'escriva -
deven-ne haver melorament so que entre eyls sera empres com la nau comen-
saven de acordar los mariners. E si per aventura entre eyls no ha estat -
empres eyls ne devan haver cascun. I. part per honrament e per raho del -
maltret que eyls hi trahien per tot lo cominal de la nau. E aqueles dues -
parts deven-se levar de tot lo comun en semps ara parlem de les condicions
si per cas de ventura hi venien si la nau o el leyn hiran ab veles. E //
cuant ab veles eyla perdra arbre o entenes o vela alguna, los mariners no
son tenguts d'esmena neguna. a fer si darques lo senyor de la nau o el -
nautxer no.ls hevia menat abans que.l arbre ne les entenes ne la vela se -
perdres que eyls que calassen. E si lo senyor de la nau o del leyn los //
havia fet manament que eyls que calassen e eyls no havien volgut calar, e
per aquela raho aquela exarcia que dessus es dita se perdra, los mariners

son tenguts de tota aquela exarcia a esmanar, axi es a entendre tot lo
 cominal de la nau lo deu pagar. E si lo senyor de la nau o del leyn o -
 el nautxer menaran surgir anchores en qualche logar que eyls seran. Els
 mariners diran que aquela exarcia ab que eyls manen surgir aqueles an-
 chores no es sufficient a aqueles anchores. E si les anchores se perdran
 sobre alo que los mariners hauran dit al nautxer o al senyor de la nau .
 Si lo senyor de la nau o el nautxer no faran cambiar exarcia e aqueles -
 anchores que eyls hauran menades surgir. E les anchores se perdran los -
 mariners non son tenguts d'aqueles anchores que ls hauran menades surgir/
 de neguna esmena a fer, pres que eyls ho hauran dit al senyor de la nau -
 o demostrat-ho al nautxer. E si los mariners no ho diran ne no demostraran
 al senyor de la nau ne al nautxer. E aqueles anchores se perdran eyls son
 tenguts de esmena a fer, per so car eyls surgiren aqueles anchores no ho
 digueren ne ho denunciarenque aquela exarcia no era forts ne bona. Encara
 mes, si a la nau vendra cas de ventura que vaia en terra o rompra, si lo/
 guany que la nau haura fet sera tant que bastas a aquela nau a reffer, el
 senyor de la nau le.n pot reffer. E si eyl reffer no le.n volia aquela nau
 deu esser preada e aportada a preu entre lo senyor de la nau e els mariners
 e a que valia aquela nau com ana en terra. E si entre eyls no se.n pu-
 dien avenir, deu esser mes a aquel contrast que entre eyls sera en poder -
 de dos bons homens que sien e sapien be e diligentment de la art de la mar.
 E qualche cosa aquels ne diran allo deu esser fet e seguit. E si exarcia -
 salvaria, aquela exarcia e tot so que salvat ne sera tot deu esser preat e
 mes en preu al senyor de la nau. E com lo senyor de la nau sera entegrat si
 alcuna cosa de aquel guany que ell s fet hauran sobrara, tot deu esser partit
 per tuyt cominalment axi com entre eyls sera empres. E si per aventura lo -
 guany que.ls fet hauran no bastara a esmena a fer, aquela nau que de tot -
 rota sera ho en partida, los mariners no lin son tenguts de neguna esmena a
 fer, per so com lo mariner assats hi pert pus que hi pert son temps e hi -
 haura consumada sa persona. Empero los merines son tenguts al senyor de la -
 nau de aydar a salvar tot so que.ls pendran be e leyalment e retre e donar -
 tot so que eyls salvar ne podran al senyor de la nau. Encara mes, si per -
 aventura la nau no haura guanyat res, los mariners son tenguts de retre e de
 donar al senyor de la nau tot so que haura despres en vianda d'aquel jorn -

que eyls acordaren tro fins que eyls se pertesquen de la nau. E asso -
deven los mariners pagar meyns de tot contrast que lo senyor de la nau
ha sat's hi pert, pres hi consuma la nau e si matex. El senyor de la -
nau pot aquel mariner que contrat hi metra allo que eyl ne vendra que -
deia per la sua part axi demanar com si li ho havia comenat ab carta. E
pot lo metra en poder de la senyoria. E aquel mariner deu estar tant pres
tro que haia satisfet de tot so que a donar haura a aquel senyor de la -
nau o que se.n sia avengut ab eyl. Empero si lo senyor de la nau veura ne co
nexara aquel mariner que li contrestara, no ho fara per neguna altre male
si no que no ha de que pagar ne entregar, lo senyor de la nau es tengut -
que.l deia esperar per dies e per hores tant tro que eyl ho puscha haver/
guanyat. Enaxi empero que.l mariner es tengut al senyor de la nau de ase-
gurar ab carta o ab fiansses per so que.l senyor de la nau no hi puscha -
perdre eyl ne.ls seus. Encara mes, si alcun dels mariners perdra alcuna -
roba a servici de la nau, si la nau guanya, aquela roba deu esser retuda a
aquel mariner que aquela roba haura perduda si eyl provar ho pot. E si eyl
provar no ho pot, ho li.n es hom tengut d'esmena a fer. E si per aventura
la nau guanyara no li es negun tengut d'aquela roba que eyl perduda haura
d'esmena a fer per testimonis que eyl ne donas que assats hi pert son //
temps, E hi consuma sa persona. E fo fet per so aquest capitol, cor molt -
senyor de nau o de leyn hauria sa nau vella e pudrida. E si eyl sabia que.ls
mariners que ab eyl hirien aparts si eyl rompia la nau li fossen tenguts de
la nau a esmenar per sort pocha de fortuna, eyl faria en guisa e en manera
que perdes la nau, per so que.l ne poques haver d'esmena mes que no volrien
dues naus aytals com aquela. E per aquesta raho los mariners que van apart no.n
son tenguts d'esmena a fer a la nau qui rota sera, si no tant solament del /
guany que eyls ab la nau hauran fet, tot enaxi com en aquest capitol dessus
es declarat e certificat.

---- Final des III Llibre.

(Laus Deo).

LLIBRE DEL CONSOLAT DE MAR IV PART.

Esmena de nau o de leyn qui ira apart. Capitol CCVIII

Si alcuna nau o alcun leyn hira apart, E sera cas de ventura que aquella nau o aquel leyn que apart hira s,contra ab leyns armats, si aquels leyn armats li tolran o se.n portaran vela o veles o gumena o gumenes o anchoras o anchoras o alcuna altre exarcia, aquela exarcia deu esser esmenada per tot lo cominal de la gau. E es axi a entendre que cascun sia tengut de metre en la esmena que per aquela exarcia s'haura a fer/ que tolta lo sera, per aytantes parts com pendra deu. Empero es axi - entendre que la nau o.l leyn hagues guanyat, E de aquel guany que aquela nau o aquel leyn hagues fet que sia esmenada aquela exarcia que // aquels leyns armats se.n haurien portada. E si per aventura lo guany - que aquela nau o aquel leyn hauria fet no bastava a aquela exarcia a - esmenar los mariners qui hiran a parts no sien tengus de neguna autre - esmena a fer, per que per so com lo mariner ne negun autre comparte de son alberch e va ab alcun a guanya no ho fa per fe que per alcun cas de ventura que esdevenga a la nau o el leyn hon eyl deu anar guanyar que - la roba que eyl jaqueix en sa casa li hagues aydar a esmenar, que si ho fahya mes li valra que romagues E encara mes, per autre raho, cor lo ma_riner assats hi pert, pus que hi pert son temps. E lu haura totes ses - vestadures consumades. E hi haura consumada se persona. Empero si el - guany que la nau o.l leyn haura fet bastara a aquela exarcia a'esmenar/ que tolta's sera, lo senyor de la nau o del leyn que aquela esmena haura presa deu jurar en presencia de tot lo cominal de la nau o del leyn que eyl que la deia colrar com abans pusca e que hi fassa tot son poder. E -- si eyl colrar la pot, eyl es tengut de retre tot so que eyl havia pres - del sobre dits mariners en esmena de aquela exarcia que aquels leyns armats les havien tolta sens tot contrast. E si per aventura en la nau o - en lo leyn haura alcuna partida dels mariners que ho contestaran que - aquela exarcia que alcuns leyns armats lus haura tolta que no deia esser esmenada del guany que la nau o el leyn fet haura per so cas es cas de - ventura no.n devan fer ne poder per sobre los dits personers o altres es_tants eyls en la nau o en lo leyn los venia cas de ventura que se encon - trassen moneda o alcuna autre roba que valgues molts diners o ab alcuna bala o ab alcuna altra cosa que a eyls tornas a profit, no.y haura negun que no volgues haver be e entegrament la sua part que pertanyer li.n de - gues. E encara molt mes que pertanyer no. li.n deuria si eyl fer ho poria. E donchs semblant es e vista raho que axi com cascun volria e demanaria - be e entregament se part del guany que per lo cas de ventura los seria es - devengut, tot en axi es raho que cascun sia tengut de fer esmena a aquela merdoa que per cas de ventura los sera esdevengut del guany que.ls fet - hauran. E per les rahons dessus dites s'ha fet aquest capitol.

De mercaders qui metran roba en leyn descubert. CCVIII)

De mercaders que noliejaran o metran roba en alcun leyn descubert, si aquela roba que en leyn descubert sera mesa se banyara o.s guardara per mar que/ el leyn entra o per aygua de pluja, lo senyor d'aquel leyn no sia tengut a'esmena a fer neguna a aquels mercaders de qui aquela roba sera, per so car no es se colpa que aytambe vehen los mercauers com eyl mateix que aquel leyn on eyls meten la lur roba es descubert. Mas empero si lo senyor del -

leyn descubert es en algun loch que li pogues fer tenda e que no fes tant mal temps que el la pogues tenir feta, E no la fahia fer si los mercaders provar ho li poran, ell es tengut d'esmena a fer a aquels mercaders per aquela roba que banyada o guartada sera per colpa d'eyl que no volia tenir la tenda feta. Mas empero si aquel senyor d'aquel/leny sera en alcun loch e fara tanta de mar e tant de vent que no la gosas tenir ne pogues, e plovia tant que la tenda no hagues feeltat - de tenir-la, si aquela roba se banya o.s guarta per aquestes rahoins / que dessus son dites lo senyor del leyn no es tengut d'esmena a fer.- Encara mes, si aquel leyn fara aygua per murades e per colpa de aquela aygua que fara per les murades aquela roba se banyara e.s guartara lo senyor d'aquel leyn es tengut d'esmena a fer a aquels mercaders de qui la roba sera. E si lo leyn no feya aygua per murades e.n feya per lo pla, si aquel sera bo e sufficientment be e encrostamat si per aque la aygua que per lo pla fara se banyara roba, E si.s guartara, pres - que leyn sera be e sufficientment encrostomat, lo senyor del leyn no - es tengut d'esmena a fer a aquels mercaders de qui aquela roba sera - que per aygua de pla sera banyada ne guartada, pres que el leyn sera - be e sufficientment encrostomat. Empero si lo senyor del leyn prome- tra a alcun mercader que li metra e li portera la sua roba sots lo - talem, e.l senyor del leyn no le.y metra, ans le metra en altre loch/ si aquela roba que el senyer del leyn hora promesa de portar sots lo talem, E no la.y haura mesa ne portada, E aquela roba se banyara o.s guartara, lo senyor del leyn es tengut d'esmena a fer a aquel mercader de qui aquela roba sera, per so cor ell no lo haura mesa sots lo talem axi com havien convengut, a aquel mercader. E si lo senyor del leyn la.y hagues mesa axi com promes lo li havia, E la roba se banyava e.s guarta- va, lo senyor del leyn no li.n fora tengut de esmena a fer, pus eyl - haguera ates so que havia promes a aquel mercader qui aquela roba li - havia liurada per aquela promissio que feta li havia. E axi si la roba se banya o.s guarta sots lo talem lo senyor del leyn ho li es tengut / d'esmena a fer, pres no es se colpa. Per que se guart tot senyor del - leyn ea qui prometra als mercaders que mester es que los ho atena. E - per aquesta raho fo fet aquest capitol.

Senyor de nau que levara pilot. CCX.

Senyor de nau o de leyn qui noliejara o sera noliejat per anar en alcunes parts en les quals eyl he hom que en la nau o leyn sia nos certificara que eyl hi sapia, el senyor de la nau o del leyn haura a logar pilot - que hi sapia. E aquel pilot fermara e dira al senyor de la nau o del - leyn que eyl sap e es cert en aqueles parts on lo senyor de la nau // volra anar. E si aquel pilot dira que no ha loc en ves aqueles parts - on lo senyor de la nau o del leyn volra anar ne sera noliejat que eyl tot no ho sapia. E si aquel pilot atendra a lo senyor de la nau o del leyn tot alo que promes li haura be e diligentment, lo senyor de la - nau o del leyn li es tengut de donar tot lo loguer que entre eyl e aquel pilot sera empres sens tot contrast. E encara li es tengut de donar so que promes no li haura, segons la bondat e la valor que en aquel pilot sera, per so cor aquel pilot haura ates al senyor de la nau tot so que promes li haura. Empero totes les covinenses que entre lo senyor de la nau o del leyn e aquel pilot seran empreses deuen esser totes meses en

forma de cartolari de la nau o del leyn per so que entre lo senyor de la nau o del leyn e aquel qui pilot sera no pogues haver alcun contrast ne cert. E si per aventura aquel qui pilot sera levat no sabia/ en aqueles parts que ell dit ne promes haura ne covengut al senyor de la nau aquel qui pilot se sera mes. E so que ell al senyor haura promes res no.1 pot atendre, aquell qui aytal sera deu perdre lo cap en continent sens tot remey e sens tota merce. E el senyor de la nau o - del leyn pot lo li fer tolre que no es tengut que.n deman a la senyoria si no.s vol per so car aquel l'aura enganat e mes a juy de perdre si e tots aquels que ab eyl son, encara la nau e tot l'aver. Empero - no sia tant solament en conejuda del senyor de la nau o del leyn e a - aquel qui pilot sera levat, e a si deu perdre lo cap o no, ans deu // esser en conejuda dels nautxers e dels mercaders e de tot lo cominal de la nau. E si tots aquells qui dessus son dits o la major partida - veuran ne conixeran que aquel devia perdre lo cap, ey lo deu perdre, / e si a eyls no es semblant que no l deia perdre, que no.l perda. Mas - si en fet tot so que eyls ne conixeran, que alo deu esser fet e als no, per que car si per aventura a les vegades hom anava a volentat de als- cuns senyors de naus o de leyins, eyls volrien be que alscons de que / eyls haguesen desgrat que hagues perdut lo cap. E per so que li.n ro- mangues lo loguer que promes ni.n dar li.n deu, que axi be hi ha senyors dehaus o de leyins que son rasses de senyor com .I. altre hom, e encara mes que molts senyors de naus o de leyins son que eyls no saben // que.s deu anar davant ne detras ni saben que vol dir la mar ni que no. E per so seria mal fet que mort de .I. hom fos en assalts ne en conejuda tant solament del senyor de la nau ne del leyn, per que tot hom - qui.s met per pilot se deu guardar ans que si meta que puscha e sapia atendre tot so que prometra per so que per la pena que dessus es dita no li pogues venir negun dan ne li pogues venir dessus.

De guaytes a establir.Capitol CCXI

Tot senyor de nau o de leyn es tengut que en continent que parteix li hon haura levat viatge o haura feta vela, ell deu partir ses guaytes qui.s guayten en la nau o el ley, axi be anant en velas com estant en port o en plaja o espagol. E axi be en terra de amichs com de enamichs. E axi que aquells qui.s guaytaran anant ab velas sis adormient a la guayta de tot, aquel jorn no deven haver vi. E si aquells qui.s guaytara en plaja o en port o en espagol, e que sia en terra de anamichs si a la guayta - s'adormiran de tot, aquel jorn no deven haver vi ni haver negun compa- natge. E si per aventura sera en terra de anamichs, aquells que a la guayta se adormiran si es mariner de proha, deu perdre lo vi e el companat- ge de tot aquel jorn e encara que deu esser assortat tot nuu per tota la nau. E deu esser surt en mar III vegades ab la veta del morgonal e asso- sia en conejuda del senyor de la nau e del nautxer de dar.li qual se vol ra d'aquelles dues penes que dessus son dites. E si es hom de la popa deu perdre lo vi e tot lo companatge de tot aquel jorn. E deu.li esser gitat un can d.ays ne per lo cap en avayl. E si negun d'aquest, que dessus son dits, seran trobats durmits a la guayta de III vegades en sus, deu perdre tot lo loguer que haver devia de tot aquel viatge on seran. E si l'avien haut, deu lo retre o deven esser gitats en mar. E sia en asalt del senyor de la nau e del cominal o de la major partida de dar-lus d'aquestes dues

penes dessus dites lo qual eyls volran, per so car eyls meten a juy e a ventura de perdre si mateix o e tots aquels que en la nau o al leyn seran. E fo fet per so aquest capitol.

Esmena de roba que sera trobada en port o en ribera.
CCXII.

Roba que sera trobada en plaja o en port o en ribera que vaia sobre aygua o que la mar la hagues exauguada en terra, aquel qui trobara aquela en la plaja o en lo port o en ribera ab que la mar no la hagues exauguada en terra, ne deu haver la maytat de trobadures en aquesta guisa que eyl la deu presentar a la senyoria. E la senyoria deu-la tenir manifesta a tot hom .I. any e hun dia. E si era roba que guardar se pogues deu esser venuda, e l preu que de aquela roba sera haut deu estar manifest axi com dessus es dit. E si passat aquest temps aquela roba que axi sera trobada o el preu que de aquela sera haut, no haura vengut senyor, la donchs la senyoria deu donar a aquel qui trobada la haura la maytat per ses trobadures. E de la maytat que romandra, deu fer la senyoria dues parts. E pot se n pendre la una, E l'altre que roman deu-la donar per / amor de Deu, la on eyl vist sera per be per anima d'aquel de qui stada sera. E si per aventura aquela roba qui trobada sera, la mar la haura exauguada en terra, aquel que la trobara ne deu haver trobadures covinentes segons que als bons homens d'aquel loch hon sera trobada vist sera.- Empero deu esser axi fet de aquesta que axi sera trobada, axi com es ja dit dessus d'aquela altre. E axi fets parts d'asso que a la senyoria romandra Empero si la roba alcuna sera trobada en golf o en mar de liura,/ aquela deu esser partida axi com en .I. capitol ja dessus dit e esclarit e certifficat per que ara no ho q. vol dir ne recapitolar, o si per aven tura roba sera atrobada que caura a fons aquela eytal que sobre aygua no hira ne.y poria anar, aquela no deu esser venuda ne alienada, per so com roba qui caura a fons tota via espera son senyor e deuen ne esser donades trobadures covinents a aquel qui la trobara e la exauguara en coneguda de la senyoria e de bons homens de la mar que sien dignes de fe e que ho sapien be e diligentment de partir. E la senyoria deu tenir tota aquela roba manifesta o el preu de aquela si sera roba que.s pogues affolar. E si al temps de la usanca o de la custuma que.l senyor haura establida en // aquel loch on aquela roba sera atrobada, demandador o senyor no li haura - vengut ne exit, la senyoria deu fer crida publica per trenta dies si senyor alcun haura exit a aquela roba sia li desliurada, si no, sia partida axi - com dessus es dit en aquel capitol mateix de roba que surara ne hira sobre la aygue. Axi deu esser fet d'aqueste matexa, pres que el temps sera possa da que el senyor hi haura posat.

Empero es axi a entendre que aquel o aquells qui la dessus dita roba tro baren o l'hauran trobada que la deuen haver manifestada e representada a la senyoria del loch hon la dita roba sera trobada dins III dies si en loch ne sera. E si sera en loch que dins tres dies no poguessen haver la dita roba que trobada hauran haver representada a la dita senyoria, deuen la haver representada dins VI dies. E si dins VI dies no la poran haver representada a la dita senyoria deu ferenaxi per malicia asolvar E per dans e grenges messions a esquivar aquel o aquells qui la dita roba hauran atrobada que la hajen manifestada e representada dins X dies. E si dins los dits X dies a la dita senyoria la dita roba manifestada o presentada no sera,aquel

de qui la dita roba sera o la dita senyoria, per el deman e puscha demanar la dita roba que axi com dessus es dit sera estada trobada, a aquell o a aquells qui trobada la hauran per ladronici e estar a merce de la senyoria e encara que devien perdre tot lo dret que de la dita roba devien o devien haver per raho de les dites trobadures, Salv empero que si aquell o aquells que la dita roba hauran atrobada axi com dessus es dit. E dins los dits X dies no la hauran representada o manifestada a la dita senyoria, segons que dessus es dit, si eyls viat coses o vista rahons mostrar poran que eyls la dita roba no haguessen puguda representar a la dita senyoria/ dins los dits X dies deu lus esser rebut. Enaxi empero que si las coses e les rahons dessus dites per els dites o posades eyls en ver metra no poran sino que la dita senyoria puscha a aventar contra ells, segons que dessus es dit la forma dessus dita Empero si la dita roba haura estat perduda, que no sera estada atrobada I any e I die e passat l'any e die la dita roba sera estada atrobada quel de qui era la dita roba, no.y pot res demanar, ans deu esser d'aquel o d'aquells qui la hauran atrobada per qual raho per so car no es roba el mont que estia o havia estat sots aygua o pres - aygua o de sobre aygua per lo dit temps que aquel de qui estada sera li pogues justament conexer al senyal per que fos la dita roba estada sua. Si donchs no feya per arbitre. Saul ferse o azar o altra matayl. E axi la dita roba que axi com dessus es dit sera atrobada deu esser d'aquel qui atrobada l'haura. Empero si aquel que la dita roba dira esser sua fara fe que sua fo e sua es, deu-li esser deliurada. Eyl empero faent satisfacció a aquel qui trobada la haura a sa volentad, si aquel empero que trobada la / haura fer o volra, que en altre manera senyoria no.l deu destrenyer. Si donchs aquel qui la dita roba demanara provar o en ver metre pora per testimonis digues de fe la dita roba esser sua, E de tot en tot la dita roba eyl cobrar volra, eyl es tengut de donar e de paguar a aquel qui atrobada/ la haura, tots dans e tot, destrichs e tots interessers que en ver metre - pora que per colpa de la roba dessus dita li seran esdevenguts ne.n haura hauts a sostenir a conevida de la dita senyoria o de dos bons homens qui sien dignes de fe. E si de la dita roba que atrobada sera aquel o aquells qui trobada la hauran se.n serviran e.n guanyaran e.n poran fer algun // guany, si los dits que la dita roba hauran atrobada sen seran servits o.n. hauran fet alcun guany, Si eyls demanaran les dites trobadures devien los - esser donades, segons que es acustummat. E lo dit guany esser vey que la dita roba hauran haut o fet, deu lus esser mes en compte de les dites trobadures. E per les rahons dessus dites fo fet aquest capitol.

Esmena de covinensa o promissio feta en golf. CCXII)

Si alcuna covinenso o promissio sera feta de uns a altres en golf o en mar de liura o en qualche loguar, saul que la nau o el ley no sia en/ loch que tenga prohis o ragara en terra per qual se volra raho sera feta la covinensa o promissio no deu haver valor per que cor a les vegades van en les naus o en los leyn mercaders e homens honrats e moltes d'altres a qui fa mal la mar o alcun grenge en si mateixs, E si eyls podien exir en terra o poguessen esser elevats de aqueles grenges o d'aquel amig que eyls en si mateix si eyls havien M. marchs d'argent tots mil los prometrien a alcun -- quils o demandas o que.ls poras en terra, per aquesta raho no deu haver valor, o encara mes, si per aventura se encontrara ab alcuns leyns armats si per promissio o per covinensa o per obligacio que eyl los fa esser-se podrien

tolre d'aquels leyns, los forien covinensa o promissio per so que eyls no.ls faessen mal, de mes que per aventura no.ls porien atendre per la pahor que haurien d'eyls. E per esta raho, promissio ne covinensa feta per pahor o per forsa, no val ne deu valer per neguna raho. Mas empero si hau o leyn tendra prohis o reyara en terra, tota covinensa qui sera feta de uns a altres en qualche guisa sia feta val e deu haver valor.- Empero si nau o leyn sera en golff o en mar de liura o en qualche // autre loch se vuyla, sia que tenga prohis en terra o no, E aquels qui - en la nau seran, faran alcuna covinensa o promissio deu haver valor per estes IIII rahons, so es a saber, per fet de git, o per fortuna de mal temps o per qualche autre cas o ventura si sia quela nau o.l leyn ne - vaya en terra o per covinensa que mercaders fassen de fer esmena a nau o a leyn per alcuna raho o per viatge a cambiar e que.l escriva sia pre sent. E tant tost com la nau o el leyn tendra prohis en terra que en - continent ho pens d'escriure en lo cartolari. E per estos rahons dessus dites neguna covinensa feta en Golff o en mar de liura o en qualche / autre loch se sia, no deu haver valor. Salv de les IIII rahons que ja - son en aquest capitol dessus esclerides e certificades. Empero si nau o leyn sera en fons o en estany tota covinensa que aquels faran qui seran la nau o el leyn, deu esser tenguda per ferma, tenga prohis en terra o no, perque tot hom qui en estany es ne en fou aytant val com si era en terra que assats en terra, pus que mal temps no.ls ne pot gitar ne li pot negun dan fer.

De covinensa feta per patro a mercader e mariner.
CCXIII)

Qualque covinensa q senyor de nau o de leyn fara o haura feta a mercaders o a sos mariners o ab alscuns qui sien o seran tenguts de sa nau o son/ leyn, aquela es mester que los atena sens tot contrast. E si per aventura lo dit senyor de la nau o del leyn la dita covinensa o promissio - atendra no.ls volra, eyl los es tengut de restituhir tot dan que los - dessus dits ne sostendran o.u hauran sostengut o.u esperen a sostenir - sens tot contrast. Si la dita nau o leyn ne sabia esser venut. Saul empero tot empahiment que per justa raho venir hi pogues, o.y fos esdeven gut, per lo dit senyor de la nau o del leyn no hagues atesa o no hagues puguda atendra la dita covinença o promissio a tots los dessus dits. E/ si per aventura los dits mercaders o mariners o tots aquels qui de la - dita nau o leyn seran tenguts, son tenguts e obligats de atendra al dit senyor de la nau o leyn tota covinensa o promissio que ab eyl haia hauda ho haguessen empresa sens tot contrast. E si per aventura la dita covi-- nensa o promissio atendre no li volrah, si los dits hau alscuns bens de- ven esser venuts per restituhir lo dan per la dita covinensa o promissio sostengut o per sostenir sens tot difugi.E si los dits lurs bens al dit dan per la dita covinensa o promissio sostengut o a sostenir e restituhir no bastaran, si los dits son conseguits, deven esser preses en poder de la senyoria e estar tant e tan longament en la dita preso que haian en- tregat al dit senyor de la nau tot lo dan dessus dit o que se.n sien // avenguts ab lo dit senyor de la nau o del leyn a la sua voluntat. Saul - empero, que.l dessus dit empahiment no.ls ho hagues tolto o vedat, que.ls no haguessen pugut atendre la dita covinensa o promissio al dit senyor - de la nau o en colpa d'eyls no fos romas, que.ls no haian ne haguessen / atesa la dita covinensa o promissio segons que dessus es dit. E per les -

rahons dessus dites fo fet aquest capitol.

De comanda feta amigablement sens covinensa. CCXV

Si alcun comanara a altre roba, la roba es a entendre mercaderia amigablement ab carta o meyns de carta e sens covinensa neguna que no sera empresa entre ells, sino tan solament que aquel qui la comanda reeb que / la reeb ab us e a custum de mar e a risch de males ients. E eyl que la deu vendre en quelque loch que eyl fara port ab la dita mercaderia en -- aquel present viatge en lo qual eyl ha rebuda la comanda e vendre tot - axi com mils pora o segons que entre eyls sera empres. Mas empero, si - entre eyls no sera empres, e aquel qui la comanda portara que deu haver per son mal tret ni que no, si entre eyls empres no sera, aquel qui la/ comanda haura aportada no.n pot ni se.n deu res retenir, pus que entre - eyls empres no sera, ans es tengut de donar e de retre tot so que de la roba haura aut en continent que tornat sera d'aquel viatge en lo qual - eyl havia rebuda la dita comanda. Empero, aquel de qui la comanda sera, es tengut de donar al comandatari que la sua comanda haura portada e am bada per lo seu mal tret, segons quel guanyara, e segons lo maltret que aquel hi haura haut. E asso deu haver en son consiment e sa conejuda. E el comandatari no.l pot als de res d'estrenyer, per que tot comandatari se quart, e.s deu guardar com reeb comanda d'alcun e a com fara ses // feynes ne com no, per so que no haia a venir en cosiment ne en conejuda de aquels que les comandes li faran per raho del seu maltret. E a esta - raho que dessus es dita de la roba a aquesta matexa raho son e devan esser aquels qui prenen comanda de diners.

De venda feta de nau o de leyn CCXVI

Si alcun senyor de nau o de leyn vendra la sua nau o el seu leyn a alcun, e eyl vendra sens sabuda e sens voluntad dels personers, eyl es tengut que en continent que el vanuda la haura de tornar a retre compte a ses perso ners, e de retre e de donar tot so que a cascus ne vendra per la sua part si eyls pendra o volran. E si los personers pendre no ho volran, eyl los es tengut de retre e de tornar en lur poder aquela nau o aquel ley que - eyl vanut haura sens volentat e sens sabuda d'eyls. E si aquela nau o - aquel leyn no.ls pot tornar en poder, eyl los es tengut de retre e de tor nar aytant bona nau o aytant bon leyn com aquel era. El guany que fet pogre haut ab aquel leyn es ne haura a venir ab eyls axi com mils puscha. E si entre.ls no se.n poran avenir, deu hi metre dos bons homens qui sien - dignes de fe, E aquels que.ls ho depertesquen e quelque cosa aquels ne di ran ne.n conexeran, alon deu esser seguit. Empero si com lo senyor de la - nau o del leyn haura feta la venda, axi com dessus es dit, si a la major - forsa dels personers plaura aquela venda, lo senyor de la nau o del leyn - qui venut sera, no.ls es de res als tengut, sino de donar-los so que a cas cun pertanyara, pus la major forsa dels personers si acordaran. E si per - aventura sera, no vendra ni tornara retre compte a sos personers. Encara - per donar sa part a cascus per so que de la venda de la nau o del leyn los pertanyara, E eyl se.n hira de ves altres parts. Si eyl es conseguit, eyl es tengut de retre e de donar a aquels personers tot so que de la venda de la nau o del leyn los pertanyara. E encara tot aytant com los personers - diran per lur segrement que aquela nau o aquel leyn pogra haver guanyat. E si eyl no ho de que.ls puscha satisffer ni entregar, deu esser pres e mes

en poder de la senyoria, hi estara tant tro que haia satisffets aquells - seus personers d'aquela demanda que eyls li fan o que se.n sia avengut - ab ells. E si per aventura aquel qui la nau haura venuda no sera atrobat, Els personers trobaran aquela nau o aquel leyn que los sera estat venut - en alcun loch, eyls lo poden pendre e demanar ab la senyoria. E la senyoria deu-los deliurar, eyls empero mostren que lur fas per cartes o per tes timonis si donchs aquel qui comprat l'haura no.n podra mostrar carta que - aquel que la nau li haura venut o el leyn hagues dels personers loch que - la pogues vendre e fer a sa volentat per que cascun se guart es deu guardar com comprara nau o leyn ni com no, per so que dan no li.n puscha venir. - Empero si eyl la vendra per malea que la nau o el leyn hagues o prestadors la faran vendre per prestech que aquels li haguessen fet a obs de coses - que fossen necessaries a ops de la nau o del leyn, aquell qui senyor ne - sera, no.n sia tengut, si no en axi com en lo capitol que parla de fet de adob de nau o de leyn es ja dit e rectificat

De mercaders que metran alcuna cosa amagadament en faix o
en bala. CCXVII

Si alcun mercader o mercaders noliejaran alscuns senyors de nau o de leyn fan bales o farcels o qual se volran antre roba, E els mercaders metran o faran metre en aquels fays, boles o farcels o bales o quelque autre roba sia en mig del hun d'aquels o de tots alcuna cosa amagadament axi com es aur, argent o moneda, perles, seda o qualche autre roba nobla o mercaderia els se volran, E allo que dins aquels fays o bala o farcels o caxa o qualche // autre roba se sia que.ls amagadament dins alcuns fays hauran mesa amagadament que no diran ne ho demostraran com ho noliejaren, aquel senyor de la/ nau o del leyn o el nautxer o el guardia o a l'escriva d'aquela nau en que eyls ho metran, sia que la nau aquela o.l leyn haura a gitar, ho li vendra cas de ventura que.n hira en terra e rompra, si aquel faix o bala, o fer-cel o caxa o autre roba en que allo que dessus es dit se gitara a fet d'aquel get que fet sera, no deu esser comptat si no tant solament per aquela roba per que eyl la haura noliejada per testimonis que donas, que eyls le.y haguessen vista metra pus que al senyor o.l nautxer o el guardia o el escriva no-u haura mostrat ne dit, e.l cartolari no sera escrit. E si la/ nau o.l leyn ne va en terra e aquela roba se perdra no lin deu esser feta esmena, si no per so que.l haura fet entanent com eyl la nolieja, e a quina roba era, ne quina no. E si per aventura aquela roba o faix oa alscunes - coses seran meses amagadament, axi com dessus es dit, no.s perdra ne.s gitara e en aquela bala o faix sera atrobat allo que dessus es dit qui amaga-dament hi sera mes, deu metra per tot so que volra en aquel get o naufraig que sera fet. E encara mes, si aquela roba o mercaderia que dessus es dita se perdra per colpa del senyor de la nau o de l'escriva, no sien tenguts - d'esmena a fer a aquel de qui sera, si no tant solament per so que eyl los haura fet entenent com la.ls nolieja, per que car a les vegades hi ha als-cuns mercaders e qui los creya de tot so que eyls dirien o farien segra---ment si perdien alcun faix per alscunes de les rahons dessus dites, dira - que en aquel faix havia eyl mes volent mil marchs d'aur o d'argent, e per esta raho no li es negun tengut, si no d'asso que al noliejar sera ente--nent a alguns d'aquels que dessus son dits, perque tot mercader se guart - e.s deu guardar com ne que nolieja la sua roba a alcun que li ho fassa entanent per so que no li.n pogues tornar a dan, axi com dessus es dit.

Si alcun senyor de nau o de leyn dara son loch a altre per no-
liejar. Capitol CCXVIII

Si alcun senyor de nau o de leyn dara son loch a alcun hom que.1 puscha no-
liejar aquela sua nau o aquel leyn seu de tot o de partida a o entre lo
Senyor de la nau o del leyn a quel a qui eyl haura donat son loch de no-
lienar sera empres dia cert o temps sabut, si dins aquel dia cert o //
temps sabut, si dins aquel dia cert o temps sabut aquel noliejara segons
que entre eyl e lo senyor de la nau sera empres, val aquel nolit que //
aquel que lo senyor de la nau hi haura mes per noliejador haura fet ab-
alcun mercader o mercaders, e deu haver valor tot aytant com si eyl era
senyor de la nau o del leyn, que senyor n.es pus que aquel li haura donat
son loch quant a aquel noliejament que dins aquel dia o temps sert que ab
lo senyor de la nau o del leyn haura empres, faia ni que ni haia aval no-
lit o bo. E si lo senyor de la nau o del leyn noliejara dins aquel dia o
temps sabut que eyl haura donat son loch a alcun que puscha noliejar de
tot o de quantitat sabuda tanta de roba que.1 ho puscha levar aquela que
aquel hom haura noliejada per fe de.1 e per son manament, lo senyor de la
nau es tengut que jaquescha aquela que.1 haura noliejada dins aquel --
temps que.1 havia donat son loch a autre de noliejar o que se.n avengue
ab los mercaders de qui la roba sera que mester es que aquel que eyl haura
mes per noliejador ne sia guardat de dan, si la nau ne sabia esser venuda
Encara mes si el senyor de la nau o del leyn dara son loch a alcun de no-
liejar, e.1 enyor de la nau o del leyn no li dara dia cert ne temps sa-
but si lo senyor de la nau o del leyn nolieja abans que no haia hauda fa-
diga o misatge cert d'aquel que eyl haura iaquit per noliejador, tot ena-
xi ne.s tengut com ha es dessus dit e esclarit. Empero si lo senyor de la
nau tremetra a dir a aquel que eyl haura iaquit en alcun loch per noliejador
que.1 no nolieig naguna cosa si aquel no havia res nolieiat com lo senyor
de la nau li ho trames a dir, eyl nowu deu pus nolieiar e si ho fa lo --
senyor de la nau no li es tengut de dan que li.n es devengua, ne encara no
es de res tengut a aquels mercaders que ab eyl se nolieiaran, pus que eyl
li haura trames a dir que eyl no nolieig, per que per car negun no ha po-
der en altruy si no aytant com aquel de qui es li.n vol donar. Empero si -
aquel haura res noliejat abans que sabes l'ardit del senyor de la nau , -
deu haver valor, axi com dessus es dit, Empero lo senyor de la nau no deu
noliejar tro fins que sapia certament d'aquel que eyl haura fet nolieja-
dor e a qui ha noliejat ni que no, per so que.1 dan que dessus es dit no
li puscha venir dessus.

Si senyor de nau o de leyn s'encantrara ab alcun vaig de
fusta. CCXVIII)

Si alcun senyor de nau o de leyn haura carregat en alcun loch de roba de mer-
caders, E anant ab vel es o que scert sia en alcum loch, s'encontraran ab
alcun raig de fusta, axi com d'arbres o d'entenes o de necles o de qual-
que altre lenyam se volra, si lo senyor de la nau o del leyn li fara cap
o li fara donar per so que.1 lo tir, si los mercaders que en la nau o --
leyn seran diran al senyor de la nau o del leyn que eyl iaquescha anar -
aquel raig, que.1 no.l tir, si lo senyor de la nau o del leyn no.l volra
iaquir anar per dir que los mercaders li.n fassen. E si los mercaders di-
ran o li denunciaran que si eyl no lexa anar aquel waig, que tot dan que
esdevenga a eyls ne a la lur roba que tot sia sobre eyl. E si lo senyor -

de la nau o del leyn no.1 lexara anar sobre alo que los mercaders li hauran dit ~~ni~~ denunciat, si als mercaders ne a la lur roba vendra alcun dan, lo senyor de la nau o del leyn lus es tengut de tot aquel dan que eyls per colpa d'eyl hauran sostengut. E si eyl no ha de que ho puscha esmanar, deu -sen vendra la nau o el leyn, que negun no.y pot en res contrastar. Saul -dels mariners per lurs loguers, o si la nau o.1 leyn no.y basta, lo senyor de la nau o del leyn ha alscuns bens deven esser venuts per fer esmena a - aquells mercaders de tot lo dan que per colpa d'eyl hauran sostengut, e si aquells seus bens no.y bastaran si eyl es conseguit deu esser pres i estar tant en~~la~~ preson dentro que aquells mercaders sien entegrat o que eyl se - sia avengut ab eyls. E si per aventura lo senyor de la nau volra levar - alscuns d'aquells fusts que en aquel racha seran, eyl ho pot fer si los mer caders ho volran. E si eyl lo leva, malgrat dels mercaders eyl n.es tengut tot enaxi com ja dessus es del rach a tirar si los mercaders ne sustindran alcun dan. E si per aventura en la nau o en lo leyn no haura mercader negun, e.1 senyor de la nau o del leyn s'encontrara ab rach el tirara en lavara/ alcun fust, si los mercaders o la roba d'eyls pendra dan, si eyls en veritat metra poran que per colpa del rach que.1 senyor de la nau o del leyn - tiraya o per colpa ~~(del rach que.1 senyor de la nau o del)~~ d'equel fust o - fusts que eyl haura ~~revats~~ los sera esdevengut aquel dan, lo senyor de la/ nau o del leyn n.es tengut e obligat axi com dessus es dit, perque tot - senyor de nau o de leyn deu fer en tal guisa que no li puscha tornar en - dan so que eyl fara.

Si m ercaders hiran noliejar nau o leyn en loch estrany.
CCXX.

Si mercader o mercaders hiran ~~en~~alcun loch estrayn per nolieiar la nau o.1 - leyn, e aquela nau o aquel leyn deia anar carregar en aquel logar que entre lo senyor de la nau e.ls mercaders sera ja empres que a dia cert o a temps sabut aquela nau o aquel leyn que noliejada sera, sia venguda en aquel loch hon deura carregar a aquel dia o aquel temps que.1 senyor de la nau o del leyn havia empres ab los mercaders qui noliejat hauran, si los mercaders ne sostindran dan o messio o greuge alcun, lo senyor de la nau o del leyn es - tengut de tot a restituhir. E si per aventura los mercaders noliejaran altre nau o autre leyn per deffaliment d'aquel que eyls havien noliejat, que no - sera vengut a aquel dia o a aquel temps que entre lo senyor de la nau o del leyn que eyls hevia noliejat era empres, si aquela nau o aquel leyn que eyls hauran haut o noliejat per colpa d'aquel que eyls ja havien noliejat e no - sera vengut, axi com entre.ls haura estat empres, si.ls costa mes de nolit / que no daven a aquel que eyls ja havian noliejat, lo senyor d'aquela nau o - d'aquel leyn que primer sera estat noliejat, lus es tengut de tot a resti-- tuhir so que mes lus costera, per so car eyl no sera vengut a aquel temps que eyl havia promes als mercaders com eyls l'aurien noliejat. E si per aventura passat lo dit temps que entre eyls empres fo com eyls lo noliejaren, aquela nau o aquel leyn vendra en aquel loch on carregar devia, si los mercaders - si hauran autre noliejat, no li son de res tenguts, pus que.1 no sera ven-- gut aquel temps que entre eyl e los mercaders fo empres com eyl lo nolieja-- ren. E per so si aquela nau o aquel leyn vendra que eyls havien noliejada - antre lo dit temps que entre els empres fo con lo noliejaren, e aquells mer- caders no hauran noliejada encara altra nau ne autre leyn, los demunt dits/ mercaders son tenguts de donar aquel carrech que noliejat lo havien. E per

so es axi a entendre que lo senyor de la nau o d'equel leyn sia ten--
gut de retre e de donar en aquels mercadew tot lo dan e tot lo des--
trich e tota la messio que per colpa d'eyl haura feta ne sostenguda -
qui tant s'haura estat si los mercaders demanar lo li volran. E sien
ne creguts per lur pla segagment. Empero es axi a entendre que si ==
aquel senyor d'aquela nau o d'aquel leyn que eyls primer havien nolie
jat o hauran tolt o vedat empayment de Deu o de mar o de vent o de
senyoria e per colpa d'eyl no sera estat romas que.1 ho sia vengut a aquel
temps que eyl promes e empres havia ab los sobredits mercaders, aquel -
senyor de la nau o del leyn que eyls noliejat havien, no es tengut als
mercaders de dan ne de destrich ni de mecio que.ls haien feta, pues -
per colpa de.ls no sera suferta. E si los mercaders hauran noliejada -
altre nau o altre leyn eyls son tenguts a aquest senyor d'aquesta nau/
o altre leyn eyls son tenguts a aquest senyor d'aquesta nau o d'aquest
leyn que eyls primerament hauran noliejat de donar e de liurar lo ca--
rrech que eyls noliejat li havien e deven-lo haver esperat a aquel //
temps que entrels fo empres com lo noliejaren. E si tot los mercaders
carrech donar no li volran eyls son tenguts que li paguen aquel nolit
que entre.ls fo empres de donar com lo noliejaren o que se avenguen ab
eyl. Si lo senyor de la nau o del leyn ne volra fer avinensa, si no ne
gun no li pot forsar. Encara mes, que si lo senyor de la nau o del //
leyn haura a sostenir dan o messio per colpa dels mercaders que no.1 -
hauran espeegat o no.1 volran espeegar aquel temps que.ls promes li -
hauran, los dits mercaders li son tenguts de tot a esmenar e restituhir
e.1 senyor de la nau sia creeut per son segagment. E fo fet per axo -
aquest capitol que a empayment de Deu ni de mar ni de vent ni de senyo-
ria no.y pot res dir ne contrastar ne es raho que ho puscha fer perque
cascun se quart e.s deu guardar que fassa en tal guisa tot so que fara
que no li puscha tornar a dan si eyl fer o pot.

Mercader qui haura noliejada nau o leyn en loch estrayn
CCXXI.

Si mercader haura noliejada nau o leyn en alcun loch estrayn. E aquela -
nau o aquel leyn deia anar carregar en aquel loch en lo qual lo merca-
der haura empres ab lo senyor de la nau a dia cert i si aquel mercader
estan en aquel loch on la nau o.el leyn haura noliejat, si aquel merca-
der morra ab intestat o que haia fet testament, lo senyor de la nau -
que noliejat sera, ans que.1 partescha d'aquel loch on sera noliejat,
E encara aquel mercader hi sera mort que noliejat l'aura ans que fassa
messio, Eyl deu tremetre a la campanya que aquel mercader que mort //
havia en lo seyloch on anava o era vei una carta sua o misatge cert -
d'aquel companyo que era de aquel mercader en vida que mort es. E haver
fadiga d'eyl, si volra que aquela nau o aquel leyn que son companyo -
havia noliejada mentre viu era. E si aquel companyo vol ne quer que //
aquel nolit que ab companyo seu qui mort sera, vayla e haia valor. E -
aquela nau o aquel leyn ue venga, que es prest e aparayat de complir -
tot so que aquel son companyo que mort sera, havia promes a aquel senyor
d'aquela nau o de aquel leyn al dia que eyl la nolieia. E si per aventura
lo senyor de la nau o del leyn que noliejat sera vendra en aquel loch on
deia carregar abans que fadiga no havia hauda del companyo d'aquel merca-
der qui.1 nolieia, que mort sera, aquel companyo que viu sera romas no -

li es de res tengut, si no vol, perque per so com lo hom pus mort es, no ha companyo que el dia que alcun mor, aquel dia es partida la companya. Sayl empero que si aquel mercader qui mort sera havia obligat/ a aquel companyo que seu era en vida en la carta que eyl feta havia a / aquell senyor de la nau o del leyn per raho del nolit e de tota la covi nensa que eyl atendre li havia, aquel companyo n.es tengut que la li - atena. En axi empero es a entendre que aquel companyo quemort sera -- hagues loch de son companyo que pogues noliejar per eyl, so es entendre que li.u hagues feta carta de cessio o de procuracio o que.n hagues tes timoni que qualche cosa que eyl fees que eyl ho hauria per ferm, si // aquesta carta o testimonis lo senyor de la nau o del leyn qui noliejat sera pora mostrar aquel companyo que viu sera, li es tengut tot enaxi - com aquel qui.l nolieja era fera si viu fos. E si lo senyor de la nau / mostra carta ne testimonis no pora aquel companyo qui viu sera romes, - no li es de res tengut si be aquel companyo seu l'avia mes en la carta de la obligacio del nolit que eyl feta havia ab aquel senyor de la nau o del leyn que havia noliejat, pues que per auctoritat o per volentat - d'aquel no fora fet, que cosa seria que si alcun hom obligava alcun altre per sa auctoritat, E aquel que eyl obligara o hauria obligat sens sabuda d'aquel valia ne havia valor seria mala cosa que tot hom puria - desfer altre per que no es dret ne raho que negun puscha obligar altre/ per naguna rahon, si donchs vistes rahons no.y havia com ha dessus son dites. E si per aventura aquel mercader qui mort sera que la nau o leyn haura noliejat haura fet testament, E en son testament haura departets - sos bens a sos fiyils o a sos prohismes o a qui.s volra. E lo hun d'aquells haura fet hereu, el senyor de la nau o del leyn qui noliejat sera, sabra que aquel marcader qui liejat l'aura es malalt, E haura fet tot son orde si lo senyor de la nau o sap o ne.s cert que eyl es malant e cuitat, si lo senyor de la nau hi es a temps abans que el muyra, eyl li deu dir e - demostrar en presencia de bons homens e a si deus fahia ses volentats - d'eyl, e a qui volria que fos d'aquel nolit que eyl li hauria fermat ne qui tindra per be e que eyl que ho faes en tal guisa si deus fahia ses - volentats d'eyl que eyl no fos mal cahent. E si aquel mercader qui noliejat l'aura e qui sera malant li dira que eyl que.s pens despeegar que ab deu que eyl lo.n guardera de dan que per la sua malaltia eyl no estia - que eyl no atena tot so que promes li haura que eyl es aperaylat d'aten- - dre e de fer atendre tot so que eyl li ha promes. E si lo senyor de la - nau o del leyn se partira d'eyl que malaut sera ab la sua volentat. E eyl li fara carta o la li fara fer, es a entendre, letres segelades ab son se gell a son companyo si la o a hom que per eyl sia en aquel loch que eyls deien espeegar aquela nau a aquel leyn o li deien deliurar aquel carrech per que eyl noliejat havia le nau, Si aquela nau o aquel leyn sera vengut en aquel loch on devia carregar, E estant la nau o.l leyn aqui vengut -- aquel mercader que l'haura noliejat sera mort, E la mort sua sera a saber a son companyo, si la o a aquel qui en loch d'eyl hi sera, Si aquels -- s'estreuran que no la volran carregar ni espeegar los bens d'aquel merca- - der que mort sera si deuen parar, pues que.l senyor de la nau o del leyn - se.n fadiga en eyl qui malalt era, ans que.n volgues partir de la hon fo noliejat e ab licencia e volentat e sabida d'aquel qui noliejat l'avia e - ab letra sua se.n parti ab la qual letra fahia menament a son companyo si lavia o a autre qui en son loch fos que eyls lo deien espeegar tot enaxi - com eyl li haura promjes. E si per aventura lo senyor de la nau o del leyn

no sera partit d'aquel loch hon fo noliejat ans que era mort, aquel mercader que noliejat l'avia, eyl no se.n deu partir tro que haia tramesa - carta o missatge seu al companyo o aquel o qui eyl havia fet hereu de - aquel mercader qui mort sera e havia noliejat que venga per laver aquel / carrech que eyl noliejat l'havia ni si eyls o la un d'eyls si li atendran totes aqueles covinenses que aquel li havia promes com lo nolieja. E si eyls tremetran a dir per carta lur ab lur segel segelada o per missatge cert que la nau o.l leyn que pens de venir que eyl o la I d'eyls es prest e aperayat de atendre tot so que aquel qui noliegit li haura promes ni en la carta del nolit que entre eyl e el noliejador sera feta es contengut la donchs eyl - pot venir e amenar la nau si eyl ne soffersa dan o messio per colpa d'aquels qui la carta o el missatge li hauran trames, ells li son tenguts de tot a - restituhir. E encara d'aquel carrech a donar, pus que per manament d'eyls hi sera vengut e ab lur fadigue. Empero si el senyor de la nau o del leyn ven-- dra en aquel loch on era estat noliejat despuids que aquel mercader sera mort, E es axi a entendre que aquel mercader qui mort sera haia fet testament e en - lo testamento haia fet alcun son hereu, si lo senyor de la nau o del leyn ven-- dra en aquel loch hon devia carregar a aquel dia o aquel temps en lo qual ell havia promes ne en la carta del nolit sera contengut aquel qui.l nolieja, si aquel qui.l nolieja qui mort sera haura feta messio o menament que aquel seu hereu deia donar aquel carrecha que.l havia noliejat e promes a aquela nau o a aquel leyn, aquel qui hereu sera romes lo li es tengut de donar. E si feu - no-u volra, senyoria lo.n deu destrenyer que mester es que.l menament del -- daffunt sia complet. Empero si lo deffunt no havia feta mancio ne menat ne - havia en aquela sua darrera volentat, aquel qui eyl haura jaquit per son he-- reu en son testamento, si no.s vol ho n.es tengut. Empero es axi a entendre - que aquel hereu nol vuyla portar en neguna part si no que la volra a qui ven-- dre per complir lo menament de aquel qui mort sera segons, que ell haura fet menament en la sua darrera volentat. Encara mes, per so cor aquel senyor de - la nau o d'aquel leyn sera aqui vengut meyns de sabuda o meyns de fadigue que no haura hauda d'aquel qui hereu sera romes. Empero si aquel qui hereu sera no la volra a qui vendre que aquel hereu no la vuyla portar en neguna part si no que la volra a qui vendre per complir lo menament d'aquel qui mort sera se-- gons que eyl haura fet menament en la sua darrera volentat. Encara mes per so cor aquel senyor d'aquela nau o d'aquel leyn sera aqui vengut ameyns de sabu-- da o meyns de fadigua que no haura hauda d'aquel qui hereu sera romas. Empero si aquel qui hereu sera romes no la volra qui vendre ans la volra tremetra o portar de ves aqueles parts en les quals aquel qui mort sera les havia en cor de portar si visques o les havia noliejades. Si aquel hereu no les volra me-- tre en aquela nau o en aquel leyn que aquel qui mort sera havia noliejada, E/ per fe de aquel qui mort es, hi sera venguda, si ell la met en altre nau si - no en aquela los bens de aquel deffunt, no son obligats a aquel senyor de la nau o d'aquel leyn qui eyl havia noliejat en sa vida. Si lo senyor d'aquela - nau o d'aquel leyn havia ates tot so que havia promes e aquel qui.l nolieja, Empero si ell ates no havia aquel hereu ne los bens del deffunt qui noliejat l'avia, no li son de res tenguts ne obligats. Si donchs lo senyor de la nau - o del leyn no.n podia mostrar o provar justa escusa o just empayment que per colpa dell no fos romas que el no.u agues ates. E si eyl provar ne mostrar - nou pora, aquel hereu ne encara los bens del deffunt no li son de res tenguts ne obligats pres que eyl non haura ates so que havia promes. Empero si lo - senyor de la nau mostrar ne provar o pora, aquel qui hereu sera e encara los

bens d'aquel deffunt que ls nolieja li son tenguts e obligats tot axi com demunt es dit.

Mercader qui haura noliejada nau o leyn e li vendra cas de ventura. CCXXII

Si alcun mercader noliejara nau o ley e com ell haura aquel a nau o aquel leyn noliejat vendra-li cas de ventura que li vendra malaltia. E si eyl haura promes al senyor de la nau o d'aquel leyn que.l haura noliejat - que.l lo deia haver speegat a dia cert, si aquel mercader qui noliejat/ sera dira o fara dir a aquel senyor d'aquela nau o d'aquel leny que.l - haura noliejat que pens de fer son prou la on fer lo puga per so cor aquel mercader no li pot atendre so que promes li havia, per so cor es malaut, que si eyl sa.n fos volanter li ho atena. E si lo senyor li demanda la messio que eyl feu per eyl, lo mercader no li.n es tengut, pres que no - es sa colpa. E encara mes, per so com no li haura fet saber dins lo terme que.l devia haver espeegat, E encara es en aquela matexa volentat // que.l atena tot so que li ha promes si aquel senyor d'aquela nau o d'aquel leyn lo vol esperar que.l sia guarit. E encara mes, per altra raho no li.n es tengut per so cor es empayment de Deu, e de mar e de vent negun no.y - pot contrestar. Empero si lo dit mercader caura en malautia, pues que la nau o.l leyn haura noliejat e non fara saber aquel senyor de la nau o del leyn que.l a noliejat dins aquel temps que.l ho devia haver espeegat. E / pus que aquel temps que entre ells haura estat empres sera possat, lo dit mercader li ho fara a saber e li dara parayla, o la li fara donar que.l - que pens d'a fe son prou la hon trop, si aquel senyor de nau o leyn haura feta messio per so com aquel mercader no li haura fet saber axi com fer o deguera en aquel temps que entre eyls hera estat empres, aquel mercader li es tengut que li restituescha per so cor ell no li haura fet a saber dins aquel dia que la devia have espeegat. Empero si lo senyor de la nau o del leyn n-aura sostengut alcun dan o alcun greuge aquel mercader no li.n es / tengut, pus ell no roman delviatge per sa volentat ni per frau negun que.l que li volgues fer, mas tant solament per la malaltia que.l ha ab si. Empero si lo dit mercader sera ja malant com lo nou o.l leyn nolieja, si ell - fes traura d'anar al viatge dins aquel temps que.l havia empres que degues haver espeegat aquela nau o aquel leyn, axi es a entendre que aquela malaltia que.l havia li fos encruscada que per altra frau no ho fes, ell es tengut de retre e de donar a aquel senyor d'aquel leyn o d'aquela nau que.l - havia noliejada tota la messio que.l haia feta per colpa d'ell. E sie.n - creeut per son segrament que la colpa es del mercader, pues malaut era. - E encara noliejava nau o leyn ni se.n patxava ab negun de noliejar. E encara mes, lo dit mercader no.u fara a saber a aquel senyor d'aquela nau o - d'aquel leyn que eyl se vuyla estar d'anar en aquel viatge dins aquel temps que lo devia haver espeegat. E puys passat aquel temps que entre ells sera empres que.l lo devia haver espeegat li ho fara a saber, es tengut de donar e de retre aquel senyor d'aquela nau o del leyn tot lo dan e tota la messio e tot greuge que.l n.aia sostengut. Empero aquel dan o aquel grenge deu // esser mes en conevida de dos bons homens de mar, e asso deu metre en poder - d'els que trempen e meten en cominal ea per raho del escrustament de la ma - laltia que ell haura que per altre raho no, que si a aquel mercader no era - encruscada la malaltia sino que sostengues en ferma e en aquela manera que - era com la nau o el leyn nolieja no deu esser mes en poder de negun si no -

que pens de donar e de retre a aquel senyor d'aquela nau o d'aquel - - leyn que.1 haura noliejat tot greuge que.1 n.aura sostengut sens tot contrast, per so com per culpa d.el l'aura sostengut. E en aquela matexa manera que dessus es dita es tengut e obligatlo senyor de la nau o del leyn als mercaders a qui eyl nolieja sa nau o son leyn com los mercaders vo---lien noliejar se nau o son leyn, axi com en aquest capitol es dessus es---crit.

Si alcun mercader aura noliejada alcuna nau e morra ans que - la dita nau sia carregada. CCXXIII.

Si alcun mercader haura noliejada alcuna nau o alcun leyn e morra ans que la dita nau sia carregada. Si aquel mercader qui haura noliejada aquela nau o aquel leyn mentra que sia carregada la nau o el leyn de tot o de partida, ell ne los bens seus no son tenguts de res a aquel senyor de qui aquel la nau sera o aquel leyn que eyl havia noliejat, per que per so cor hom - qui mort sera covinensa que aia feta no li val Saul empero que denta que.1 deia o tort que.1 tenga que deu esser pagat dels seus bens si n.agues na - hon que sien atrobats. Empero si pus que mercader haura carregada aquela - nau o aquel leyn que.1 holiejat haura de tot o de partida, si eyl morra e ell l'aura carregada dins lo temps que.1 la davia haver carregada eyl no / es tengut al senyor de la nau de messio que.1 ne haia feta, per qual raho per so cor es semblant que si eyl hi visques, que eyl havia en cor de atendre a aquel senyor d'aquela nautot so que promes li havia. E pus mort lo ha - tolt no es culpa que a mort no esta negun. Empero si ultra lo dit temps la havia carregada de tot, si lo dit mercader morra, los bens d'aquel son ten - guts de satisffer la messio que aquel senyor de la nau n'aura feta per col - pa d'eyl que no.1 haura espeegat a aquel temps que lo devia haver espeegat e no li havia donada paraula que.1 que fer son prou, que.1 no era en cas ni en guisa que li puscha atendre so que promes li havia Empero si lo merca - der haura carregada la nau o el leyn haura feta vela, E pres que la nau o el leyn haura feta vela, lo dit mercader morra, en quelque loch que muyra - lo senyor de la nau se.n deu tornar la hon haura carregada aquela roba e retra e donar a sos prohismes e a sos comanadors, si en aquel loch on eyl - haura carregada prohismes o comanadors alcuns no haura, lo senyor de la nau o del leyn deu fer descarregar aquela roba que aquel mercader que mort // sera e fer possar en terra en loch saul. E quant la roba sera en loch saul, lo senyor de la nau o del leyn deu trametra carta sua ab missatge sert en - aquell loch hon sapia que sien e deian esser los sus prohismes o aquels de - qui eyl tenia les comandes. Empero totes les haveries que el fara per raho d'aquela roba a descarregar, deu paguar la roba. E encara mes, quant que - alcun prohisme o alcun d'aquel que les comandes havien fetes e aquel qui - mort sera, seran aqui venguts en aquel loch hon lo senyor de la nau o del/ leyn haura feta descarregar aquela roba d'aquel mercader qui mort sera, - eyls son tenguts de satisffer tot lo dan e tota la messio que lo senyor de la nau o del leyn haura sostingut per raho d'aquela torna que haura hauda - a fer. E si lo senyor de la nau o del leyn qui aquels prohismes o aquels - qui les comandes hauran fetes aquel mercader qui mort sera no se.n poran - ha venir, deu esser mes aquel contrast que entre ells sera en vista e en - coneугda de dos bons homens que sien dignes de fe e que sapien e que sien - de la art de la mar. E qualche cosa aquels dits bons homens ne diran ne tendran per be allo hon deu esser seguit. E si lo senyor de la nau o del leyn -

guanyara res del nolit, eyl es tengut de retre als mariners per lur lo-guar a aquela forma que eyls guanyaran del nolit. Empero si los prohisms - mes o aquels qui les comandes havien fetes seran en aquel loch on lo - senyor de la nau o del leyn carregat, E encara sera tornat descarregar, si aquels prohisms e aquels qui les comandes havien fetes a aquel mercader que mort sera, se acordaran que aquel nau o aquel leyn que aquel mercader que mort sera havia carregat que vaia e que fassa aquel viatge en lo qual devia anar ab aquel mercader si viu fos, lo senyor de la nau lei es ten-gut d'anar, e ells empero poguant a aeyls tot lo destrich e tota la messio que el haura feta per raho d'aquela torna que el haura hauda a fer per raho d'aquel mercader qui mort sera e que se.n avenguen ab eyl. E encara que li fassa carta que eyl o la .I. de eyls que li atena so que aquel mercader que mort es, li hera tengut de atendre si viu fos. E si ells ho la .I. déls li atendra asso que dessus es dit, lo senyor de la nau o del leyn li es ten-gut d'anar, e.n altra manera no.... Mas empero si aquel mercader qui mort sera haura carregada aquela nau o aquel leyn en terra de serrahins ho en - loch perilos per anar descarregar en terra de amichs, lo senyor de la nau no es tengut pas de tornar en aquel loch hon haura carregat, ans deu anar descarregar en aquel loch hon haura empres a aquel mercader qui la donchs hereu viu qui sera mort. E aqui descarregar. E ans que descarrech eyl o - deu fer a saber a la senyoria e ab testimonis de mercaders e de la senyo- ria eyl deu fer metra la roba en butigues que sia salva a aquels de qui - esser deu. E la senyoria ab conseyl dels mercaders deu fer vendre aquela - roba tanta tro que aia integrat al senyor de la nau o del leyn tot lo no- lit que haver deu, e encara que sien totes les haveries pagades que per - raho d'aquela roba seran fetes, Empero es axi a entendre, si en aquel loch no seran los prohisms o aquels qui les comandes hauran fetes a aquel mer- cader qui mort sera, E si aqui no sera la senyoria ab lo senyor de la nau o del leyn deu-los trametra carta en aquel loch hon pusquen saber que sien. E si la senyoria ab consentiment dels bons homens d'aquel loch hon la roba sera descarregada deu-la tenir en sacrestra tro les prohisms e aquels qui les comandes havien fetes a aquel mercader que mort sera aqui venguts o - hom per eyls. Empero si era roba de que hom hagues dupta que.s pogues // affollar deu esser venuda. E la moneda que hom n'aura deu esser mesa en - loch que tota via que venguen aquel qui haver la deian la pusquen haver, - ho hom per ells meyns de tot contrast, que negun no.y deu metra pres sia - sert que aquells que haver la deian ho hom per eyls haura aqui venguts que la demanan. E per aquestes rahons dessus dites fo fet aquest capitol.

Si senyor de nau haura noliejada la sua nau, e puys mor.
CCXXXIII)

Si alcun senyor de nau o ley haura noliejada la sua nau o lo seu leyn a alcun mercader, si lo senyor de la nau o del leyn morra ans que la nau o el leyn sia carregat de tot o de partida aquela nau o aquel leyn a qui eyl sera - esdevengut aytal cas com dessus es dit, no es tengut dánar en lo viatge - Si donchs los personers ab los prohisms d'equel qui mort sera no s'acor-daran que un leyn que.y vaia, ho si donchs tots los personers ho la major partida no heran bastats al noliejar o que tots o la un d'aquels obligat a aquel mercader qui aquela nau o aquel leyn havia noliejat per quel raho per so cor hom mort no ha ne pot haver senyoria en res d'aquest segle, -- Saul en aytant que tots lòs seus torts e les incuries mes que devien esser -

pagades si troba hom bens de que.s pusquen pagar Empero si la nau - o el leyn sera carregada de tot o de la major partida abans que lo/ senyor de la nau muyra, ella es tenguda d'anar e de seguir lo viatge a aquel mercader que noliejada l'haura, per qual raho per so cor les personers qui en la nau o en lo leyn havien part ni encara los prohis mes d'aquel senyor qui mort sera no.y hauran mes contrast mentre que la carregava. E per aquesta raho que dessus es dita la nau o el leyn es tengut de seguir lo viatge. E encara los personers li son tenguts de metre ab los prohismes d'aquel qui mort sera un hom que sia o ten gua loch de senyor E encara que sia obligat a aquel mercaders de totes covinenses o empeviments d'aquel que mort es fora e era si viu fos, - per qual raho per so cor eyls veyan que aquel que hera senyor de la nau hera malaut e aytant e eyls no contrestaven en res com la nau o el leyn carregava. Empero si los prohismes d'aquel qui mort sera, e los personers d'aquels qui la donchs mentre viu hera, hera senyor d'aquela nau o d'aquel leyn digueren e contrestaven a aquel mercader qui la nau o el leyn havia noliejat, que eyl no carregar ne faes res carregar per so cor eyls havien dupta que aquel qui malaut era, e qui hera senyor que no moris, e si eyl moria que eyls volien que aquela nau o aquel leyn anes en aquel viatge, si aquel mercader no.s volra estar del carregar per so que eyls li diran ni li hauran dit, Si lo senyor d'aquela nau o de aquel leyn que la donchs hera, morra, aquela nau ho aquel leyn no deu ne es tengut d'anar en aquel viatge ne encara los personers ne los prohismes e haven d'aquel qui mort sera, no son de res tenguts d'esmena a fer a aquel mercader qui la nau o el leyn haura noliejat ne encara carregat per dan que eyl ne sostengua, pres que per dit ni per renunciat que.ls li aguessan fet no.s .era volgut Empero si la nau o el leyn haura carregat e haura feta vela e sera partida d'aquel logar hon haura carregat, axi es a entendre que lo senyor de la nau se sia ab eyls avengut, si que sia sa o malaut. E si lo // senyor de la nau o del leyn morra gens no.s deu estar que la nau o el leyn no deia seguir lo viatge en aquesta guisa, Empero que si en la nau o en lo leyn haura personer alcun que fos prohisme d'aquel qui mort sera qui hera senyor mentra viu hera, aquel deu esser levat per senyor. Si lo mercader e el nautxer e l'escriva veen ni conexen ab tot lo comunal de la nau que sufficient hi sia alscuns d'aquels que sia lavat per senyor. E si eyls veen que alscuns d'aquels sufficient no.y sia e en la nau haura penes o proer alcun que sufficient hi sia, la un d'aquels deu esser mes en lochinent de senyor. Empero es axi a entendre tant solament en aquel viatge, en lo qual lo senyor aquel qui mort sera havia fermat a aquel viatge e no pus e encontinent fet aquel viatge deu tornar aquela nau o aquel leyn en poder dels personers e dels prohismes d'aquel qui mort sera qui la donchs hera senyor. E l'escriva es tengut de retre compta a eyls axi del guany com de la perdua si fet hi sera, tot en axi com fera a aquel qui la donchs hera senyor com la nau o el leyn parti de la hon havia carregat e heran sos prohismes e sos personers si viu fos. Empero si la nau havia car egat en alcun loch hon prohisme ni personer no agues negun, eyls li devan tornar lo viatge fet en aquel loch hon la levaren si en loch saul es. E si en loch saul no es, ellls la devan metra e tornar en loch saul. E l'escriva e.l nautxer devan fer .I. carta e tremetra en aquel loch hon sapien que sien o deien

esser los seus prohismes e los seus personers d'aquel qui mort sera, ab missatge cert que eyls que venguen reebra aquela nau o aquel leyn per so cor aquel qui senyor era, es mort. E l'escriva ne lo nautxer/ no la devan desemparar ne de rrendir tro fins recapte haien haut dels prohismes o dels personers d'aquel qui mort sera que li dinchs hera - senyor. Encara mes, que elles que sien satisffets e entegrats de tot los lurs maltrets e de totes les fadigues que hoydes ni pres li hauran per raho d'aquela nau ho d'aquel leyn a salvar. E per les rahons dessus dites, fo fet aquest capitol.

De mercaders qui noliejaran naus o leyns e no en pendran
que. ls deia aver espeegats a dia cert. CCXXV.

Si alcun mercader o mercaders noliejaran nau o leyn ab carte o testimonis, no hauman hoyt que aquels mercaders deuen haver espeegat aquela nau o aquel leyn que. ls nauran noliejat a dia cert o a temps sabut, si los - mercaders la guiaran que ho. l espeeguan aquela nau o aquel leyn que. ls no liejat hauran axi com lo senyor de la nau o del leyn volra ne quernia ab que per colpa dels mercaders no sia, los dits mercaders no son tenguts - a aquel senyor d'aquela nauho d'aquel leyn quel.s axi hauran noliejat - de messio que. l na fassa de neguna esmena a fer, perque tot senyor de - nau o de leyn deu guardar ea com nolieja sa nau o son leyn, per so que - dan no li puscha tornar. Empero si los dits mercaders noliejaran alcuna nau o leyn axi com dessus es dit e eyls no la espeegaran axi com nuls - poran e per colpa d'ells romandra. Si lo senyor de la nau o del leyn - pora provar ni mostrar que por colpa d'ells haura sostengut alcun dan, - los mercaders li son tengut de tot a esmenar e restituhiir, pus per colpa d'els l'aura sostengut, Encara mes, sia que aquela nau o aquel leyn que axi com dessus es dit sera noliejat, sia que deia carregar en aquel loch hon lo contracte sera fet per raho del noliejar, sia que deia anar carre - gar en altre loch, si los dits mercaders se poran escusar per justa raho o per just empahiment que. ls no pusquen donar ne liurar, aquel carrech en aquel viatge que ells promes li havien de donar, pres per colpa d'els no sia, eyls no li son de res tenguts, pues que per colpa d'els no romendra Mas empero, si los dits mercaders trobaran mellor mercat de nolit que - eyls no havien d'aquela nau o d'aquel leyn que. ls noliejat havien e els - noliejaran altre nau o autre leyn per raho de melor mercat que. ls nauran e els falran e metran en falla aquela nau o aquel leyn que eyl primer ha - vien noliejat per raho del melor mercat que ls trobaren, eyls son tengut de donar tot dan e tota messio que per colpa d'eyls haura sofferta ne sos - tenguda lo senyor de la nau que. ls primer avien noliejada. E encara mes, - de donar aquel carrecha que. ls hauran promes de donar, E dar eyls no lo.y volran els son tenguts de dar e de metre e de pagar tot aquel nolit que - eyls li primeteran com lo noliejaran, pus que per colpa d'els lo li aura - tolt. E per raho de melor mercat hauran ab altre e per als no. E per so es rahon que qui a engan ni a frau va ni vol anar de negun qui o fes ne colpa no li aia que tot li tron dessus. E en aquela matexa manera que dessus es dita es tengut lo senyor de la nau o del leyn qui axi com dessus es dit - aura noliejada la sua nau o el seu leyn a mercaders si eylla noliejara a - altres mercaders per raho de melor nolit que. ls li donassen que no feyan en aquel qui primer l'avien noliejat n'auran a fer alcuna messio ne soste - dran alcun dan per colpa d'aquel senyor d'aquela nau o de aquel leyn que. ls noliejat aurau, eyl los es tengut de tot a restituir pres que per colpa /

d'eyl l'auran haut a sostenir. Encara deu lavar aquel carrech que / d'els havia noliejat, si la nau o el leyn ne sabia esser venut, per que per so cor es rahon que lo senyor de les naus o dels leyens sien e deven esser tenguts e obligats als mercaders que noliejat hauran - en totes coses e per tots axi com los dits mercaders son tenguts a - eyls. Encara son tenguts los senyors de les naus o dels leyens en mol- tes coses als mercaders que los mercaders no son als senyors de les naus, per moltes de rahons los quals no cal ara dir ne recapitolar, - per so car cascun es tan savi e tan cert que les sab e les enten, E / per so que dessus es dit fo fet aquest capitol.

Si alscuns mercaders avien noliejada nau o ley, si la nau o.l leyn deu carregar en aquel loch on lo contracte sera fet o en altre. CCXXVI.

Si alcun mercader o mercaders noliejaran nau o leyn en alcun loch, si - aquela nau o aquel leyn que noliejat auran deu carregar en aquel loch matex on lo contracte sera fet del nolit, o sia que deia anar descarr~~e~~ gar en alcun altre loch, si estant aqui en aquel loch on sera estat no liejat vendra empeyment de senyoria, posem que aquela nau o aquel leyn qui noliejat sera deia carregar en aquel loch on lo contracte del no- lit sera estat fet, Si lo senyor de la nau aquela o d'aquel leyn que - aquels mercaders que dessus son dits auran noliejat, los dira e.els de- monstrara que ells que dampnen e que desfassen aquela carta que entre.els per raho d'aquel nolit sera estada feta, e que.1 absolven que.lque pus- que fer anar son prou en alcun loch ab altres mercaders que noliejat - hauran no volran que aquela carta que entre.ls sera estada feta per - raho d'aquel nolit no volran que.s dampne ni que.s desfassa ni encara - mes que.ls nol volran ~~absolve~~ ans los diran que.1 nol conex que acabar cuyden e son serts que.ls li daran lo carrech que noliejat li hauran, Si ells acabar poran que li donen aquel carrech que noliejat li auran, los dits mercaders no son tenguts a aquel senyor d'aquela nau o d'aquel leyn que.lls noliejat auran de res als, sino de fer tota aquela massio que eyl haura feta d'aquel dia anant que.1 los demaná que.1 absalvesan. E asso son tenguts de fer meyns de tot contrast per qual raho no li son tenguts de res als tenguts, per so com no es lur culpa que empayment es de senyoria Encara mes, per so cor ells li liuraren lo carrech que.ls - noliejat li avien. Empero si eyls aquel carrech o autre en loch d'aquel - dar no li poran els li son tenguts de reffer tota la messio e tot lo - dan e tot lo destrich que.1 ne sostendra ne sostengut n'aura. Empero es axi a entendra que aquel dan~~fo~~ aquel destrich deu esser mes en conevida - de dos bons homens que sien e sapien de la art de la mar, per qual raho per so cor los dits mercaders son axi volentarosos de donar-li aquel ca- rrech qu ells noliejat li auran Com eyl es del reebre. E en res que / ells fer haian pugut no es romas, e quelque pati lo senyor de la nau o del leyn fara ab los mercaders aquel pati matex deven esser los mari- ners. Empero si la nau o el leyn deura anar carregar en alcun loch e - abans que.1 senyor de la nau o del leyn partescha d'aquel loch on lo - contracte del n dit haura estat fet, E encara ans que.ll partescha de - que l. ampayment hi sera vengut, si los m rcaders diran a aquel senyor d'aquel leyn que.lls noliejat hauran, que.1 no estia per paor d'aquel em- payment que el no vaia la on deu carregar que ells son certs que eyls no

han paor ni dupte que aquel empayment ell s ne res que dels sia, sia - destengut ni tardat si sobra aquestes rahons dessus dites lo senyor de la nau o del leyn que ls noliejat auran, iran ab aquela sua nau o ab - aquel seu leyn en aquel loch on lo carrech devia lavar en axi com era - estat noliejat. Si los dits mercaders aquel carrech donar no li poran - els son tenguts de fer tota la messio que per colpa d'els que sobra // l'empayment lifaran anar e encara mes de donar e de pagar tot aquel no- lit, lo qual élys li eran tenguts de donar si lo carrech los agues por- tat, que no es pas colpa d'el, com eyl portat no los ha. E asso no deu/ esser mes en laor de bons homens si lo senyor de la nau o del leyn no.s vol, per qual raho per so cor en I Capitol contengut tota nau o tot leyn pus que aura feta vela deu aver tot son nolit sens tot contrast. Empero si lo senyor de la nau o del leyn no volra fer alcuna avinensa ell la.u - pot fer. E qualche pati o avinensa lo senyor de la nau o del leyn fara - ab los mercaders a aquel pati e aquela covinensa deven esser los ~~mer-
cader-
mers~~ mariners. Empero si com los dits mercaders noliejaren aquela nau o aquel leyn era ja l'empeymen en aquel loch, E lo senyor de la nau o - del leyn dix e demostra a aquels mercaders per que.l noliejaven, pus que empayment hi havia, E els li diran que pens de noliejar que no estia per paor del empayment que.ls lo.u guardaran de dan e sobre les rahons dessus dites ne demostrades los hauran el noliejaran, els son tenguts a aquel - senyor de aquela nau o d'aquel leyn que axi com dessus es dit haura no- liejat de donar e de restituir tot dan e tot destrich e tota massio que.l haura feta ne sostenguda per colpa dels que axi com dessus es dit lo no- liejen, E lo senyor de la nau o del leyn es tengut als mercaders en totes aytantes guises com los mercaders son als senyors de les naus o dels // leyns. E encara mes, en moltes de guises que los mercaders no son tenguts als senyors de les naus. E per les rahons dessus dites fo fet aquest ca- pitol.

Esmena que si senyor de nau dera paraula als mariners no se.n de- ven axir tant solament per lo seu dir si donchs no.ls leva la // vianda.

Si alcun senyor de nau o de ley deia paraula a alcun meriner per alcuna - raho lo mariner no se.n deu pas axi: tant solament per lo dit del senyor de la nau o del leyn tro fins lo senyor de la nau o del leyn li haia le- vat o fet levarlo pa e la vianda davant. E si lo mariner se parteix de - la nau o del leyn tant solament per la paraula que.l senyor de la nau o del leyn li haura donada meyns que no li haura levada ne feta lavar la - vianda danant, lo senyor de la nau o del leyn no li es tengut de neguna res a respondre per demanda que aquel mariner li fassa. Empero si lo - senyor de la nau o del leyn dara paraula a alcun marinerk la paraula es a entendre que li leu o li fassa levar la vianda devant, ans que lo viat ge sia acabat ne fet sens justa raho, eyl li es tengut de pagar tot lo - loguer que eyl, promes li havia com ab eyl se acorda. E si lo mariner ama va o era a consiment, lo senyor de la nau o del leyn li es tengut de do- nar e de pagar tot aquel loguer que.l nautxer e l.escriva diran per lur segrament que aquel mariner haguera afanyat si complis lo viatge. Encara mes, que si lo senyor de la nau lo maquira en loch estrany si lo dit ma- riner navegar o romandra no.y volra, lo senyor de la nau o del leyn es -

tengut que li don nau e leyne vianda tro aquel mariner sia tornat en aquel loch on lo senyor de la nau lo leva, e que se.n avenga ab eyl/ si lo dit mariner ne volra fer avinensa. Empero si lo senyor de la nau o del leyn li dara paraula axi com dessus es dit per alcuna raho justa o per les condicions que en lo capitol dessus dit ja son dites e certificades lo senyor de la nau o del leyn no li es tengut que li pach lo loguer ne que li dgnau ab que se.n torn ne encara vianda. E per les rahons que dessus son dites tot senyor de nau o de leyn deu - guardar ea com paraula a alcun mariner que la li do ab justa raho per so que a danho li puscha tornar. E.ls mariners devan guardar atersi ea com pendran la paraula ne com no, per so que alcuna justa raho no.ls puscha esser posada dessus que.ls pogues tornar a dan. E per les rahons dessus dites fo fet aquest capitol.

De mariners que fugiran en nau o a leyn CCXXVIII

Si alcun mariner fugira a nau o a ley pus aura rebut son loguer en alcun/ loch ans que eyl no haura fet aquel servay que eyl fer provis com se - acorda, es axi a entendre que.l fugira ans que la nau no haura acabat - ne fet aquel viatge en que eyl sera acordat. E encara lo mariner dessus dit sera anant en partida, aquel mariner aytal es tengut de retre lo lo guer que rebut haura a aquel senyor d'aquela nau o d'aquel leyn de qui eyl l'aura rebut sens tot contrast e de servay que.l aia fet nou deu - haver res, pus que enaxi sera fugit com dessus es dit ans en quelque / loch que eyl sera aconseguit deu esser pres e estar tant en la preso - tro que aia retut aquel loguer que eyl pres haura al dit senyor de la nau, axi com dessus es dit. E encara ton dan que lo dit senyor de la nau dira haver sostengut en colpa del dit mariner. E sien cregut per sa sim - ple paraula sens altre testimoni. E per les rahons dessus dites fo fet / aquest capitol.

De mariners que deuran carregar nau o leyn de gra. CCXXIX.

Si alcuns mercaders noliejaran alcuna nau o leyn alcun, E los dits merca - ders carregaran aquela nau o aquel leyn que.ls noliejat hauran de gra,/ si lo senyor de la nau o del leyn que eyls noliejat hauran axi com -- dessus es dit, no reebran a mesura eyl ne hom per eyl aquel gra que // aquels mercaders metran en aquela sua nau o en aquel seu leyn, sino tant solament que.l se.n fiara en la dit o en la paraula que los mercaders o hom per eyls li diran, si aquel senyor de aquela nau o d'aquel leyn volra mesurar o fer mesurar aquel gra que en la sua nau o.l seu ley sera estat mes ne eyl haura a portar en aquel loch on eyl haura a descarregar, eyl ho pot fer, que mercader negun no li pot vedar, ne no li pot contrestar com lo senyor de la nau o del leyn haura mesurat o fet mesurar. Si eyl troba mes que los mercaders o hom per eyls no li havien dit ni demostrat. Si aquel hi troba mes per falta de mesurar per raho que los mercaders li volguessen ab segar lo nolit que.l ne devia haver o sia que lo gra haia haut alcun creximent per alguna raho per qualsevol de les rahons dessus dites que lo creix que en aquel gra sera atrobat, lo senyor de la nau o del leyn ne deu haver son nolit axi del creix com d'aquel qui havia no - liejat ni que los mercaders li havien manifestat o hom per eyls. E lo - creximent que en aquel gra sera atrobat deu esser partit per aguals //

parts entre tots los mercaders e deu-ne haver cascun sa part, segons la quantitat del gra que en la nau o el leyn haura mes. E cascun dels mercaders es tengut de paguar nolit al senyor de la nau o del leyn, axi be del creix com de aquel que noliejat li havia, per que per so car es raho de la nau o del leyn non fassa ne.n deu fer son dan. E encara per altra raho, per so com lo senyor de la nau ne hom per eyl ho li reebe a compte. Mas empero si lo senyor de la nau o del leyn o hom per eyl lo fara mesurar e.l reebra a compte si en aquel gra que lo senyor de la nau o del leyn o hom per eyl haura mesurat o fet mesurar el haura rebut a compte si alcun creix hi sera atrobat d'aquel creix aytal no son tenguts los dits mercaders de pagar nolit, per qual raho per so car lo senyor de la nau o del leyn ho se.n vol fier ne creura en lo dit ne en la fe dels mercaders que si lurs fa alcuna gracia o alcun be que.s deu esser lur tot enaxi com si lo/ senyor de la nau o del leyn se.n fos fiat e.n la fe dels mercaders haguera part en lo profit que deus hi agra donat, en axi be justa raho en hi ha do nat que sia que aquel creix que deus o que deia esser dels mercaders, pus/ que lo dit senyor de la nau o del leyn no se.n volch en eyls fiyar. -/ Empero si lo senyor de la nau o del leyn lo fara mesurar e.l reebra a compte, si los mercaders alcuna falla hi trobaran, lo senyor de la nau o del leyn lo sen deu esser tengut de esmena a fer. Empero es axi a entendre que deu esser esguardada la natura d'aquel gra, per so car hi ha natura alcuna de gra que negun temps sera atrobat a la masura que hom lo reebara. Empero/ si lo senyor de la nau o del leyn o hom per eyl sera al mesurar. Mas pas -ies eyl ne hom per eyl vol mesurar en per si ne.l reeban a compte ans se.n fiaran en fe dels mercaders en aquel creix aytal deu haver lo senyor de la nau o del leyn son nolit. E encara mes, si falia o meyns capte si trabara, lo senyor de la nau o del leyn no.n sia de res tengut, pres que eyl o hom -per eyl no l'haura mesurat ne fet mesurar ni no.l'haura pres a compte. E - per les rahons dessus dites fo fet aquest capitol.

De senyor de nau qui nolieja la sua nau o.l seu leyn. E entre - eyl e eyls no haura empres die que li deien haver espelxat lo - nolit. CCXXX.

Si algun senyor de nau o de leyn noliejara la sua nau o el seu leyn a alcun - mercader o mercaders quant lo senyor de la nau o del leyn sera junt en aquel loch on eyl deura descarregar si entre.ls mercaders no haura empres die cert o temps sabut que los dits mercaders li deien haver pagat lo nolit que ab eyl hauran empres, lo senyor de la nau o del leyn se pot retenir tota la / roba que no.ls en leix gens descarregar tro fins que.ls dits mercaders li haian assegurat de pagar aquel nolit que ab ell hauran empres al die que eyls noliejaren. E encara dins die cert o temps sabut. Empero si entre lo senyor de la nau o del leyn o.ls mercaders hauran empres die cert o temps sabut que eyl li deien haver espeegat e pagat aquel nolit que.ls li prometren de do - nar, lo senyor de la nau o del leyn nols deu nels pot contrestar que.ls no descarreguen la lur roba. Saul empero que lo senyor de la nau o del leyn - duptas o n hagues dupte y aq els mercaders forsen treffagadors o baratadors o que.s temes que no li metessen lo seu nolit en barata que eyl lo pogues - perdre. Empero si los dits mercaders daran una seguratat al senyor de la nau o del leyn que eyl haia, saul lo nolit seu, eyl los deu lexar descarregar - tota la lur roba. E si per aventura los dits mercaders diran al senyor de -

la nau o del leyn e a eyl si vol pendre d'aquela roba matexa que.1 -
 haura aportada a aquel preu que.ls la p^odrien vendre o que val en /
 aquel loch on eyl la deu descarregar tanta tro que.1 haia compliment
 de paga al seu nolit que eyls li promateran de donar si lo senyor de
 la nau o del leyn se vol eyl ho pot fer. Mas los dits mercaders no.1
 ne poden forsar. E si lo senyor de la nau o del leyn la pendra per sa
 auctoritat eyl ho pot fer o si eyl hi guanya, tot lo guany deu esser
 seu. E si el pehdra, tota la perduta deu esser sua que personer no -
 li.n es de res tengut. Mas lo senyor de la nau o del leyn es tengut -
 de donar part a sos personers de tot aytant com eyl haura de nolit. Em
 pero si los mercaders lexaran aquela roba al senyor de la nau o del -
 leyn que.1 haura aportada per lo nolit que eyls donar li deven, lo /
 senyor de la nau o del leyn la ha^fa rebre. E de res als nols pot des--
 trenyer. E si per aytal raho com dessus es dita lo senyor de la nau o
 del leyn haura a pendre aquela roba dessus dita, personer negun no -
 pot res dir ne contrestar que.1 no haia a pendre axi be sa part de la/
 perduta com fa del guany si deus li donava. E si per aventura lo senyor
 de la nau o del leyn haura a pendre d'aquela roba que.1 haura aportada
 quantitat per lo nolit que.1 na daura haver. E asso haura a fer per ma-
 nament o per destret de la senyoria del logar on eyl sera si en aquela/
 roba que eyl axi com dessus es dit haura hauda a pendre, se perdra o.s
 guanyara personer negun no.s pot ne.s deu estrer que.1 no haja apendre
 sa part axi be del guany com de la perduta. Encara mes si los personers
 diran ne pendran ab lo senyor de la nau o del leyn que eyl en qualche/
 part que eyl vaia ni venga que.1 tota via que.s mers o pot esmersar tot
 so que del nolit que eyl rebra li sobrara. E si los personers tots o la
 major partida diran ne empendran ab lo senyor de la nau so que dessus es
 dit, si eyls guanyen o perden en so que.1 senyor de la nau o del leyn -
 haura esmersat, so que del nolit, li sera sobrat, devers p^ordre axi be
 lur part de la perduta com farien del guany si deus li dava e en res als
 los dits personers non poden res contrestar al senyor de la nau o del /
 leyn, pus per menament de tots o de la major partida ho haura fet. E en-
 cara mes, si lo senyor de la nau o del leyn haura esmersat algunes vega-
 des so que del nolit li sera sobrat sens menament e sens sabuda de sos /
 personers, si eyl hi guanyara e eyls perdran lur part de aquel guany , si
 los dit personer s no li diran li faran menament que eyl no esmers so -
 que del nolit li sobrara. E si eyl ho fa que eyls pendran volenters lo /
 guany si deus li dona. E si perduta esdevenia que.s fes tota sua, e si los
 personers asso que dessus es dit li diran e li manaran e altre lo menament
 que eyls li hauran fet, eyl no estera que eyl no esmers so que del nolit
 li sobrara, si en allo que.1 haura esmersat que del nolit li sera sobrat,
 si deus guany hi dara eyl es tengut de donar part als personers de tot -
 aquel guany. E si eyl perdra, tota la perduta deu esser sua. E si per ven-
 tura lo senyor de la nau o del leyn esmersara en alscuns viatges so que -
 de nolit li sobram, E los dits personers pendran part de so que Deus hi
 dara e els no diran ne faran lo menament que dessus es dit al senyor de/
 la nau o del leyn, si eyl esmersara com dessus es dit, los dits personers
 son tenguts de pendre axi part de la perduta com farien del guany si Deus
 li dava tro fins que eyls li haguessen dit o fet lo menament axi com //
 dessus es dit.E per les rahons dessus dites fo fet aquest capitol.

loch, si.s metra molt temps, de que li son tenguts
los mercaders. CCXXXI

Si alcun senyor de nau o de leyn carregar deura en alcun loch e estant en
aqueil loch on deu darregar, ans que el haia carregat metra.s leig temps.
E eyl haura dupte que mal temps no.s meta, si lo dit senyor de la nau o
del leyn fara alcuna massio, axi com es de exarcia a loguar o a metra /
per la nau o.l leyn a ormejar, los mercaders que noliejat hauran, no.y
son tenguts de res a metre, pus res no hauran carregat, si donchs lo -
senyor de la nau o del leyn no haura empres al dia que els noliejaren -
tota la massio que eyl hagues a fer a necessari de la nau o del leyn si
li venia per cas de ventura que eyls hi deguessen metra lur part. E si -
per aventura lo senyor de la nau o del leyn haura carregada alcuna quan-
titat de la roba que eyl lavar haura, aquela quantitat que carregada //
sera, deu pagar ab tota messio, que lo senyor de la nau o del leyn haura
a fer per lo cas de ventura que dessus es dit per sou e per liura ab la -
nau e ab lo leyn en temps. Si donchs entre tots los mercaders o la major/
partida no sera empres, que si lo cas que dessus es dit hi esdevenia aque
la roba qui roman en terra aydas a aquela que sera carregada. E si la nau
o.l leyn sera carregada de tot, si li vendra lo cas que dessus es dit, /
tot lo cors de la nau o del leyn deu pagar ab la roba en temps per sou e -
per liura. Empero es axi a entendre que aquela nau o aquel leyn que sia -
be e sufficientment exarciat, E aquela exarcia que eyl haura que li sia -
ben bastant e safficient. E si la exarcia que aquela nau o aquel leyn //
haura ne ab si portara no li sera a ell ne a menor del sufficient, si lo
cas dessus dit li esdevendra, los dits mercaders ne les robas de-les no -
son tenguts de res a metre en aquela messio que aquel senyor d'aquela nau
haura a fer per raho del cas dessus dit, ans lo senyor de la nau o del -
leyn es tengut als mercaders, que si els sostendran alcun dan o alcun -
grenge per raho d'aquela exarcia que eyl ab si portara, de tot a resti--
tuhir, Empero deu esser ehaxi entes que los dits mercaders no sien tenguts
per lur simpla paraula, ans deu esser mes en vista e en coneguda de dos /
bons homens de la mar que ells que veien e coneguen la aquela exarcia si -
es sufficient, aquela nau o a aquel leyn o no. E qualche cosa que ells ne
seran vista per ben, alli ne deu esser seguit, per so car a les vegadas e
totes les demes si qualche cas de ventura que.y esdevengues a alcuna nau o
a alcun leyn era mes en fe d'alcuns mercaders, tota via dirien eyls que -
per colpa de la exarcia que la nau o.l ley hauria que no li era sufficient
les seria esdevengut aquel dans que.ls haurien soffert. E enaxi si la vis
ta e la coneguda dels bons homens no era tota via hi serien mal caents -
los senyors de les naus o dels leyns. E per les raons dessus dites fo fet
aquest capitol.

Si alcun mestre d'axa haura promesa de fer alcuna obra si no
atendra so que prometra de que es tengut. CCXXXII.

Segons que en lo capitol dessus dit declara e demostra dels mestres d'axa e
dels calaffats que hauran emperada alcuna obra a fer, com son tenguts ne
obligats a aquel senyor de qui aquela obra sera ne ~~que~~ qui en poder la.ls
haura m sa e del senyor aytambe qui la obra lur haura liurada, de que es
tengut als dits maestres ne de que no. Mas gens en lo capitol dessus dit -

no eclareix ni declara e a si alscuns dels maestres dessus dits prometran de obrar ab alcun Senyor de nau o de leyn, si alo que promes li haura no li atendran e no li volran atendre e a de que li seran tenguts ni de que no. E per les rahons dessus dites los nostres antichs qui compensaren a anar per lo mon faeren aqueste esmena per so que entre. ls / senyors de les naus o dels leyns e los dits mestres no pogues haver aucun contrast e digueren e declararen enaxi que tot mestre d'axa e tot calaffat qui prometra d'obrar a alcun senyor de nau o de leyn, sia que // fassa preu o no ab eyl, es mester que lo li atena, pues que promes lo li haura. E si eyl fer no ho volra, es tengut, de retrra e d'esmenar tot dan e tot destrich que aquel senyor d'aquela nau o d'aquel leyn a qui eyls promes hauran d'obrar para metre en ver que sostengut n'aia ne encara // n'esper a sostenir. Saul empero que als sobredits maestres no.u hagues vedat, ni tolt empayment de Deu ni de senyoria. E per aquesta raho matexa tot senyor de nau o de leyn qui prometra de liurar alcuna roba a algun o alcuns dels sobradits maestres e no.ls ho atendra, eyl los es tengut de donar lo lur loguer, lo qual ab eyl havia empres. E si per aventura entre eyls preu algun fet no haura, lo senyor de la nau o del leyn qui aquela falla los haura feta los es tengut de donar tot aytant com altres maestres pendran en les obres on obraran. Esguardada empero la valor e la bondat dels sobredits maestres. E encara lus es tengut de mes lo senyor de la nau o del leyn qui aquela fayla haura feta als sobra dits maestres de restituir tot lo dan e tot lo destrich que los dits maestres poran en ver metra o mostrar que.ls n.auran sostengut ne esperan a sostenir. Esguardant empero aquela obra que aquel senyor los haura promesa de liurar e a si es pocha o gran.. E esguardant aytantbe empero que aquel senyor d'aquela nau - o d'aquel leyn no.u vedas e no.u tolguies empayment de Deu o de senyoria.E per les rahons dessus dites fo fet aquest capitol.

Capitol de servicial, com deu esser pagat. CCXXXIII

Si alcun senyor de nau o de leyn tendra ab si alcun servicial, es mester que atena totes les covinenses que ab lo senyor de la nau haura empreses. E es raho que axi com lo servicial es tengut que atena les covinenses que ab lo senyor haura empreses, que lo dit senyor sia tengut d'atendra tot so que al dit servicial haura promes. E si lo dit servicial morra ans del // temps que.l haura empres de servir ab lo dit senyor de la nau o del leyn, es tengut de donar e de pagar als prohismes del dit servicial per tot -- aytant com eyl haura servit sens tot contrast. E si per aventura lo senyor de la nau o del leyn morra, lo dit servicial es tengut de servir als hereus e als prohismes del senyor qui mort sera tot aytant de temps com eyl empres ab eyl al dia que e.l s'acorda sens tot contrast. E los hereus e / los prohismes d'aquel qui mort sera son tenguts d'atendre al dit servicial tot asso que aquel que mort sera li havia promes en temps de la vida sua. Empero es axi a entendre que.l dit servicial no sia tengut de servir als dits prohismes o hereus sino aytant com aquela nau o aquel leyn sera e estara e hira per manament e per destrich dels dits hereus o prohismes d'aquel qui mort sera. Encara en temps de la vida sua n.era senyor. E si los dits hereus e prohismes vendran ne alienaran aquela nau o aquel leyn a algun, - ans que.l dit servicial haia servit lo dit temps que ab aquel qui mort -- sera havia empres lo dit servicial deu esser escapol al temps que aquela nau o aquel leyn sera estat venut. E los prohismes damunt dits o hereus / son tenguts de pagar lo dit servicial de tot aytant com eyl haura servit

a ells. E encara a aquel qui mort se'n sens tot contrast. E si per aventura los dits prohismes o hereus no hauran de que pusquen pagar lo dit / servicial, ey deu esser pagat del preu que d'aquela nau o d'aquel leyn - sera haut. E si los dits hereus o prohismes del preu que de la dita nau o leyn sera haut no volra pagar lo dit servicial sen pot e se'n deu tornar/ a aquela nau o aquel leyn que.l servit haura perque per so cor es raho que en qualche cosa hom fassa servey o lavor alcun que aquela cosa la deia pagar perque aquel que aquela nau o aquel leyn comprara, guart o deu guardar com lo comprara o com no, per so que dan ne grenge alcun no li.n pogues - venir. E per les rahons dessus dites fo fet aquest capitol.

Capitol d'estiba de botes e de gerres. CCXXXIII)

Si alcun senyor de nau o de leyn navegara en Berberia o en Espanya o en als-cunes altres parts, si alscuns mercaders metran en sa nau o en son leyn / estiba de botes o gerres buydes per portar en alcunes parts, si la estiba ira condreta, si los dits mercaders no hauran fet preu de nolit per raho - d'aquela estiba o gerres del nolit com aquel senyor d'aquela nau o d'aquel leyn sera junt en aquel loch on aquela estiba o gerres daura descarregar - sia en asalit del senyor de la nau o del leyn de pendre quin nolit se volra o de pendre la maytat de aquela estiba o gerres que eyl portades haura, pres que preu negun no sera fet del nolit. Empero si lo senyor de la nau o del leyn haura feta alcuna covinensa o empressio pel fet del nolit de la - dita estiba o gerres, aquela covinensa e promessio es mester que.ls atena. Mas empero si la estiba dessus dita no hira condreta, ans hira desfeta. Si desfeta hira, lo senyor de la nau o del leyn no deu haver pas la maytat,- sia que haia fet preu del nolit o no, Mas pot ne pendre nolit que sia suf-ficient per qual raho no deu haver axi be la maytat de les botes desfetes com de les entegres, si preu negun no.y haura fet, per so com lo senyor de la nau o del leyn era en algun loch on trobas roba que volgues levar en - nolit, eyl ho podia fer. E si eyl portava l'estiba condreta eyl no la poria levar. E axi hauria enpendre aquel nolit. E encara mes per altra raho si - eyl la desfahia. E per aventura contar li ha mes de dresar o de adobar que eyl no hauria de la roba que eyl levaria a holit. E axi es mils raho que - haia e deia haver la maytat de la estiba que hira condreta que aquela que/ hira desfeta. Encara mes, per altra raho com si per aventura eyl portava - l'estiba desfeta. E sera en algun loch on eyl trob roba que la pot levar - sens son dan. E pot metra aquela estiba que desfeta hira per crostam. Saul empero que si era ligada en faig, que hauria a fer messio per fer-la liguar. E axi per les rahons dessus dites no deu haver tambella maytat de la estiba que portara desfeta com d'aquela que portara condreta.

De mercader qui volra lexar la roba per lo nolit de escara-da. CCXXXV.

Si alcun senyor de nau o de leyn haura noliejada la sua nau o el seu leyn - alcun o alcuns per anar en olta mar o en Alexandria o en Ermenia o en // alcunes altres parts, los mercaders son tenguts de pagar lo nolit al se-nyor de la nau o del leyn segons que eyl haura empres. E si los dits mer-caders payar no volran eyl se pot tenir tanta de roba que valla lo seu no-lit o mes e.l'escriva per el, segons que en .I. capitol ja dessus dit es - contengut. Empero si los dits mercaders li volran iaquir la roba que eyl / aportada haura per lo nolit que eyls li prometeran de donar, eyl l'ha -

apendre e en res als no.ls pot destrenyer. Salves, empero, totes - covinenses e empremiments de eyl a eyls que fossen fetes. Empero / es axi a entendre que si la nau o el leyn es noliejat a escar. E / la roba no sia tota una, es axi a entendre que si aquels mercaders que la nau o.l leyn, haurien noliejada a escar, havien alcun faix o faxes de seda o de saffra o de grana o de alcuna nobla mercaderia. E tota l'altre mercaderia que eyls per lo nolit iaquir volran no - valia lo nolit, lo senyor de la nau no es tengut que la prenga si - eyl no.s volra que mester es que.l senyor de la nau sia pagat del - nolit, pres roba hi haura que li bast. Saul empero tota covinensa - que dells e ells sera estada empresa. Empero si los dits mercaders seran en loch on no pusquen vendre la dita roba ne haver moneda e - els l'hauran ab altre roba a baratar, los dits mercaders son tenguts de donar tanta de roba al senyor de la nau que li sia be bestant al seu nolit si eyl pehdra la roba. E si lo dit senyor de la nau pendre no la volra, los dits mercaders li son tenguts de pagar lo seu nolit si tota la lur mercaderia se.n sabra consumar,que mester es que lo / senyor de la nau sia pagat. Saul que deu esser entes ab us e a bon - custum de mercaderia. Empero si lo senyor de la nau volra fer gracia als dits mercaders que eyl los vuyla esperar del dit nolit tro que eyls sien tornats en aquel loch on partiren o en altre on eyls pus- quen fer venda d'aquela roba que eyls hauran presa a barata eyl ho - pot fer, que marinier ne negun altre no li ho pot contrestar ne deu.- Saul empero als dits meriners tota promissio que.l senyor de la nau - fara la gracia dessus dita als dits mercaders, los dits mercaders - son tenguts de donar al senyor de la nau guany per sou e per liura / segons que eyls guanyaran de tot so que els dar deuen per son nolit. E si eyls per aventura no.y guanyaran els son tenguts de donar lo - senyor de la nau tot lo seu nolit, que no es mester que per plaeir a eyls fer eyl ne sostengues dan. E per asso car no roman en ey si eyls no guanyen ni no es sa colpa. El senyor de la nau es tengut de donar guany al marinier per lo seu loguer segons que eyl lo pendra dels mer- caders. Saul empero totes altres covinenses o empremiments que fossen - fets del senyor de la nau o del leyn als mercaders al senyor de la - nau. Encara mes, als marinier empero, si la nau o.l leyn sera noliejat a quintalades, si los mercaders no obligaran la una roba per la altre al nolit al senyor de la nau, lo senyor de la nau no.s pot ne.s deu retenir la una roba per l'altre, pues que al noliejar no.s empres perque tot - senyor de nau o de leyn se quart e.s deu guardar ea com noliejara ne - com no, per tal que dan no li.n puscha venir. E quart.se lo senyor de - la nau a qui noliejara ne a qui no, ne com ne com no, que mester es que marinier sia pagat de son loguer, haia lo sehyor de la nau son nolit o no, pus que lo marinier haura fet son servey en lo dit viatge. E per - les rahons dessus dites fo fet aquest capitol.

De nau armada o de leyn armat que pendra nau de mercaderia.
CCXXXVI.

Si alcuna nau o leyn armat qui entrara en cors o n.exira o.y sera, s.en contrara ab alcuna altra nau o leyn de mercaderia, si aquela nau o - leyn armat bendra aquela nau o aquel leyn e la mercaderia sera de ana mics e so que dins sera en asso no cal als dir perque per so car cas- cun e s tant cert que ja sap que n. a fer, perque no cal en aytal cas

posar alcuna raho. E per so si la nau o el leyn que pres sera es de amichs e la mercaderia que. l portara sera de anamics l'almirayl de - la nau o del leyn armat pot fersar e destrenyer aquel senyor de aque lla nau o d'aquel leyn que eyl pres haura que eyl ab aquela sua nau/ o ab aquel seu leyn li deia portar so que sos anamics sera. E encara que eyl so te en sa nau o en son leyn tro sia en loch de rebre. E es axi a entendre que l'almirayl o hom per eyl la tenga sera si en loch que no haia pahor que anamichs la li poguessen tolra l'almirayl. Empero pagat aquel senyor d'aquela nau o d'aquel leyn tot lo nolit que eyl - haver devia si la portas en aquel loch on descarregar la devia o se - gons que en lo cartolari sera trobat ne escrit. E si per aventura car - tolari alcun no sera trobat lo senyor de la nau deu esser cregut per son sagrament per raho del dit nolit. E encara mes, si per aventura - com l'almirayl o hom per eyl sera en loch que so que guanyat haura para salvar si eyl vol que la nau o aquel leyn que pres haura li pot so // que. l guanyat haura, mes anant ayl lo li deu portar a l'almirayl o - aquel qui per eyl hi sera. Empero que se. n deu avenir ab eyl. E quel - que avinensa o empresio entre. ls feta sera, lo dit almirayl e aquel - qui eyl hi sera, es mester que lo ho atena. E si per aventura entre. ls promissio o covinensa alcuna per raho del nolit feta no sera, lo dit - almirayl o aquel qui per eyl hi sera, es mester que paguen lo nolit, - aquel senyor d'aquela nau o d'aquel leyn que aquel guany portat lus - haura en aquel loch on eyls hauran volgut tot aytant com altre nau o - autre leyn deuria haver de nolit de semblant roba que aquela sera. E - encara mes sens tot contrast. E sia entes pues que aquela nau o leyn - sera junt en aquel loch on lo dit almirayl o aquel qui per eyl hi sera, pot o poguera salvar so que guanyat havia. Es a entendre que sia en - loch d'amichs tro en aquel loch on ell la li fara portar. E si per aven - tura aquel senyor d'aquela nau o d'aquel leyn que eyls pres hauran, o - alcun dels mariners que ab eyl seran, diran que eyls han alcuna roba, que lur sia en aquela nau o en aquel leyn que sia mercaderia eyls gens no. n deven esser creguts per lur simpla parayla, ans deu esser vist e esguardat lo cartolari de la nau si atrobat hi sera. E si per aventura cartolari alcun atrobat no. y sera, lo dit senyor de la nau e los dits mariners deven fer segagment. E eyls per lur segagment diran que aquela/ roba sia lur lo dit almirayl o aquel qui per eyl hi sera l'als deu do - nar e deliurar sens tot contrast.. Esguardada empero la forma e lo va - lor d'equels qui segagment faran ne que la roba demanaran. E si per - aventura lo senyor de la nau o del leyn qui pres sera, contrestara // que. l no vol portar aquela mercaderia que en la sua nau o en lo seu - leyn sera. E encara sera de anamichs tro que aquels que guanyada la -- hauran, la tenguen en loch de recobre per manament que. l dit almirayl/ lo. n fara, lo dit almirayl lo pot metre a fons e fer metre si eyl fer ho volra Salv en aytant que deu salvar les personnes que. y serah. E ne - guna se morra no. l ne pot destrenyer per mostra ne per clam que li. n / fos fet, pus que per aytal raho com dessus dita sera estan fet. Empero es axi a entendre que tot lo carrech que en aquela nau o en aquel leyn/ sera o la major partida fos de anamichs. Si per aventura la dita nau o leyn sera de anamichs lo carrech que en la nau o leyn es sera d'anamichs los mercaders que en la dita nau o leyn seran, E de qui lo dit carrech sera del tot o en partida si deven avenir per raho de la dita nau o -

leyn que de guerra es ab lo dit almirayl per alcun preu covinent segons que eyls poran. E lo dit almirayl deu los fer tota avinensa o pati que covinentment sia ni eyl forsa ni puscha ab justa raho. Empero si los dits mercaders avinensa o pati ab lo dit almirayl no faran eyl pot e deu amarinar la dita nau o leyn e tremetra en aquel loch hon armat sera. E / los dits mercaders son tenguts de pagar lo nolit a la dita nau o leyn - tot aytant com si ls hagues portat lo dit carrech que lur sera en aquel loch on portar lo ls devia e als no. E si per aventura los dits mercaders seran dampnificats per raho de la forsa que.1 dit almirayl los haura feta, lo dit almirayl no.ls nes de res tengut a restituhi per qual raho per so cor los dits mercaders no volgren fer la dita avinensa o pati ab lo dit almirayl per raho de la dita nau o leyn que es de guerra. Encara per altra raho per so car altres vegades volra mes la nau o.1 leyn que no fa la mercaderia, que porta. Mas empero si los dits mercaders seran volenterosos de fer la dita avinensa o pati ab lo dit almirayl segons que dessus es dit, E lo dit almirayl la dita avinensa o pati fer no volra per arguyl o superbia que en eyl sera, E axi com dessus es dit forsivolment los dits mercaders se.n manaran o lo carrech dessus dit en que dret abcun no hauran, los dits mercaders no son tenguts de pagar nolit de tot ni en partida a la dita nau o leyn ni encara al dit almirayl los es tengut de retre o de restituhi tot / lo dan que.ls mercaders demunt dits per la forsa dessus dita sostindran o esperan a sostenir per alcuna raho Mas empero si sera ventura o cas que la dita nau o leyn armat dessus dit s. encontrara ab la dita nau o leyn de la mercaderia dessus dita en tal loch que los dits mercaders la dita covinen- sa o pati haver no poguessen, si los dits mercaders foran homens coneuguts e tals que la dita avinensa o pati fossen eyls sagur, lo dit almirayl no.ls deu fer la dita forsa e si la.ls fa es los tengut de restituhi lo dan // dessus dit, si los dits mercaders lo sustindran. E si per aventura los dits mercaders homens coneuguts no seran o el pati dessus dit pagar no poran lo - dit almirayl los pot fer la forsa dessus dita.

De nau o de leyn a qui surtira estipa o bomboyla o cadena estant carregada en port e.n plaia com deu descarregar. CCXXXVII.

Si alcun senyor de nau o de leyn haura carregat de tot o de partida en port o en plaia o en espagol o en altre loch. E si estant aqui on haura carregat o en autre loch li vendra cas de ventura que eyl haura a descarregar de tot o de partida si li surtira estopa o rombayl o alcuna cadena o cadenes o hi perdra exarcia que per eyla fos a periy l o per leyns armats de anamichs, si en aquel loch on cas de ventura li esdevendra haura tantes barques de / descarregar que.1 pusque haver per diners, eyl los deu logar e fer descarregar tro sera a salvament. E lo salvament es a entendre tro que haia trobada aquela mala feyta, o lo dit reguart sia passat, per aventura eyl no trobara barques per diners, si hi haura alscunes naus o alscuns leyns que fossen va gabunts, vol aytant dir que no haguesen viatge, lo senyor de la nau o del leyn a qui lo cas dessus dit sera esdevengut, deu dir e demostrar a aquels qui seran senyors o tendran en comanda les dites naus o leyns que a eyls es esdevengut lo cas dessus dit E que eyls que li deien donar secors e ajuda hon eyl puscha salvar aquela nau o aquel leyn e l'aver que dessus es. E si los dits senyor o aquels qui encomanda los tendran li volran fer ajuda e - secors meyns de servey, eyl ho deu reibre e deu-los ne guardar de tot dan. E si los dits senyors o aquels qui encomanda tendran les dites naus o leyns

ne volran haver servey o loguer, eyl los es tengut de donar tot en - aixi com ab eyls se.n para avenir. Empero si los dits li hauran demanat trop, E eyl los ho haura atorgat jens eyl no.u deu haver tot so que eyl los haura atorgat, ans deu esser mes en poder de bons homens que / ho depertesquen e o tenapreu e ho meten en cominalea, per qual raho deu esser mes en poder de bons homens, pues ab eyl se.n seran avenguts, per so car si aquels li haguessen demandada la maytat de la roba e de la nau, - eyl la.ls hagra atorgada no per raho que eyls le.n haian ni le.n deien - haver. E axi es hi bo lo temperament dels bons homens. Empero si aquela / nau o aquel leyn que lo servi haura pres pendra alcun dan, aquel qui ser vi haura promes ne dat, no li sia tengut de neguna esmena a fer. E si - per aventura en les dites naus o leyn senyors alscuns no haura ni hom - que planir sen gosas, ey se.n deu anar a la senyoria del loch on aquel/ cas li sera esdevengut e ab consentiment de la senyoria eyl se.n pot e - se.n deu servir guardant tota via de tot dan aquel de qui aquela nau o - aquel leyn sera, de qui eyl sera plaut. E encara de donar li.n servey si eyl lo.n volra pendra ne.l ne demanara a conaguda e esguardament de la - dita senyoria. E si per aventura lo cas dessus dit li esdevendra en alcun loch on eyl no trobas tot la senyoria ans sia tot a condicio que no fos - tot perduto, eyl se.n pot planir guardant eyl tota via. Empero de tot dan/ e de tot destrich a aquel de qui sera aquela nau o aquel leyn de que eyl se sera servit o planit. E encara donant a eyl servey o loguer si eyl - lo.u demanara. E tota via a coneuguda e a esguardament dels bons homens - della mar o del loch on seran. E per les rahons dessus dites fo fet aquest capitol.

De senyors de nau o de leyn qui deura deutes e no sera request entro que deia fer vela. CCXXXVIII.

Si alcun senyor de nau o de leyn deura deuta o deutes o alcun o a alcuns, E - lo senyor de la nau o del leyn haura aitat en aquel loch on lo deute deura e ab aquels a qui lo deuta deura en temps I mes o dos o quantitat de - temps si aquel o aquels a qui eyl lo deura no li demanaran e ab la senyoria no.l ne destrenyaran de mentre que eyl esta aqui ab eyls sempts tro - que eyl sera espeegat de tot per vela a fer per anar guanyar ves alscunes parts. E quant eyls veuran que eyl es espeegat de partir de la terra los dits deutors se.n hiran a la senyoria e clamar seran d'eyl, aquels deutors aytals ne clamaters no.ls deu escoltar ne hoir la senyoria ni aquel que lo deute los deura destrenyer ne destorbar de son viatge, pres que eyl haura estat ab los dits deutors axi com dessus es dit, sino tant solament aytant que si eyl es hom qui puscha haver fiansa que le.y deu fer donar en aques - ta guisa. Empero que aquela fiansa que eyl dara no sia destreta per la - senyoria tro aquel que lo deuta deura sera tornat en la terra. Es axi a - entendre que sia tornat en aquel loch on lo deuta daura ne encara sera / estat afiansat. Si donchs la fiansa per tot obligar no.u volra, E encara - mes, que la dita fiansa qui per aytal raho sera donada no sia destreta - per los dits deutors ne encara la senyoria tro que los dits deutors ab la senyoria en temps sien pessats per lo principal o per los bens d'aquela. E si los bens d'aquel principal no bastaran a aquel deuta o deutes a pagar a aquel a qui sera degut la donchs los dits deutors ab la senyoria en temps/ deven e poden avantjar contra aquel qui fiansa sera. E encara contra aquels bens d'aquel qui fiansa se obliga. Empero si los ben d'aquel principal // abastara la dita fiansa ne los bens d'aquel no deven esser venuts ne elie-

nats per neguna raho. Si donchs per lo tot no si obliga. Empero si lo dit senyor de la nau o del leyn no trobara fiansa la senyoria no.l ne / pot ne.l ne deu destrigar de son viatge, sino aytant que.l deu fer jurar que.l no ha fermansa ni la pot trobar. E encara que.l deu fer jurar que - quant que.l sia tornat en aquel loch on la deuta deura que.l que.s deia / avenir ab aquels a qui eyl lo deuta deura be e plenament, per qual raho - la senyoria no.l deu destrigar d'aquel viatge, si lo dit senyor de la nau o del leyn fiansa no dara per so cor aqui lo dit deuta deura no.l haura - affrontat ne destret ab la senyoria, de mentre que ab eyls en temps haura estat axi com dessus es dit ans so hauran esperat entro el darrer dia que.ls saben que eyl deu esser espeegat de la terra. E encara per altra raho car - seria mal feyt que los mercaders qui la lur roba o mercaderia hauran mesa - ne carregada en aquela nau ne en aquel leyn fossen destrigats ni tenguessen la lur roba a periyil ni a condicio de perdre per la reglincencia d'aquells -- deutors qui ans que aquela nau o aquel leyn fos espeegat no se.n fosen clams, perque cascus se quart e.s deu guardar a qui alcun deura alcuna cosa/ que no li ho esper tro al darrer dia, que si ho fa pendra-lin, axi com -- dessus es dit. E per les rahons dessus dites fo fet aquest capitol. E si - per aventura aquel senyor d'aquela nau o d'aquel leyn morra ans que sia tor - nat en aquel loch on la fiansa haura donada. E encara aquel deuta hi deura/ si la fiansa sera bbligada per lo tot o al sabut del viatge que.l paga o - avenga o no o muyra aquel o no, que si la fiansa es tenguda de pagar qui - axi com dessus es dit, se obliga. Salves empero totes covinenses e obliga - cions que dels uns als altres seran fetes ne empreses per alcuna justa // raho.

De comandatari com deu portar la comanda ab si la hon sera menat per lo comandador. CCXXXIX.

Si alcun comanara o haura comenat a alcun alcuna roba per fet de mercaderia si aquel qui la comanda fara o haura feta, empendra o haura empres ab aquel - aqui eyl fa o haura feta la comanda que eyl que deia portar ab si la dita - comanda en aquel loch o loch o viatge o viatges que entre.l e aquel qui la comanda li haura feta, seran estats empreses, lo dit comandatari es tengut de etendre tot asso que a aquel qui la comanda li haura feta promes com la dita comanda reebra sia que les covinenses o promissions per raho de la dita comanda fetes, sia que sien fetes ab carta o meyns de carta, volen e devem - haver valor ab que en ver pusquen esser meses si mester hi sera. E si per - aventura les dites covinenses seran fetes axi com dessus es dit. E sots les condicions dessus dites si a aquel que la comanda haura presa o liurara a al - tre o trametra la dita comanda sens sabuda e volentat d'aquel que feta la li haura. Si la dita comanda se perdra de tot o de partida lo dit comandatari - es tengut de retre e de donar tota la dita comanda e lo guany que en aqueles pogra esser fet a aquel que la li comana per qual raho per so car eyl no li ha ateses les covinenses que del a el foren empreses com eyl rebe la dita coman - da. E si per aventura la dita comanda no.s perdra de tot ne en partida ans - hira sana e salva en aquel loch on lo dit comandatari la haura tramesa. Si - la dita comanda estara en aquel loch dessus dit tant de temps que la dita comanda pendra alcun dan o alcun meyns capte en colpa e en reglincencia del dit comandatari, es tengut de restituir tot lo dit dan o meyns capte a aquel qui la comanda dessus dita li haura feta. E si per aventura aquel a qui lo dit - comandatari li haura tramesa la vendra a meyns capte per sa negligencia o /

per so car eyl sera mal mercader, que vol aytant dir que a quel a qui lo dit comandatari la haura tremesa que no se entremetra ni la procurara axi com fer se devia ni mester seria, o axi com lo dit comandatari faera com si la dita comanda hagues portada ab si, segons que empres entre eyl e aquel qui / la comanda li feu. O si per aventura aquel que lo dit comandatari haura tremesa e enviada no la vendra o no la haura venuda al fer de la terra segons que semblant roba d'aquela valia en aquel loch on lo dit comandatari la trames, E en lo temps que la dita comanda la fo arribada. Si la dita comanda sera venuda a meyns capte o a meyns preu, lo dit comandatari es tengut de retre e donar a aquel qui la comanda li feu, ho li haura feta, tot aytant com aquel qui la comanda li feu pora provar ne en ver metre que semblant roba o mercaderia o par d'aquela valia o ha valgut en aquel loch on lo dit comandatari la haura tramesa o la trames. Empero es enaxi a entendre que aquel loch on lo dit comandatari haura tramesa la dita comanda que fos estat empres // entre.1 e aquel qui la comanda li haura feta. E si dit comandatari haura tramesa la dita comanda en altre loch lo qual no haura estat empres entre lo dit comandatari. E aquel qui la comanda li haura feta sia e deu esser en assalt e - en volentat d'aquel qui la comanda li haura feta, de pendre e de elegir dels dits lochs en quelque loch que la dita roba o comanda o semblant o par d'aque la mes voldra o haura volgut en aquel temps que la dita comanda hi fo arribada. E encara hi fo vanuda. E asso dessus dit sia e deu esser fet meyns de - tot frau e meyns de tot contrast. E tot lo dessus dit es tengut lo dit comandatari de donar e de deliurar a aquel qui la comanda haura feta sens tot contrast, per so car eyl no feu ni ha ates a aquel qui la comanda feu res de les covinenses que de.1 a el feren estades empreses com eyl la dita comanda reeve, ans haura pres e fet tot lo contrari, per que es raho de tot dan que.1 dit co mandatari ne sostenga Encara per altra raho, car no es raho ne egualtat ne - deu esser que negun haia ne deia haver poder en l'altruy si no tant solament aytant com aquel de qui es li.n dara o li.n haura donat o li.n volra donar - aquel aytal no deu esser dit m'rcader he comandatari, ans deu esser dit planament robador. E de aquel aytal deu esser fet axi com de robador, E en aquela pena posat que robador deu haver, que assats deu esser dit robador, pus que eyl vol portar la roba d'altruy malgrat o sens volentat d'aquel de qui sera. Salv empero al dit comandatari rahons justes si posar les hi volra ne en ver metre les devenli esser rebudes. Salves empero totes altres covinen- ses o empresions que entre.ls seran estades empreses o fetes que segons les dites covinenses o empessions que qualche fet que sia o qualche cas segons les dites covinenses deu esser declarat e determinat. Si donchs la una part ho l'altre justes escusacions o justes rahos o justes empayments mostrar no.y pora, perque les covinenses o empessions entre.ls fetes no haura,no li pus- quen.. E per les rahons dessus dites fo fet aquest capitol.

De so com deu retre compte lo comandatari e aquel qui la comanda li haura feta. CCXL.

Si alcun o alscuns fara o haura feta comanda a alcun senyor de nau o de leyn o de diners o de roga, sia que lo dit comendatari aport o ret compte de guany o consumament, lo dit compte li deu esser rebut axibe si aporta guany com si aporta consumament. Salv empero que si aquels qui la comanda li hauran feta han dupte que lo dit compte que ell ret no sia just, los dits qui la comanda li hauran feta li poden fer jurar e haver del dit comandatari I segrament ea aquel compte que.1 los ret si es just ne si es axi com eyl diu. E si el dit / comendatari dira per lo segrament que eyl ha fet que lo dit compte que eyl lus

dona e.l s ret que es just e leyal los dits que la dita comanda li - hauran feta no.l poden de res als empremiar ne destrenyer, si donchs lo contrari provar no poran. E eyls han e deven reebe lo dit compte, sia que e ludit compte sia atrobat guany o consumament. E es raho - que als no.y deia haver que par que com alcun comana lo seu a l'altre que fe ha en eyl, que si eyl fe no haura en o la hagues en eyl no li co manaria e no li ague comenat lo seu, perque es raho e egualtat que // aquels qui fan les comandes deien haver fe Com aquels a qui les han fetes, sia que eyls lo reten ab guany o ab consumament, tot enaxi com le.y -- havia com les dites comandes les faeran. Si donchs lo contrari com // dessus es dit provar no li poran. E si lo dit contrari provar no li - pora, tot comandatari deu esser creegit per son segrament sens tot // altre destret. E asso es us de mercaderia plana en quelque manera la - comanda o comandes seran estades fetes, perque cascus se guard a qui - comanara lo seu ne a qui no, ne com ni com no. E per les rahon dessus / dites fo fet aquest capitol.

De mercaders que noliejara roba a senyor de nau o de ley ab carta o ab testimoni de com es mester que sia ates. CCXLI.

Si mercaders noliejaran alcuna roba a alcun senyor de nau o de leyn ab - carta o testimonis, lo senyor de la nau o del leyn es mester que atena als dits mercaders tot so que en la dita carta sera contengut, e tot so que.l s dits testimonis hauran hoit com lo dit holiejament se feu. Salv/ empero que si lo dit senyor de la nau no haura vista la dita roba com - ey la noliejara, ne encara fa la dita carta o hauran hoit los dits tes-- timonis si no tan solament que se.n fiara o se.n sera fiat en lo dit // mercader. Si el dit mercader metra o haura mes al dit senyor de la nau - una roba per altre. E es axi a entendre que lo dit mercader noliejara a faix o a costals o a bales o a farcels e eyl dira e fera entenen al // senyor de la nau o del leyn que es aquel faix o costals o bales o farcels que no hi ha ni es aytant so que es a saber quantitat sabuda de quintara- des. E si.l dit senyor de la nau o del leyn sera semblant que mes hi haia o.y deia haver que lo dit mercader no li havia fet entanent com la dita - roba nolieia. E el dit senyor de la nau li feu la dita carta e hauran // oyt los dits testimonis, lo dit senyor de la nau lo pot fer pasar. E si eyl mes hi trobara que.l dit mercader no li haura fet entanent com nolie- ja, lo senyor de la nau pot demanar d'aquel mes que trobat hi sera aytal nolit com eyl se volra, E encara si lo senyor de la nau o del leyn fara o haura fer alcuna messio per aquela roba esperar si eyl mes hi trobara que lo dit mercader no li haura fet entanent com la li nolieja la messio // dessus dita, deu pagar lo dit mercader. E si lo dit senyor de la nau no - li trobara sino axi com lo dit mercader li haura dit com la dita roba li nolieja, e si eyl ne fa massio, eyl les deu pagar del seu propri. E si.l dit mercader haura feta la dita messio, lo dit senyor de la nau la li - deu retre sens tot contrast, pres mes no hi haura atrobat si no axi com lo dit mercader li feu entanent com la li nolieja. Empero lo dit senyor pot fer la dita roba peçar ans que la carrech o la on fara port per des- carregar.

(Final del IV bloc, ja queda menos.....)
Alabat sia Deu.

Mas empero si lo senyor de la nau haura vista la dita roba ans que la nolieg, E ans que el fassa la dita carta una o dues vegades en aquell noliejament - aytal lo dit senyor de la nau no deu ne pot metre contrast. Saul en aytal que si eyl es o era semblat que lo dit mercader hagues res junt en los dits fays o costals o bales o farcels pus que eyl lo hoc noliejats ne encaça li hoc feta la dita carta, lo dit senyor de la nau pot forsar e fer destrenya al dit mercader de fer un segagment que el no-y ha res junt en la dita roba, pres que el senyor de la nau la pot fer pesar. En axi empero que si el dit mercader li dix que no-y havia si no tant solament quantitat de quintalades sabudament. Mas empero si lo dit mercader no haura dit o no dira al dit // senyor de la nau o del leyn si no tant solament la per quant portavets fays o costals o bala o farcel, si carta quantitat eyl no li dira ni eyl no li demanara que quantes quintarades hi haura en lo faix o en lo costal o bala/ o farcel, lo dit senyor de la nau, no el deu fer pesar per neguna razon. Mas si hi ha dupte que el mercader demunt dit haia alcuna cosa junta, pres que eyl las hac vists ne noliejats eyl pot destrenyer lo dit mercader del dit segrement ab la senyoria. E si el dit mercader fara lo segagment, deu nejesser // cregut. Si donchs lo contrari no li pora esser provat. E si lo dit contrari provat li sera, lo dit mercader es tengut doblar lo nolit de tota la roba al dit senyor de la nau o del leyn. Mas axi a entendre, que eyl deu doblar lo nolit de so que el junt hi haura, si provat li sera o d'aquel mes de les quintarades hi seran mes que lo dit mercader no havia o no haura fet entanent al senyor de la nau com eyl lo nolieja. E encara estar a merce de la senyoria per raho del fals segagment que el fet haura. Empero si la dita roba sera noliejada a quintarades. E per cascun quintar sera estat e fet preu sabut en asso no cal als dir que cascun es tant cert que ja sab que hi ha a fer ne que no. E per les rahons dessus dites fo fet aquest capitol.

Com mercaders hauran noliejada nau o leyn si hi vendra empayment de senyoria. CCXLII=

Si mercaders noliejaran o hauran noliejat nau o leyn en alcun loch, si com los dits mercaders hauran noliejat la dita nau o leyn, vendra aqui empayment de senyoria, lo senyor de la nau o del leyn es tengut de esperar als dits mercaders tot aytant de temps com entre el e los dits mercaders sera empres. E encara los dits mercaders lo deguessen haver espeegat. E si com vendra aquell jorn //

que. ls dits mercaders lo deven haver espeegat lo dit empayment, sera exit d'aquel loch on eyls devien o deven carregar, lo dit senyor de la nau o - del leyn es tengut de carregar sens junta, que los mercaders no li son / tengut de fer al dit nolit. Mas empero los dits mercaders li son tenguts - d'aydar a pagar la massio que el dit senyor de la nau li haura feta per / raho de la espera que. l dit senyor de la nau haura feta als dits mercaders. En guisa e en manera que. l dit senyor de la nau o del leyn no sia dampnificat. e. ls dits mercader atresi. E si per aventura lo dit empayment no sera/ exit del loch on eyls devien carregar ans sera passat aquel jorn que. l dit senyor de la nau o del leyn los era tengut d'esperar los dits mercaders, lo dit senyor de la nau no es tengut de pus esperar si eyl no.s volra, als dits mercaders, ni als dits mercaders al senyor de la nau o del leyn si eyls no.s volran. Saul en aytant que los dits mercaders son tenguts de fer la messio - que. l dit senyor de la nau haura aqui feta esperant als dits mercaders. a co neguda de bons homens. E fet asso, puys pot fer cascun son prou si fer lo / pot. Si donchs entre. ls quelque covinensa no sera estada feta que. l .I. deia esser tengut d'esperar a l' autre. E si avinensa entre. ls alcuna no sera feta que la I deia esperar a l' autre, E lo dit empayment sera exit d'aquel loch - on eyls carregar devien, si los dits mercaders demaneran o diran a aquel // senyor de la nau o del leyn que eyls axi com dessus es dit havien noliejat - que eyl que pens de carregar, lo dit senyor de la nau o del leyn no. ls es - tengut si eyl no.s volra, si donchs los dits mercaders ab lo dit senyor de - la nau o del leyn no se.n avendran, ni los dits mercaders a eyl, si no axi - com dessus es dit de fet de la massio, o si. ls dits mercaders al dit senyor de la nau promes non hauran. E si per aventura los dits mercaders noliejaran nau o leyn o hauran noliejat, e entre. l senyor de la nau o del leyn e los / dits mercaders dia cert o temps sabut empres no hauran, que lo dit senyor - e la nau o del leyn deia esperar als dits mercaders, ne los dits mercader - degen haver espeegat lo senyor de la nau, si lo dessus dit empayment aqui - vendra, lo dit senyor de la nau no es tengut de esperar los dits mercaders si no.s volra, ne. ls dits mercaders al senyor de la nau, si entre. ls empres no sera. Sayl de la massio dessus dita. E si com los dessus dits mercaders - hauran acabat so que haura a fer per raho del dit empayment. E lo dit empay - ment sera exit de la terra, si los dits mercaders diran al dit senyor de la -

nau o del leyn que pens de carregar, no.ls nes es tengut si eyl no volra. E si donchs los dits mercaders ab eyl no s'avendran o alcuna covinensa - entre.ls feta o empresa no sera tot enaxi com ja es dessus dit de nau o - de leyn que.s deia esperar. E eyls ayl espeegat a die cert o a temps sa-- but, Car segons dret e segons raho e egualtat no.s deu fer, car si nau o leyn era tengut de esperar a mercaders tant tro que aquel empayment fos - passat no seria a ben fet que tant poria durar lo dit empayment que la nau o leyn se poria del tot consumar. Si donchs los dits mercader ab lo dit - senyor de la nau avenguts no se.n seran, Empero si los dits mercaders di- ran al dit senyor de la nau o del leyn que eyl que.ls esper, que eyls li son tengut de tot dan e de tot destrich e de tota messio que.l ne sostenga a restituher. E si los dits mercaders diran axi com dessus es dit, lo // senyor de la nau los pot e.ls deu esperar sobre la raho e les condicions - dessus dites. E si lo dit senyor de la nau o del leyn los esperara sobre - les rahons e les condicions dessus dites si ey aquel empayment o no o ca-- rreguen los dits mercaders la nau ho no, los dits mercaders son tenguts al dit senyor de la nau o del leyn de tot lo dan e de tota la messio e de tota la destriga que eyl soferta n'aura ho. no espera a sostenir del tot e res-- tituhir sens tot contrast. E si los dits mercaders en les rahons o condi--- cions dessus dites alcun contrast metre hi volran, els son tenguts de res-- tituir tot dan e tota messio e tot destrich e tots interessers que lo dit - senyor de la nau o del leyn per colpa del contrast que los dits mercaders - limentran ne sostindran ho n'esperara a sostenir. E si lo dit senyor de la - nau o del leyn alcun contrast metra als dits mercaders en covinensa o en - promissio que eyl los hagues feta que eyl no la volgues atendre, si los dits mercaders ne sostendran dan o greuge o messio, lo dit senyor de la nau les es tengut del tot a restituher si la nau o.l leyn ne sabia esset vanut. E - aquest capitl sia entes de nau o de leyn qui encara no fos carregat de tot ne en partida, per so car de naus que ja han levat lur carrech ja n.hi ha - capitols qui.n parlen e ho depertexen e ho declaran de que son tenguts los mercaders als senyor de les naus e els mercaders. Empero deu esser axi en- tes que si los mercaders diran als senyors de les naus o dels leyns que eyls deien esperar, que los dits mercaders los son tenguts de tot so que dessus - es dit a entendre e complir e entre.ls deu haver empres die cert o temps sa-

but que los dits mercaders deien haver espeegats los senyors de les naus o dels leyns per so que entre. ls contrast algun o trebay no.s pogues esdevenir ne creixer. E per les rahons dessus dites fo fet aquest capitol.

Si alcun volra fer barcha e a emprara alscuns personers.CCXLIII

Si alcun haura en volentat de fer barca, e eyl haura emprats alscuns bons homens que li fassen part. E los dits bons homens lo-y atorgaran o lo-y hauran atorgat de fer la dita part, los dits bons homens es mester que li ho atenen. E si aquel dessus dit que la dita barcha volra fer, ne que los dits bons homens hauran promesa de fer la dita part, si aquel que la dita barcha fera o - fera fer, no dira ea si sera pocha o gran ni aquels qui la part li hauran promesa de fer no li demanaran ea si sera gran o pocha, ne quant pot costar ne - quant no, ne de cuines mesures sera ne de quin port sera si aquel dessus dit fara o fara fer la dita barcha si que la fassa o la fassa fer la dita barcha, sia que la fassa o la fassa fer gran o pocha, los dits bons homens que les - parts li hauran promeses de fer, es mester que li ho atenen sens tot contrast. Empero si aquel que la dita barcha faia o volra fer dira o fera entenent a // aquels cui la part li hauran promesa de fer ea quina barcha fara ni quina no, ne de quin gran sera ne quant costar. Si aquel dessus dit haura dit o fet entanent so que dessus es dit a aquels qui les dites parts li hauran promes de - fer. Si eyl faia major barcha que a eyls no haura fet entanent e de majors me - sures, los dits bons homens no li son tenguts de fer junta neguna si no axi - com eyl lus ho feu entanent. E si la dita barcha sera major e costera mes que no. ls haura fet entanent, los dits bons homens li devien haver la dita part que li prometeren de fer tot enaxi com si li havien fet compliment en tot aquel - creix que. l fet haura sens tot contrast, pus sens sabuda e volentat dels dits bons homens que la part li promateran de fer ho haura fet. Empero si eyl ho - haura fet en consentiment e en volentat de tots los dessus dits o de la major partida eyls li son tenguts de fer compliment segons que ja en lo capitol // dessus dit es contengut. Empero si alcun que barcha volra fer, dira o fara entanent a aquels cui part li prometran que eyl fara barcha, e eyl no fara barcha ans fara o fara fer leyn, si eyl fara lo dit leny sens sabuda e sens consenti - ment e volentat d'aquels cui part li prometran de fer en la dita barcha, eyls no li son tenguts que li atenan neguna res que promes li hagen per so car el -

no-u haura ates a els so que ab eyls havia empres. E es raho que axi com eyl no aten res que promes lus hagues axi es raho que eyls no li atenan res que promes li haguessen. Empero si eyl fara lo leyn dessus dit ab sabuda e consentiment e ab volentat dels dits personers o de la major partida, los dits personers li son tenguts de fer compliment de la dita part que primera li hauran de fer, pus ab consentiment e ab volentat de tots o de la major partida ho haura fet. E si per aventura algun fara entenent a aquels qui li hauran promesa de fer part que eyl fara leyn e eyl no fara leyn ans fara nau, si eyl la fara sens consentiment e volentat d'aquells que li - prometeran de fer part en lo dit leyn, eyls no li son tenguts de atendre so que promes li hauran, sino en aytal guisa e manera que si eyl fara del leyn nau sens sabuda e volentat dels dits personers que haien axi la part en la dita nau com devien haver en lo dit leyn. E per aytants de diners com la / part que. ls havien promesa de fer en lo dit leyn costara si donchs no sera axifet com en lo capitol dessus dit es declarat, on parla de senyor de nau o de leyn algun qui comensara nau o leyn en forma de poca e encara que sia observada la esmena que sobredit capitol es estada feta, e asso sia entes - de tota nau e de tot leyn qui.s fara de nou en les estepes o ans que sia - exit del loch on sera estat fet de nou. E per les rahons dessus dites fo - fet aquest capitol.

Si algun senyor de nau o de leyn surgira en algun loch ab volentat dels mercaders. CCXLIII).

Si algun senyor de nau o de leyn surgira en algun loch hon haura surt ab vo- lentat dels mercaders si estant aqui la nau o el leyn surt se metra tant fort temporal. E tan solament que la dita nau o leyn d'aquel loch lavar no.s pora, ans haura a gitar de la roba gran res que la nau o el leyn sera o - quaix tota, sia que los mercaders fassen gitar o gitaran sens que no-u fa- ran a saber al senyor de la nau o del leyn. E si per aventura lo senyor de la nau o del leyn gitara o fera gitar sens que no-u dira als mercaders que en la dita nau o leyn sera d'aquest git, qui per aytal raho com dessus es - dita sera estat fet ne per lo cas dessus dit, los dits mercaders no poden - fer demanda al dit senyor de la nau o leyn ni eyl als dits mercaders, per / qual raho per so car git que per aytal raho o condicio que per lo cas dessus dit, sera estat fet ni endevengut no.s deu n.es pot jutjar per dret git ne -

per pla, ans se deu e.s pot jutjar quaix per semblant de naufraig. E mes per
 semblant de naufraig. E per les raho dessus dites no poden fer demanda la I
 a l'altre per raho del cas e de les condicions dessus dites. E axi lo git -
 dessus dit deu esser comptat per sou e per lliura o per besants segons que -
 git sera en la nau o el leyn es tengut de metre per les dues parts de so que
 valra, per qual raho per so car si fos git pla no.y fora tengut si no de la -
 maytat de so que valia, per qual raho hi met les dues parts, per so car no -
 es naufraig entegrament, que si naufraig fos entegrament la dita nau o.l leyn
 pagar lo dit naufraig per tot so que valia, per qual raho paga les dues parts
 per so car no es naufraig ne git pla ans es quaix semblant de naufraig. E mes
 naufraig que git. E si per aventura la dita nau o leyn perdra exarcia alcuna,
 axi com anchoras o gumenes o barches o alcuna altre exarcia, en lo cas dessus
 dit deu esser tot comptat per sou e per liura, per qual raho per so car no es
 git pla n.es deu n.es pot pagar per git pla ans es semblant de naufraig, e -
 mes semblant de naufraig que de git, que si git pla fos e les barches esti--
 guessen ormajades de popa o alats de la nau o del leyn e.ls falien los caps
 o .a omplieh e.s perdien, serien perdudes al dit senyor de la nau o del leyn.
 El se guardas ea quin caps los deria o quins les faria donar. E si per aventura
 era git pla e li falien gumenas e les anchoras se perdien on eren ormaja--
 des les dites gumenas, deven esser perdudes a la nau o.l leyn, que mercader -
 no.y es tengut en res a metra ne encara la roba sua que romasa li sera. Empero
 si alcun mercader o mercaders gitaran o faran gitar sens que no.u faran a sa--
 ber al senyor de la nau o del leyn ne ab conseyl ne ab sabuda dels dit senyor
 els mercaders gitaran o faran gitar que aquela nau o leyn sia surt o que vaia
 ab velas. E lo que eyls gitaran e faran gitar para esser dit o en veu mes que
 puscha esser git pla, lo senyor de la nau o del leyn en aquel git aytal no es
 tengut de metra part per si ne per la nau si eyl no.s volra. E si per aventura
 mercaders o mercader haura en la nau o en lo leyn, el senyor de la nau o del
 leyn gitara sens sabuda o sens consentiment dels dit mercaders o mercader, lo
 senyor de la nau o del leyn es tengut de ret^{re} als dits mercaders aquela roba
 que eyl axi com dessus es dit haura gitada o fara gitar o.l preu. Empero es -
 axi a entendre que aquel git fos o pogues esser dit que fos git pla. Git pla
 vol aytant dir que no.ls sobras temporal e que los uns poguessen haver acort e
 consell dels altres. Empero si en la nau o leyn mercader alcun no haura, lo -

senyor de la nau o leyn pot fer gitar ab conseyl de tot lo cominal de la -
 nau o del leyn o la major partida si espay h'haura. Empero si soptosament tem
 poral lo forsara, el senyor de la nau o leyn gitara o fara gitar sens que ab
 los desus dits acort ne consell haver no pora, sia e deu esser tengut per -
 aytant ferm com si demanats los o per aytant ferm com si tots los mer-
 caders hi fossen, o aytant ferm com si tota la roba o fos sua, que sua es, -
 pus que en comanda la te. Empro si com la git sera estat fet. E lo temporal a
 dessus dit sera abonansat de tot o de partida o no. E la nau o.l leyn se liu-
 rara del dit loch on lo cas dessus dit li sera esdevengut si la dita nau se'n
 lavera ab volentat dels dits mercaders e lexera aqui al haura exarcia ab vo-
 lentat dey whole sia que.n la dita nau o leyn haia romasa exarcia o puscha anar -
 e nevagar sanament en aquell loch on devia descarragar o no la dita exarcia
 que romasa sera axi com dessus es dit, si's pert deu esser comptada sobre la
 roba que romasa o salvada sera el cors de la nau o del leyn deu-hi metre per
 la maytat desso que volra. E si per aventura la dita exarcia no s podra que
 sera romasa ans se salvara ab averies que hom n'havia a fer o fara aquelles
 averies deuen esser comptades aixi com dessus es dit de la exarcia si perdu-
 da fos. Empro es axi a entendre que lo git dessus dit no fos git pla. Mas deu
 esser entes que fos git que fos semblant de naufraig. E si per aventura lo -
 git sera pla e no sera semblant de naufraig. E la dita exarcia romandra aixi
 com dessus es dit ab volentat dels dits mercaders sia que la dita exarcia se
 perdra del tot o em partida. E com n'haie affer averies aquela exarcia perdu-
 da o les averies fetes per eyla, deu esser comptada a sou e a liura sobre la
 soba que salvada e restaurada sera. E el cors de la nau o del leyn no y pach
 res per qual rahon per so car la nau o el leyn assats pert pus que s leva -
 del loch dessus dit es met a ventura de navegar ab volentat dels dits merca-
 ders la hon eyls volran ne al cominal de la nau sera just que sia faedor. E -
 si per aventura en la nau o el leyn no y haura ne y romendra exarcia ab que -
 la dita nau o leyn puscha anar ne navegar en aquell loch on descarregar devia
 ans se.n haura a tornar en aquell loch hon lo dit viatge sera sera estat le--
 vat. E encara la dita nau o leyn haura carregat lo dit git o contrast que //
 entre.1 senyor de la nau o del leyn e los dits mercaders per lo cas dessus -
 dit, los sera esdevengut, deu esser determinat en aquell loch on la dita nau
 carrega. E encara hi sera tornada per lo cas dessus dit. Empro es axi a enten

dre segons lo loch on lo dit cas los sera esdevengut passada mitja via a
 avant, deu esser determinat en aquell loch on la dita nau o leyn devia e
 deu descarragar jat sia asso que la dita nau o leyn sia o fos tornat en
 aquell loch on carrega e on havia carregat. Empro si lo dit cas dessus =
 dit sera esdevengut ans de mige via d'aquell loch on devien descarregar,
 deu esser determinat la on la dita nau o leyn carrega si ab asso que romas
 li sera sera tornada. E si lo dit senyor de la nau o leyn demanara nolit
 aixi de la roba perduda com de la salvada deu li esser donat. E ell per -
 aquell nolit deu aydar a esmanar la roba que perduda sera egitada. E si -
 eyl no.l ne demanara ne pendra no.l ne volra per aquell nolit eyl no es -
 tengut de res a metre en lo dit cas. E si lo dit senyor de la nau o leyn -
 volra haver nolit de la roba que salvada sera. Eyl es tengut de complir lo
 viatge ab aquella roba que salvada haura ne encara eyl demanera nolit als/
 dits mercaders. E si lo dit senyor de la nau o del leyn no volra nolit de
 la roba perduda ne encara d'aquela que salvada sera lo dit senyor de la nau
 no es tengut de complir lo dit viatge als dits mercaders si eyl no.s volra,
 per qual raho per so car lo senyor de la nau assats hi pert pus que haura
 consumada en partida sa persona e encara son temps percut e sa vianda. E -
 encara sa nau o son leyn en partida consumat. Sal empero que es axi a en--
 tendre que los dits mercaders fossen o sien en loch menys de periyl. E que
 fossen en terra de amichs e que fossen en loch on atrobassen nau o leyn qui
 la roba que romasa lus les volguessen portar ab lurs dineners e aquel
 pati que lo senyor de la nau o leyn posara o fara ab los dits mercaders a -
 aquell pati mateix deven esser los mariners. E per les rahons dessus dites
 fo fet aquest capitol.

Si nau oleyn sera noliejada per anar carregar en alcun loch
 com sia iunta si fa alevar per temporal. CCXLV.

Si alcuna nau o leyn sera noliejat que deia anar carregar en alcun loch si -
 com aquela nau o aquel leyn sera junt en aquell loch on devia carregar. -
 Si per aventura estant la nau o el leyn en aquell loch on deu carregar se
 metra temporal tan gran que la nau o el leyn se.n haura a levar ans que -
 no haura levat lo carrech que levar devia, o per aventura hi vendran leynts
 armats de anemichs o lus en vendran serenitat que hi deuen venir, si aque-
 lla nau o leyn se.n haura a levar per alcuna de les rahons dessus dites -

ans que no haura levat lo carrech per que hi hera meguna ne per que -
 era estada noliejada e haura se.n a tornar per ventura en aquell loch
 on parti o fo noliejada. Si lo dit senyor de la nau o del leyn con---
 trestara ab aquels qui.l noliejaren que eyl no.y volra tornar quant que
 haia bones noves o que.l dit temporal sia abonesat ans los demanara lo/
 nolit que eyl li promateren de donar com lo noliearen, lo dit senyor -
 de la nau ho de leyn hi es tengut de tornar. E si eyl per aventura tor
 nar no.y volra la senyoria lo.n deu destrenyer que hi torn. E si eyl per
 neguna raho tornar no.y volra, los dits mercaders poden nolieiar alcuna
 altre nau o autre leyn semblant d'aquell. E si los costera mes que aquell
 no sabia aquell senyor d'aquella nau o leyn que eyls primerament hevien -
 nolieiat deu pagar aquell mes que als dits mercaders costera. E si eyl -
 simplament pagar no volra, senyoria lo.u deu destrenyer si la nau o el -
 leyn ne sabia esser venut. E encara mes, los dits mercaders no li son 9
 tenguts de donar lo nolit pres que eyl no.ls haura aportada aquella lur -
 roba per que eyls l'havien nolieiat ni es romas en lur colpa. Saul empro
 que si aquels mercaders qui.l hevien nolieiat no li havien ates so que ab
 eyl havien empres com lo noliearen per colpa e per negligencia dels dits
 mercaders se.n haura esser haut a tornar meyns de la lur roba, lo dit se-
 nyor de la nau o leyn no.y es tengut de tornar, ans li son tenguts de pa-
 gar eyls son nolit, pus que per colpa dels dits mercaders se.n sera haut
 a tornar meyns de la lur roba. E si per aventura no sera colpa dels dits
 mercaders. El senyor de la nau o leyn hi volra tornar si los mariners con-
 trestaran que eyls no.y volran tornar, no.u poden fer ne devon per neguna
 iusta raho, pus que en colpa no sera estat del senyor de la nau o del leyn
 ne encara en colpa dels dits mercaders, si no tant solament per les cosses
 dessus dits. Saul empro que si la nau o.l leyn havia jaquida alcuna exar-
 cia o alcuns homens en terra en aquell loch on s'hagueren a levar per les
 cosses dessus dits, lo senyor de la nau o leyn es tengut de metra exarcia
 e esmena d'aquella que lexada haura. E encare metre homens en esmena d'a-
 quelles qui la seran romases. E si per aventura lo senyor de la nau o del
 leyn fer no.u volra, los dits mariners no.y son tenguts de tornar si eyls
 no.s volran ne lo senyor de la nau o del leyn no.ls ne pot destrenyer per
 neguna rahon, pus que eyl no.ls volra fer compliment de so que dessus es -

dit. E per les rahons dessus dites fo fet aquest capitol.

Si alcun senyor de nau o de leyn haura fet conservatge ab nau
altre o ab altre leyn. CCXLVI.

Si senyor de la nau o de leyn fara o haura fet conservatge ab alcu o alcuns
senyors de naus o de leyns sia que sien grans o pochs o major o menor /
semblant de la sua nau o leyn tot so que en la dita covinensa que feta
sera per raho dit conservatge deu esser ates e complit si q. la dita -
covinensa feta per raho del dit conservatge sia escrita o sia que fos/
feta per paraula. E empro sia e deu esser axi entes que la dita covi--
nensa feta per raho del dit conservatge sia e puscha esser en ver mesa,
so es a entendre per testimonis o per escrit fet per ma d'escriva, ju--
rat o per albara fet ab volentad de les parts, en lo qual albara deu -
hever any e die e hora e anonomenant lo loch on lo dit albara sia estat
fet. E encara meses en escrit en la fi del dit albara los segels de les
parts dels quals lo dit conservatge faran o empendran o hauran fet si -
en loch ne seran. Empro si les parts dessus dites en loch on no seran com
feran o empendran lo dit conservatge ne tot so que dessus es dit no.y -
pora esser fet sino tant solament per paraules sera atorgates per totes
les dites parts que lo dit conservatge feran o empendran volen e deuen
haver valor tot en axi com si eren escrites per ma del escriva jurat e
meses en albara o en cartolari de nau o de leyn ab que per testimonis -
pusquen esser les dites paraules empreses en veritat esser meses si al-
cun contrast hi esdevendra. E per aventura alcu o alcuns contra la dita
covinensa o covinenses per raho del dit conservatge fetes e empreses sia
que sien fetes per escrit o per paraula contra vendra, sien tenguts de -
restituhir tot dan e tot interes que la part o parts contra los quals -
lo dit conservatge e les covinenses fetes per aquell no li seran compli-
des me ateses. En axi empero que lo dit dan e interesers sia o pusca //
esser en ver mes. Saul en aytant empero en totes coses e per totes tot
vist e empayment per lo qual la dita covinensa o covinenses per raho del
dessus dit conservatge fetes o empreses no poran esser ateses ne compli-
des e sots aytal condicio que lo dit empayment sia e puscha esser en ver
mes. E si lo dit empayment en veritat mes esser no pora aquell o aquells
que lo dit empayment diran haver haut e en ver metra no.1 poran, sien -

tenguts de fer tot so que dessus es dit sens tot contrast aquel o aquels als quals lo dit dan e interesers hauran en colpa dels dessus dits sostenguts. E per les rahons dessus dites fo fet aquest capitol.

Si alcuns bons homens mercaders hauran feta part en alcuna nau o leyn. CCXLVII

Si alcuns bons homens o alcuns mercaders faran o hauran feta part a algun o alcuna nau o leyn. E com la dita part o parts hauran fetes e fermades // los dits bons homens mercaders comenaran o feran comanda a aquell a que els han fetes les dites parts que eyl que en la dita nau o leyn per eyls e que nanech si aquell a qui la dita nau sera estada comanada hi haura - part o no eyl es tengut de guanyar ab la dita nau o leyn en totes parts - on eyl guanyar ne pora. Saul empero tota via, tota covinensa o menament - que dels dits bons homens o mercaders li sera estat fet el die que eyls la dita nau li comenaren o despuids. E si lo dit a qui la dita nau o leyn sera estat comanat, guanyara, eyl es tengut de retre e donar als dits bons homens o mercaders tot lo dit guany que la dita nau o leyn fet haura. Saul - lo dret que eyl haver ne deu per la part que el hi haura, E si part eyl neguna no.y haura. Eyl se.n pot retenir tot so que a eyl ne pertagna que // deia haver per sa persona tot enaxi com pertany al senyor de nau o de leyn. E si lo dit senyor o comandatari no.ls portara guany ans los aportara consumament, los dits bons homens qui la dita nau li comanaren o li faeran / part, encara ne.l faeran senyor del lur deven pendre en compte lo dit consumament si donchs lo contrari no li poran provar que lo dit consumament sia estat per sa colpa. Es a entendre que eyl ho hagis jugat o bagassajat o emblat o mal procurat E si lo dit contrari provat li sera, lo dit senyor o comandatari de la dita nau o leyn es tengut de tot lo dit consumament a restituir sens tot contrast a coneguda e a volentat dels dits bons homens que la dita nau li comanaren o li faeran part. E si lo dit contrari provat no li sera e eyl be e diligentment haura fet tot so que haura pugut. E en colpa deyl no sera romas que eyl no haia aportat guany a aquells qui la dita nau o leyn li comanaren o li faeran part. E lo dit contrari provat no li sera ne encara los dessus dits que la dita nau li comanaren o li faeran part, no seran certos si aquell dit senyor o comandatari los aport guny o consumament tot li deu esser pres en compte, pus en colpa del no es romas. E

si lo dit senyor o comandatari a qui la dita nau o leyn sera estat comanat manari ab si escriva de creensa, si lo dit escriva haura jurar el commensament com reeb dita escrivania, si no los dits personers lo poden fer jurar e demanar li sots pena del segagment e a aquelles massiohs o consumament que eyl los met en compte e a fi eyl es axi com eyl ha escrit e o dona a eyls els met en compte. Si lo dit escriva dira sots pena del dit sagrament que axi es com eyl ha escrit e axi com a eyls o met en compte sobre asso, lo dit escriva deu esser cregut si donchs lo contrari provat no li sera. E si lo dit contrari provat li sera, lo dit escriva deu haver la pena que ja es posada en I capitol dessus dit. E lo dit senyor o comandatari de la nau o del leyn es tengut de restituuir lo dit consumament als sobre dits bons homens qui la dita nau o leyn li comanaren e si lo dit escriva no ha de que puscha restituuir sia que sia fet lo dit consumament // per colpa del dit escriva o per colpa del dit senyor comandatari de la nau o ley per so cor lo dit senyor o comendatari de la nau o del leyn haura levat aytal escriva com dessus es dit, e si lo dit contrari al dit escrivara provat no sera, lo dit escriva no deu sostanir la pena dessus dita, ne encara l'escriva ne.1 dit senyor a qui la nau o leyn sera estat comenat no son tenguts de res a restituuir als dits personers del dit consumament si trobat hi sera pus en colpa deylys no sera esdevengut lo dit consumament. E si per aventura lo dit senyor a qui la dita nau sera estada comanada li deffalira escriva per alcuna rahan lo dit senyor no haura manat escriva jurat si lo dit senyor qui la nau tindra en comanda escriura o fara escriure alcunes messions que.1 fara o hara fetes, si los dits personers qui la dita nau o leyn li hauran comanat lo tindran en suspita, eyls ne poden haver I sagrament que.1 que.ls diga veritat, ea aqueles messions o despeses que el compte o.ls met en compte, e a si es axi ver, axi com eyl ho ha escrit o fet escriure ne com eyl lus ho met en compte si eyl diu que hoc sots pena del sagrament, eyl deu esser cregut si donchs lo contrari no li sera provevat. Si lo dit contrari provat li sera eyl es tengut de restituuir tot lo dit consumament que atrobat hi sera a conevida e a volentat dels dessus dits. E si lo dit contrari provat no li pora esser, eyl deu esser cregut. E lo dit compte que eyl retrra li deu esser rebut si que aport guany o perdua tot li deu esser pres en compte pres en colpa deyl no sera romas. E es

raho que axi com los dessus dits li faeran part en la dita nau o leyn e la li comenaren par que fe havien en ell. E es raho que axi com eyls havien/ fe en ~~eyl~~ com lo lur li comanaren, si es raho que le.y haien e que le.y - deien haver atressi ara, si que.ls aport guany o perdua. Si conshc lo / contrari no li pora esser provat segons que dessus es dit. Enaxi si que haia menat escriva jurat o no no li veu ne li deu veura per les rahons - dessus dites. Empro tota via que senyor de nau men o puscha manar escriva jurat ab si, tota via es gran descarrech e gran aleniament per - que tot senyor de nau o de leyn lo deu manar que fer o puscha. E per ne- guna raho no deu estar. E per les rahons dessus dites fo fet aquest capi- tol.

Si nau o leyn de mercaderia si encontrara ab nau o leyn de - enemichs. CCXLIX.

Si alcuna nau o leyn de mercaderia s'encontrara ab alcuna altre nau o leyn de enamichs, si en la nau o leyn dessus dit de la mercaderia haura mercader o mercaders, lo dit senyor de la nau o leyn los deu demanar ea eyls si volran o volen que eyls afferren ne combaten ne prenguen aquela nau o aquell leyn de enamichs. E si lo dit mercader o mercaders lo.y atorguen tots o la major partida lo dit senyor de la nau ho pot be fer que per - dan ne per destrich que los dit mercader o mercaders ne sostendran on - sostengue lo dit senyor de la nau o del leyn no.ls sia tengut de neguna esmena a fer ne de res a restituhir del dessus dit dan. Si los mercaders lo.u sustindran pus que eyls lo.y atorgaren o li hauran atorgat tots o la mJOR partida e ab lur sabuda, e ab lur volentat se feu lo dit fet o sera estat fet. Mas empero si lo dit senyor de la nau o leyn fara so que dessus es dit sens sabuda e volentat dels dits mercaders de tots o de la major partida, si los dits mercaders ne sostendran o n'hauran a sostenir dan o greuge alcun lo dit senyor de la nau o leyn lus es tengut de tot - lo dit dan o greuge que los dits mercaders ne sustindran ho n'esperen a sostenir o n'hauran sostengut a restituhir sens tot contrast si la nau - o.l leyn ne sebia esser venut o.ls bens que el dit senyor de la nau o - leyn si atrobats li seran en alscunes parts, per qual raho per so cor lo senyor de la nau o leyn haura fet o comansat so que dessus es dit sens - sabuda e volentat dels dits mercaders de tots e de la major partida. E -

si per aventura lo dit senyor de la nau haura comensat o fet so que
 dessus es dit ab assentiment e volentat dels dits mercaders de tots
 o de la major partida quel que conivensa o promissio o empressio -
 sera estada feta entre.l dit senyor de la nau o leyn. E los dits mer-
 caders de tots o de la major partida per raho del dit guayn que eyls
 faran o hauran fet on esperen a fer lo dit senyor de la nau o leyn -
 es mester que lo.ls atena sens tot contrast. E si per aventura en--
 tre.l dit senyor de la nau o leyn e los dits mercaders de tots o de la
 major partida empressio ne covinensa ne promesa alcuna entre.ls feta per
 raho del dit guayn que.ls faran o esperen a fer aquel guany aytal //
 per aytal raho com dessus es dita sera estat fet o.s fara deu esser -
 depertit en aqueste manera que lo dit senyor de la nau o leyn ab lo -
 cors de la nau o leyn ne deu haver e pendre lo ters. E los dits merca-
 ders ab la lur roba ensembs deuen ne haver o pendre l'altre ters, e els
 nauxers e els personers e tots cels que son tenguts ne prenen loguer -
 de la dita nau o leyn l'altre ters. Empro deu esser pres e lenat dels
 dits tres terces so que deven esser honrats ne melorats aquells de la -
 nau o del leyn son tenguts. E lo dit melorament deu esser donat a cone-
guda dels dits mercaders e del escriva de la nau o del leyn o del naut-
 xer e del I dels personers e de dos prohers. Empero es axi a entendre
 que segons que lo guany sera gran o poch si deu esser depertit. Empero
 si lo dit guany gran o poch tota via ha en deu haut lo cors de la nau
 o leyn ab lo dit senyor de la nau o leyn en semps lo ters. E el roma--
 ment del guayn dessus dit deu esser depertit per testes a coneuguda dels
 dessus dits. E si per aventura lo dit senyor de la nau o leyn comensara
 e fara so que dessus es dit sens sabuda e volentat dels dits mercaders
 de tots o de la major partida, si los dits mercaders dan alcun ne sos-
 tendran, lo dit senyor de la nau o del leyn no.ls es tengut de donar lo
 dit ters. Mas es los tengut de donar so que al dit senyor de la nau o -
 leyn sera semblant a coneuguda del nautxer e del escriva e de dos prohers.
 E los dessus dits deuen pertir lo que.l dit senyor de la nau o leyn dara
 als dits mercaders segons la roba e segons la valor e la bondat que cas-
 cun dels dits mercaders haura en si que assats es semblant raho que --
 assats n.hagen o.n deien haver de so que.l dit senyor de la nau los dara

e.ls fara donar als dits mercaders a conevida dels dessus dits per qual rahan per so cor lo dit senyor de la nau o leyn los es e.ls era tengut e fora obligat als dits mercaders de tot dan a restituuir que eyls ne sustinguessen o.u esperassen a sostenir si los dits mercaders pres li haguessen. E si per aventura en la dita nau o leyn mercader o mercaders alcun no haura. Si lo dit Senyor de la nau o leyn volra comensar a fer - so que dessus es dit eyl no.n deu fer ne pot, que no ha poder de fer ne de venturar. E si lo dit senyor de la nau o leyn ho aventurara, en asso no cal als dir si be li.n que fa bondat e valor del senyor de la - nau o del leyn si regonegues los dits mercaders qui la dita roba o merca deria hauran en la sua nau o leyn d'alcuna cosa. Empro es fa en sa volen- tat ea u ho fara o no. Mas empero si lo contrari si esdevendra en so que lo dit senyor de la nau o del leyn e encara los bens deyl han e hauran a / estar a reho als dits mercaders si alcun dan hi pendran o.u sostendran - o.u esperaran a sostenir segons que dessus es dit. Per qual raho per so cor no.y seran los dits mercaders en la dita nau o leyn. E encara per - altre raho per so cor lo senyor de la nau o leyn en aytal cas com dessus es dit no ha poder meyns de sabuda o de volentat dels dits mercaders ni - es raho que deia haver que assats ha poder tot senyor de nau o de leyn - pus que ha poder en la roba dels mercaders en fet de get ea fet de nau- fraig. Si donchs los dits mercaders no son presents en la nau si cas de get o de naufraig, si esdevendra. Empero si lo dit senyor de la nau o del leyn pora mostrar o en ver metre so que dessus es dit que per cas de ven- tura li sera esdevengut, lo cas de ventura es aytal que lo dit senyor de la nau o del leyn no.y pogues de voura. Es axi a entendre que la dita nau o leyn de enamichs li veengues dessus que se farras ab el. E si per la - raho dessus dita, los dits mercaders dan alcun sostendran lo dit senyor - de la nau o del leyn no.ls es tengut de neguna esmena a fer, pus lo dit - dan en colpa deyl no sera esdevengut sia que los dits mercaders sien en - la nau o no. Encara per altre raho, per so car a cas de ventura no pot hom res dir ne.y deu en res contrestar. E per les rahons dessus dites fo fet - aquest capitol.

Si alcun comenara o haura comanada sa nau o son leyn a alcun altre, si - aquell a qui la dita nau o leyn sera estat comanat fara ab alcun o ab alscuns alcuna covinensa o promissio, per rahon de alcun fet que pertan gue o pertanyer degra a la dita nau o leyn si aquel a qui la dita nau o leyn sera estat comanat E la dita covinensa o promissio haura feta si/eyl no atendra so que covengut e promes haura a alcun o a alcuns si -- aquels a qui la dita covinensa o promissio sera estada feta ne sostendra dan alcun aquel qui la dita nau o leyn li haura comenat los es tengut de tot lo dit dan o grenge, a restithuir si la dita nau o leyn ne sabia -- esser venut ab que per colpa d aquel a qui eyl haura la dita nau o leyn comanat los sia esdevengut lo dit dan o grenge, en axi empero que la dita nau o leyn. Empero si aquel qui la dita nau o leyn li haura comanada ne sostendra o.n haura a sostenir alcun dan o grenge. En colpa d'aquel a qui eyl la dita nau o leyn haura comanat si aquell ha alcuns bens eyl li es tengut de tot aquell dan o grege a restituuir que per colpa deyl haura sostengut . E si aquell a qui la dita nau o leyn sera estat comenat no ha de pagar e es conseguit. E lo dan dessus dit restituuir o pagar no pora, eyl deu esser mes en poder de la senyoria. E estar tant e tant lonch de 9 temps tro que eyl haia satisfet e pagar tot lo dit dan dessus dit o que - se.n sia avengut ab aquels qui lo dit dan hauran sostengut e pagat en col pa deyl. E asso dessus dit sia fet meyns de tot frau. E empero si aquell a qui alcun ~~n~~ura comanada la sua nau o el seu leyn fara alcuna covinen- sa o promissio ab alscuns e en colpa deyl no romandra que eyl ho l'als - atena. E eyl ni aquel qui la dita nau o leyn li hauran comenat no son ten guts de neguna esmena a fer a aquels qui la dita covinensa o promissio - sera estada feta pres en colpa deyl no romendra ne sera romas que eyl no l'als haia atesa per que cascun sa quart ea a qui comanara la sua nau o - son leyn ne res del seu ne a qui no, ni~~com~~ no per so que dan alcun no li.n pogues venir ne n'hagues a sostenir per alcuna raho. E per les rahons // dessus dites fo fet aquest capitol.

De nau o de leyn qui sera presa per enamichs. CCL.

Nau o ley qui sera estat pres per sos enamichs si alcuna autre nau o leyns de amichs se.n contrara ab los dits enamichs qui la dita nau o leyn hauran - pres. Si la dita nau o leyn qui ab los dits enemichs se.ⁿ contrara tolra

o para tolre per qualsevol rahon la dita nau o leyn als dits enamichs
 que asi com dessus es dit presa hauran la dita nau o leyn e tot quant
 en la dita nau o leyn sera, deu esser saul a aquell o aquels de qui -
 era e esser deu. Si alcun viu ni haura, aquel empero donant a aquels -
 qui als dits enamichs tolta la hauran trobadures covinents segons lo mal
 tret que tret o haut ni hauran segons lo dan que soffert o haut n'hauran.
 Empero sia e deu axi esser entes que si los dits amichs lo hauran tolta -
 als dits anamichs dins la senyoria e la mar on la dita nau o leyn sera o en
 loch on los dits anamichs lahaguesen retre si so es a entendre en loch //
 saul ne deuen haver segons que dessus es dit Empero si los dits amichs tol
 ran o hauran tolta la dita nau o leyn als dits enamichs en loch on eyls -
 la tenguessen sera si e en loch saul no.ls en deuen esser donades troba
 dures si eyls no.s volran ans deu esser del tot lur, sens tot contrast si
 eyls se volran que senyoria ne neguna altre persona no.ls hi deu ne.ls hi
 pot metre contrast per neguna justa raho. Encara mes si alscuns enamichs=br/>
 hauran tolta alcuna nau o leyn a alcun l alscuns si per aventura veuran e
 hauran vista de alcuna nau o leyn de que los dits enamichs haguessen duote
 o paor. E per lo dit dupte o paor los dits enamichs lexaran o desemparan -
 la dita nau o leyn que eyls presa hauran e la dita nau o leyn pendra e ama
 rinaran e se.n menara la dita nau o leyn que los dits enamichs hauran de
 semperada per la dita paor o dupte dessus dit la dita nau o leyn deu esser
 retuda a aquell o aquells de qui era e deu esser si eyls vius seran o als
 prohismes d'aquels sens tot contrast. E.ls empero devant a aquels qui la -
 dita nau o leyn o la roba o mercaderia que en la dita nau o leyn sera troba
 dures còvinents segons que dessus es dit si entre eyls avenir se.n poran. E
 si entre.lls avenir no se.n poran sia e deu esser mes lo contrast dessus -
 dit en poder de bons homens. Mas empero si alcun o alscuns desemperaran lurs
 naus o leynts per dupte o per paor de sos enamichs e alcuna altre nau o leyn
 e encontrar sa ab la dita nau o leyn que axi com dessus es dit hauran desem
 perat e amarinar l'han emanar la han en loch saul. E es empero axi a enten
 dre que aquels qui la dita nau o leyn hauran amenat no la haien tolta a ena
 michs. E enamichs no la han hauda en si ve ne res si es axi a entendre que
 los dits anamichs no la haguessen tolta a aquell de qui es ne de qui deu esser
 aquela nau o leyn e la mercaderia que dins es no deu esser d'aquel o d'aquels

qui axi com dessus es dit la hauran a trobada. Mas segons us de mar poden ne demanar trobadures covinents. E si per aventura entre. ls avenir no se.n poran sia e deu esser mes lo contrast dessus dit en poder de bons homens. Per so car tota via es bona la cominelea e la egualtat e el trempament dels - bons homens. E es rahon qu negun no deu fer ne ensercar tant de dan a altra com per aventura fer poria per so car a les vegades negun no sap ne pot saber ne es cert ea on fer lo seu dan ni lo seu perill, per que cascus deu - posar e metre tot so que a fer haura ab alcun altre en cominelea e en tem - prament de bons homens E majorment sobre tots los casos dessus dits o sem - blants deyl, per so que Deus e les gents nol ne pusquen en res rependre per neguna raho. Empero es axi a entendre que tot so que dessus es dit que sia e deu esser fet meyns de tot frau, per so car a les vegades tal cuya enga - nor e fer gran dan a altre qui.l fa assimatex, per so car negun no sap mes - tant cert ni pot saber ea que li ha esdevenir a si matex ni als seus ni que no. Per que negun no deu anar a dan ni a engan ni a perdicio d'altre per ne - guna raho, Per so car negun no sap e a on fes lo seu. Empero si alcun sabia que alcuna nau o leyn deura o ha anar en alcun loch on haura dupte o paor - de los enamichs. E aquel o aquels dessus dits armaran lur nau o leyn per fer dan a la dita nau o leyn o a d'altres per so que pusquen guanyar les dites - trobadures, o per so que haien o pusquen haver la dita nau o leyn. E la roba que en la dita nau o leyn sera o d'altres per alcuna raho si aquel o aquels que axi com dessus es dit, hauran armat e provat lus sera q.ells haien o ha - guessen armat per les rahons o condicions dessus dites aquel o aquels aytals no deuen haver les dites trobadures ne encara la dita nau o leyn del tot ni en partida, ni en la roba que en la dita nau sera, si be aquels de qui es - o deu esser la havien abandonada o encara que anamichs la.ls haguessen tol - ta, si donchs los dits qui armat hauran en ver no poran metre que.ls no havien armat per les rahons o condicions dessus dites. Empero si provat los sera que eyls haguessen armat per fer dan a alcun oalscuns o atet han ab qui eyls / se.n contrassen en forma e en manera de enamichs o axi com enamichs fan - per qualche raho o manera e eyls alcuna nau o leyn amenaran sia que la ame - nan ab roba o meyns de roba. E si aquela haien atrobada o tolta a enamichs axi com dessus es dit no deuen haver neguna res, ans deu esser salvada a aquel - o a aquels de qui es o de qui deu esser. E los dits qui axi com dessus dit

hauran armat deuen esser preses e meses en poder de la senyoria o deu -
 esser fet dels axi com de robador si so que dessus es dit provat los -
 sera. Empero si provat no.ls sera que eyls haguessen armat per les //
 rahons o condicions dessus dites. Si eyls alcuna nau o leyn hauran tolta
 a enamichs o la hauran atrobada segons que dessus es dit deu-los esser do
 nat e salvat tots lur dret que eyls haver na devén o haver na deuran per
 alcuna de les rahons dessus dites. Empero si dupte sera que els haguessen
 armat per les rahons o condicions dessus dites. Si per aventura sera cas -
 que los dessus dits haguessen o haien a provar les dites rahons o condi---
 cions sobre eyls dites o posades les dits ni nagun que ab eyls fos, ne en-
 cara neguna persona qui dan o prou esperas haver en les rahons o condicions
 sobre eyls dites o posades no puscha a eyls fer testimoni a lur prou per -
 naguna raho ne encara neguna persona qui fos inciosa o que hom hagues dupte
 que.s giras per diners. Empero si per aventura com los dits enamichs hauran
 presa alcuna nau o leyn o alcuna altra robos si los dits enamichs la dita -
 nau o leyn o roba que presa hauran jaquiran o hauran jaquida per lur volen-
 tat. E no per paor que haguessen ni haien haguda de neguna nau o leyn de -
 que eyls haguessen hauda vista ne haguessen dupte o paor que dessus los po-
 gues venir, si alcun o alscuns la dita nau o leyn o la dita roba que los -
 dits enamichs hauran jaquida, axi com dessus es dit, atrobaran o hauran -
 atrobada e en loch saul la maneran o la metran no deu esser iens lur de -
 tot. si senyor atrobat li sera. Mas devén lus en esser donades trobadures -
 covinents a conevida dels bons homens del loch on la dita nau o leyn e la -
 dita roba sera estada amanada sots les rahons e condicions dessus dites. Mas
 empero si la dita nau o leyn o roba covinent temps senyor vengut e exit no -
 sera, los dits que la dita nau o leyn o la dita roba atrobada hauran devén
 haver per lurs trobadures la maytat de so que volra. E de la altre maytat -
 deu esser fet segons que demostra e declara en lo capital qui parla de la -
 roba qui sera atrobada. E si per aventura los dits enamichs se.n manaran al-
 cuna nau o leyn o se.n portaran alcuna roba. E els dits enamichs no hiran -
 la dita nau o leyn o la dita roba per lur volentat, ans la hauran a lexar per
 temporal o per alcunes naus o leyns de que hauran dupte o paor d'aquella -
 nau o leyn (de que hauran d'ap) o roba qui los dits enamichs axi com dessus

es dit hauran hauda a lexar, deu esser fet axi com aquela qui los dits ena-
 michs hauran jaquida anar per lur autoritat en aquela matexa forma. E tot -
 so que dessus es dit sia e deu esser fet meyns de to frau. E si per aventu-
 ra los dits enamichs vendran o estaran en alcun loch en lo qual eyls reebran
 alcuna nau o leyn o alcuna roba que eyls presa hauran si aquel o aquels de -
 qui la dita nau o leyn o la dita roba estada sera volran cobrar la dita nau
 o leyn o la dita roba , aquel o aquels qui reunida la hauran, son tenguts de
 retre a aquel oa aquels de qui estada sera. Eyls empero donant e retent a -
 eyls la dita . E encara donat a eyls guany si eyls pendre lo.u volran.
 E si per aventura com les dits enamichs hauran presa alcuna nau o leyn o al-
 cuna roba, eyls ne faran e.n hauran feta donacio a alcun, aquela donacio no
 val ne deu haver valor per neguna rahan. Empero si los dits enamichs donaran
 o retran a aquels de qui estada sera tot cumunament sens nenguna reempso, //
 aquella donacio aytal val e deu haver valor per so car en aquela donacio aytal
 no ha ne pot haver negun contrast Mas si per aventura los dits enamichs diran
 al senyor de la nau o leyn o li.n volra fer alguna gracia. E diran axi nos re
 tem a tu la tua nau o leyn fracha de tota reempso. Mas volem haver reempso -
 de la roba que en la dita nau o leyn es, aquesta donacio aytal no val per ne-
 guna raho per so car los dits enamichs no la tenian ne los han en loch saul -
 que pusquen dir ne esser cert que abans que.ls la haguessen en loch saul, no
 la poguessen haver perduda per alcuna de les rahons dessus dites iassia asso
 que eyls la haien poder de cremar o de metre a fons si eyls se volran per qual
 rahan car nau o leyn o roba pus es cremat o guartat no es bona a negun nou -
 pot fer de son prou ne amichs ne enamichs que axi be es perduda als uns com
 als altres. E sia entes asso que dessus es dit de nau o de leyn axi de la di-
 ta roba o mercaderia com es de la nau o leyn. E si per aventura la roba o mer
 caderia que en la dita nau o leyn sera, re , los mercaders o.ls amichs
 d'aquels dels dits enamichs lo senyor de la dita nau o leyn els amichs d'aquel
 son tenguts de metre en la reempso de la dita roba o mercaderia per sou o per
 liura o per besant de tot aytant com la dita nau o leyn valra. E asso sia e deu
 esser sens altre contrast, e sia e deu esser tot so entes que dessus es dit -
 axi be de la nau o del leyn com de la mercaderia, e oe la mercaderia com de 9
 la nau o del leyn dessus dit. Empero si los dits anamichs tendran o hauran -
 tengut la dita nau o leyn o roba en loch saul, so es a entendre, que la haien

o la haguesen treta o gitada de la mar de lurs anamichs. E que la -
 haien e la tenguen en lur mar. Es a entendre, que ells sien en loch -
 de haver recobre de lurs amichs si com los dits anamichs tendran o -
 hauran en si o sera, si la dita nau o leyn o roba que assos anamichs hau
 ran tolta axi com dessus es dit, donaran o faran donacio o venda a alcun
 de la dita nau o leyn a alcun altre o roba val o deu valer haver sens -
 tot contrast, que senyoria ~~me~~ neguna autre persona no. ls hi pot metre -
 ne deu neguna justa raho. Si donchs aquel a qui la dita donacio sera es-
 tada feta axi com dessus es dit no volra fer alcuna gracia a aquel de qui
 la nau o leyn o la dita roba estada sera, eyl lo pot fer si fer volra que
 en autre manera senyoria no. l ne pot forsar ne destrenyer per alcuna jus-
 ta raho. Si donchs aquel de qui la dita nau o leyn o roba estada sera //
 frau alcun per alcuna justa raho mostrar no. y pora. E si lo dit frau en ver
 metut esser pora la dita donacio no deu valer ni deu haver neguna valor -
 per neguna rahon. En ans pot e poria esser tal manera o condicio lo dit -
 frau que aquel a qui la donacio dessus dita sera estada feta deu esser -
 pres per la senyoria. E deu-li esser donada pena en haver e en persona -
 segons la condicio del cas que en lo dit frau atrobat sera sens tota mer-
 ce. E la dita nau o leyn o roba, si lo dit frau en ver metut esser pora,
 deu esser d'aquel o d'aquels de qui estada sera sens tot contrast o per -
 aventura los dits enamichs faran o hauran feta venda a alcun o a alscuns
 d'alcuna nau o leyn o roba que eyls presa hauran la dita venda val e deu
 haver valor en aquesta manera. Empero que aquel o aquels que la dita nau
 o leyn o roba hauran comprada pusxin mostrar o en ver metre que la dita -
 venda lus sia estada feta en axi com eyls diran e ho manifesten de parau-
 la, so es saber que eyls la haien comprada dels dits enamichs en loch -
 saul, so es que eyls la tinguessen sera si, per aventura aquel o aquels -
 que la dita nau o leyn o roba diran haver comprada per just cas o per jus-
 tes rahons o per justs testimonis mestrar o en ver metre no poran-la venda
 dessus dita no val ne deu haver valor per neguna raho, ans si la dita nau
 o leyn o roba demana o senyor alcun exira qui en ver metre pusque la dita
 nau o leyn o roba esser sua, deu-los esser retuda en aquesta manera. Empe-
 ro que lo dit contrast sia e deu esser mes en poder de bons homens o de -
 la senyoria. E qualche cosa los dits bons homens o la dita senyoria diran

o tendran per be, aquel o aquels qui diran o demanaran la dita nau o -
 leyn o roba haver comprada han a seguir sens tot contrast. E tot so que
 dessus es dit sia e deu esser meyns de tot frau. E si frau provat hi se-
 ra la part contra la qual lo dit frau provat sera, sia e deu esser tengu-
 da de restituhir a la part, la qual lo dit frau sostengut haura tot dan.
 E tot destrich e tot interes que per lo dit frau sostengut haura. E en--
 cara mes, la part que lo dit frau fet o consentit haura, sia e deu esser
 a merce de la senyoria. Empero si lo dit senyor de la nau o leyn o roba -
 o hom per eyls cobraran la dita nau o leyn o roba per qualsevol raho eyls
 la cobraran, eyls son tengurs de regonexer a tots aquels qui part hi hau-
 ran la part que la donchs hi haien com los dits anamichs lals tolgueren -
 aquels empero donant a eyls tot so que la dita lur part costat los haura/
 per sou e per liura segons que a cascun ne pertanyara en altre manera. -
 Empero lo dit senyor de la nau o leyn o roba no.ls sia tengut de regone-
 xer les parts desus dites. Mas empero si le dit senyor de la nau o leyn o
 roba o alcun per eyls reebran o cobraran a faran alcun pati o alcuna avi-
 nensa per so que eyls pusquen cobrar la dita nau o leyn o roba ab volen-
 tat de tots los personers o de la major partida, lo dit senyor de la nau
 o leyn o roba o hom per eyls los ne pot forsar e destrenyer ab senyoria si
 eyl se volra que axi li son tenguts e obligats com si hi havien promesa de
 fer part en nau o en leyn que eyl fer volgues de nou o que la compras no--
 velament. Empero si lo dit senyor de la nau o leyn o roba fara alcun pati
 o avinensa o hom per eyl sens sabuda o volentat dels dits personers de tots
 o de la major partida, los dits personers no li.n son tenguts de res si -
 eyls no.s volran ne lo dit senyor de la nau o leyn o roba a eyls respondre
 ne regonexer de les parts o dret que eyls hi havien com los dits enamichs
 lo li tolgueren. Saul en aytant de compte si entre lo dit senyor de la nau
 o leyn o roba. E els dits personers no havian romas per raho de les dites
 parts que eyls havien en la dita nau o leyn o roba com los dits enamichs
 la li tolgueren si eyl no.s volra ne senyoria vol ne pot ne.l ne deu des-
 trenyer ne neguna altre persona per naguna raho. Si donchs los dits per-
 soners pagar no volran so que a cascun ne pertanyara per raho de la part -
 que en la dita nau o leyn o roba havien com los dits enamichs a aquels la
 tolgueren. E encara la.y volran haver. E si los dits personers part no --

volran segons que dessus es dit, lo dit senyor de la nau o leyn o roba o hom per eyl los ne pot forsar o destrenyer ab senyoria si eyl se volra - que axi li son tenguts e obligats com si li havien promesa fer part en - nau o eh leyn que eyl fer volgues de noy o que la compras novelament. Empero si lo dit senyor de la nau o leyn o roba reembra o fara alcun pati o alcuna covinensa o hom per eyl sens sabuda e volentat dels dits personers de tots o de la major partida, los dits personers no li son tenguts de - res si eyls no.s volran, ni lo dit senyor de la nau o leyn o roba a e.yls en res respondre ni regonexer de les parts o drets que.ls hi havien com los dits anamichs lo li tolgueren e elcun contrast li hi etra o.ls hi - volra metre. Senyer lo.u pot e.l ne deu destrenyer que per neguna justa rahon lo dit senyor de la nau o leyn o roba no se.n pot ni se.n deu es- - cusar ni dettendre pus los dits personers pagaran o pagar volran per so/ que a eyls ne pertanyara ne pertanyer lo se.n deura per sou e per liura - segons les dites lurs parts seran ne seria rahon ne egualtat que negun - deia ne haia poder de desposanyr a alcun o alcuns del lur per neguna raho. Eyls empero faen lo que fer deien als cas dessus dit ab justa raho, empero deu esser axi entes que si lo senyor comprara o reembria o hom per eyl - la nau o leyn o roba que ja era e fo sua dels dits enamichs o d'alcuns qui dels dits enamichs la haguessen hauda per justa raho. Si aquels que part - hi havien ab eyl no volra pagar segons que dessus es dit, lo dit senyor - qui comprara o reemuda la haura o hom per eyl se deu fadigar e haver fadi - ga en los dits personers una o moltes vegades. E si los dits personers pa - gar no volran, eyl la deu donar al corrador si eyl se volra ab assenti-- - ment dels e de la senyoria e qui mes hi do aquel la deu haver. E si per - aventura de les parts que els dits personers havien en la dita nau o leyn o roba sera atrobada mes que costat no haura de la dita venda o reemso o pati o covinensa aquell mes deu esser donat e retut, a cascun dels dits - personers segons que li.n pertanyara. Enaxi empero sia e deu esser entes si lo senyor per gracia fer o volra que en altra manera no.ls nes tengut si eyl no.s volra. E lo dit senyor de la nau o leyn o roba o aquel que - per eyl la hauran comprada o reemuda eyl ne deu haver aventatge que les puscha retenir per aytant com altre donar hi volra o.y dara si lo dit - senyer a corrador donar la volra. Esi per aventura no atrobara hom tant

de la dita nau o leyn o roba com de compre o reemso costat haura si lo dit senyor o hom per eyl sens volentat e consentiment dels dits personers la compra e la reeme, los dits personers no li son tenguts del dit meyns de capte si el li fara. Si eyls alcuna gracia fer no li volran. E axi es raho que lo dit senyor o aquel qui per eyl la haura comprada o - reemuda haia e deia haver aventatge e tenir-la per aytant com altres dar-hi volran o.y daran tot enaxi com ha aventatge del dit consumament que es e deu esser seu. Saul empero que si alcun d'aquels qui part hi havien retenir lals volran eyls son tenguts de pagar part al meyns capte segons que a eyls ne pertanyara o pertanyer ne deura per alcuna rahon. E segons les rahons que dessus son dites e tots los casos e condicions dessus dites // sien entesses a bon enteniment que los dits enamichs la haguessen tenguda en loch saul. Exceptada la dita reemso o compra si meyns de frau sera estada feta.

De nau o leyn qui carregara lenyam. CCLII.

Si alcuna nau o leyn carregara o haura carregat en alcun loch de lenya per portar en alcun altre loch, si entre lo senyor de la nau o leyn e los mercaders de qui lo lenyam sera preu alcun entre.ls per raho de nolit del dit lenyam no sera estat fet o fet no sera, lo dit senyor de la nau o leyn pot pendre la maytat del dit lenyam si eyl se volra per raho de son nolit que mercader ni neguna altre persona ne encara neguna senyoria no li pot vedar ne li ho deu contrestar per neguna raho per que per so cor axi es e fo establit e ordenat e se custuma al comensament que los antichs anaven e comensaren anar per lo mon e establirren ~~e~~ordenaren segons que dessus - es dit. E axi deura proseguir com antigament fo ordenat. E no en altre manera per naguna raho. Saul empero en autal manera que si los dits merda-ders de qui lo dit lenyam sera, diran o hauran dit al senyor de la nau o leyn ans que lo dit lenyam carregassen o fersen carregar o depuys que eyls faessen preu de nolit per raho del dit lenyam si lo dit senyor de la nau/ o leyn dira o haura dit als dits mercaders que no.ls cal fer preu de no-lit per raho del dit lenyam que eyl ne fara tot so que.ls ne volran ne.n tendran per be. E si los dits mercaders carregaran o hauran carregat o fa-ran carregar sobre les paraules o condicions dessus dites que lo dit se-nyor de la nau o leyn los haura dites ne promeses, les dits mercaders no

son tenguts de donar al dit senyor de la nau o leyn la maytat del dit - lenyam pres que eyls sobre les paraules o condicions dessus dites lo carragaren e.l faeran carregar o que.l haguessen carregat, ne lo dit se-nyor de la nau o leyn no.l ni pot ne.l ni deu pendre ni demanar si les - dites paraules o condicions entre eyl e los dits mercaders seran estades dites ne empreses. Mas empero los dits mercaders son tenguts de donar al dit senyor de la nau o leyn nolit covinent del dit lenyam segons que no-lits se daran o correran en aquel loch on eyls seran o segons que eyls ab lo dit senyor de la nau o leyn avenir se.n poran. E si per aventura los - dits mercaders ab lo dit senyor de la nau o leyn per raho del dit nolit - del dit lenyam avenir no.s poran, aquel contrast aytal deu esser mes en = coneguda de bons homens ne diran o.n tendran per be allo on deu esser se-guit e als no. Saul empero es axi a entendre que los dits mercaders pus-quin o poguessen les dites parales o condicions deyls al dit senyor de la nau o leyn dites e empreses en ver poguessen o pusquen metre. E si per - aventura los dits mercaders les paraules o condicions dessus dites dels mercaders al dit senyor de la nau o leyn dites e empreses per escrit o - per testimonis en ver intra no poran los dits mercaders son tenguts de do nar al dit senyor de la nau o leyn la maytat del dit lenyam per raho de son nolit sens tot contrast.

De covinensa que sia feta entre alscuns com deu esser atesa
CCLIII.

Si alcuna covinensa haura estada feta entre alscuns per qualsevol rahon ab - que la dita covinensa sia estada feta a bon e a sa enteniment deu esser - conservada e tenguda entre aquels los quals sera estada feta en loch co- vinent. E si la dita covinensa sera estada feta en loch covinent e ab jus ta rahon e en bon enteniment deu esser observada e tenguda entre aquels / entre los quals feta sera. E si per aventura algun d'aquels entre los -- quals la dita covinensa sera estada feta no atendra la dita covinensa e - aquell o aquels als quals la dita covinensa observada o atesa non sera ne sostendra aucun dan o alcun greuge, aquel qui la dita covinensa observada o atesa no haura los es tengut del tot a restituhir sens tot contrast. - Saul empero que aquel qui la dita covinensa no haura tenguda ne observada

no.u hagues tolto o ne dat alcun just empayment e en ver mes esser pora aquel al qual lo dit just empayment esdevengut sera, per lo qual eyl hara hauda a rompre e a trencar la dita covinensa no sia tengut de esmena a fer a aquels als quals eyl hac la dita covinensa a rompre o a trencar per raho del dit empayment. E si per aventura eyl lo dit empayment en / ver metre, no pora eyl sia tengut de restituuir segons que dessus es - dit. Mas empero si aquel haura hauda a rompre o no haura atesa la dita covinensa a aquel o a aquels els quals eyl feta la haura en colpa e en negligencia dels dessus dits si per la dita colpa o negligencia algun dan o greuge sostengut haura aquel o aquels contra los quals la dita - colpa o negligencia provada sera son tenguts del tot a restituuir sens tot contrast. E tot so que dessus sia dit e deu esser fet menys de tot frau. E saul empero tot just empayment a cascun de les parts. E per les rahons dessus dites fo fet aquest capitol.

Mercader qui haura venuda a altre mercader roba o mercaderia en camerada. CCLIIII.

Si alcun mercader vendra o haura venut a alcun mercader alcuna roba, so - es a entendre alcuna mercaderia en aquesta manera que si lo dit mercader qui la dita roba o mercaderia haura comprada que no la voura o no la haura vista o no la volra veura, ans se.n fiera o se.n sera fiat en lo dit e en la fe del dit mercader qui la dita vende li fara o haura feta, dira e fara entanent al dit mercader a qui eyl veu la sua roba o mercaderia que eyl la li ven per bona e per fina, si lo dit mercader qui la dita roba comprara o haura comprada la reebra o la haura reebuda sobre la condicio dessus dita si la dita roba o mercaderia no seria axi bona e fina com aquel qui venuda le li haura le feya entanent ans sera atrobada mala e en camerada en quelque loch, aquel qui la dita roba o mercaderia la portara o la fara portar si la falcia o el encamerament dessus dit atrobat sera lo dit mercader qui la dita roba o mercaderia haura - venuda sots la condicio dessus dita es tengut de retre e de donar a == aquel mercader qui la dita roba haura deyl comprada tot aytant com altre haver o semblant de aquell e de natura de aquel que eyl venut haura // volia en aquel loch on lo dit mercader la porta. Encara li es tengut -

que si per raho de la falcia o del encamerament dessus dit dan o greuge o massio haura sostengut alcun de tot a retre e a restituuir sens / tot contrast. Encare li es tengut que si lo dit mercader qui la dita roba haura comprada pendra alcuna falla que eyl no pora haver ne cobrar sos diners per raho de la falcia o del encamerament dessus dit, lo dit/ mercader qui la dita roba haura venuda sots la condicio dessus dita li es tengut de donar per sou e per liura per raho de la falcia e del encamerament dessus dit. E per so car eyl no haura puguts cobrar los diners tot aytant com eyl dira per son segrament que haguera guanyat si sos diners pogues haver cobrats segons lo preu per que eyl havia venuda la dita roba si la dita falcia o encamerament no.y fos estat atrobat. E tot asso dessus dit que sia e deu esser meyns de tot frau. Empero si aquel qui la dita roba vendra o haura venuda dira a aquel qui la dita roba compra ra o haura comprada que eyl la li ven per aytal com es e veiats la o la fets veura ea fins altara e fins alta vos la prenets e si no nos la lexxats. Si aquel qui la dita roba comprera sia que la veia o la fassa veer hoc o no si eyl la reebra la dita roba en si, si aquel hi guanya o.y pert. E sia que lo encamerament dessus dit hi sia atrobat hoc o no pus que eyl haura reebuda la dita roba en si e sobre la condicio dessus dita aquel qui la dita roba haura venuda axi com dessus es dit. E sots la condicio - dessus dita haura la dita roba comprada e reebuda en si de dan que eyl ne sostenga no es tengut per neguna rao si eyl no.s volra en e ta manera. - Empero que si mester sera les dites condicions en ver poguessen esser meses, per les rahons dessus dites fo fet aquest capitol.

Com senyor de nau o de leyn ret compte a persones de nau o
de leyn. COLV

Si alcun senyor de nau o de leyn haura retut compte o l'escriva per eyl a tots sos personers o a la major partida del guany que eyl fet haura o del consumament si esdevengut hi sera o de quelque raho que lo dit senyor de la/ nau o leyn sia o deia esser tengut de retre compte als dits personers, si los dits personers tots o la major partida reebran e ohiran lo dit compte e se.n tindran per pagats. Si lo dit senyor de la nau o leyn viura lonch temps o poc o partida. E estant en los dits personers en desemps en I loc hoc o no e navegara en cada viatge o alscuns eyl vendra en aquel loch hon

seran tots los dits personers o alscuns o per aventura com lo dit compte haura ratut o a cap de temps o en continent, lo dit senyor de la nau o - leyn hira en viatge o per volentat de Deu enant en lo viatge morra. E - com la dita nau o leyn sera vengut del dit viatge en lo dit senyor sera mort, los dits personers tots o partida diran que eyls troben o han trobat alcun bescompte o fala en lo dit compte que eyl retut los havia. E - los dits personers tots o partida faran o faran fer demanda del dit bescompte o fala als bens del dit deffunto a sos hereus o als detenidors - dels dits bens, si lo dit diffunt haura fet testament, pus lo dit compte hoc retur als dits personers, si en lo dit testament sera atrobat que lo dit mort haia regonegut lo dit bescompte o fala o regonexera o haura re--gonenut alcun tort que el tingues o tenia als dits personers, lo dit bes--compte o tot deu esser restituit als dits personers sens tot contrast si tots los bens del dit deffunt ne sebien esser venuts si hi heran ne neguna altra persona no y puscha en res contrastar. Saul los mariners si de - lurs loguers no seran estats pagats. E si per aventura lo dit deffunt // jaura fet testamento segons que dessus es dit. E en lo dit testament lo - dit deffunt lo dit bescompte o fala no haura regonegut los bens o els he - reus o els determinadors dels bens del dit deffunt no son de res tenguts als dits personers d'esmena a fer, de saul en aytant que si lo cartolari on lo dit diffunt rete compte com viu era als dits personers sera atrobat lo dit bescompte o fala. E que lo dit cartolari sia aquel per aquel e no - altre. Encara l'escriva qui lo dit cartolari escrivi que sia present si viu sera per a ver e per disputar lo dit bescompte o fala si s'era ver o no. E negun altre escrit no sia ne deu esser cregut sal en aquesta guisa que si lo dit cartolari ni lo dit deffunt rete compte com viu era als dits perso - ners no sera atrobat si los dits personers poran mostrar translat del dit - certolari que sia d'aquel cartolari transladat e no d'altre. E que el hage/ o aquel hagues transladat aquel escriva per aquel e no altre si viu era o - viu sera, si los dits personers so que dessus es dit en ver metre pora. E - si en lo dit translat lo dit bescompte o fala dessus atrobada sera los bens del dit deffunt els hereus d'aquel els tenidors dels seus bens son tengut - d'aytant com los dits bens bestaran a restituhiir als dits personers per rao del dit bescompte e fala si atrobada hi sera. E si per aventura lo dit //

deffunt no fara o no haura fet testament pus que lo dit compte rete o hac retut. Si lo dit cartolari o translat atrobat sera axi com dessus es dit/ si lo dit bescompte o fala atrobada hi sera deu esser restituit axi com - dessus es dit. E si per aventura lo dit lo dit deffunt no haura fet testament ne lo dit cartolari trobat no sera axi com dessus es dit ay gran trebayl e gran contrast. Empero lo trebayl e.l contrast dessus dit deu esser/ mes en poder de bons homens que tenguen cura d'animes e deu esser ensercat si lo dit deffunt haura en aquel loch o en altre alcun confessor de qui - eyl se confessas. E si lo dit compfessor atrobat li sera lo dit trebayl o / contrast deu esser mes en poder del dit compfessor. E si per aventura al dit deffunt compfessor atrobat no sera, lo contracte dessus dit deu esser mes en poder de homens que temen Deu e haian e que sien de religio e que sien homens honests e homens de bona fama e que no sien homens balduffers. E com - los dessus dits bons homens hauran rebut lo dit contrast en lur poder, eyls deuen haver tots los dits personers de cascun per si I sagrament que digue - veritat del dit bescompte o fala, ea com es ne com no, ni com so ni com sera o com es esdevengut lo dit bescompte o fala. E los dits bons homens - no deuen pas creure en los dits personers, ans los dits personers deuen donar sobre lo dit contrast testimonis que sien sens tota suspita e que no esperen a haver dan ne prou en lo dit contrast, per so cor segons tota rao negun hom no deu ne pot fer testimoni en negun fet on esper dan ne prou a haver per ne - guna raho. Si donchs les parts no si acordaran. E qu alque cosa los dits bons homes sobre lo contrast dessus dit diran o faran o pronunciaran allo.n deu - esser seguit e als no. E per les rahons dessus dites fo fet aquest capitol.

Si senyor de nau o de leyn aleviara nau o leyn la on carregara
o haura carregat. CCLVI.

Si alcun senyor de nau o de leyn carregara ho haura carregat en alcun loch de - roba de mercaders si lo senyor de la dita nau o leyn a qui en aquel loch ma - tex on haura carregat o en altre aleviara o haura aleviat per alcuna rao o - per qualsevol, si com lo it senyor aleviara o fara aleviar la dita nau o - leyn, si com lo dit senyor aleviara ne traura e.n fara tre veles o anchores - o alcuna altre exarcia ans que la dita nau o leyn sia del tot descarragada si

a la dita nau o ley sera ne vendra o sostendra alcun danjo alcuna perdua o alcun consumament, Si per aventura al dit senyor de la nau o leyn provat - sera que per colpa deyl o de la exarcia que eyl treta n.haura, o-u haura - feta trer sera esdevengut lo dan dessu dit, lo dit senyor del tot es ten- gut a esmenar e a restituuir sens tot contrast si atrobat li sera. E si - al dit senyor atrobat no li sera o alcuns bens no haura de que ls puscha - esmanar o restituir lo dan dessus dit als dits mercaders de qui la dita ro- ba o mercaderia sera. E qui lo dit dan hauran sostengut, si per aventura lo dit senyor de la nau o leyn no ha alscuns bens de que eyl puscha esmenar o restituuir lo dan dessus dit si eyl es conseguit o atrobat, eyl deu esser - pres e mes en poder de la senyoria. E estar en poder de la senyoria sobredi- ta en axi com a comandatari per so cor tot senyor de nau o leyn es e deu - esser mes e dit e reebut per mercader e per comandatari. E en tots los nego- cis que el ha o haia affer ab mercaders per rao de sa nau o de son leyn. E - encara per moltes rahons d'altres, les quals no cal ara dir ne recabitolar. E per les rahons dessus dites fo fet aquest capitol.

Com deu pagar nolit en fet de git. CCLVII.

Com oppinio sia de molts e en diverses maneres de fet de nolit com deu pagar e - fet de get ne com no oppinio es de alcuns de tot lo nolit que senyor de nau - o de leyn reeb de sos mercaders que si la nau o leyn gitara o haura gitat en aquel viatge que per tot aquel nolit deu pagar lo senyor de la nau o leyn en aquel git que fet sera. Item es oppinio de alcuns que si lo senyor de la nau o leyn pren nolit axi de la roba gitada com de la salvada que deu pagar en lo git tant solament per aquel nolit que eyl reeb de la roba gitada. Item es - oppinio d'alscuns altres que si lo senyor de la nau o leyn no pren nolit de la roba gitada que eyl no deu pagar d'aquel nolit que reebut haura en git si fet hi sera. E cascuns dels dits mercaders o encara altres personnes que les oppinions dessus dites han en si cascus les pensa haver e dir en si ab bon - eneniment e en aquell los deu esser pres. E per so que les rahons dessus di- tes ne posades los antichs antecessors nostres qui primerament anaren e ha- vien acustummat de anar per lo mont e en diverses lochs o pertides eyls veen e entenenent les oppinions dessus dites hagueren de conseyl e de cor e de volen- tat en si matexes ea en quina manera eyls purien toylre e remoure les dites - oppinions. E encara per toylre contrasts e trebayls que no poguessen esser ne

esdevenir entre los senyors de les naus e dels leyns n'els mercaders, ne
 encara entre alscunes altres personnes qui ab eyls haguessen affer per -
 alcuna raho, per so eyls no planyen los lurs trebayls ne gitar so a ne--
 gligencia per haver amor e gracia de gents. E encara per haver merit e -
 guardò de Deu Jesucrist per toylra los trebayls e los contrasts e les -
 oppinions dessus dites dexeren e declararen ho axi com en aquest capitol
 es escrit e ordonat que tot nolit qui promes sera de donar per mercaders
 o per altres personnes al senyor de la nau o de leyn que li deu esser donat e
 pagat segons tot contrast. Enaxi empero segons les covinenses e empreni--
 ments que seran fetes ne empreses entre los mercaders e totes les altres/
 personers... e los senyors de les naus o dels leyns son tenguts de pagar -
 git si fet sera per tot aytant com los sobrara del nolit que eyls reebut -
 hauran dels dits mercaders e encara d'altres personnes per lo dit viatge. -
 Empero es axi a entendre que los senyors de les naus o leyns devan levar -
 e abatre del dit nolit loguer de mariners e la vianda e totes averies que -
 fetes hauran per lo dit viatge que vistes sien. E de tot asso dessus dit -
 han e devan comptar los senyors de les naus o leyns o hom per eyls ab los
 dits mercaders si.s volran o si volran haver en lur fe. E asso sia en vo-
 lentat dels mercaders. E axi los senyors de les naus o leyns son tenguts -
 en git per tot so que net los solrara del nolit que eyls rebut hauran dels
 dits mercaders per lo dit viatge, on lo dit git sera estat fet per sou e -
 per liure axi com fara la roba salvada a la gitada. E per aventura hi haura
 alscuns dels mercaders o tots o partida. E diran que los senyors de les -
 naus o leyns meten o paguen en lo dit git per la torna que eyls hauran so es
 saber del nolit que eyls hauran d'altres mercaders o de aquels matexes o -
 d'altre roba o de aquela matexa si ab eyl se.n tornaran los senyors de les
 naus o dels leyns no.ls en son tenguts per neguna raho pus lo git sera comp-
 tat del altre viatge. E per so car la roba que les naus o leyn porten el -
 torn del viatge no es aquela ne de aquells mercaders ne encara obligada a -
 aquela no es raho que hi sia ne que ho deia esser per neguna raho. E encara
 per altre raho no son tenguts per so cor negun no sab ne pot saber ne es tan
 cert que puscha saber ea que li ha esdevenir ne que no que axi puria esdeve-
 nir a alcun senyor de nau o de leyn aytal cas de ventura. E encara pus fort
 que no li esdavene e no li era esdevengut ab los dits mercaders a qui lo dit

git sera esdevengut. E axi per les rahons dessus dites e encara per - moltes d'altres que dir esdevenir se purien, no son tenguts de metre en lo git que fet sera en lo primer viatge del nolit que hauran de la torna per neguna rao fet fo aquest capitol dessus dit per les rahons dessus / en eyl contengudes no contrestades algunes rahons en alsguns capitols - contengudes.

De mariners qui sien acordats ab senyor de nau o de leyn com - devien seguir lo viatge. CCLVIII.

Si algun senyor de nau o de leyn acordara o haura acordat mariners per anar en algun viatge, lo qual viatge sera entre. ls declarit e sertificat al dit acordament, los dits mariners son tenguts d'anar e de seguir lo - dit viatge segons la forma o manera que lo dit acordament sera estat - fet entre. ls. E lo dit senyor de la nau o leyn. Si donchs los dits mari- ners estrer no se.n poran per alscunes rahons o condicions que son ja de clarades en I capitol on parla de les dites condicions. E asso dessus - dit sia e deu esser meyns de tot frau. E si per aventura con lo dit se- nyor de la nau o leyn haura acordats los dits mariners, eyl se volra en persona estrer d'anar en lo dit viatge per sa auctoritat e no per neguna rao on eyl justament escusarse, pus que ni romanir deia del dit viatge - si no tan solament que es sa volentat que romanga, si lo dit viatge on - lo dit senyor haura noliejada sa nau o leyn. E encara haura acordats los dits mariners sera loc perillos e de dupte si lo dit senyor s'estreura - dánar en lo dit viatge segons que dessus es dit a tambe se.n poden estrer los mariners si eyl se volra. Mas empero si lo dit senyor romandra o volra romandre per justa raho e excusa e.u haura o feu entanent als dits mari- ners com los acorda, eyl pot be romandre. E los dits mariners no poden - escusar que no vaian en lo dit viatge per neguna raho. Saul per aqueles que dessus don dites per lo dit capitol Empero fassam compte que lo dit senyor ~~roman~~ o vol romanir quelque romangue ab juste raho o no justa. E los dits mariners hiran enlo dit viatge o.y volran anar lo dit senyor los es tengut de donar e de metre hom que sia sufficient de tenir lo seu loch e encare que sia tengut e obligat als dits mariners de complir tot so que entre lo dit senyor e los dits mariners fo empres com los acorda, lo qual

dit emprendiment deu esser fet en presencia d'aquel qui los dits mariners acorda. E en presencia dels dit mariners. E en presencia encara d'aquell qui per senyor de la nau o leyn entrara. E enaxi los dits mariners son tenguts de fer e de obeir tots los manaments que justs sien d'aquel qui per senyor lo sera mes. E donat tot enaxi com faeran a aquell qui ls acorda. E si per aventura aquel qui los dits mariners acorda. E la donchs era senyor dira e manara de dits mariners - yó coman a aytal la una nau o leyn, el no.s do el nos met per senyor que nosaltres fassats axi per eyl com erets tengut aun si en lo dit viatge anas, si eyl dira les paraules dessus dites als dits mariners sens negun reteniment que eyl no.y fara lo dit senyor qui los dits mariners ha acordats res defaxit dels dits mariners. E las mariners del de tota obligacio o covinensa que ab eyl haguessen si los dits mariners compliran e atendran totes les covinenses que ab eyl havien empres per lo dit viatge a aquel que eyl los ha dat e mes per seny or. Mas empero si los dits mariners no atendran a aquel qui per senyor los sera mes% e donat les covinenses o empresions que ab aquel qui.ls acorda havien promeses e empreses per lo dit viatge aquel los ne pot demanar e fer de manda tota ora que eyl se volra. E si per aventura los dits mariners - atendran o hauran ateses e complides totes les covinenses a aquel qui per senyor los era mes e donat en lo dit viatge. E estant en la dita nau o leyn aquel qui per senyor los sera donat fara ab los dits mariners alcun contracte per cambiament de viatge o per alguna altra raho o manera si per lo contracte novell que (~~altra raho~~) los dits mariners -- hauran fet ab aquel a qui la dita nau o leyn sera estat comenat. E encara per senyor los sera mes e donat se moura entre eyl e los dits mariners alguna questio o demanda per raho del contracte novell entre eyls fet si aquel qui de la senyoria de la dita nau o leyn se desposahi en mes aquel ab qui lo contracte novell sera estat fet en possecio. E encara se desaxi dels dits mariners el mes senyor aquel ab lo qual dit contracte fo fet, si eyl movia questio o demanda contra los dits mariners. E per rao del dit novell contracte en nom ien propi no o deu ne.u pot fer per neguna justa raho ne los dits mariners no li son tenguts de respondre, ne negun hom o jutge no.lls ne deu forsar segons les rahons en lo

capitol declarades. Mas empero si aquel a qui eyl haura comenada la sua nau o leyn li dara o li haura donat son loch eyl pot fer la dita questio o demanda en loch e en nom d'aquel. Mas no en nom seu propi. E axi eyl fara axi com dessus es dit los dits mariners li / son tenguts de respondre en altre manera no. Mas empero si aquel a qui la dita nau o leyn sera comenat fara o haura fet alcuna cosa - que sia o deu esser a dan de la dita nau o leyn per alcuna manera o raho que justa no sia, aquel qui la dita nau o leyn per alcuna manera o raho que justa no sia, aquel qui la dita nau o leyn li haura - comenat li.n pot fer demanda de la qual cosa. no.u cal ara als dir - ne recapitolar, per so car cascus es tant cert que sap que sa affer del seu matex ni que no. E per les rahons en lo capitol dites e de-- clarades fo fet aquest capitol.

Afi parlem de les naus armades e de les galeas e de - les segeties com deuen partir ni com devan pagar a - aquels qui ab eyls hiran.

Primerament deu jurar l'almirayl, el capita, els armadors que eyls, - lo senyor de la nau o de les gualeas o de les segeties que.l guany que fara la nau, pagada la vianda que sera manlauda o exarcia o alcuna - manlenta que.ls fara en la nau per auctoritat, que pagada aquesta man- lenta que.ls devan donar la sua part a cascus leyn en aquesta forma, paguen aytant be les altres mations cascus a la sua forma. E si per aventura algun hom fas en la nau qui per auctoritat de la nau hagues a manlanar o fos fermansa per comandament del almirayl e dels arme-- dors que hagues a manlevar o fer farmansa sobre los seus bens que.l almirayl lo.n deu trer e fer pagar del primer guany que la nau fassa a los leyds que van ab eyls. E fo fet aquest capitol per so com moltes naus se deferemarien que puys alcuns Regidors manleven e fan fermances per que s'escruzen les naus e fan lur viatge.

Capitol de pagar la messio.

Encara volets saber com seran d'aquels homens que venen a nau com ha - guanyat que.ls dits que venen es mester que paguen axi be leurs parts de la dita masio com si havia tota via estat segons que lo.m sera de -

be devien haver melorament com pinyorament d'aytant com hi haura estat o.y estara, e ara si volents dir que I hom entre en la nau o no.y esta mes de X jorns o un mes o dos o quant que.y estia e els altres hi hauran estat I ayn o pus e hauran reffrescat la nau dues vegades o tres - del guany que haura fet o d'altres manlentes, aquels qui mes hi hauran estat, aquels ne deuen haver melor melorament. Mas en asso deu haver l'almirayl el capita el nautxer major els clavaris el escriva esguardat sobre lur segrament que eyls ho deien arbitrar segons l'estat e segons la forma del home. Mas si aquel era tant prous que fos bo d'armes que aquel deu haver tant bona part com si tota via hi havia estat.

Dels comits de les Galeas e de les segeties qui van en cors per si mateys que deu ferne que no.

Si alcun qui hi hira per si per si matex en galea o en segetia sol que - vaja meyns de nau o d'armada de senyoria deu haver la quinta. E tots los homens son tenguts de fer son comandament axi com comit deuen fer en tar si va de tras nau que sia ab companya de nau que la nau l'haia per si e de nau tant deu haver e de tot lay e de nau esterna. E si es esterna de X besants deu na haver lo comit III. E si es de V besants deu na haver dos. Mas en aytal forma que estrena de V besants en avayl es del comit II besants e a I besant es de capitam. E els II besants - deuen esser del nautxer de la nau. E si munta mes de V besants deu - venir en poder del almirayl e del cominal Mas tota via aquests III al comit, salvaut si son pus de V besants e si son mes o meyns aquela for ma, no deu haver. Encara al comit si pren leyn de barayla que sia entre leyn armat que deu haver les armes del altre comit. Encara que pot cam biar les armes fins al cop del viatge per melor. Encara de tot leyn que prenga a batayla la galea o al altre leyn que sia deu haver una anchora e la senyera. E encara que deu haver de refreshament que la nau haia una part e mitge. E tots cels qui son en les gualees son affer lo comi nament del comit del que si galea o segetia o altre leyn eyl pot lo - comit fara affer cos comptar les parts dels homens e lur roba.

Com deu jurar lo comit al almirayl

Comit deu fer jurar o fer homenatge al almirayl e al cominal de la nau de

no partir sens volentat del almirayl en pena de la persona e no taylor cap de nau si no.l prenia lo leyra lo timo e si eyl lo calava que el - deu ma manves al pus tort que puscha recobrar. E si eyl no.n sabia que eyl es tengut per fals e per desleyal e deu perdre la ma si eyl lo cala o.l fa calar. E si tant sera que eyl lo taylas que fos fer per rassa o per altre traicio o que hom ho puga provar deu esser en I pal mes per la natura que li ischa per los cuguros Enaxi com los savis philosoffs qui iuraren los altres capitols per aquels matexs iuraren leyalment com se pertiren so que havien guanyat.

Com deu esser compartida vianda de nau.

Comensen primerament de la nau e de la vianda que l'almirayl els armadors, el capitam e cels qui armaran la nau segons que eyls pendran segons se partiran. Mas l'almirayl e l capitan ho deven manifestar si son dema--nats. E si no son demanats no.u son tenguts de dir. En aytant empero - que l'almirayl deu donar poder al escriva que eyl ho manifest e deu-ho dir als homens que vendran en la terra o en la nau per acordar so que - axi es com los armadors armen la nau eyls poden metre segons que eyls - se poseran. E com los homens se acordaran guarden sa si volen anar o no.

Com se deven fer parts de nau armada.

Encara devets saber quantes parts deven fer la nau ab les galeas o ab leyn armat son mill personers deven fer VI mill e docentes parts. Encara si la nau D personers com los leyns armats deu fer tres mill e cent parts. En--cara si la nau ha CCI personers deu fer MDL parts. Encara si la nau ha o leyn CL homens deu fer DCCLXXV parts. E en axi com crexen los homens en - axi crexen les parts. E com les parts se meloren als homens segons que.ls homens seran prous estats sufficients dels officis que faran. Empero asso deu jurar lo capitan o.l nautxer maior o els clavaris e.ls conestables en aquesta forma que hi deven haver III nautxers los milors que sien en la - nau e III prohers e II clavaris e dos balesters ab lo conestable lur e - dos homens d'armes ab lur conestable que no puguen fer res fer per paren-tesch ne per altre survey que deien haver ne que no haien pres. E en aixi com ab volentat de tot lo cominal de la nau axi de les unes parts com dels altres que aquels hi diguen veritat e que pertesquen leyalment en presen-

cia del almirayl. E aquel qui fara amelorar que.el melor. Enaxi volen be melorar los almirayls sobre les lurs parts com los altres si eyl - ha estat al milorament que sia sofficient de melorar. Encara atressi a clavaris, e a nautxers e a balesters e a tots homens d'armes. Nos a negun no podem tolre res ne de les lurs parts segons si el es proher de so que deu haver. E si es balester atressi o altre hom segons que - deu haver.

En tota nau que haia C mariners deu haver XVI nautxers.

En tota nau de cors de C mariners deu haver XVI nautxers e XXIIII prohes sol que hi haia mul persones e si nia D deu haver XII nautxers E si nia CCL deu hi haver VIII nautxers. E l'escriga e.el nautxer maior - deven haver melorament per nautxers, salvant la covinensa que haura - feta l'almirayl al nautxer major, de les quals parts eyl hi nauran - convengudes de sobre les X parts que si li cove M morabatins que.ls - noh deu haver. Empero que.el capitani sia a la covinensa el escriva - major salvant que aquel nautxer hi sia sofficient. E si no.y es suffi - cient que.el ne pot gitar e metre altre. Encara escriva deu haver X - parts axi com los nautxers. Item capela e metge aytanbe. E aquest son aquels qui deven haver parts de nautxers en nau. Mas si per aventura - res que hagues covengut nautxer ne proher ne altre hom en la nau e no ho sabes fer que.el no.y fos official no deu endre aquela part pus - que no.y fos sufficient enaxi com es dit dels rohers. Encara tornem a la partio de les parts que com sera levada la vianda el fet de la - nau que.ls senyors, so es a dir l'almirayl e capitani. E.ls armadors deven haver fet encant a VIII iors en pena de les parts. E deu esser partit com l'encant sera fet en IIII jorns. E per so fo fet aquest ca - pitol cor los almirayls e.ls altres armadors farien tant estar los - homens en les terres que.ls n'haurien dampnatges e molts destrichs. - Encara deu donar l'almirayl poder al escriva e als nautxers major // que.ls deien pendre tantes de robes que pusquen metre penyora com la nau volran encantar per que l'escriva puscha prestar del fet de lur - guany per que los homens se pusquen fornir de mamar e de voura dentrò que e la nau haia fet l'encant. E si la nau ha fet tant de guany que - aquels qui hauran manlevat a la forma del emprestech que si hi sobrara

que el escriva ab lo nautxer se deu donar d'asso senyoria que eyls deien pendre tanta de roba de la nau per que aquels homens pusquen haver que mamar e que vertir s'gons que rouran lo guany per esters en esta manera que el guany sia sufficient de bestament per la devant dita cosa feita aquesta procuracio deu haver l'escriva II mill el mig es del nautxer. El escriva es tengut de fer albara a cascun de so que haura pres. E si los homens prenen mes que no devén, l'escriva no es tengut que perso son donats aquell II mill al escriva e al nautxer. E l'escriva es tengut de menys faliment. El nautxer deu tenir leyal compte per tots los homens qui en la dita nau hiran e per los armadors. E aquesta batliu ha lo nautxer ab l'escriva a fet de cors.

Almirayl ha poder de melorar quis volra.

Almirayl pot fer melorar part a cascun hom qual que es vuyla de II parts o - de V o de III fins en X. E aquells devén esser de V homens fins en VIII

Almirayl pot fer conestables.

Almirayl pot fer conestables deu-los mellorar d'una part sobre los altres. E sobre la coneguda d'aquells qui hauran montiplicades les parts.

Almirayl pot fer conestables e pot melorar d'una part

Capitani pot melorar los servicials d'armes ab volentat del almirayl de - mitge part.

Almirayl pot melorar tot official de port.

Almirayl pot melorar .I. official sol que eyl sia sufficient ab volentat de les parts del cominal de la nau axi com dessus es dit. Tot asso fet e fermat tot enaxi com tots los altres capitols son fermat per cert.

De costumes de naus armades e de galeas

Asi comense les costumes del cors no es a entendre de nau o de leyn de - rems. Empero sia entanent que tot leyn cui no rem cui haia Gabies faytal capitol com van en axi fo establit primerament comensem al almirayl que sera demunt dit de la nau que el primerament deu jurar als armadors que el sia fael e leyal e observant en totes coses que convenga a la nau e als personers que hi armaran. per aquela raho com la Nau la

exarcia la qual eyl prometra als mercaders armadors la qual eyl los haura asignada, so es a entendre de la dita nau que ey arma. E si per aventura algun hom era levat almirayl e la nau fos sua que el deu fer entanent al nautxer qui sera levat de la nau e mesa pera e sobre segrament que el deia manifestar tot so que pertany a la nau ni ab que es puscha ajudar ni que pertanga als cors de la nau. El nautxer deu hi / anar lo qual sera levat nautxer major dels panesos, los quals son ape lats nautxers en cos el dit nautxer hi deu anar ab III fins en VIII. E aquels dits ab lo nautxer tot quant en la nau es ops e devan ho manifester al almirayl. E l'almirayl deu ho demanar a aquels per segrament enaxi que ls no.y puguessem dir si no la veritat. E l'almirayl tot enaxi ten lo nautxer ab aquels dits nautxers qui seran demanats per segrament. El dit almirayl o deu fer saber als armadors atrestan be per segrament que el no.y faes dir ne observar ne metre ne gitar ores que no.y hagues sino la veritat. E si tant sera que el almirayl no ho faes (~~dix ne obte-
vir ne mptre ne gitir~~) que el deu perdre X parts de les sues e deuen tornar al cominal de la nau, fos que la nau fos el altre o sua.

Encara que lo ban sera fet en la nau qui.n desperjurara la qual pena seria donada a algun de pagar per lo segrament que el hauria falsat tot enaxi deu eyl pagar la pena con del manor tro al major.

Encara si al nautxer havia fet ab eyl algun pati que eyl digues de la exarcia e de les altres coses que fos so que no seria, eyl deu mir deso que pertany a la nau com los armadors li ho demanaran ans que la nau fes vela de la hon haura armat, que el nautxer deu perdre les sues parts totes e les armes e deuen esser donades al comu de la nau.

Encara deu fer l'almirayl en poder dels armadors fer escriure axi com lo nautxer haura dit de la exarcia e de les altres coses. E si lo nautxer no cira la veritat axi com es escrit deu perdre les parts e les armes.

L'almirayl deu asso fer als mercaders en pena dita de sobre escriva.

Els mercaders devan atendre sots pena doble al almirayl so que li hauran covengut.

E de la nau tot enaxi com dels armadors hauran per covinensa com se poran posar

Sapiats que l'almirayl es tengut al nautxer e al balester e a tot - hom de dir quant pren per la nau ne per la vianda ni com manleva ni com no, sol que el principal li ho deman. E si no li ho deman no li n es ten gut si no en axi com sera fet que sia fet.

Encara l'almirayl no deu metre negun son parent per nautxer major en pena de sobre escrita si no ho fahia ab volentat de tots los personers e armadors que levaran la nau ab lo capitani.

Sapies encara altre summa que almirayl no pot metre capitan, ne capitan almirayl sino ab volentat dels armadors.

Encara que almirayl no pot gitar ni capita negun hom per neguna esquira que li haia de offici si eyl no hi era malmirent que tot lo comunal ho conagues que no y fos sufficient que lo n pot gitar e metre altre ne que hagues fet per que.

Encara que almirayl no pot metre altre en la nau que valgues meyns - d'aquel qui hi seria si no ho fahia en conseyl de la nau ab que hom conagues qui el dit almirayl mal li volgues.

E l'almirayl deu jurar de atendre so que promes ha tot home sia personer sia armador sia nautxer sia conestable sia hom d'armes sia servicial sia mercader sarrahi o crestia o iudeu tot so que permetra en la / nau o en terra a tot official de la nau que el ho deu fer tenir. E tenir eyl tot enaxi com promes lurs haura. Salvant empero que aquel o sapia fer so per que la covinensa li haura feta l'almirayl. E si aquel non sabia fer ne dir ne observar so que hauria covengut al almirayl no li estengut de la covinensa que li haura feta e pot ni metre pus eyl no ho sebia fer un altre que hi sia sufficient en presencia del cominal de la nau, sol que aquel hi volra metre hi sia official no n hi pot alcun res dir.

Encara que almirayl deu demanar de conseyl com deu parti de un loch - tot lo cominal de la nau.

Item si manleva res en la mar atrestal ne pren de sos amichs, so es a entendre que no sien sos anamichs

Encara si deu fer una ferida atrestal encara si cambia nau atrestal.

Encara si cambia nau ey fa tornes atrestal

Encara de exarcia atrestal ni de neguna gran cosa

Almirayl que va aparte pot refrescar sol que els armadors e ls perso-

ners ho vuylen.

Encara almirayl o senyor de nau no pot donar ne vendre de exarcia - que munt de V besants amunt sens sabuda dels personers e dels armadors, e si no dona pus de V besants valent tot lo comu n.ha a demanar so es a entendre de totes coses que la major forsa ho vuyla. E si n.haura mes sol I de la una part, que digues hoc que l'altre part que aquela qui / diria de no l'almirayl pot fer alo que dira aquel si no atrestant le o - pot fer d'aquela part que dira de no atrestal.

Mas asso se deu jurar per los nautxers e per los prohers e sobre tot per los armadors e per los personers que son ab eyls ensembs aquela part que sia major que es a entendre mes que l'altre. Encara deu almirayl ab coneугuda e ab volentat dels nautxers e dels prohers metre clavaris e dels balesters e dels homens d'armes I nautxer e I personer so es armador e I proher e I hom d'armes de lansa o balester. E asso com la major forsa sa cordara sien fets los clavaris.

Encara per aquel cap matex concoiadors atrestal com dels clavaris.

Almirayl no pot metre proher sino a coneuguda del nautxer per so cor lo nautxer coneix los mariners.

Almirayl pot levar conestable dels balesters ab volentat del capitán.

Almirayl pot levar Gamfanoner ab volentat del capitán

Almirayl pot levar Guardians del farranys e de la vianda.

Almirayl por levar Gabiers. Timoners sobre guardians.

Assi parla de nautxer

Nautxer deu haver honrament so es a entendre que si prenen negunes armes que - les poden tenir fins al cap del viatge. E en totes parts res que li sia donat de vianda deu esser lur e poden se.n pendre. E totes cases que prenen ausament d'una nau que vaya de V besants en avayl es lur. E en tot carnatge se poden pendre una bestia de melorament.

Nautxer pot manar totes coses que fassen fer en la nau

Nautxer deu haver de hohrament com refreshament ve en la nau una part e quarta nautxer deu haver X parts e pyys deu estar acuriment de les sobre - parts que faran.

Nautxer pot encantar el encantament meyns I Besant.

Nautxer deu haver una vela d'amic que sia entena e si no es entena que prenga qualsevol.

Aci parla de prohers.

Los prohers devén esser a comendament de aquels de popa dels nautxers e devén salvar e guardar tota la exarcia

E devén haver I ancora e una Gumena la melor que troben en fanda al ancora. E si per aventura no.y havia Gumenz en farida l'ancora que.n - devén pendre la melor que troben en la nau.

E devén haver cascun V parts e de les parts cui.y fara en la nau de melorament, lo nautxer e.ls prohers dos e dos clavaris devén jurar que per / diners ni per pere tesch ni per amistat ni per desamistat que.ls que fara milorar que.l melor.

E si el proher no ha meses les armes que deu metre que.l almirayl e capitan poden pendre e metre de altre leyn armes e metre les hi en preu aytant com eyl se vuyla a la paga.

De balesters

Balesters devén haver en axi com han per convent als armadors ni als almirayls ni al capitan com devén haver dues balestes de dos peus e una d'estrep e - CCC tretes e perpunt e cuyrares e farset e tuyulles e cuxes e capel de - ferre e dos crochs. E si asso cove al almirayl e no ho met eyl es merce - del almirayl e no nomet. E si l'almirayl ne met de so que li haura coven - gut e no.u aten eyl ni pot metre e pot li.n comptar de I diner dos a la - sua volentat del almirayl e del capitan e dels armadors.

Lo balester deu haver V parts e de les parts que.s decuran melorar en - coneугda de tres balesters se deu melorar e ab lur conestable con deu ju - rrar ab aquells tres balesters enaxi com lo nautxer jurara per los mariners e lo capitan hi deu dir aytambe en lo segrement que.l haura fet.

Los balesters devén haver tots los cayrels que trobaran en la cuberta - de la nau qui.s pendra a tots los crochs qui abans hi seran

De homes d'armes.

Los homens d'armes so que han promes al almirayl son companyons devén metre - e fer aquel cap en que son los balesters sercen eys a volentat del almi -

rayl los homens d'armes deven haver tot so que als altres homens d'armes pusquen tolre que tenga al cap als altres al esvainir que faran. Mas pus que la nau sera esvayda no lus gossen tocar res e encara parts.

Mas tot so que el almirayl permetra a eyls per esvayir o per muntar o - per fet d'armes lurs deu donar eyl el capitani E eyls deven fer axi com han covengut e per la covinensa que l'almirayl lus ha fete la lus aten eyls aytanbe son tenguts de tenir e de guardar la sua persona a mort e a vida. E si ell no la lus aten, eyls aytant poch no li. n :on tenguts.

Gabiers

Gabiers deven haver axi com hauran empres e neguna cosa no permeten que no - deguen e deven esser en proha dos e dos e mig e deven haver les armes - dels altres gabiers.

De fals pes e de mesures falsees

Si alcun hom te fals pes ne falsees mesures ni met ayga de puja que haura cuidat lo vin que deu perdre la bota del vin e tot so que el haura haut, los consols lo deven pendre e dar al cominal de la nau. E si los consols hi - consenten devenesser mercats al front.

Asi parle de sobre guardians.

Sobre guardians deven esser nou, e deven haver per cort VIII besants per home. E los arts e les sabates d'aquels que hom pren en teresama e les esperdenyes.

De timoner

Timoner deu haver axi com l'almirayl el capita el nautxer empendran ab eyls. E l'almirayl es tengut de fer lur paga slvant lurs parts.

De barbers

Barbes atrestal com los timoners e sentiniers axi com se podran posar.

De gamfanoners

Gamfanoners deben haver VIII besants per Gamfanoner e si han senyera en proha la nau que pendran deu esser lur.

De barquers

Barquers deven haver tots los coltels d'aucells qui reemen e totes les ferres de les besties qui manuguen de refreshament en la nau.

De esvaydors

Esveydors deven haver so que l'almirayl los permetra sia L besants o C o deu e tot so que los permetra e asso deven tots cels de la nau - tenir per ferm.

De afferradors.

Afferradors deven haver V besants e tots los rampogols que sien en cade na de la altra nau.

Com deven guardar l'almirayl

Tots los homens de la nau son tenguts per leyals al almirayl de guardar e de salvar a mort e a vida de tot so que li prometra en loch de homanatge aytant com ab eyl entaran en aquel present viatge mentre que sien alcors. E l'almirayl es tengut a eyls de tot so que ls permetra de atendre de son poder salvant que ls li sien sufficients. E si l'almirayl no lurs atenia so que promes lurs havia, aquels no li son tenguts e nuyla covinensa pus que eyl la lurs hagues rota. Empero que eyl la lurs puscha - atendre de son poder l'almirayl e que eyls son li tenguts pres que eyl no ho pot fer.

Escorcoladors

Escorcoladors deven haver X besants per hom. E si manaven a mor a negu que deven haver les lurs parts en corragudes sol que hom lo lus ho pogues - provar E deven haver de tota moneda que s trop en escorcoyl de C besants V milli e de C canes de tela V. E si per aventura havien feta maestria - que dixeren que no u han vist. E que fessen en altre part que guardassen e los lexassen passar que deven perdre la I huyl

De servicials

Servicials deven haver dues parts e deven pensar dels sarrayns malau e dels malautes de la nau, e escombrar tota la nau. E si al servicial - es hom d'armes deu lo capita melorar en la sua leyaltat.

De mestre d'axa

Mestre d'axa deu haver los ferraments del mestre d'axa altre ab que - clavara.

Balesters

Balester deu haver tots los ferres dels altres balesters e es tengut de fer cordes e de adobar balestes als balesters e a la nau e a mostrar com ho fassen los altres qui no.u saben fer so que.s pertanya balesters de empenar e de fer artes e cordes e desserrayles. E per so deu haver los ferres del maestra que sera en l'altre nau el seu apperelament que pertaynara al balester.

De calafats

Calafat deu haver los ferres dels altres calaffats e una gonela de l'altre calaffat o cota.

Del Rey dels servicials

Lo Rey dels servicials deu haver los melors ferres qui son en la nau e I caldero entre eyl e los infants e deu lo Rey pendre V parts e no deu vendre sens sa volentat dels infants. E si lo Rey se vol no deu hom dans metre en lo taulel si no eyl o si negun los hi met que.ls ne pot gitar.

Com se leven consols

Si almirayl vol levar consols eyl vol fer ab tot lo cominal de la nau, e - vol jurar de atendre tot so que.ls capitols que ha.ura fets que.l de son poder sien atenguts e deu hi haver de les penes e dels bants la maytat - que faran en la nau de qualque cosa sia establida.

De covinenses com sien tengudes

L'almirayl vol tenir e donar tot so qui ha covengut a alcun official o alcun home de la nau. E si el lo.y aten lo dit alcun si li es tengut propiament en axi com si era son hom, so es a entendre e esser al viatge - e a mort e a vida a vida contra tots homens qui sos guerrers fossen. E si l'almirayl no aten a aquell a qui ha.ura feta la covinensa aquell a qui eyl no la atendra aquell no li es tengut de res per que eyl li rompra la sua covinensa. E per so fo establet en axi aquell almirayl atena la co- vin nsa a aquell com aquell sia sufficient e bestant a aquela covinensa e

a aquell offici que haura covengut al almirayl que el sapia fer. E si - no l'almirayl no lin es tengut.

Almirayl deu levar e lo capitan al primer guany que la nau fara tot so que per manlenta o per tolta haia feta de vianda o de exarcia pot - levar o pagar sensa demanda neguna al cominal de la nau.

Almirayl sia presa roba o hom de nau o de leyn e el capita son ten--guts de retrals sol que aquell prou qui la haura perduda eyls son ten--guts de retre per que eyls poden levar de les parts aytant com aquell - roba valgues o poden levar del primer guaym que la nau fara. E si els / demanadors ho son principals que els deien astojar e guardar entro que - demanat lus sia. E deuen tremetre letres la on los selran que venguen - pendre la lur roba. E si no u fan, la senyoria los pot demanar rompi---ment que pus que els homens tots ensembs seran dexets que els ho haura - pres.

Totes coses que el almirayl haura despeses en manjar ne en cosa a tenir la companya que tendra eyl despuds que el com ans de anar cue el sia levat almirayl en aquell present viatge que tot lo deu pagar lo cominal fins - cue la nau haia desermat.

Almirayl pot fer justicia de tolre oreyles o e corre per nau o per yla que sia poca on sia la nau en cue no sia senyoria.

Almirayl no deu metre escriva sense paraula dels armadors.

Almirayl deu fer alcun clavari e tenir cascun en les cambres e en les caxes tencadures.

Almirayl pot justiciar tot hom qui rompa caxa ne boneta ne farcell.

Almirayl pot fer justicia de homens com ho fan comendament dels offi--cials que seran meses en la nau.

Almirayl deu haver de XX parts fin en XL o segons que s posara ab - los armadors de XX o de XXV o de XXX o de XL tro enaxi com se pora ab - ells avenir.

Almirayl deu haver com nau se pendra I guerniment, lo qual eyl se - volra que lo melor home resta en la nau que sera presa.

Almirayl deu haver I lit de roba de qualche nau que prenga hom.

Almirayl deu haver una copa d'argent de la nau que hom prena.

Almirayl deu haver tots los escrits salvant aquells de les gabies.

Almirayl deu haver I anel lo qual tenga hom en ma de la nau que -
vayla menys de XX besants.

Almirayl pot haver joyes sens son dampnatge de la armada de XX besants
en avayl. E si munta mes de X besants deu tornar al cominal de la nau.

Almirayl es tengut al senyor de la nau de fer lo pagar en axi com -
eyl els feus companyons hauran empres com la nau hara guanyat.

Almirayl com la nau fara camp deu haver honrament sobre les parts a
conexensa e a volentat o eyl deu jurar com la nau haura feta vela del -
port hon haura armat de tenir le.y alment so que ha promes salvant si -
l'home no era sufficient en la cosa que.1 haura promesa.

Almirayl deu emprestar en axi com eyl manleva a la gent e si eyl no -
manleva deu lur hom fer saber E als mariners e als homens tots cominals
de la nau lo deven seguir fins que.1 desarm pus que sien ap E si
el marinier los segueix eyl pot refrescar en totes parts com eyl se vuy-
la o si al marinier fins a la sua volentat e desarma eyl no pot res dir
als mariners ne als homens que en la nau seran demanar res que prestat
lus haia pus que en totes parts a la sua volentat haia refrescat que no
roman en los homens.

Mas si havia alcun que volgues axir ans que la nau desermas deu tot
so que haura pres retre e totes les armes jaquir en la nau e asso no pot
fer sensa volentat del almirayl fins que haia dues vegades refrescat per
armar de nou E pus que dues vegades haura armat de noy, ey ho pot fer -
axi com es dit demunt que reta los diners e que jaquesch les armes. E -
per so fe fet acuest capitol que.ls prenedors dels diners no deven retre
res per so car l'almirayl no ret res als prestadors con manleva de I di-
nner dos en axi com eyl ho ret als armadors en axi com ho reten eyls al -
almirayl e als armadors tot aquel dret fan los corssaris.

De fet de capita a que es tengut.

Capita es tengut de atendre tot so que conve en la nau de aytant com eyl -
uscha ajudar affer tenir justicia.

Capita deu fer saber al almirayl e als armadors totes coses que sa--
pia que fos dampnatge de la nau e vol esser en la justicia cominal a -
tots cels de la nau de tenir tot so que permetra l'almirayl ne el dit -
capita. E asso deu jurar lo primer dia que entre en mar al cominal de -

la nau.

Capita deu fer fer compte al escriva lo dia que la nau haja feta - vela de la on haura armat o refrescat si hom no vol haver compte. E - aquest compte se vol fer ab III nautxers e ab IIII clavaris e ab IIII prohers e ab IIIbalesters e ab II homens d'armes.

Capita deu mostrar e dir tot so que.el almirayl deu fer a alcun hom en la nau si l'almirayl li ten tost que ab lo cominal de la nau li ho deu mostrar e pagar fins que sia fet. Capita deu axi benguardar la part en la nau dels majors com dels menors, que cascun haia son dret e deu guardar que.ls consols ne.ls officials que sien en la nau no pusquen res - fer qui torn a dampnatge de la nau ne del almirayl.

Capita deu tenir loch d'almirayl si almirayl no es en la nau.

Capita deu tremetre o altres leyns en totes parts ab conseyl del almirayl e ab manament.

Capita deu anar perlar ab l'almirayl e per si e per lo cominal de la nau en tota nau com selran que sera e so que.el fara sera tengut.

Capita deu metre en les Galees e en los altres leyns cap sel que.el - volra en loch seu e puys a menar lo devant l'almirayl.

E so que comandara ea que.el fassa.

Capita deu fer partides dels homens que van en los leyns armats e metre qui.s vol e gitar qui.s vol.

Capita deu fer arrestal e leyn de remes e de veles e de tot so que - ops hi sera.

Capita deu fer dar la vianda en axi com eyl volra e aytantes jorns.

Capita deu establir les batayles de tots los lochs de la nau e de tots los homens.

Capita deu haver del conestable e dar se guarda e si no ho fan be que.l ho deu mostrar al almirayl e so que l'almirayl ne dira que.n sia fet a - dret.

Capita deu fer fer mostra e aparayar e partir les armes que son comi- nals en la nau.

Capita deu gitar los homens com van en terrasania e aytal poder ha - en los homens com es defora la nau, com ha l'almirayl en la nau que // l'almira.l lo li deu donar.

Capita deu metre los gamfanoners en aquel loch qui voura que - fasca a fer.

Capita deu fer recuy lir la gent tota via e destrenyer.

Capita deu haver lo quart de les justices e dels bens que.s - fan en la nau

Capita deu esser cominal en los conseylos que si la I consol ha - ab l'altre contrast que lo deu iutyar

Capita deu estojar tota la roba del mort a sos amichs e a sa - muyler. E si se.n pert res eyl la deu esmanar als amichs del mort.

Capita deu fer encantar la roba d'aquel dit mort si.s vol.

Capita deu veer en los fets de la partio del refrescament qui.s dona en la nau.

Capita deu partir los draps de vestir e hom fa vestadures o si - hom ha vestedures a altres preses que.s fassen a donar ab volentat del amirayl e dels armadors.

Capita deu fer fer leyal pes e mesures en la nau als consols E - si e.ls no ho fan leyalment que en poder seu devien esser mercat al front si eyls consenten en neguna avolea per so fo fet aquest capitol que.ls estien leyalment al cominal de la nau

Capita es tengut que penyora que sia mesa en nau a tauna ni a - vianda que nos gos vendre entro que la nau haia fet cos.

Ca ita es tengut que nuyl hom de la nau no vena vi ne carn ni - vianda sens lo capita que veia la masura. E si puys la falsa lo capita li ho pot toylre ab los consols ensembs E els consols ho devien donar al cominal de la nau.

Capita es tengut que si la penyora que sera mesa o la vianda que no ho vayla que.l la deu fer com la nau s. encantara de so que haura guanyat restituhir aquel no.y sia perdent.

Capita es tengut que fassa venir als consols si ayga se met al vin que.s ven despuds que sera cridat.

Capita deu haver XXV parts o plus si es volentat dels personers al comensament del viatge. E si es volentat del almirayl Mas aquels XXv no li poden falir.

Capita deu haver totes les parts de la nau que sera o de leyn pres.

Mas es a entendre que.s pach ue.s port a vendre ne bales que sien ligades o desligades deven sol que no sia de hor que les haia per fer armar aquelles de que hom s'arma que hi ha mes per armar son sues.

Encara deu haver lo capita totes les senyeres en que haia corda estada ligada ne fil ne aguyla.

Encara deu haver de cascun farrany que vena mig besant per testa axi ben del poch com del gran.

Encara deu haver tots los libres que valen meyns de V besants lo libre, e si eren mes de V besants que valguessen no.

Libres que fossen en bale no negun.

Tot paper que fos en caxa ne en altre loch desligat es del escriva.

Tots los calamars e els treminters d escriura son seus

Encara que tota la tinta e totes les colors Encara totes les ha nes d escriura que fossen del altre escriva.

Item si l'altre escriva de la nau que seria presa havia unes armes sol una que la li pot cambiar per melor.

Item deu haver a tot encant dues milies de persona

E de personz que.s reten V mill en totes parts que sia pus eyl sera levat escriva la nau li deu fer a eyl cossos officials fos ops de manjar e de beure e de salates.

Escriva es tengut de dampnar home qui sia a sou pus que eyl haia ser vit son termini. E lome nol pot hom retenir en la nau si hom no.1 paga o no.1 fa segur que.l se tengue per segur, e nol pot hom manar per forsa, aquell pus covinensa li feu hom que hom lo pagara com hom lo trasch en la nau havia armat asso es ferm e cert. E scriva es tengut que.l pot levar del primer guayn que la nau fera la manlenta, e que.s pach qualque manlenta sia de pus que la nau haura refrescat en alcun loch e no.s deu res partir sens que les manlentes sien pagades e d'asso ha poder escriva.

De clavaris

Quant clavaris seran levats en la nau, els son tenguts escriure, e cascun ne vol haver escrit hun e cascun vol haver sa tancadura e la hun meyns de l'altre no puscha chir ni trer. E tota via l'escriva ab eyls al metre e al trer.

E si per aventura ni havia aucun que prengues ni donas per comanda--

ment del almirayl ni de altre que fos en la nau sens sabuda d'aquels companyons o del escriva que aquel deu perdre la ma e esser gitat - de la clavana e esser en merce del cominal de la nau e perdre les sues parts.

Clevaris han I march d'argent el cors, clavaris han de cascuna / nau una caxa la meylor que.y sia meyns de roba sol lo fust. Clavaris han totes les trencadures que fossen en nau ni en leyn que hom prengues. Clavaris han totes les cordes dels farcels. Clavaris han tots los aguts cue sien en alcun nau cue no sien en bala ni en farcel ni en esporta.

Clavaris han de cascun sarrahi II mill e els deuen donar los claus ab que claven les cormes.

Clavaris han tots los escarpes que no son de mestre d'axa e devan los prestar a ops de la nau.

E deuen donar cordes a ligar los altres forcels entro que s'en- canten los prestar a desclavar e a clavar les personnes.

E deuen donar cordes a ligar les personnes e abadafions e altre - mexells a ops de la nau si non havien.

De nautxer major de la nau

Lo nautxer de la nau es tengut al almirayl e als armadors e al capita de esser legal. E de no donar terme a les coses qui.s busquen fer - en I jorn que no ni meten altre per so car nau armada esta cascun jor..... (final des V llibre, ja quasi no queda res).

Alabat sia Deu y Santa Maria.

V y darrer llibre (Consolat de Mar).

..... a cascuna hora en esperansa de seguir son anemich e de fugir si ops li era per que lo nautxer deu fer fer al pus tot e saviament so que pora fer e asso deu jurar

Item que per pertenerch ni per haur que li.n sia donat o conven-gut ni per covinensa que.l haia. Encara del fanay que.s reema, pus de C besants deu haver V besants e de C besants en avayl II besants.

Item deu haver les capes so es a entendre gellebies e atzunars e capes que porten farrayns.

Encara si alcunes armes li falissen e que.n pogues melorar que les sues torn al cumu de la armada e que.n puscha altre pendre, so es a - entendre cayrel o cuyrasses o capel de ferre o cole les o altre arma-ment sol hyn.

Escriva

Escriva deu esser leyal de la una part axi com de la altre, e deu asso ju-rar en presencia del almirayl e dels armadors e com es en mar que ha fe-ta vela deu jurar en presencia del cominal de la nau.

E escriva vol retre compte als prohers e als nautxers e als balasters e als homens d'armes com haura feta vela. En axi com haura feta vela. En axi que.ls nautxers ni devan metre IIII. Els prohers IIII, el balasters III. Els homes d'armes II, el clavaris IIII e a aquels eyl deu retre - compte per tot lo cominal de la nau.

Escriva deu cartolari tenir on negun hom no puscha escrivir ne legir ne tenir, e si alguna persona ten de fora e_gl no deu voler lo cartolari res. El escriva deu perdre totes les sues parts e gitat de la escrivania e pert la ma en poder de cort si provat es.

Escriva es posat a la major leyaltat de la nau e de testimoni que.l - escriva porta per III testimonis, e tot so que.l testimoni ha asats en - la nau.

Escriva deu esser com l'almirayl promet alguna cosa a nuyl hom de la nau, e tot so que permetra l'almirayl o altre hom, o a autre que eyl lo haia l'escriva sia li dit per alguna part que ho escriva que ho deu es-criure, no metre res sino axi com haura dit. E si be no ho escrivia e lo.n

trahia hom a testimoni e lo.u fahia hom venir en demanda ni en plet, - que tot enaxi com demunt es dit, que lo escriva so que aquel temps ne viu ne hoi. E asso ha affir axi ben en merca eria com en cors, cor tots los testimonis de la nau venen a l'escriva. Escriva no deu res escriure si la nau no es a aprohis so es a entendre com es en mar que no.u sia tengut.

Escriva es posat en loch leyal que tot so que eyl fa es tengut de noliejar ni de comprar ni de vendre, ni de donar vianda a alscuns homens.

Pus que ha jura& es cregut per sa plana paraula.

E escriva ha aytal batlia que no es res tengut en la nau de alcun covent si.l escriva no es en presencia.

Encara sol que l'escriva hoia la una part ni l'altre e eyl es en mar quant que sia aprohis la nau e.l ho pot escriure, es tengut si no ni sia la una part ne l'altre.

Encara n.l escriva no tramet als guardians de la nau no devem rebre ni donar sens son albara del escriva ab non senyal que si.s perdia no.u seris tengut.

Encara que si no es volentat del escriva que.l senyor de la nau no pot hom donar negun haut sens albaran del escriva negun mariner no.ni gosa tocar sots la pena del capitol.

Encara que si megun nolit es fet entre lo senyor de la nau no.u es tengut si la part se vol si l'escriva hi es, es tengut sol que eyl haia oyt que tota via hi pot escriure.

Encara que escriva pot acordar tot mariner sol que no sia proher // deffora, el senyor de la nau es tengut axi be com lo senyor de la hauria fet.

Totes les coses que porten en la nau deu esser l'escriva sia de vianda o ol.altres coses, si per aventura ne vianda en la nau de present // l'escriva ho deu fer portir a sa volentat, es del melorar qualsevol.

L'escriva pot vendre la melor e fer fer a la sua volentat de la porte de mig en ves proha e pot haver escriva sota eyl e servicial. Mas aquel escriva qui sera sota eyl no deu tenir lo cartolari que.l escriva n'hauria la pena que de sobra es dita.

Escriva deu haver en nau armada segons un dels panesos qui son nautxers appellats X parts

Item que per mala volentat que el haiz ab nuyl home que no lo me ta la on aquel sapia fer nuyls que els altres e que aquels meta.

Item deu dir totes les maganyes qui son en la nau de arbres e - de entenes e de exarcia que hi sia e si ho tene nec e que el sia - provat, que el deu perdre les sues parts e les armes.

Item si veu res a ni rassa ni bando fer deu manifestar e cas tizar, e si no se en volen estar que ho deu dir al almirayl o el capita.

Item que no fassa hom accordar en la nau si no el conex ne diga - que eyl es mariner si no ho sap. E si ho fa que tot lo dampnatge de la nau que en prengues sia sobre eyl, si aquel no era mariner. E que el faes mal la mar, o no se en pogues ajudar que si la nau n'haavia altre a logar que el nautxer l'hagues a pagar per lo dampnatge que n'haaura la nau, per so que altre ni hauria mes.

Item que el deu totes coses fer que el sapia. E si per aventura ey no les sabia fer que altre n'hagues hom a logar entro que sia fet, so es a entendre tot so que en nau se pertany de fora al nevegar que de alo no es tengut la on no es sia estat. Mas de tot l'altre es tengut pus nautxer major la hom levat. E si no ho sap fer que lo en deu -- cassar e gitar e perdre so que hom ha covengut sal que hom li atena o que hom li conve.

Item que el no deu exir de port sens sa volentat del almirayl e del capita e del cominal de la nau.

Item que no deu entrar sens se comiat en port.

Tot asso deu jurar que per amistat del almirayl ni de capita ne de negun hom no estia que no diga so que voura que fassa a fer. E que - fassa fer so que es ops aprofit de la nau. E si li era vedat torn sen al almirayl e al capitan e eyls li deuen ajudar a salvament de la nau. E si no li ajuden ne li atenen so que li han covengut, eyl no es ten-- gut de res.

Nautxer deu haver aytal batlia en la nau que com sera lo conseyl - deyl donat per l'almirayl e del capita e dels promens de la nau que - eyl deu fer fer calar e metre tals veles com eyl conexera que fassa a

fer.

Item comandat a exir de port entro que la sia en pelech fora.

Item que tota via que la nau deu mudar que el deu comandar en -
popa.

Item tota via collar e donar fecha a salvament.

Item com volra pendre volta, que deia demanar l'almirayl el ca--
vita els paneses. E com seran acordats que el fassa mudar.

Item a entrar de I port que el deu comandar e mesa I ancora derra
e I de la que el do son loch a aquell a qui l'heurea donat lo jorn de
comendar.

Item com volra eregir que fassa e reger e colar d'amich si ops hi
es e de mudar l'altre vela que covenga que fassa mudar.

Item que si fa ajunyer a I vela que hi pot junyer, e si hi fa amiu--
var que hi miuen.

Item que neguna anchora no es deu donar en la nau que eyl no es sia
demanat.

Item que si gumena hi ha ne grupial ne alcun cap ab autoritat de -
la nau que el pot taylor e junyer.

Item la nau no deu mudar sens sa paraula del nautxer ne lavar ancho--
ra ne prohis sens paraula sua.

Item ne partir barcha sens paraula de nit. E si en partia que ho deu
manifestar al capita.

Item com se deuen albatiar les parts eyl hi deu esser per so cor -
coneix los mariners e jurar deu leyalment e dir ab aquells que hi diran.

El nautxer deu partir als altres sos companyons la vesenda de coman--
dar e eyls faent saber al nautxer so que faran.

Item nautxer major no es tengut de farmansa que eyl fassa pus lo -
home sera anat en la nau I mes que el los acorda e eyls amana per auto--
ritat de la nau.

Item nautxer major pot cambiar les sues armes ab altres si melors les
atreba. E si prenen nau que les puscha tenir fins que la nau desarm. E -
puys que les torn al cominal de la nau per so cor eyl vol esser armat -
que esta en popa. Has una arma deu esser sua.

Item deu haver quarta part de vianda de melorament e de tota nau -

qui.s reema X besants e de leyn V

Item deu haver de tota vela que.s partescha ab los altres nautxers una part e quarta e pot demanar refreshament entro a I besant a tota nau o leny.

Nautrer es tengut d'estar en la nau fins que tots eyls de la nau se.n sien anats e de no partir entro que sia a salvament la nau o que se.n partesc ab volentat del senyor de la nau, so es a entendre que sia desermada. Mas com sera desarmada no es tengut. E si la nau havia son cabal no es tengut lo dit nautrer si se.n vol anar, - pus la major forsa se.n ana.

Consols deven jurar en poder del cominal de la nau e dels nautxers e - dels armadors de la nau, e dels prohers e dels balesters e dels // prohomens d'armes que.ls per negun senyor que sia en la nau, ni per altre hom parent o altre eyls no deven fer sino a la major leyaltat que puscuen ni que conequen. E tota via ab conseyl d'aquellos qui.ls paria e que per parentesch ni per haver ni per res no puscuen ne // fassen si no leyaltat e deven fer leyals mesures de vi e de tot so - que.s ven en la nau e deven haver I escriva e deven haver XV besants per consol e deven donar al capita lo ters de les justicies de la - lur part.

Item deven haver la maytat de les justicies.

Item deven haver de cascuna nau I tapit que hom ponga.

Item deven haver de cascuna nau II besants per hom so es a entendre per consol per los contrast del homens que texen.

Item es tengut cascun consol que fassa leyalment. E si eyl consent malvertat que deu perdre les sues parts e el consolatge e esser marcat al front.

De guardians o son senescals

Los guardians que son senescals deven jurar leyalment que donen aytanta vianda a la un com a l'altre de fora. L'almirayl III parts e el capita e al nautrer major una part e un quarto de part e no deven donar al manor mes que al maior sense paraula del almirayl e del capita e del es-

criva. Deven haver los guardians les pels dels bestiar que en nau se menuga de refrescament.

Item deven haver tots los sachs e les farnies del pa si la nau - guanya.

Item deven haver de cascun sarrahi III mill E eyls deven los guar dar e clavar e desclavar. E si los serrahins se reemen deven ne haver I besant.

Item deven haver les parts segons que sera. E si els serrahis fugen eyls ne son tenguts.

Si algun armara nau o leyn o galea o altre vexel si contara d'armar X mil sol o mes o menys: si los dits vexels guanyaran del cabal e del - guany deven esser levades dues quintes, e la una quinta deu esser del - almirayl e dels nautxers e l'altre deu esser partida entre aquels cui / hauran part al fust.

Item si algun armara segons que dessus es dit e no guanyara mas tan solament acaba¹² de que el cabal, deven esser levades aytambe dues quintes e partides axi com demunt es dit.

Item si algun armara e no guanyara ne acabalara de tot so que aportara sia poc sia molt deven esser aytambe levades dues quintes e partides axi com demunt es dit.

Item si algun nautxer a emprera algun que li arm la sua nautxeria - si aquell altre la li arma amic seguit o a mic plant, si lo vexell on armaran guanyara lo guany dels diners que armara, deu esser mesclat ab so que pertanyera del nautxer de sa nautxeria e esser partit mig per mig. E si lo dit vexel no guanyera e lo dit nautxer es tengut de donar a aquell qui armat hi haura la maytat de la sua nautxeria.

Item si algun armara a altre a tot plant e a tot seguit, si lo vexel on haura armat guanyera lo guany dels diners deu tot esser d'aquel quils arma. E axi lo deu esser lo guany que el nautxer fara en sa nautxeria deu esser tot seu. E axi lo armador no es tengut de res al nautxer ni lo -- nautxer al armador, sia que lo leny guanya o perda pus axi com dessus es dit sera fet lo dit armament.

Item leuen-se a tres quints que si monten en forma de X mill' sol' -

leven no per les quintes quatre mill'E sia mes munta mes. E si deva
la a meyns leven hom segons que sera.

facta fine pia laudet Virgo Maria.

(Diligist Dominus porta Sion super omnia tabernacula Jacob).

Aquests senc quaderns que contenen els Capitols del Consolat de mar,
foren transcrits per Nicolau Sbert Llorens, durant un parei de mesos,
robant hores de descans, solament per complaure als seus bons amics
P. Veny i P. Obrador, M.SS.CC.(1.981).